حکیم حسن علی
مقبول ساجد
Arshad

از

مقبولؔ ساجد

پیشکش

حضرت امام حسینؑ ریسرچ اینڈ پبلشنگ سنٹر سرینگر

کتابہٕ ہُنٛد ناو : حکیم حسن علی۔ شخصیت تہٕ فن

تصنیف : مقبول ساجد

(ریسرچ سکالر شعبۂ کشمیری کشمیر یونیورسٹی سرینگر)

سکونت : خوشی پورہ ایچ۔ ایم۔ ٹی سرینگر

فون نمبر :- 917-496853

سال اشاعت : فروری ۲۰۰۲ء

تیداد اَکھ ساس

سرورق : ارشد صالح

چھاپ خانہٕ : جے۔ کے آفسیٹ پرنٹرز دہلی

کتابت : ولی محمد میر محمود آبادی

مول : لایبریری ایڈیشن ۳۵۰ روپیہٕ

کتاب میلنٕکی نیب نشانہٕ

١۔ کتاب گھر لال چوک سرینگر ۲۔ کتب خانہ ابوتراب بڈگام

۳۔ امامیہ بُک شاپ علمگری بازار ۴۔ دفتر معاون کمیٹی تنظیم المکاتب بمنہ

۵۔ حاجی کلو اینڈ سنز امیرا کدل ٦۔ سپریم لائٹ بُک شاپ گاسی یار

۷۔ اورنٹل بُک شاپ گاسی یار ۸۔ لارڈس بُک اِن ماگام

۹۔ اسلامی کتاب گھر ہاگرپورہ ١٠۔ ادارۂ ابوالفضل العباسؑ ماگام

١١۔ عامر سلطان بُک ڈیپو گامدو سوناواری ١۲۔ محبوب بُک شاپ ماگام

یَتھ کتابہِ کوٚر آغا سید علی ترسٔنہٕ تہٕ مآلی اِمداد۔ حضرتِ امام حسینؑ ریسرچ سنٹر حُبہٕ ڈاکٹر وجاہت تہٕ امہِ ادارکین باقی رُکن بُنہٕ شُکرگزار۔

فہرست مضامین

انتساب

مولائے متقیان

یِسٚنٛدِ ناوٕ

یِمی علم وعرفانُک شمع زٲلتھ
ظُلمت وجہالٕچ گٹہٕ کٲس

تہٕ

پزٕرچ نوٗرٕ مشالی روشن کٔرتھ
حق وصداقتہٕ ستی عالم گاشرووو

مقبوٗل ساجدؔ

تقریظ

کأشرِس قومس پٮ۪ٹھ مقبوٗل ساجد صأبس دادٕدیٛن زِ تھندی شوقن تہٕ مژرَن ہیوٚت سون سُہ موٗلُل رثائی سرمایہ، گامہٕ شہرٕ ژھونڈ ژھأرِتھ سومبرن تہٕ شایع کرُن، یُس پتہٕ وتھ لوٗکہٕ نظرو خبر کیا زٕ ژوٗ رِتھاوتھ کاغذٕکیمن آیٖت چھُ آمُت تھاونہٕ۔ ہرگاہ وُنہٕ تہٕ ادٕرکن توجہ ییہِ نہٕ کرنہٕ، کینژٕ وٕہری گژھِہ یہِ سوٗرے سرمایہٕ راوس تل تہٕ أسی روز و پھران دپان سُہ نسخہٕ کیمو یُس نہٕ تھووناو دراوس

ساجد صأبس پٮ۪ٹھ پیوٚت پلہٕ تیوٚت، قلمی نسخن ہُند یہِ ذخیرٕ ہٕڈ کَڈِتھ کاغذٕ کیمو نِشہٕ بچاوُن، جمع کرُن تہٕ وزِ وزِ چھاپ کران گژھُن۔ مےٚ چھُ پوٗرٕ پٔزٕ ہاتھ نیک تہٕ قومی کامہِ اندر سپدِ أمِس آسرٕ والٮ۪ن ہٕندِ طرفہٕ پٔزِتھ رنگہٕ وژھہِ وأنجہِ اتھہٕ روٚٹ حأصل۔

کلیاتِ حکیم حسن علی چھ پأنژِم مرثیہ سومبرن۔ اَمہِ برونٹھہٕ چھ أمی کلیات منشی صفدر،، کلیات حکیم عظیم، کلیات خواجہ باقر تہٕ کلیات منشی مصطفیٰ علی تہٕ منشی محمد یوسف جلد اکھ لوٗکہٕ کھوتہٕ أندٕرٕ کڈِ کڈِ سبٹھاہ شوٗبہٕ دار پأٹھی شایع کٔرِ مٕتی تہٕ یتی چھُن یِمَن مرثیہِ نگارن ہٕنزٕ زندگی تہٕ کارن پٮ۪ٹھ تہٕ پوٗرٕ ذمہٕ دأری سان نظر ترأ ومٕژ۔

سون یہ مرثی سرمایہِ چھُ سوچ تہٕ بیان دوشوے رٔنگی عام ذہنی سوٚتھرِ بالا روٗزِتھ پننہِ مخصوص علمی تہٕ شعری ہونرٕ ہُند اظہار کرِتھ سادگی تہٕ تاثرٕ بجایہِ عقیدتی بنٕ یاٗذ پٮ۪ٹھ ہر کأنسہِ ہُند دل تہٕ دماغ آوراوان۔ مرثیہِ نگأری ہُند یہ اوٗ سلوب تہٕ فنی نظریہِ چھُ کٔشیرِ یتی خاص، پٮ۪ٹھہٕ چھُ کلاسیکی موسیقی ہُند ہیوٚ تُلہٕ ترأواتھ یتیٚ وابستہ سپدِتھ اَمِچ نوعیت بلکل جداگانہٕ بناوان۔

کلیاتن ہٕنز یہِ کأم دٕرِدس رٹنس یتیٚ یتیٚ پٮ۪ٹھ ساجد صأبس کٔشیرِ اندر مرثیہِ گوٚئی ہُند تواریخ نوٚسرٕ ترتیب دِنس پٮ۪ٹھ تہِ سرٕ ن سوچُن، مگر اکھ غأر جانبدار تہٕ محقق کار مورخ بنٕتھ۔ بدقسمتی کٔنی چھنہٕ سون سیأسی تواریخ مسلکی وابستگی ہٕنزٕ و کمزوریو نِشہِ بالاتر ہیوٚ کمُت روٗزِتھ تہٕ سون ادبی تواریخ تہِ چھنہٕ اَمہِ نِشہِ مچھِہ۔ یہِ چھےٚ سبٹھاہ محنت طلب تحقیقی کأم مگر پھل تہِ نیرِ بس یتیٚ میوٚٹھ تہٕ ہاوُن باوُن لایق۔ میون دعا چھُ ساجد صأبُن شوق تہٕ مژر روٗزِن ہر ہمیشہٕ بوان تہٕ گمنام رسأئی کھوتمن گاشراوان۔

۲؍جنوری ۲۰۰۲

امین کامل

گوڈ کتھ

حضرت امام حسینؑ ریسرچ سنٹر سرینگر چھُ پنٕنۍ سُتم اشاعت "حکیم حسن علی ۔ شخصیت تہٕ فن"، تٔہندِس خدمتِ اقدسس منز پیش کران کران بڈ فخر تہٕ خوشی محسوس کران۔ واللہ اَسہِ نے بوکہٕ چھِے پھولان۔

حکیم صأبس چھُ کلٲم کاشر بن مرثی نگارن منز یہ امتیاز حاصل زِتس چھُ نسبی کنۍ سبھی سلسلو مرثی نگأری ہنز روایتھ باگہِ آمٕژ ۔ حکیم عظیم، حکیم عبداللہ تہٕ حکیم حبیب اللہ اُسی تس مألی قبیلہٕ کنۍ اُشناو۔ یٔہنز شاندار روایتھ جأری تھٔوتھ حسن صٲب اکھ وتہٕ ژونگ ثابت سپدی تہٕ ماجہ وتہٕ اُسس منشی محمد یوسف ماجہ بُڈی بب تہٕ منشی محمد علی مام یٔہندِس صحبتس منز سہٕ تیٚتھ اکھ گاشہٕ تارُکھ بنیوٚ یُسندنوٗرتا ابدرشأئی ادبہٕ کس نبس گاشراوان روزِ۔

دردِس کتابہٕ منز چھُ اُمی سے مایہ ناز تہٕ مشہور مرثی نگار حکیم حسن علی سنٛزِ شخصیژ تہٕ فنس پٮ۪ٹھ حتی المقدوٗر روشنی تراوٕنچ کوٗشش کرنہٕ آمٕژ ۔ اتھ منز کتیاہ کامیاب چھہٕ اُسی سپدیٚمتی تہٕ نتہٕ تھٕہنز وگراتقدرررایو دِتی۔

یہ اُس سأنی خوش قسمتی زِ اَسہِ سپٕز اَسند بن زُر بن نشہٕ اُمی سندِس روشن فکر فرزندِ ارجمند حکیم علی رضا مرحوٗم سنٛز اکھ خودنوشت سوانح عمری حاصل۔ یتھ منز تمی پانس سٕتی سٕتی پننہِ خاندان کین مختلف حکیمن تہٕ شأیرن خاصکر پننس مألس حکیم حسن علی تہٕ بُڈی بب حکیم مہدی سنٛز مفصّل ذکر چھے کرمٕژ ۔ یوسہٕ یمہِ کتابہٕ ہٕنز ڈیکہٕ ٹکہٕ بنیہ ۔ سٕتی چھے حکیم صفدر ہمدانی مرحوٗمن تہٕ "یادِ رفتگان"، مضموٗنس منز حکیم صأبنۍ حالات بیٚین شأیرن مقابلہٕ زیادے پہن لیکھمٕتی ۔ یمہٕ نشہٕ فیضیاب سپدتھ یہ کتاب وارے شوٗبونہٕ آیہ۔

چنانچہ حکیم حسن علی مرحوٗمس چھُ دۄنہٕ ستہٕ شیٚتے ڈری یمہِ عالمہٕ گامتس گأمتی لہذا چھُ اَمہٕ خاندانکین کینژھن بزرگ حضراتن اُمس مایہِ ناز گونماتس سٕتی منسوٗب کٔہی یا واقات زیوٗ پیٚتس پٮ۪ٹھ حکیم غلام حسین مخموٗر، حکیم اختر مرتضیٰ تہٕ تسنٛزِ معمر ماجہ دۄنی مے .

واریاہ دلچسپ واقعات۔ یتھے کُنۍ دیُت مےٚ آغا سید الطاف صأبن اکھ آڈیو کیسٹ۔ یتھ منٛز تمو پننہِ ماجہِ ہنٛزٕ زیوٚ حکیم حسن علی صأبنۍ کینہہ حالات صدا بند کٔرۍ متۍ اٲسۍ۔ یوسہٕ حکیم صأبنۍ دختر نیک اختر اٲس۔ تہٕ یس پننس ماٲلۍ سنٛز کلیات شایع کرنک زبردس ارمان اوس۔ یِم ساٲری بےٚ یمہِ کتابہِ ہنٛزٕ زیٛنتھ۔ بہٕ چھُس وژھہِ واُنجہِ یہند شکریہٕ ادا کران۔

ہنا تفصیلی حالاتن ہِتۍ ہِتۍ چھُ یتھ کتابہِ منٛز حکیم صأبن تمام دستیاب کلامہٕ شأمل۔ تہٕ تتھ چھےٚ پننہِ بترٕ حسابہٕ سرسری تنقیدی سام تہٕ ہینہٕ آمٕژ۔ اماپوٚز اَسہِ چھُ پننہِ کم علمی ہُند پوٚرِ پوٚرٕ اعتراف تہٕ ووٚنۍ چھےٚ یہِ بزرگ ادیبن تہٕ نقادن ہنٛز کأم زِ تِم کھارن حکیم صأبنہِ شأیری تنقیدس تہٕ تجزیٕچہِ کھوچہِ۔ یتھ زن تِم تمام ادبی گون تہٕ فنی زاوِی جاریٚدِ نیرن یِم از تام ادب نوازن نشہِ کھٔٹِتھ اٲسۍ۔

یتھ کتابہِ منٛز شأمل اکثر مرثیہٕ سپٕز اَسہِ ڈاکٹر علی محمد (مُتۍ پور پٹن) صأبس نشہِ حأصل۔ تہٕ کینہہ آسہٕ برٛونٹھے "کتاب البکا" جلد اول تہٕ دوٚمس منٛز چھپیمٕژ۔ اماپوٚز مضمون جسم تہٕ شام آسہٕ اڈٕ لیچھ۔ یِمہٕ اَسہِ مکمل کرِ۔ اَمہِ علاوٕ تھاوِ اَسہِ حکیم بشیر احمد، خواجہ غلام مصطفیٰ (کرالہ پور)، پیر محمد ابراہیم (بمنہ) سید محمد رضوی (شریف آباد) محمد جعفر بٹ (گونی) انیس کأظمی تہٕ حاجی مختار بٹ صأبن پننہِ بیاضہٕ آیتن۔ یِمن نشہِ استفادٕ کٔرتھ یہٕ کتاب مکمل سپٕز۔ اَسۍ چھِ فردن فردن یِہندۍ شکر گذار۔

سید انیس کأظمی تہٕ خواجہ غلام مصطفیٰ صأبنۍ چھِ اَسۍ زیادے یِہن اَمہٕ موکھہٕ تہِ مشکوٗر زِ تِمو دیُت پرُوف ریڈنگ منٛز پنُن پوٚرِ پوٚرٕ راتھہٕ واس۔

اٲخرس چھِ اٲسۍ رب الجلیل سنٛزِ مقدس بارگاہہِ منٛز دست بدعا زِ سہٕ تھاوِن بپاس محمد وآلِ محمدؐ یہِ سون ادنیٰ ہٕدی یہِ قبوٗل تہٕ اَسہِ کٔرن مزید بے ریا خدمت کرنٕچ سعادت عطا۔ (آمین)

خوشی پورہ ایچ ایم ٹی سرینگر — مقبول ساجد

۲۶ راکتوبر ۲۰۰۱ء (بٹہٕ وار) — ریسرچ سکالر شعبہ کشمیری کشمیر یونیورسٹی حضرتبل

حکیم حسن علی ـــــ خاندان

اَتھ کتھِ منز چھُنہٕ کانٛہہ تہٕ شک زِ بابا پور جبہ کدلکی مُلّا خاندانن چھُہ کانٛشرِ کلاسیکی مرثی ووتھِ یوٚ دِنس منز اکھ تھٔکن لایق رول ادا کوٚرمُت۔ حضرت مُلّا سعید الدّین رح چھِ امہِ خاندانکی تم بزرگوارم حضرتِ امیرِ کبیر سیّد علی ہمدانیس رح سیتی ہمدانہٕ بیٛیٹھِ کشیرِ تبلیغہٕ باپتھ آیے۔ تم آسی خانقاہِ معلیٰ ہٕکی گوڈنکی مُتولی، یہند ناو تہٕ بیہ ناوس منز تہٕ موجود چھُ یُس زیارتِ شاہ ہمدانس رح منز اَز تہِ باضابطہٕ موجود چھُ۔ اَتھ منز چھُ میر سیّد محمّد ہمدانی یمن "اخی الرشید" وُنتھ مخاطب سپدان۔ مُلّا سعید تہٕ امہِ خانوادکین باقی بزرگن مثلن مُلّا عبدالغنی، مُلّا طاہر، مُلّا غالب، مُلّا طالب، مُلّا حکیم جواد، مُنشی محمّد یوسف، حکیم عظیم، حکیم عبداللّٰہ تہٕ منشی مصطفیٰ علی صابٕن تفصیلی تذکرٕ چھُ اسہِ بڑو نیٛتھے بیٛین کتابن منز کوٚرمُت۔ چنانچہ یہِ کتاب چھےٚ حکیم حسن علی صابنہٕ زندگی تہٕ تسندِس فنس سیتی منسوب۔ لہٰذا یسہِ آمِ سے پایہ یُدس مُصنفس تہٕ تمٕ سندِس والدِ ماجد حکیم مہدی صابٕس متعلق مفصّل کتھ کرٕ۔ بہرحال یہند شجرہٕ نسب چھُ یتھِ پاٹھی :-

مُلّا سعید الدّین رح

|

مُلّا عبدالرشید

ملا صادق

ملا طالب — ملا غالب

ملا طاہر غنی — ملا عبد الغنی — ملا محمد زمان — ملا محمد مہدی

حکیم جواد — ملا ابو الخیر — ملا صفی الدین — ملا علی اکبر

حکیم عظیم — حکیم جعفر — حکیم عبد الرسول — حکیم محمد علی — حکیم محمد مرزا — حکیم اسد اللہ

حکیم عبد الرحیم — حکیم مہدی (رئیس کشمیر) — حکیم غلام علی

حکیم حبیب اللہ — حکیم جعفر — حکیم محمد علی

حکیم غلام حسین مخمور — حکیم صفدر ہمدانی (مشہور مؤرخ)

حکیم حیدر علی — حکیم حسن علی — حکیم غلام حسین — حکیم عبد اللہ

(مشیرِ دربار و شاہی طبیب)

حکیم علی رضا — حکیم مہدی — سرٕ و خترٕان

حکیم مہدی نٕہ حکیم حسن علی صابنٕو زٕ رُبو دِژ میٔے حکیم حسن علی صابنِس
فرزند حکیم علی رضا صابنٕز اکھ رجسٹر تمہٕ ڈائری یَتھ منٛز تمو پننٮ۪ن بزرگن
ہٕندی واریاہ تفصیلی حالات درج چھ کرٕی ہتی۔ تمہِ لٕہ استفادٕ کرِتھ
چھس بہٕ تمِ حکیم مہدی صابس متعلق کینٛہہ واقعات برن والین ندر کران۔

یہ زن گوڈے شجرِ نلہ واضح سپدَ زِ حکیم مہدی اَسی مشہور مرثیٔ نگار حکیم عظیم صأبنی باہتھر، حکیم عبداللہ صأبنی بہتری بأے تہٕ حکیم محمد علی صأبنی فرزندار جمند۔ یِہنٛدِس صحبتس منٛز سُہ یِژ ہیٚچھو تہٕ کسب فیضہٕ سبہٕ اکھ عظیم طبیب بٔنِتھ زِ تَسُند شوہر ووت شہر وگام لوکھ اَسی ژٕرٕسی ژٕسی نس نِشہٕ علاجہٕ باپتھ واتان۔ چنانچہٕ اَکھ خاندانس اُس گوڈے ڈوگرٕ شأہی دربارس سِتی وابستگی لہٰذا تمہِ وقتک حکمران مہاراجہ رنبیر سنگھ تہٕ گو تَسُنٛز اعلیٰ صلاحیت، قابلیت تہٕ ذہانت وُچھِتھ سیٹھاہے متأثر تہٕ کوٚرُن یِمُن خاص شاہی طبیب مُقرر تہٕ پرائیویٹ پریکٹِس کرنس پیٹھ لٔجنس پابندی۔

مہاراجہٕ یہٕ کینٛژھا کھیوان چیوان اوس تہٕ اوس حکیم مہدی صأب تجویز کران۔ شامس اوس ترک سوار حکیم صأبس نِشہٕ یوان تہٕ یہ اوس سِر کران زِ مہاراجہٕ کیا کھیٚیہٕ چیٚیہٕ تہٕ کتھ جایہ شونگہٕ۔ حکیم علی رضا چھُ لیکھان زِ حکیم مہدیس اوس اکھ نوکرس رمضان ناو اوس یُس سیٹھاہے شفیق تہٕ دیانتدار ٲسی کہٕ یہ ڈُپی زِ تہٕ گرٕوک مالک اوس۔ اکہِ دوہہ ییلہ معمولہٕ مطأبق ترک سوار یہ سِر کرنہٕ آو زِ مہاراجس کیا چھُ ازٕ کھیوٚن چیوٚن۔ رمضان اوس تِتھ یِژ تھ دوہہ بینہٕ کنہِ تنگ آمُت سہ ژاو اُکِھتی اندر تہٕ آنگنہٕ منٛزٕ ے والِس نیرِتھ وۄننس زِ حکیم صأبن وۄنُے "مہاراجہ گژھِ ازٕ اُندرکہٕ یشمہٕ پیچہٕ ژادرِ تل شونگن تہٕ شامس گژھِ گرم سیٚنٛز کھیوٚن"۔ ترک سوارس بیوٚٹھ تہٕ مہاراجس وۄنُن یِتھے پأٹھی تہٕ تمی کٔر فورن اتھ پیٹھ عمل۔

مگر رٕژنلہِ کھوٚت تس سٕنٛز تپ تہٕ عارق تہٕ آس واریاہ۔ صُبحس بیلہِ حکیم
مہدی حسب معمول نبض وُچھنہِ دربار آو تہٕ مہاراجن بوٚو نس
سوٗرُے حال زِ تس کوتاہ عذاب گوٚو راتس۔ حکیم صابس ووٚت فکرِ زِ
یہ چھےٚ رمضانن شیطٲنۍ۔ نتہٕ مہاراجس ووٚتُن زِ ژٕ نٕے اوسکھ
عارق بند گومُت لہٰذا پشمینس تل شوٚنگنہٕ کِنۍ گوٗسُہ خارِج۔ یتہٕ
ییٚتھ گرٕ آو تہٕ رمضانس ووٚنُن ٹُلی کٔرن مہاراجہٕ زیادٕ بیمار گژھِ
تیٚلہِ کیاہ بنہِ ہیہ۔ تمہِ دیُتس تۄر جواب زِ ژٕ نرک سوار اوس دوہ ہدِ شِس
بیٚتھ ہنٛدِ توس تُلان۔ توٚہیہ کوٚرمس ییٚتھ مذاق۔

رمضانس مُتلِق چھ بتاکھ واقا ییٚتھہٕ کُنٛہ زٕ اکہِ دوہہ گو مہاراجہ رنبیر سنگھ
ییٚتھ بیمار زِ کانٛسہِ رؠوزنہٕ رأیی تہٕ کانٛسہِ منز آو فٲصلہ کرنہٕ زِ دلہِ
بیٚٹھہ بنِ ژٕ ژور خاص تہٕ بڈٕ بڈۍ حکیم منگناونہٕ تہٕ سٲرۍ سٕمِتھ
کرن یکجا مہاراجس علاج۔ آخرکار آیے تمام مشہور حکیم تہٕ شاہی طبیب
سو مبراونہٕ۔ چنانچہ مہاراجس اوس سٕنٛز دود لہٰذا آو حکیمن ونٕنہٕ زِ
تم اینہٕ نٲوِن مہاراجہ ہنٛز ژٕ غدا تہٕ تسٕی بڑٕ وتھہٕ کِنہِ کھیٚن۔ نوکرن آو
حُکم دِنہٕ زِ تم اُنِن کاجک بتہٕ شیر گڈِ۔ یڑتھ کانٛسہِ حکیمہٕ سٕنٛدی نوکرن
روٚن غدا تہٕ اوٚنکھ شیر گڈِ۔ کانٛسہِ آس ژوٚٹ تہٕ کانٛسہِ بتہٕ۔ رمضانن
آسی اٹھہِ دہہ قسمکی سٕنی تیار کٔرۍ متی تہٕ ژون یاتژن مچن منز
واتناوِن شاہی محل۔ یانس سٟتی اُنِن قیمتی پوشاک لاگِ لاگی زِ
ژوٚر ممہتوی۔ مہاراجن وُچھ یڑتھ کانٛسہِ حکیمہٕ سٕنٛد غدا۔ حکیم مہدی
سٕنٛد کھیٚن چین وُچھتھ ووٚنُن پننین وزیرن زِ حکیم صابس کوسہ

برابری آسہِ تنخواہس یوان تہٕ تٔمتی گوڈُن آڈر زِ اُزی کرِ بیٚھٹہ یینہٕ تٔس تنخواہ ڈبل دِنہٕ تہٕ بیٚٹھے کنٔی آبس راشن تہٕ دو گنہٕ کرنہٕ۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ اوس تہٕ حکیم مہدی ہشند مشورٕ رٔوس کانٛہہ تہِ کام کران۔ تہٕ اوسُس سخ عزت تہٕ احترام کران۔ یُس باقین ڈوگرٕ مُلازمن اُچھ منٛز ہٹہٕ اوس باسان۔ حکیم صاب اُسی حدٕ رٔوس عابد تہٕ پرہیزگار۔ ییٚلہِ سُہ کاٚمس دربارٕ منٛز واپس اوس یوان تہٕ سُہ اوس بتہٕ کھیٚتھ فورٕن اتھٕ بُتھ چھٚلِتھ ژیرٕ تام محوِ عبادت سپدان۔ ییٚلہِ زِن دِگرسس اوس پرتاپ سنگھ یوان تہٕ دو شوٗرے اُسی ہٕتھن بیٚھٹ کھٔیتھ جمٕس پھیران۔

حکیم علی رضا چھُ لیکھان زِ پرتاپ سنگھ یُس تمہِ ساتہٕ وُنہِ شہزادہ اوس، اوس گاہ بیگاہ حکیم صابس ونان آسان زِ توٚہی چھِو خوداوس تہٕ تقویٰ شعار توٚہی مٔنگی توٚ خوداس زمیٚنُن مول گوٚژھ مرن تہٕ یہ بنہٕ ہا پادشاہ تہٕ توٚہی بناہو مالِک کُل۔ یِتھ بیٚھٹ حکیم صابس ژِکھ اُس کھسان تہٕ ونان اوسُس یہ چھُس وُنی کینہ ہیٚے مالِک۔ تہٕ جاٚنس راجس منٛز ہیکیم تہٕ ہرگز تہٕ بُنتھ حشمت تہٕ اِہتھارٕ ٹی رُوزِ کَتھ۔ پرتاپ سنگھ بوٚدوے ونان اوسُس زِ تہٕ چھُنہٕ سوالے مگر حکیم صاب اوسُس ونان وقت کرِ پانے فاصلہٕ۔ تہٕ آخر گو تہٕ تی یُیہ ذکر شروٗ نہٕ کُن پیہ۔

دپان اکہِ دو پہہٕ اوس دلہِ منٛز دربار بلاونہٕ آمُت تہٕ انگریز وٲسی تمام ماتحت راز مہارازٕ بُلاوی ہٕتی۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ نہٕ گے مگر بانس سِتی تلن حکیم مہدی تہٕ سِتی۔ تہٕ تنتہِ دِژ اُکی انگریزن کٔشیرِ

ہِندس راجَس پام زِ بہٕ چھُس راجہ اما پوٗز جنگلُک راجہ چھُ۔ یہ پوٗز تہٕ مہاراجہ
رنبیر سنگھس کھین تہٕ پھوٗر نہٕ مُلکہٕ مُجل گژھتھ ووٗ زِلیو نگر حکیم مہدین
دُیت بکدم جواب "شیر جنگل میں ہی رہتے ہیں"۔ یہ حاضر جوابی ڈیشِتھ
گےٚ تمام درباری خوش تہٕ مہاراجہ سِنٛز چھینہٕ کتھے۔ تمیٚ دیُت موقعہٕ ہے
بیٹھ حکیم صابَس ینا مہ تہٕ پانہٕ مہ دِیہٕ ووٗل انگریز گوٚ مُجل تہٕ خار۔
دیان اَتھ دربارس منٛز اوس کمہٕ تمام ریاستن اکھ نواب تہٕ آمُت.
تُس تُہنٛز کالہٕ بیٹھہٕ بیمار اوس مگر واریاہ علاج کٔرتھ تہٕ اوسُنہٕ ٹھیک
گژھان۔ تمیٚ کوٚر مہاراجہ رنبیر سنگھس التماس زِ سُہ دِیِن حکیم صابس
تَمِس علاج کرنُک اجازت تہٕ مہاراج سُنٛد اجازت بیتہٕ بیلہٕ حکیم صابن تس
نوابس علاج کوٚر سُہ گو جلدے ٹھیک تہٕ واریاہ بیناموہ دِتھ کرُنس
پیشکش زِ تہٕ اگر میٲنس ریاستس منٛز بکھ اکھ دِمےٚ لوٚڈ بار جاگیر
بیتہٕ بناوکھ پنُنہٕ ریاستُک مالِک۔ حالانکہٕ تمیٚ کر لوٗد حکیم مہدی سخ
مجبوٗر تہٕ اما پوٗز تمیٚ دِتُس کُنے جواب زِ برزوشہ کُن چھُو۔ اَمہِ پتہٕ
سُپُد یمَن دون درمیان خط وکتابتُک سلسلہٕ شروع تہٕ پتھ خطس
منٛز اوس نواب حکیم صابَس تہنٛدِس ریاستس منٛز یِنُک برابر
اصرار کران۔ چنانچہ حکیم مہدی اُسی خداترس تہٕ شریف الطبع انسان
لہٰذا اُنس اوس نہٕ کُنہ جاگیرُک طمع۔ اگر تس طمع یا لالچ آسہِ ہے
سُہ ہیکہ ہے مہاراجس کھیٚ یا جاگیر البتہٕ سوٗ نہٕ پاہ کیوٗ لکوٗ اوس
پانی پانے اَمہِ موکھہٕ بنُن اکھ اکھ زمین ڈوٗر کُل زِ نتھ کنال حکیم
صابنہٕ ناو تس کاشہ خبر اَنز تھاوِنہٕ ورآے کرِی متی نہٕ رتم بچہٕ ہن

گِلگت چہ بیگارِ نِشہٕ ۔ ییتہٕ ییٚلہِ گامہٕ زِ کھٕٹی آے تہٕ حکیم صابس کوٚر گُھ التماس زِ سون یہِ ہٕدی یہٕ کرِٕ ی توٚ قبوٗل ۔ حاکِم چھِ اَسہِ زبردستی گِلگت بیگارِ سوزان تہٕ اکثر نوجوان چھِ توٚرے مران ۔ تہٕ ییٚنہٕ بیٚیھٕ اَسہِ تہٕ ہٕنٛدِ ناوِ زمین کوٚر تنہٕ چھِ اُسی اَمہِ ہیتہٕ بچان زِ اُسی چھِ حکیم صابٕ بنِس زمینس سِتی آدری آسان ۔ یِمہِ کٔنہِ تمام گام توٚ ہیٚہِ دُعا یہِ خاطرٕ چھُ کران ۔ یہِ بوزِ نھٕ وُٚنکھ حکیم صابن زِ مےٚ چھِنہٕ زمین ضروٗر نھٕ تہٕ یہٕ ۔ بچاوٕ توہی اَمہِ روٗس تہِ ۔ مگر لوٗکو لوٗگُس زارِ پارٕ کرُن تہٕ مختلف نمبردار تہٕ ذٲلدار اُتھ ہس سُفارِشہِ ۔ یتھو لاکن پار سٕکی ذٲلدار مرحوم رحیم داٗنی ییٚس حکیم صابس سِتی قریبی تولقات آسی ہٕنٛدِ اصرارٕ ییتہٕ سپدیو یتھ شرطس بیٚیھٕ راضی زِ یمہِ رٕٹہٕ فقط اکھ نھٕ کھارٕ دانہٕ بٹیمبٔک منصف حصہٕ سہٕ حکیم غلام علی صابس ییٚس صحنچہِ خرآبی کِنہِ ییٚس یہن لوٗے اوسُس ، دِوان اوس ۔

چنانچہِ مہاراجہِ رنبیر سنگھنہٕ وزارتکین تمام افسرن تہٕ وزیرن اوس حکیم صابٕ بے علاج کران ییٚمہِ کِنہِ تِمہِ ساٗری تِنہَ حدٕ روٗس احترام آسی کران ۔ اکِہ دوہہٕ اوس کٔشیرِ ہنٛد گورنر دیوان لچھمنداس کمرازِ کِس علاقَس دورس بیٚیھٕ گومُت یتھ یِمن دوہن ساکاین تھٕٹھ آس گٕڑ ہٕ تہٕ سوٗرُے سیٚتہِ وور خاصکر نوٗکام علاقہٕ اوس پوٚرٕ پانٛٹھ آسِ مٔژ پھوٗٹمُت ۔ لوٗکھ آسی ژٕلی متی تہٕ مکانہٕ اُسِکھ وُسی پییمتی ۔ صرف اوس اکِس تھزرس بیٚیھٕ اکھ سرکٲری اصطبل بچومُت ۔ باقے اوس نہٕ اُتی ہٕنٛد کُنہِ کانٛہہ نِشانہٕ ۔ چنانچہِ اتِکی لبکین درآسی شیعہِ مسلمان تہِ زانہِ نھٕ یوٗکھ گورنر صابن اُتی فارسی زبانہِ مٔنز ییٚتہِ زِ یہِ علاقہٕ چھُ

سائلابہٕ تہٕ قحطہٕ کِنۍ بلکُل تباہ تہٕ بُرباد سپَدیوٚمُت۔ ووٚں اگراتھ گامَس کاشہٕ آباد کرِتھ ہیٚکِہ سُہ چُھ چھرا حکیم مہدی۔ لہاذا چھُسَن بہٕ یہٕ سائلِم گنڈ نوگام کُل رقبہٕ ۳۶۰۰ کنال زمین حکیم صابنِہ ناو منظور کران تہٕ سُہ آسہِ سالانہٕ ۱۰۰ چلکی روپیہٕ مالیہٕ ادا کران۔ حکیم صابَن ہیٚکِہ آتہٕ بَنڈ کھائِتھ تہٕ اَتھ گامس نَنہٕ انِہ کینہ لگن آباد کرِتھ ننہٕ روزِ یہ علاقہٕ ہمیشہِ غٲر آباد۔

گورنر ہیٚلہِ واپس سرینگر آو تہٕ حکیم مہدیس کوٚرُن پٹہٕ حوالہٕ۔ یہ وُچھتھ سُہ ناراض گو تہٕ گورنرس ووٚنُن زِ مےٚ کیا چھُ اَتھ جاگیرس کرُن۔ اگر مےٚ جاگیرَن ہِنٛد طمع آسہِ ہے مےٚ آسہِ ہے مہاراجس نیر گوٚت ہیوٚتمُت۔ مگر گورنرن دُیتُس جواب زِ تِتھی چھِ بیٚیہٕ نے مسلکی لوکھ بسان یِم بیے گرِ کیا بوٚر باد چھِ گامٕتۍ۔ یوٚد دٲے نہٕ تِم آباد کرِتھ یِکھ تِم مرَن۔ یہ بوزِتھ گو حکیم صابُن اندری کیُتھ اہتمام تہٕ پٹہٕ زِ تِتھ تھوٚوُن گرِ صندوقس منٛز حالانکہ تِتھ گوٚژھ مہاراجہِ سُنٛد دستخط تہٕ آسَن مگر طمٲے نہ آسنہٕ کِنۍ کرنوو نسیے تہٕ۔

کینٛہہ دوہ گژھِتھ آے نوگامکۍ لُکھ تہٕ حکیم مہدی صابس لگۍ زارِ پار کرنہٕ زِ اسہٕ بچاو۔ چنانچہ تِم آسی سیٹھاہ رحمدل تہٕ تِمو دُیت لُکَن دلاسہٕ زِ توٚہۍ تھٲوِو گوڈ خودایَس سیٹھا بوٚروسہٕ پتہٕ مےٚ سیٹھا تہٕ یہٕ کرِ تُہنٛز باز آبادکٲری ہِنز یوٚر پوٚر سبیل۔ نتہٕ زمیندار گٔے خوشی تہٕ مطمئن واپس۔

کینٛہہ دوہ گژھِتھ سوز حکیم صابن پنُن فرزند تہٕ مشہور مرثی نِگار

حکیم حسن علی پانٛژ ساس روٗپیہ ہیتھ شاد ی پوٗرِ کٔرِ اُکس ناوِ منٛز نوگام تہٕ تَس دٕیتُن گامَس اَندی اَندی بنڈ بناونکھ تہٕ پکن ہنٛد خاطر رہأیشی مکانہٕ تعمیر کرنُک حکم۔ حکیم حسن علی یُتھے تور وأتی تمۍ سُو مبرآدی گامُکی زمیندار تہٕ تِمن سِتی کوٚرُن مشورٕ زِ یِتھ سأ لابی زٕ ہیتہٕ بیہِتھ کیتھہ پأنٛٹھی درِ بنڈ۔ تِموٚ دوٚ لُس زٕ اُسی بیاد زہیٹھ رز تہٕ تتھ حفض منتھو تلہٕ کلی بیأ لہٕ بیتہٕ کرو رزٕ مینس منٛز دفن۔ پتو لاگن آوتِ کرتہٕ بیأری بیأری رز دفن کرتہٕ آیہ تیأری کھتی تلہٕ کلی یِلہٕ تِم ہنا بڑے تہٕ تیأری تیأری آو سوٚتھ کھارنہٕ تہٕ سِتی سِتی آے مکانہٕ تعمیر کرنہٕ۔ یِتھہٕ کنٕی ہوو حکیم مہدی صأبن اِنسان نوازی ہُند اکھ بوٚڈ بارٕ جلو، حدچھ زِیتھ اِحسانہٕ بیتہٕ تہٕ اوس نہٕ سُہ زمیندارن نِشہٕ کہیں نہٕ دانہٕ رٹان بلکہ سو تھہٕ چہ مرمت تہٕ بیأ لہٕ باپتھ پوٗرے پأنسہٕ دِوان تہٕ مدد کران۔

یہ زن گوڈے باونہٕ آو زِ اَتھ گامس منٛز اوس اکھ سرکأری اصطبل تہٕ۔ یَتھ منٛز تھٕکی سرکأری گُرِی رچھان اُسی۔ یِہنٛد زٕیٹھ دِلبر داروغہٕ اوس سخ ظأ لم۔ اُمی اوس سوٗرے علاقہٕ شروکنین ژومٔت۔ یہٕ اوس نہٕ زٕیندارن کو کرٕ، ٹھول، دوٗد غرض کانٛہہ چیز زِ روان ٹلی کرِ ماجن بٔٹین ہُند ییر کھ تام اوس خطرس منٛز آسان۔ اکہٕ دوٕہ ہیہ آے اتکی کیٛنٛہہ نفر حکیم صأبس نِشہٕ تہٕ بود ہس سوٗرے حال۔ تس کھوٚت سخ شرارت تہٕ مہاراجس وُنتھ سوزنوٗن داروغس حکم زِ اصطبل گرٛھہٕ نوگامہٕ پیٹھہٕ اشم منتقل کرنہٕ یُن۔ کیٛنٛہہ دوٕہ گژھتھ آئے لوکھ بیٛیہِ

حکیم صائبس نِشہِ زِ دلبر داروغن کرُ سرکاری حکیمہٕ عدُولی۔ یہِ بوٗز نہٕ آو حکیم صابن زیادے ژکھِ تہٕ پانہٕ نوٗکام کھسِتھ کوٗرُن اصطبل مِسمار تہٕ گرٕی سوزناوِن اشم۔ تہٕ لوٗکھ کرِن دِلبر داروغہٕ سِنٛدِ ظُلمہٕ نِشہِ آزاد۔ امہِ پتہٕ آو حکیم صابن جلوٗس کِس صوٗرتس منٛز روخصتھ کرنہٕ۔

یہِ زن گوٗ ڈرے باوتہٕ آو زِ مہاراجہِ رنبیر سنگھس اوس حکیم مہدی صائبس سِتی اِنتہائی اُنس تہٕ لگاو۔ یتھے کٕنٛز شاہی خاندانکی باقٕے فرد کیو رانہِ آسہٕ تس حدٕ روٗس احترام کران۔ دیوان لچھمنداس، دیوان امبرناتھ، دیوان بِشن داس بیترٕ آسی تسٕندی خاص معتقد تہٕ مہاراجن اوس حکیم صائبس "رئیس کشمیر" خطاب دِیُتمُت تہٕ چیف میڈیکل آفیسر ہوس عہدس پیٹھ فائز کرٕی ہتی۔ دیان مہاراجہ اوس بار بار تس دیان زِ یہٕ چھُسہٕ چون دوٗر ہرگز ژرِتھ ہیکان لہٰذا بناوتہٕ ژٕ شیرگڈِ نزدیکھ ییتھ جایہِ من مُیژی نتھ جایہٕ مکانہٕ۔ مگر حکیم مہدی صاب اوسُس جواب دِوان اُسی چھِ سِتر دارہ لہٰذا شوٗبہِ نہٕ سون بیٛتِنہٕ تس بسُن۔ سانٛی خاندانن چھَ اوَے تُسِتی نِشہِ دوٗراکھ بمُبل پُروتھِ بایہٕ پورِ سکوٗنت ییژاو ژٕ زِ ییرِدٕ داری گرٛٹھ روزنی۔

حکیم صائبنِس بلند کِردار تہٕ تقویٰ شعاری مُتلِق چھُ مشہوٗر زِ ۱۳۹۲ھ منٛز ییلہ آغا سیّد مہدی عراقہٕ پیٹھٕ والپس کشیر ییتھ تبلیغ دین کرنہٕ لگی تہٕ تس مُتلِق آیہِ کینٛژو لکو ڈسی مہاراجس نِشہِ شکایت کرنہٕ زِ سُہ چھُ غدار مُلکی جاسوٗس تہٕ کینٛژہٕ رئیس آے حکیم صائبس نِشہِ زِ ژٕ تنہٕ وَن مہاراجس ییٚ تِکیاز سُہ چھُ چون مانان مگر مہاراجن ییلہِ حکیم صائبس

پژوٚنژھ تمۍ دوٚپُس یہٕ چھُھنہٕ جاسوٗس بلکہٕ فقیر خداتہٕ عالم دین۔ مگر ساریٚ شو اوس یوٚتاہ زال وہرووُمُت زِ آغہٕ صاب آیٚے دربارس منٛز بُلاونہٕ مگر یہنٛد جلال تہٕ پُر رعب شخصیت وُچھتھ گو مہاراجہ سیٚٹھا متأثر تہٕ اکھ شال تحفہٕ دِتھ کوٚرُن رخصت۔ تہٕ آغہٕ صاب دراے گرٕ ھس منٛز سہٕ شال ژۄر کھاڈِتھ ہنبر تہٕ مہاراج اوس دارِ کِنۍ یہٕ سورُے حال وُچھان تہٕ تِم وُتھۍ حکیم صابس پٔتۍ پٔتۍ باکھۍ چھُھنہٕ یہٕ جاسوٗس۔ تو ہیہ وۄنو پوٚز اگر یہٕ فقیر سیرت آسہٕ ہے نہٕ یہٕ کڈٕہے شال ٹھکان ٹھکان تہٕ لوٚکن ہاوِہے وُچھو ہیٚتے کیٛا بیناہہٕ دٔیت مہاراجن۔ امہٕ واقعہٕ کِنۍ گے ساری زٔیس حکیم صابس خلاف مگر سہٕ تہٕ رؠوٚدیتھس حقس پیٹھ ڈٔٹِتھ۔

حکیم صابنہٕ حُسنِ اخلاقُک اکھ واقعہٕ چھُ زِ اکہٕ دوہ ہیہٕ اوس فرقہٕ جُدٕ پد کِس کیٛنژھن طرفدارن مقدمہٕ کرنہٕ آمُت تہٕ تِم آسۍ گورنر ہاوس پیشی آمتۍ یُس شہر گڈٕ نکھے اکس کنہِ مکانس منٛز واقع اوس۔ دیان حکیم صاب آد اپاری گرٕس پیٹھ تہٕ کیٛنژھو جاہلو وٚن اِتھنٛد ناوٕ بدیٛش تمۍ کنو پوٚز اما پوٚز وٚدنکھنہٕ کشہٕ تہٕ ٹلی کہٕ سیوٚد دُے ژاو گورنرس نش۔ اتھ جماژ منٛز آسۍ واریاہ دانا تہٕ تموٚ کٔر تمن بے عقلن بیزتی زِ تو ہیہ کیٛا کوٚرُو یہ۔ یہٕ چھُ اکھ شریف الطبع تہٕ انسان نواز فرد۔ دوٚل پیٛلہٕ یہٕ واپس تیٚر لو اُمس گنٛڈی زِ پو گلی تہٕ ڈٕیٛ زیوٗس اَسہٕ موکلاونہٕ ظالمن ہنٛد جنگہٕ منٛز۔ گورنر شُنٛد موموٗل اوس زِ سہٕ اوس دوہ ہدشس صُبحایے حکیم صابس ڈیٚرس پیٹھ سلامہٕ گژھان، دوٚل پیٛلہٕ از حکیم صابے گورنر ہاوس آو

تمیس کھوٚت مغرب کنۍ آفتاب تمۍ کٔر تس نٔمیتھ سلام تہٕ پانس نِشہٕ بٔہنووُن۔
حکیم صاب وۆنُس یمَن بچارَن کیٛا مقدمہٕ چھُ۔ یم چھ غریب تہٕ یم کرِتکھ
آزاد۔ گورنرَن اَنہٕ ناوٕ نورَن مِثل تہٕ یکدم کوٚرُن مقدمہٕ خارج۔

یہٕ اوس حکیم صاٗبُن حُسنِ سلوک تمِن لوکن سٟتی یِمو تس ترٛوٗتھہ کینہ تس
یَد ووَن تہٕ دوٚیمِس اِنسانن ہنز چھینہٕ کینٛھے۔ رٔیٔس کشیرِ آسِتھ تہٕ آسی
تِم پننی زندگی سادگی سان بسر کران۔ اَمیرس تہٕ غریبس درمیان آسی نہٕ
کانہہ فرق کران ٹیلی کہِ یٔرتھ کاٗنسہِ ہُند دِل آسی رچھان۔ یہُندِس
دولت خانس بیٹھ اوس رٔیٔسن، ذاکلدارن، نمبردارن، ذاکرن تہٕ
سادانن ہُندُین گژھن دوٚہی دوہس جاری آسان۔

۱۸۸۹ءَ منز سپُدٕ مہاراجہ رنبیر سنگھ موٗد تہٕ پرتاپ سنگھ تختس
بیوٚٹھ۔ حکیم مہدی صاب گو سٟتھاہے بیزار ژھیوٚن۔ یوٚدوَے گوڈگوڈ
نوٚو مہاراجہ تہٕ جان احترام کران اوسُس اما پوز ییلہ اکہِ دوہہٕ اکھ ڈوگر
شاہی وزیر ساول سنگھ پننہِ عہدک ناجایز فایدٕ تُلنہٕ کنۍ معطل کرنہٕ
آو۔ سہ لوٚگ پنُن عہد واپس بحال کرناوُنہٕ باپتھ سٟخ ووٚتھہٕ ژھاںٹھ
کرنہِ۔ اُتھی دوران ڈیٚٹ تس دوستو مشورٕ زِ ژٕ گژھ حکیم صاٗبس نِشہٕ تہٕ
تسُ اتھہِ وَنہٕ ناو مہاراجس سہ پھِرِ نہٕ تسُند ہرگز۔ ساول سنگھ گو پننی
شری تہٕ آشنٔنی ہیٚتھ حکیم صاٗبُن تہٕ تس نِشہٕ لوگُن ودُن رِوُن تہٕ
زار پار کرُن۔ یہٕ تو لاکن آو حکیم صاب تس مہاراجس نِشہٕ سٟتی تہٕ سُفارشہٕ
ژنگی وۆننس یہِ چھُ تہُندے خاندانک فرد تہٕ اَمِس چھُ خام عیال۔
کم از کم یہُنِد پاس کٔرِ یوٚس۔ یتھہٕ کنۍ آو ساول سنگھ بیٚیہٕ بحال کرنہٕ۔

اما پوز اکہ دوہ دوٚن پرتاپ سنگھن تَس زِ حکیم صاۓبن کِتھہٕ پاٹھۍ کرٕ‌ے
زٕ پیٚے سُفارِش۔ سُہ ووٚتھس توٚر اَپزٕ‌ے سرکارٕ مس دِژ میٚے
اکھ ساس اشرفیہ رشوت۔ یہ بوزِتھ مہاراجہ پرتاپ سنگھس أندری
نارٕ گوٚنڈُن۔ چنانچہ یہ اوس دربار موٚوک وَق مگر حکیم مہدی اوس
وُنہ کشیرِ منزٕ‌ے تہٕ مہاراجن کوٚڈ آڈر زِ حکیم مہدی آو معطل کرنہٕ
لہٰذا شہ مہ تُرِن جوٚم۔ بییلہ حکیم صاۓبس معطلی ہُند آڈر ییوٚل تمہِ
باوجود لوٚگ سُہ جوٚم گژھنہٕ سکھ کرنہٕ۔ دوستو ووٚنُس زٕ کیا چھکھ یہ
کران۔ امہٕ ستی ما گژھی پرٛزٕتس خلل۔ حکیم مہدی ووٚنُکھ درجواب
وُچھو خدا کیا کرِ۔ بہرحال تمۍ تُلۍ تِم ساریٖ خط یِمن ستی یِمہ شہ نواب سوٚران
اوسُس لیٚس دِلہٕ ہُندِس راز دربارس منز ٹھیک کوٚرمُت اوسُن تہٕ
دٕژاو جوٚم کُن۔ حکیم صاۓب توٚر سرکارٕ ی سفید گرٕ‌کس بیٹھ تہٕ زِ پرٛاو
دوٗرٕ‌ے کوٚرُن جوٚمہ قیام۔ أتھی دوران اَژٕٹ گرٕ‌ی رَز تہٕ ووت سیوٚدٕ‌ے
پننِس ڈیرِس بیٹھ۔ گرٕ وُچھتھ آیہ مہاراجس شیٚنچھ سوزنہٕ زِ حکیم مہدی
تہٕ چھُہ جوٚم توٚرمُت مگر تمۍ کھیٚیٛہ کتھے۔ بہرحال جوٚم واتنِتھ گو حکیم صاۓب
سیوٚدٕ‌ے رام سنگھس نِشہ تہٕ امر سنگھس نِشہ تہٕ تمن یاوِن سارٕ‌ے
ڈلیل تہٕ آخر ووٚننکھ زِ میٚے چھُ تہُندِس مالی شُندِ نمک کھیوٚمُت
تہٕ ووٚل چھُس یہ قلاۓ ریاستس کُن پیران تہٕ نواب سُندی خط تہٕ
ہاوِنکھ۔ یِم ڈیشتھ لگۍ تِم زِ بأرنی زار زار ودنہٕ تہٕ فورن پرتاپ سنگھس
نِشہ گژھِتھ ہاوِکھ تَس اصلیت، یہ بوزِتھ پرتاپ سنگھ سَخ شرمندٕ
گو تہٕ پنُن فاصلہ نیوٚن واپس تہٕ سارِی بأرنی لگۍ حکیم صاۓبس زار پار کرنہٕ زِ

بیٛیس مُلکس منٛز گزھتیہ۔ بہرحال سیٹھاہ عاجزی کرِنہ پتہٕ گو حکیم صاحب
اُتھ شرطس پیٹھ تیار زِ اگر سہ بیٛیہ روزِ نہٕ مگر سہ کرِنہٕ پرتاپ سنگھنی
نوکری ٹُلمِ کہ روزِ رام سنگھ تہٕ امر سنگھس نِش۔ امہِ پتہٕ اوس سُہ تاحیات
یمہٕ نے نِشہِ تنخواہ نوان یُس دِوان ہے پتہٕ پرتاپ سنگھس ستہٕ صلح تہٕ گوس۔
امہِ واقعہ پتہٕ اوس رام سنگھ تہٕ امر سنگھس سادل سنگھ زبردس کھران
تہٕ آخر ژھنو ؤکھ دوشوان ہیٹھ اتھہ قتل کرناوکھ۔

حکیم مہدی صاحبن آسی دُرِس واتسہِ منٛز ترٛیے نکاح کری ہتی۔
گوڈنیک نکاح اوسُن مشہور مرثیہ نِگار منشی محمد یوسف صاحبنہ کورِ ستی
کوٗرمُت۔ یَمِیُند بطنہٕ مشہور مرثیہ نِگار حکیم حسن علی زاو۔ یہ خانوٗن چھے
۲۷ ذلقعدہ ۱۲۸۸ ہجری یمہِ عالمہٕ گامٕژ۔ حکیم حبیب اللہ چھُ اُمی سُند
قطعہٕ تاریخ وفات ییٚنہِ کُنہ یاوان

پنجشنبہ بست و ہفتم مہِ ذیقعدہ بود   کان کنیزِ حضرت خیرالنساء رحلت نمود
بہر سال او چو جویا شُد حبیب از روی درد   گفت دل یزدان بروی او در جنت کشود
۱۲۸۸ = ۱۲۸۴+۴

امہِ پتہٕ کوٗرن بیاکھ نیٛتھر پنہٕ نِسے حکیم خاندانس منٛز۔ یَمِیُند ڈمبہِ
حکیم حیدر علی ہفتہٕ پتوٗس تہٕ ترٛیشیم تہٕ آخری کھاندر اوسُس مولوی
عبد رعلی سُنٛزِ ساج ستی سید ثوٗمُت۔ تس زاس زٕ شُری حکیم غلام حسین
۲۴ صفر ۱۲۹۸ھ تہٕ حکیم عبد اللہ ۲۹ رجب الثانی ۱۲۹۹ھ منٛز۔ یمن
دوشونی ہُنٛدِ زٕہنکی قطعہٕ تاریخ چھہِ حکیم حبیب اللہن لیکھتی۔ یم
تیہُندِس کلیاتس منٛز درج چھہِ۔

ربیع الثانی ۱۳۰۰ھ منز پیو حکیم صابس اکھ زبردس صدمہ تہٕ دوکھ تمہٕ وِزِ بر داشت کرُن بیٚیلہِ تس پیٚنٕنی شفیق موج بیٚیمہٕ عالمہٕ گیہٕ۔ حکیم حبیب اللّٰہ ہن چھُ تسُند تاریخ وفات یَتھ ٹُکس منز بو ومُت سہ

آں صالحہ چوں ازیں جہان فانی بگذشت زِ شوقِ عالم روحانی
رفتم از جاے وسال مجستم گفتند یکشنبہ از مہِ ربیع الثانی

۱۳۰۹ھ منز وُتھ کشیر منز کالرا۔ واریاہ لوٗکھ موٗدی۔ زِڑی بلہٕ موٗد سید عبداللہ شاہ جلالی تہٕ یُس حکیم صابس سُنی اوس۔ یِٚشدِ مرٕنچ خبر بوٗزتھ سہ زِڑی بل تسُند گرِ تعزیتس گیبوٗ مگر تِسُنی گوٗ امِس تہٕ کالرا اَکھ اثر تہٕ ماجہ پیٚتہٕ ۹ وُری گو آسمان طبابتک یہٕ بیٚیہ نیٚیہٕ کرُون گاشہ تارکھ تہٕ لوٗسیٚتھ۔ حکیم حبیب اللّٰہ ہن چھُ یمِن شارِن منز امِس پایہٕ یُدِس طبیب تہٕ عظیم انسان سِندِ کمالک تہٕ جلالک ماری موٗند نقشہِ بیٚتھہِ کُرِی وو تلوومُت سہ

دریغ آں حکیم فلاطون کمال بخلدِ بریں شُد زِ دارِ غرور
بنام وصفت بود مہدی کردِ بوقت خفایش قیامت ظہور
حبیب از سر آہ تاریخ او بگو نوش کرد شرابِ طہور
۲ر ذیقعدہ ۱۳۰۹ھ

حکیم حسن علی۔ شخصیت

اُمی ہے رئیس کشمیرتہٕ بہلہِ پایہٕ طبیب حکیم مہدی ہٕندِ گرِ ہوٕ ۱۲۸۷ھ بمطابق ۱۸۷۰ عیسوی ہیوٚ مشہور مرثی نگار حکیم حسن علی تھنہٕ۔ یوٚ دوے حکیم صفدر ہمدانی "یادرفتگان" تہٕ "تاریخ شیعان کشمیر"، منز اُسند زاسنہٕ ۱۲۹۰ھ بمطابق ۱۸۷۳ء ہاوان چھُ یُس باقےٕ تمام مورخو مثلن شاہد بڈگامی، انیس کاظمی، منظور ہاشمی تہٕ نشاط انصاری صابن تہِ نقل چھُ کوٚرمُت چھنہٕ صحی۔ تکیازِ "کلیات حکیم حبیب اللہ" ہس منز چھُ حکیم حبیب اللہ ہٕندی زِ قطعۂ تاریخ اتھ رلیہٕ بلکل رد کران۔ مثلن یہٕ چھُ حکیم حسن علی ہٕندِ ختنُک قطعۂ تاریخ یتھہٕ کنی باوان۔

چون این جشن شد جامع عیش وعشرت	گل خرے ہر کسے زد تبارک
پئے سال تاریخ دل شد رقمزن	بریں جشن میمون ہزار اں مبارک

یتھے کنی چھُ حسن صابنہٕ ماجہٕ ہٕند مرن وٚری یتھہٕ کنی ونان۔

پنجشنبہ بست وہفتم از مہ ذیقعدہ بود	کاں کنیز حضرت خیرالنسلہ رحلت نمود
بہر سال اوچو جویا شُد حبیب ازروئے درد	گفت دل یزداں بروئے او در جنت کشود

۱۲۸۸=۱۲۸۴+۴

یمن دوشوٚنی قطعۂ تاریخن ہند ماد چھُ ۱۲۸۸ بنان۔ لہذا پیشرو مورخن ہند یہٕ وَنُن زِ حکیم حسن علی زاو ۱۲۹۰ھ منز چھُ صریحاً غلط۔ چنانچہِ اُکس بچس چھ عموٗمن وُہرس ڈود وُہرس تام ختن ہال کرنہٕ یوان لہٰذا ہسکو ۱۲۸۷ھ حسن صابن شبقہٕ زاسنہٕ مانتھ۔

لوکچارے موج یوسہٕ مشہور مرثی نگار منشی محمد یوسف باباہٕنز دختر نیک اختر اُس مرنہٕ باوجود آو حسن صاب زہنہٕ گرِ پتھے بڈ حشمتہٕ تہٕ لولہٕ متہٕ لایہٕ سان رچھنہٕ۔ مول حکیم مہدی، ماجہٕ بڈی بب منشی یوسف تہٕ مام منشی محمد علی اُسی نہٕ تس اُچھ پتھ مُچھ زٕروان۔ ابتدائی تعلیم کرٕ اُمی پننہٕ نے محلہٕ کس اُکس مکتبس منز حاصل پیٚتہِ سید جعفر شاہ (یُس سبٹھےٕ فاضل، عالم تہٕ عابد

اوس) مدرس اوس ۔ یمی حسن صاب دینی تعلیمہِ علاوٕ عربی تہٕ فارسی زبان تہٕ ادب پوٗر پاٹھی ہیچھنو و۔ مکتبہِ ابتدائی تعلیم مکمل کرنہٕ پتہٕ گومولوی حیدر علی صاٗبس نشہِ پرنہِ ۔ یَس نشہِ علم طبس تہٕ باقی مروجہ علمن پیٹھ کمال پرٕ وون ۔ اتھ ستی اوس پننہٕ نس واٗلد حکیم مہدی صاٗبس نشہِ تہٕ علم طب ہیچھان تہٕ پریکٹس کران ۔ مےٚ سپد یہند بن زُربن نشہِ حکیم صاٗبن اکھ خط حاصل یمیُک نقل ییتھ کتابہِ منز تہٕ شامل چھُ تمہِ تلہٕ چھُ نٹان زِ سُہ چھُ مزید تعلیم حاصل کرنہٕ لاہور تہٕ گومُت ییتہِ مولوی عبداللہ انصاری تہٕ مدرس اوس ۔ بوٚڈ گٹرُکھ ہیچھہِ حسن صاٗبن عربی تہٕ فارسی زبانن ستی اُردو تہٕ ڈوگری زبانہٕ تہٕ یمن منز اوس سُہ شارتہٕ ژنتھ ہبکان ۔

ییلہِ حکیم حسن علی بالغ سپد تس آو ۱۳۰۳ء ہجری کس ذیقعدر بتس منز ژٔڈی بلہٕ سید عبداللہ جلالی سنز کورِ ستی سبٹھے چکہٕ چاوٕ سان خاندر کرنہٕ ۔ سید عبداللہ اوس پننہِ وقتُک اکھ بوٚڈ بارٕ رئیس تہٕ دولتمند ۔ تس آٗسی لوٗکھ "عبلی بادشاہ" وٕنان۔

حکیم علی رضا چھُ اتھ خاندرس متعلق لیکھان زِ دونوے خاندان سبٹھے متمول آسنہٕ کِنی آو تھکتھ یہِ کارِ خیر کرنہٕ ۔ جبہٕ کدل ییلہِ برات درایہِ مہاراج سُنند فوج اوس برٕونٹھ برونٹھ بینڈ باجہٕ وایان ۔ ساسہٕ واد روپین آیہِ آتشبازی زالنہٕ مہر آوتر واہ شتھ پونڈ مقرر کرنہٕ ۔ تہٕ عبداللہ شاہ جلالی تہٕ دیُت پننہِ کورِ زیورو ستی بھٔرتھ اکھ بوٚڈ صندوق داجہٕ رٔنگی ستی ۔

دیان برات ژٔڈی بل گوٚ ھنس تہٕ ییٚنس دوران کوٚر فوجن وتہٕ خاصکر مہاراج گنجہٕ وار یہن دُکانن لوٗٹھ تہٕ خاندرٕ پتہٕ اَنہٕ ناوٕ حکیم مہدی صاٗبن تم ساری دُکاندار تہٕ پننہِ گرٕ پرٗوکھ تہٕندنو قصان ۔

حکیم حبیب اللہ ہن چھُ نوٚمن مصرن منز اَمہِ شاٗدی یا نِک منظر دوتلو ومُت تہٕ تاٗریخ دوٗنمت ۔

مبارک طرح وصلِ بلبل و گل را کہ از عشرت	دل یاراں شگفت و خار در چشم اعادی شد
زِ فکر سال تاریخش بُدم چون نقش دیوارے	کہ معمار خرد گفتار "بنائے کاخ شادی شد"[۱]

جمعہ ذی قعدہ ۱۳۰۳ [۱]

[۱] کلیات حکیم حبیب اللہ ۱۱۳

خاندرِ پتہٕ شیٖنۍ ژٕہری پتہٕ حسن صأبس تمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڈ دوکھ برداش کرُن ییلہِ ۲ ذیقعدہ ۱۳۰۹ ہجری راس الرئیس حکیم مہدی ہوٚس شفیق تہٕ عظیم مأمی سُند سایہٕ کلہٕ پیٚٹھٕ وۄتھس۔ یٖمہٕ پتہٕ مہاراجہ پرتاپ سنگھن سُہ مأمی سٕنز جایہِ پٔنُن مشیر دربارتہٕ خاص شأہی حکیم مقرر کوٚر۔ یپأری گورام سنگھ تہٕ یٖمہِ عالمہٕ۔ اما پوٚز رلنہِ آسہ حسن صأبس برابر مأمی سٕنز ہش قدر کران تہٕ سُہ اوس تمن نٔنشہِ تنخواہ رٹان۔ حکیم حسن علی اوس برابر شأہی خاندانس ستی خاصکر رانین ہمراہ زانیپانس کبتھ وٚنڈس جوٚم گوٚوھان تہٕ ربتہٕ کالہِ گشیر منٛز ےروزان۔

حکیم صأبس یوٚ دوے دنیا کھورن میٹھی اوس کران مگر سُہ بٔشیونہٕ زانٛہہ دنیا پرس۔ سُہ یہٕ کینٛژھا کماوان اوس تہٕ اوس مولا حضرت امام حسینؑ سٕنزِ وتہٕ منٛز خرچ کران۔ حتیٰ کہِ زنانہِ ہنٛدِ جاداد تام بأگرن ذأ کرن تہٕ پس خانن منٛز۔ حکیم صأب ییلہِ کانٛہہ مرثی اوس لکھان تہٕ تمہِ کس وزن کرن وأبس ذأ کرس اوس سونس منٛز تولان یوٚ دوے مُنشی عباس تہٕ حکیم محمد علی بیترِ اُسس ٹھاکھ کران تہٕ دپان اُسس یوٚت خرچ مہٕ کرتہٕ تہٕ یٖمن شربن کیُت تہٕ تھاوتہٕ پتھ کُن کینٛژھا۔ تتھ اوسکھ حکیم صأب درجواب ونان یٖمن کیا گرِمیوٚن تھاون۔ یٖمن چھُ پٔنُن قسمت۔

بہر حال حکیم صأبس پتہٕ جلدٕ ےتمہِ وزِ بیاکھ صدمہ تُلُن ییلہِ تس پٔنٛنۍ شفیق آشیٖنۍ سیدٕ عبداللہ شاہ جلألی سٕنز خانہٕ موج گوٚرموےیہِ۔ اُمہِ پتہٕ پتہٕ وٚتس نِکبن نِکبن موصوم شربن ہنٛد بار پانہٕ وبتر اون۔ البتہٕ گرس منٛز اُسکھ ہتہٕ وادنو کرتہٕ دلیہِ یٖم اتھہٕ اُسس شیہلاوان۔ اُکس اُکس بچس آسہِ زِز دوٕ ماجہِ۔ اُتھ زمانس منٛز اُس ڈلہٕ کبن بسکین درن اُمہِ موٗجب بیگأری معاف زِتم اُسٕ حکیم صأبنۍ خدمتگار اُمہِ باپتھ اوس تمن پتہٕ دنہٕ آمُت۔ حکیم صأب اوس وُنہٕ آشنہٕ ہُنٛدٕ غم سندارانے زِتس موےیہِ اکھ ٹاٹھ کوٗریس پادشاہ بیگم ناداوس۔ یٖمہِ کٔنۍ تس زبردس صدمہ ووت۔

بہر حال یٖم صدمہ اڈ کطرف ترأوتھ کُر حکیم حسن صأبن پٔنٛنۍ زندگی سبٹھے شاہانہٕ پأٹھۍ بسر حکیم صفدر ہمدانی چھُ رقمطراز:-

تمہِ اوس حکیم صأبس پننٕ تمام جاداد اَتھ شرطس پیٹھ آیتن کھومت زِسو آسہِ تس تواہن منٛز برابر شریک۔

''آپ کے چہرہ سے وقار، بزرگی اور شرافت ٹپکتی تھی۔ شیعان کشمیر میں آپ کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ حکومت اور شاہی خاندان میں آپکا کافی اثر و رسوخ تھا''۔[۱]

ییٚلہِ سوننہٕ کالہِ حکیم صأب جۆمہِ پیٹھہٕ واپس سرینگر یوان اُسی تہٕ یٚہندس دیوان خانس منٛز آسہٕ ہم خیال یارن، ذاکرن تہٕ علم دوست حضراتن ہنٛز بجہٕ بجہٕ محفلہٕ آراستہٕ سپدان۔ یِمن محفلن منٛز اوس مختلف دینی، علمی تہٕ ادبی نوکتن پیٹھ گرما گرم بحث لگان۔ حکیم صأبس آسہٕ یِوَھہٕ محفلہٕ سٕبٹھے پسند تہٕ یِمن کیٛت اوس تہند دستر خوان دۆہی دۆہس ؤہرتھ آسان۔ حکیم صأبُن معمول اوس زِ تِم اُسی دِگرن بأگ منشی حسین علی صأبنس باغس منٛز گوھان یتہٕ برادری ہنٛدی واریاہ نفر جمع اُسی سپدان تہٕ اُسی شام تام تتہٕ تہٕ مختلف علمی تہٕ ادبی موضوٗعن پیٹھ بحث کران۔

مرحوم حکیم علی رضا صأبن چھ حسن صأبنٛز واریاہ واقعات پننہِ اَکس رجسٹر نما ڈائری منٛز درج کٔری متی یِموں منٛز کینٛہہ دلچسپ واقعات یٕتہٕ چھُس نقل کران۔

حکیم حسن علی اُسی ہمیشہِ محرمس منٛز شتمہِ پیٹھہٕ عوشوٗرس تام شب کران۔ یِیتہٕ تِمہٕ وٕتھکی نمأیٚند ذاکرمثلن عشہٕ رضا، علی محمد، علی رضا تہٕ امہِ کوٗل بیترِ مرثی پران اُسی۔ اَکہِ ؤری یِہ اوس وَندس منٛز محرم تہٕ حسن صأب گوونہٕ دربار مٔوس ییتی جۆمے۔ رشتہٕ دار و دۆنس ژٕ کیاز گو کھنہٕ جۆم۔ سُہ وۆتھکھ یِہ گوٚھہٕ محرمہ پتہٕ۔ اُتھی دوران گیہ جۆمہِ بٔڈ رأنی خطرناک بیمار تہٕ حکیم صأبس سوٗز کھتار زِ جلدٕ یے ترجۆم۔ مگر تِمی یوٚ رنہٕ تار ہُند کانٛہہ تہِ پرواے۔ رشتہٕ دار و دۆنس ژٕ چھُکھ اکھ خرچدار انسان لہٰذا توہہِ پزٕ فورن گوٚھن تہٕ اُسی کرو چأنی شب پانے۔ مگر تِمی مونکھنہٕ ہرگز۔ کینٛہہ دوہ گوٚھتھ وأژ کھ بیا کھتار یتھ منٛز لیکھتھ اوس زِ اگر نہٕ حکیم صأب جۆم ترِتیلہِ یِیہ سُہ معطل کرنہٕ۔ ییٚلہِ یِہ تار رشتہٕ دار و وُچھ تِم لٔگی حکیم صأبس باند باند کرنہٕ ژٕ گوٚھتہٕ جۆم۔ مگر حکیم صأبن وۆنکھ درجواب میوٚن رزق چھُ پروردگارہ سند بن اتھن منٛز تہٕ زِ رلنہٕ ہندبن۔ توٚہی وُچھو خود اکیٛاہ کرٕ۔

[۱] ''یادرفتگان'' الارشاد شعبان ۱۳۸۱ء

دپان ڈُہمہِ محرمہٕ أنۍ حکیم صأبن واژٕ بلاوتھ تہٕ دۄ پنکھ از گُرِ د پلاو تیار۔ رشتہٕ دار لُکس وننہِ زِاز ہے وٕنڈٕ چھُ لۄکھ ماگوٗھن بیمار تِمۍ دۄ پکھ بہٕ چھس پانے حکیم۔ توٗہۍ گُرِ د پلاو تیار کانٛہہ گوٗھنہِ بیمار۔ واز دٕیُتھے پلاو روٗن تہٕ حکیم صأبن دِیُکھ نہٕ تتھ دالچین آب پھیٚانہٕ نے۔

شبِ عاشورا اَیتھے مرثیہِ لجہِ، سخ وجد سپد طأری تہٕ ہنگہٕ منگہٕ گوا کھ عجیب نوٗر نمُودار تہٕ لۄگ دأرس أندۍ أندۍ گتھ کرنہِ۔ ہیہِ ڈیشتھ لۄکھ بے ہوش گٔے تہٕ أڈۍ آے آفتاب کھسنہٕ پتہٕ حبسس تہٕ أڈۍ پشنس بأ گی۔ دوہلہِ اکہِ بجہِ دأ ژیا کھ تاریتھ منز حکیم صأبس التجا اوس کرنہٕ آمُت زِ ژٕ چھکھنہٕ ہرگز معطل۔ رأنۍ چھِ نوز کھ حالتن منز ژٕ ترتہٕ ڈٕلی جۄم۔ رأنۍ چھے ژے پرأران۔ بلکہِ سو چھےٚ دپان زِ حسن صأبس ورأے ہیکِہ نہٕ مےٚ کانٛہہ تہِ حکیم بُلرأوتھ۔

حسن صأبن سومبرأوۍ اٚنگ أشناو تہٕ وۄننکھ مےٚ یہِ ارمان اوس سہ گوم پوٗرٕ تہٕ وۄں گوٗھہٕ بہٕ پگاہ جۄم۔ جۄم وأتتھ وۄنُن مہاراجس زِ محرمہٕ سببہٕ ہیۄکس نہٕ بہٕ یتھ تہٕ فورن کوٗرن رلنہِ علاج شروع۔ یوسہٕ پتہٕ محض دون دوہن منز شفایاب سپُز تہٕ آس لۄ ڈینامہٕ دِنہٕ۔

راجہ رام سنگھ نہِ کُوٗرِ اوسکھ چینی ہُندس رازس ستۍ نیتھر کوٗرمُت۔ لیس اکھ بچہِ زامُت اوس تہٕ سُہ اوس صحی بیمار۔ واریاہ علاج کرنہٕ پتہٕ تہِ اوس نہٕ ٹھیک گوٗھان۔ اکہِ دوہہٕ سوٗزِ تِمو چینی پیٹھہٕ جۄم نفر تہٕ مہاراجہ پرتاپ سنگھس بوو کھ سوٗرُے صورتحال۔ مہاراجن سوز حکیم حسن علی سُہ بچہِ ٹھیک کرنہٕ باپتھ تور۔ حکیم صأبن یتھے بچس نبض وُچھ تِمۍ ٹُل پانس ستۍ پنن نوکر "طاألب خان" تہٕ درأے جنگل کُن۔ حکیم صأبن تُج اکھ حکمتچ کتاب تہِ ستۍ۔ حکیم صأب اوس کتابہِ نظر ادوان تہٕ کلبن کُن تہِ وُچھان۔ أخر وأتۍ أکس کلس تل تہٕ تتھ ژٕ ٹِکھ کینٛہہ پنہٕ ڈٕتھر۔ یِم ہو کھنأوتھ پیسِک تہٕ پھسکھ بنأوتھ رلأوکھ تتھ ستۍ بیٚیہٕ تہِ کینٛہہ دوا۔ یُتھے کینٛہہ پوٗرِ بچس دِژ کھ تہٕ سُہ گوٗ ٹھیک۔ یتھ پیٹھ چینی ہُند راژٕ زبردس خوش گو تہٕ حکیم صأبس دژأن بوڈ بارٕ ینامہٕ۔ مگر تِمۍ کوٗرکھ یہِ وٕنتھ رٹنہٕ نشہِ انکار زِ یٚیتہِ چھےٚ اَسہِ پٔنٕنۍ کوٗر تہٕ بہٕ چھس نہٕ کوٗرِ ہُند ینامہٕ رٹان۔ یتھے یہِ خبر مہاراجن بوٗز سُہ گوٗ نہٕ بچہٕ ہندس شفایاب سپدنس پیٹھ تیوٗت خوش یوٗت نہٕ سُہ حکیم صأبنس اتھ ڈٕطیرس پیٹھ گوٗ زِ تِمۍ زأنۍ سأنۍ کوٗرٕ پنٕنۍ کوٗر تہٕ خوشنود سپد تھ دٕیتن تس

پننہِ طرفہٕ بۆ ڈینامہٕ۔

حکیم حسن صائبس اُس علم حکمتس پٹھ پوٗرہ مہارت زِ اکہِ دۄہہٕ آوتس نشہِ اکھ مریض اننہٕ یس ہٹس منز اُڈج پھسیمژ اُس۔ تِمن دۄہن اوسنہٕ از ئیک زمانہٕ زِ آپریشن کُرتھ کڈہنس بلکہِ یہِ اُس تیتھ کاس منزا کھلا علاج بیماری۔ یہِ نوجوان مریض آو حکیم حسن علی صائبس نشہِ اتھ حالتس منز اننہٕ زِ تس اُس حدٕ روٗس دگ تہٕ تس اوسنہٕ کہن تہِ بنان کھیوٚن۔ تسندی انگ اُشناو اُسی بُتھہِ بُتھہِ دوان۔ حکیم صائبن وۄن تِمن توٚہی مہٕ باشرو بہٕ کرن یہِ مریض جلد ٹھیک۔

حسن صائبن وۄن پننہٕ نبن نوکرن وُگرٕ بناونہٕ باپتھ تہٕ حکم دیتنکھ زِ تتھ گوژھہِ تِمہِ ساتہٕ دود تراوُن۔ ییلہِ گرٕ کھ پیس تہٕ توٚتےٚ گوژھہِ اُکس ترامہِ منز تھاوُتھ ہونبن تراوُن۔ ہوٗنی ییلہِ وگرٕ کھیوٚن ہہن چونکہِ وگرٕ آسہِ گرم تہٕ تِمن پشہِ اتھ منز لال بہ تہٕ توٚہی روٗزی زیو گوٚس زِسہ لال کٹتھ پیٚیہِ تہٕ پتہٕ گوژھہِ تتہِ نس وگرٕ ٹلن تہٕ مریضس چمچہٕ چمچہٕ آپرُن۔ اُخرآوتی کرنہٕ تہٕ مریض گو کینژھن دۄہن منز صحت یاب۔

ییلہِ حکیم صائبس اتھ متلق پرٛ وژھکھ زِ یہِ کیاہ سِر چھُ۔ تُمی وۄنکھ درجواب یہِ چھنہٕ سِر بلکہِ حکمت۔ ہوٗنی ہنز لال چھِ اُڈجبن سورمہٕ بناوان تہٕ یمہِ لالہِ تہِ تہِ گژھ سو اُڈج یوسہٕ بیمار سندِس ہِرِس منز پھسیمژ اُس۔

دپان اکہِ دۄہہٕ آو ن کینژھو بوٗا کھ باہ وۄہر لڑکہٕ حکیم صائبس نشہِ۔ تہٕ دوٚپکھ یہِ چھُ دۄہہٕ کھوتہٕ دۄہہٕ ہوکھان۔ کوٚت علاج کرنہٕ پتہٕ تہِ چھنہٕ ٹھیک گوھان۔ حسن صائبن وۄنکھ یہِ ئلراون گیہ میانی کام اماپوٚز اُمس پیہِ ہنا سختی مگر توٚہی گوٚھو سو برداش کرٕنی۔ تِمو وۄنس زِ تِمہِ روٗژھ چھنہٕ چارے۔ توٚہی کُری تون کنہِ پاٹھی یہِ ٹھیک۔ یِمن دۄہن اوس ہارک ربتھ، کُرشمہٕ کراے اُس۔ یہِ لڑکہٕ آو اُکس کھلہِ ماٗدانس منز زوِستی اُکس تھمس نبتھہٕ نوٚنے گنڈنہٕ تہٕ آس ساری ہے بدنس گُہہ متھنہٕ۔ گرِکبن آس وننہٕ زِ اگر یہِ کوٚتاہ تہٕ شور ٹلہِ اُمس گوژھنہٕ توٚ تام ہرگز تہِ گنڈ مژرن یوٚ تام نہٕ گُہہ بالکل خشک گوژھہِ۔ ییلہِ گُہہ

ہۆکھ حکیم صأبن وۆنکھ ترٲ ڈیون یَلہٕ تہٕ تمۍ وُس وونی گُہہ۔ییلہِ تس لڑکس گُہہ تُلکھ تتھ ٕستۍ درٲیہِ آنتہٕ روٗس زِ وہٕ تہٕ سُہ گو بالکل ٹھیک۔

تتھے کُنۍ آے اکِہ دوہہٕ گنپتیار کۍ زِ بٹہٕ حکیم حسن صأبس نشہِ۔ یمن اُس اکھ گاچ مریض بٹنۍ ٕستۍ۔ یوسہٕ وارِیاہ علاج کرنہٕ پتہٕ تہِ بلان اُس نہٕ۔ حکیم صأبن وۆن تمن بہٕ ئلراون یہِ مگر اُمس یُس دوا لگہِ تتھ لگن ستتھ روپیہ بناونس۔ بٹۆ وۆنس جناب اَسہِ چھنہٕ از تیتۍ پوٚنسہٕ ٕستۍ بیٚیہِ دوہہٕ یمو رقم ہیتھ تہٕ دژاے واپس گرٕ۔ یمو وۆن مریض بٹنہِ ژٚے اُسی از ٕقیمتی زیورتہٕ پلوٲ گھتہٕ ژیزِ وونی دہہِ پنداہہِ دۆہۍ ؤستھ پلوٲ گھتہٕ زیورِ روٗس۔ تمہِ کوٚر اُخرتی تہِ آیہِ حکیم صأبس نشہِ۔ حکیم صأبن وُچھ تس نبض تہٕ معمولی شربت کیچھنس نسخس پیٹھ یوسہٕ دلنہِ دل رلاوتھ چیٚنۍ اُسس۔ کینہہ ڈنگ چیتھے گیہِ بٹنۍ ٹھیک۔

ییلہِ بٹۆ حکیم صأبس پژوژھ اوتر ییلہِ یہِ اَسہِ ژٚے نشہِ اُئی، ژٚے دۆنتھ اُمس لگہِ ستتھن روپین دوا۔ ووں کتھہٕ پأٹھی گیہِ یہِ از معمولی شربتہٕ ستۍ ٹھیک۔ حکیم صأب وۆتھکھ درجواب تمہِ دوہہٕ اوس اُمس سونک تہٕ ٕقیمتی پوشاکک غرۆر لہذا اَیہِ گوٚھہِ ہے نہٕ تمہِ دوہہٕ یَمہِ معمولی شربتہٕ ستۍ ٹھیک۔ تمہِ دوہہٕ اوس شربتہٕ ستۍ اُمس موختہٕ رلاون۔ چنانچہِ از اُس یہِ سیبۆد سادٕ آمٕژ لہذا اُس تہٕ تمچ ضرتھ تہٕ یہِ گیہِ دلنہِ دلے ٕستۍ ٹھیک۔

مرحوم حکیم علی رضا چھُ لیکھان زِ تسنز زِ چھِ بیٚنہِ اُس نرِ راتس دوہس دگ آسان۔ تس اُسی پننہِ خاندانکۍ تمام حکیم علاج کران مگر توپتہٕ تہِ اُسنہٕ سو ٹھیک گوٚھان۔ پتہٕ ییلہِ بسپر یتھ گرِ کیو بأژو حکیم صأبس وۆن ژٚے نشہِ چھنا اتھ دأدس کانہہ علاجاہ۔ حکیم صأبن وۆنکھ علاج چھُ مگر بہٕ چھس نہٕ ژرتھ ہیکان۔ گرِ کیو وۆنس ژٚ ون کیا علاج چھس ییلہِ ژٚ شیر گڈِ گوٚھکھ اِدٕ کروس اُسی پانے۔ حکیم صأبن وۆنکھ زِ تیٚلہِ گوٚھہِ اُمس تُہٕنزِ شرف دلیہِ اتھہِ تیژ اہ سوے لاگناونی زِ اُمس گوٚھن بستہِ کھسنہٕ تیٚپتہٕ ییلہِ تمو بستو منٛز رس نیرِ یہِ گوٚھہِ فورن ٹھیک۔ پتو لاکن آوتی کرنہٕ تہٕ مریض بلے یہِ فورن۔

یۆدوے حکیم حسن علی مُنزی مُنزی کانسہِ مریضس علاج تہِ کران اوس اما پوٚز تس اُس

پنہٕ نس بابہٕ صأب حکیم مہدی سٕندی پأٹھی پرائیویٹ پرکٹس کرنس پیٹھ پابندی عأید تہٕ سُہ اوس چھ راشأہی حکیم۔ تم دوٚنوے ییٚلہِ شأہی خاندانچین زنانن علاج کرہن تمن اوس پرٕد لاگتھ پوان یا منز باگ اوس پرٕد تھاونہٕ یوان، یتھ عموٗمن راجہ امرسنگھ تہٕ راجہ رام سنگھ رٲتان أسی تہٕ حکیم صأب أسی رانین نبض وُچھان۔ تِکیازِ ڈوگر خاندانچہ زنانہٕ تہٕ کورِ تہٕ آسہٕ پرٕدنشین تہٕ ستر دار۔ ییٚلہِ مہاراجس یا رانین کیٚت اوٚ دُر (Liquid) دوا بناوٕن آسہٕ ہیٚس سُہ اوس عموٗمن کرشن بھان نوکرس اتھ پانس بروٚنٹھہ کنہِ بناوٕ ناوان۔

حکیم صأب اوس اکثر نبضہٕ تہٕ نظرٕ ستی بیمارٕ ہنٛد تشخیص کران تہٕ ییتھے گنٛز اوس مریض سٕندس پیشابس معموٗلی نظر تراونہٕ ستی ٹیسٹ کران۔ تِسٕند معموٗل اوس زِ تم أسی دوہس منز دوٚیہِ پھِرٕ مہاراجہ پرتاپ سنگھ، تسٕنز ن رانین تہٕ ماباقی شأہی خاندانکین فردن تہٕ افسرن ہُنٛد نبض وُچھنہِ گژھان۔ اکھ صبحس نوٚ بجہٕ تہٕ بیٚیہ شامس ژور بجہِ۔ صبحس نبض وُچھتھ أسی ڈیرس پیٚٹھ واپس یوان تہٕ بتہٕ کھیتھ قیلولہ کران تہٕ پتہٕ نِماز پران تہٕ دِگرس بیٚیہٕ شأہی محل گژھان۔

دپان ییٚلہِ اکہِ دوہہٕ حکیم حسن صأب نماز أسی پران۔ أتھی دوران سوٗز مہاراجن تس ناد۔ مگر حکیم صأب گوٚے نہٕ تہٕ نادس ینہٕ وأکی ووٚن مہاراجس حکیم صأبس متلق واریاہ اوٚرک یور، ییٚمہِ کنٛز سُہ نارو نار گو۔ نماز موکلتھ ییٚلہِ حکیم صأب گو مہاراجن ووٚنس خشمہٕ ہوٚت زِ تژٕ ے مےٚ موٚہنیو سوٗزأ ے ژٕ کیازِ آکھنہٕ۔ حکیم صأب وُتھس در جواب بہٕ اوسس تمہِ ساتہٕ تس ہستی روبروٗیس چون تہِ شہنشاہ چھُ تہٕ میوٚن تہٕ۔ یہِ جواب بوٗزتھ گو مہاراجہ خوش تہٕ کوٚرنس مرحبا۔

حکیم حسن علی سٕنٛز رحلت

۱۳۳۲ھ بمطابق ۱۹۷۵ بکرمی منز ییٚلہِ اکہِ دوہہٕ صبحأے حکیم حسن علی سنٛد خاص نوکر طالب خان صبحأے مُشپد منز نماز پرٕتھ آو۔ تمی ووٚن حکیم صأبس زِ مےٚ وُچھ مُشپدِ منز اکھ نوٗرأنی صوٗرت عالماہ۔ مےٚ ییٚلہِ تس ووٚن زِ توٚہی کتہٕ پیٚٹھہِ آو تمی ووٚن توٗرٕ بہٕ

آس عراقہٕ پٮ۪ٹھہٕ ۔ مےٚ وۄنمس یُس تہٕ کانٛہہ واولایتہٕ پٮ۪ٹھہٕ یوان چھُ سہ چھُ ضرور حسن صاٮ۪بس نشہِ یوان ۔ سُہ وۄنۍ ہُن در جواب مےٚ چھہٕ تُسۍ نشہِ گۆژھن اماپوز رات وۄتس بہٕ ژیری یۆت لہذا اہیوٚ کس نہٕ کالہٕ پتھ ، از یمہٕ بہٕ تس نشہِ ضرور ۔ حکیم صاٮ۪ب وۄتھ طاٮ۪لب خانس یہِ کیاہ کۆرتھ ژےٚ پانس ستی کیازِ اوٚنتھن نہٕ ۔ طالب خان وۄتھکھ تِمۍ وۄن بہٕ حض یمہٕ پانے ۔

امہِ پتہٕ گۓ حکیم حسن علی حسبِ معمول شاہی محل ۔ نبض ییتزٕ وُچھتھ ییلہِ سُہ مہاراجس ستی دربار کران اوس سُہ آوہنگہٕ منگہٕ پتھر لاینہٕ ۔ مہاراجس ژُج کر بکھ نیر تھ ۔ حکیم صاٮ۪بس اوس عمومن نوکر حسین بٹ پانس ستی آسان ۔ مہاراجن کۆرتس آلو ، یکدم اُنکھ چارپاۓ تہٕ سُہ آو ڈیرس پٮ۪ٹھ انہٕ ۔ وتہِ وۄنُن پننین نوکرن مےٚ واتناوٕی تو ڈلی ڈیرس پٮ۪ٹھ تہٕ تۆت واتاٮ۪نی دیُت حکیم حسن علی صاٮ۪بن امان ۔ یہِ ڈیشتھ مہاراجس آسمان زن پیو ۔

بہرحال وزیر پرس رامس یُس سرینگرک سپرانٹنڈنٹ پولیس اوس آیہ تار سوزنہٕ زِ سُہ کرِنی لواحقینن نشہِ مولوٗم آیا میت سوز واسرینگر کنہٕ جوٗمے کرون دفن ۔ حکیم صفدر چھُ ''یادرفتگانِ'' مقالس منز لیکھان زِ وزیر پرس رامن باوگوڈ یہِ خبر تہٕ نْدِس ماٮ۪لس یعنی حکیم محمد علیٚ یس ۔ تِمۍ ییلہِ حکیم صاٮ۪بنہِ گرِ یہِ خبر باوِ تہٕ وۆتھ ودنس ہیُ ۔ ساری انگ اُشناولگی ماتم کرنہٕ ۔

بہرحال صلح مشورٕ کرِتھ آیہ جوٗم تار سوزنہٕ زِ سُہ گۆژھہِ تتی دفناونہٕ یُن ۔ تکیازِ میت سرینگر واتناونس منز لگہِ ہے وق ۔ تہٕ تتھ لگہِ ہے اذا ۔

ییٚارِ گو طالب خان تس نوٗرانی شخصیتس نادس ۔ ییلہِ تِمۍ بوٗز زِ حکیم صاٮ۪بن چھُ امان دیُتمت سُہ لوٗگ اتھہٕ ملنہٕ زِ مےٚ کونہٕ سپد تسند ملاقات نصیب سُہ ووت فورن طاٮ۪لب خانس ستی حکیم صاٮ۪بنس ڈیرس پٮ۪ٹھ تہٕ وۄننکھ ییتہٕ کتیاہ اہل تشیع چھہٕ ۔ طاٮ۪لب خانن وۄنس اکھ اُسی ترےٚ اُمی ہندی نوکر ، یمن منز مےٚ سوازِ نوکر جعفر میر تہٕ غلام میر افسرس

ستۍ دورس پیٹھ چھہٕ گاٮ۪مٕتۍ ، باجس منز ٕزبلتی تہٕ بیٚیہٕ اکھ چنکرال محلٕک مومن ۔ تِمۍ عاٮ۪لمن
وۄنس یم اَنٛکھ فورن سو مبراٮ۪وتھ۔ یمن چھنہٕ کہن تہٕ کرن بُلکہٕ یہٕ کرٕ سورے پانے
صرف گژھنم اکھ ٕزنفرٕستی آٮ۪سٕنۍ ۔ تِمۍ کڈٕ پٔنٕنۍ قبانالہٕ تہٕ پانے کھٔنِن قبر، پانے شیرنس لحدتہٕ
غسل دِتھ وولن پانے قبرٕ ۔ یۄ دوے تمہٕ ساتہٕ زٕ ترٕینے ہتھ نفرسٕنی مسلکٕکی ملازم تہٕ سمے تہٕ
پۄرکھ پٔنٕنۍ پاٮ۪ٹھی حکیم صاٮ۪بس نماز جنازٕ مگر اَمۍ نوٗرانی پیکر عاٮ۪لمن پۄرٕ پٔنٕنۍ پاٮ۪ٹھی الگ ۔ پتہٕ
سۄ زی مہاراجن دوہ نوٚنی سنی کیوٗ اَمس شیعہٕ عاٮ۪لمس ڈاے ڈاے ہتھ روپیہ تہٕ اکھ اکھ
ململک تھان بطور معاوضہٕ ۔ مگر سفید پلون منز ملبوٗس اَمۍ نوٗراٮ۪نی پیکر عاٮ۪لمن روٗٹ نہٕ
کہن تہٕ ۔ یۄ دوے طاٮ۪لب خانن وٕنیوٗس زٕ یہٕ چھ سرکارٕ ہنٛدِ طرفہٕ ہٕدی یہٕ تہٕ اتھ منز کیا
حرج چھُ مگر تِمۍ وۄنس سانہٕ باپتھ چھنہٕ یہٕ جاٮ۪یز ۔ اَتھی ستۍ دیُت مہاراجن حکم زٕحسن
صاٮ۪بس گژھہِ ستی پوختہٕ قبر بناونہٕ ینٕی ۔ وُنہٕ اَسی لوٗکھ مقبرہے پیٹھ زٕ اچانک گوٚیہٕ نوٗراٮ۪نی
پیکر، سفید پلون منز ملبوٗس شخص غاٮ۪ب ۔ یۄ دوے ساٮ۪ری نوکرتس ڈھٕنٛڈنی کھووری تلاش کرنہٕ
لگیٖ ، مگر تٔسند دراٮ۪ونہٕ کانٛہہ اتاپتا ۔ بلی کہٕ ۱۳۲۷ ہجری منز اوس حکیم حسن صاٮ۪بن مضمون
بے نقطہٕ کس مدحس منز وۄنمت ۔

مےٚ شاند پیٹھ سُے شاہ واتم وقت نزاع، آسم ہمراہ یٚلہِ قبرٕ کھوروالے
کربم جواب تلقین امیر المومنینؑ یٚلہِ نکیر ین کرٕنم سوالے
تہنٛدِ احضارٕ موکلہٕ قبرٕ ہنٛدِ فشارٕ زن گلستان گژھم سٔہ بانٛدٕ ہالے

یمو لفظو ٮ۪ب مجسّم صوٗرت تہٕ یہٕ پیشنگوٮ۪ی آیہٕ حقیقت کس رٕپس منز بروٚنہہ کُن ۔
"یادرفتگان" مقالس منز چھُ حکیم صفدرن تاٮ۪ریخِ وفاتہٕ رٕنٛگی غلام علی شالن یہٕ
شار نقل کوٚرمُت ۔

کردگریہ بدہ زبان سوسن نقش برسنگ شُد غریب حسن

حکیم حسن علی سُنْد پُر اسرار حالاتن منز مرن چھُ از تام اکھ معمہ۔ تمہِ ساتہٕ تہٕ اوس نہ مہاراجس بہائی زِ اکھ صحتمند نفر یَس نہ کُنہِ قسمُک تکلیف اوس، کتھہٕ کُنی مؤ دہنگہٕ تہٕ منگہٕ۔ حکیم صفدر چھُ لکھان۔ ؎

'دن بھر آپ بالکل صحیح وسالم تھے۔ کوئی جسمانی تکلیف نہ تھی'۔[1]

یتھے کُنی حکیم علی رضا چھُ رقمطراز۔

"بعد میں مہاراجہ صاحب نے نوکروں کو کہا کہ اسکو کیا ہوا۔ اُسکو شک ہوا کہ کسی نے مت اسکو زہر دیا۔ وہ سخت پریشان تھا"

حکیم اختر مرتضیٰ، حکیم مخمور تہٕ حکیم خاندان کینَن بیٚیہ کینژھن بزرگن ہُنْد گف چھُ زِ حکیم حسن صأب آو پزے زہر دِتھ مارنہٕ۔ تکیازِ اکثر ڈوٗگرِ افسرن کیو شأہی خاندانکین نفرن اوس حکیم صأبن اَمہِ موکھہٕ سخ حسد زِ مہاراجہٕ کیازِ چھُ تس تہنْدِ کھوتہٕ زیادٕ احترام کران تہٕ پزٕتھ کامہِ منز صلح مشورٕ ہوان۔ اُتھی ضدس پیٹھ آو تس کستام نوکرٕ ہنْدِ ذٔریٖ زہر دیاونہٕ تہٕ سرینگر آیہِ میت دفن کرٕتھ روتلہِ نو بجہِ تار سوزنہٕ۔ یُتھہٕ نہٕ تہنْدی پسماندگان ہنْز سبز لاش وُچھتھ ہیکہٕ ہن تہٕ رازس گژھہِ ہے فاش۔

بہر حال کینہہ دوہ گژھتھ ووت حکیم حسن صأبن بوے حکیم عبداللہ تسند نابالغ فرزند حکیم مہدی ہیتھ جوٗم۔ یٔیتہِ تس دستار بندی کرنہٕ آیہ تہٕ مہاراجن کوٚر تسنْدِ باپتھ پانٛہ ماہوار اکھ ہتھ روپیہ وظیفہٕ رٔنگی مقرر تہٕ یہ آڈر آو کڈنہٕ زِ یتھے حکیم مہدی علم طب پٔرتھ موکلاوِسہ۔ یہِ مأکی ہنْزِ جایہِ تعنیات کرنہٕ۔ یہِ وظیفہٕ روٗد کینژھ ہس کالس برابر جأری اما پوٚز یٚیلہِ ہری سنگھ کابینہ کونسلک سینیر ممبر بنیوٚ تمی کوٚر بند۔

☆☆

[1] "یادرفتگان" [2] "رجسٹر نُما خودنوشتِ سوانح عمری"

حکیم حسن علی ــــــ فن

کأشرِن مقام بند مرثین ہمؤد ہیو تہٕ گونماتوول تہٕ ماے
بُرمژ چھےٚ تِمَن منز چھُ حکیم حسن علی صأبُن ناو تہٕ زیٛو پھرنس لایق۔
تہنٛزن مرثین ہند اسلوٗب تہٕ طرزِ ادا چھُ اکھ اہم مقام تھاوان۔ اُمس
بایہ یُڈس مرثی نگارس چھُ مرثین ہند فن رژھرنگ بوگ وراثتس
منز نوٗرمُت۔ اسندی خاندان چھُ مقام بند مرثین عروج تہٕ کمال
بخشمت۔ تِم ساری لوازمات چھِ اسندین تخلیقاتن منز دژیشھ
گژھان یوٚرکُن کأشر مرثی موحتاج چھےٚ۔ تہٕ کیازِ مرثیہ چھےٚ باقے
صنفِ سوخنونشِہٕ وکھر آسان۔ اتھ مرثی صنفہِ منز چھِ مرثیہٕ ہندِ
ناوکی لوازمات ابرٕ تہٕ استٕر یانے تھر تہٕ بُنھ دوشوِ وَے وَننیٛ آسان۔
امہِ علاوٕ تبلیغی پہلو، جذبات نگأری، واقعہ نگأری، استعارات، تشبیہات،
تعلیقات، وداع، رخصت، رجز، رزم تہٕ تقابل بیسترِ چھُ
اتھ فنس اکھ وکھر مقام بخشان۔
واقعات تہٕ جذبات نگأری ہُند یہ روخ وُچھِو کوتاہ مأری موٚند
تہٕ دألبجہ سنہٕ وٚن چھُ۔
میٚے تیٚمی دُشمنن زولم جگر گنڈُس دست وپائے۔ ان ریسماناسنگنیے۔
لوگم اتھہِ ہیمس قصاصا یہ چھُ دوسندارِ ابوترابو۔ اسنٕز زیٛو شاہ
سِنٕز فضیلت بوزنس کرچھُ میٚے تابوٚ○

ژٕٹس اَنِتھ کھو راز سرتا پا کرِس چھو کہِ لَد بَدَن موٚ بہٕ موٚ یے۔
ژٕٹس زبان ہیتھ از کاسہٕ سر کَڈُس ہنبرا چھ دوٚ یہٕ وَیے۔
کرِتھ نیم جان تٔژ اوٚن کُنہِ مقبرَس اندر شیتھ بہ سختی پانے جان دِیے۔

(مضموٗنِ سر)

ہو بہو واقعہ بیان کرُن چھُ مرثیہ ہِشنز زینت بَنان یہ چھُ عکس تہٕ تصویر نِنِتھ کِنہٕ ہٕرو شہٕ کُن انان یِہِنہٕ کِنہٕ ویڈیو فلم انسانس محوِ نظار چھِ کران۔

اَدٕ تَس ملعون سُند حکم اَنِتھ بجاسہٕ کافرَس اَکِس مقبرَس اندر نِیے۔
ژٕ وُون بے ہوش موٚ رِدٕ زن سہ مُضطر اُدسُس زخمن خوٗن جاری ییے
ژٕچہٕ مٔژرے زِیو تَتھ ضعفس اندر نجف کُن فری یادا دِییے۔
آغٕہِ میثا یہِ یتھ ہِشہِ رانس اندر میٚنے یہٕ صائبہٕ کوٗشہٕ یاوَر چھُییے۔

(مضموٗنِ سیر)

اَکھ مُسلمان چھُ تِیلہِ مسلمان وَنہٕ یِنہٕ تہٕ وَناوُنک عقدار بنان یِیلہٕ تَس اعتقادات صحی آسن۔ خُدایس سٕنز معرفتُ چھےٚ تَس ہٕرو شہٕ یکنادَتس مٔنز مددگار ثابت سپدان۔ سَہ اگر اعتقادن مٔنز ناقص آسہِ تہٕ خدایہِ سُندی ثبوٗتی تہٕ سلبی صفات زانہٕ نہٕ، سُہ ہیکہِ نہٕ تِیلہِ صحی کِتھا گو عامی مسلمان نہٕ آسِتھ۔ اوَے چھُ یِژھ مرثی نِگار گوڈٕ اعتقادات وَٹھنے کران۔ حکیم حسن صائب چھُ مضموٗن فروع دِین وَنان وَنان یِہِنہٕ کِنہٕ خدایہِ سٕندی صفات گنزران۔

چھےٚ سزاوار طاعت ذات چانی معبودا۔

کوٚرُت اشرفِ افرادِ حیوان خلقتِ اِنسانو۔ خلقتہٕ نُطفہٕ سرافراز کوٚر تھن ذوالاحسانو ؎

کوٚر تھٕنہٕ عبث خلق خالقہٕ ژٕ ہیٚے کاتہٕ ہیٚزا۔
چھُ یژ تھ ذی ہوشس روشن زبانِ قدرتہٕ پانو۔ اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰکُمۡ عَبَثًا کوٚر تھ فرمانو ؎

چھ اصل مقصود کرٕنی جانٕ عبادت بعد از حصول معرفت غفارے ؎
وما خلقت الجن والانس فورموونہٕ کردگارے ؎

(مضمون فروع دین)

امہِ پتہٕ چھُ مصنف مرحوم تبلیغِ دینُک سہٕ اہم فریضہٕ نِکھہِ والنٕس منز کامیأبی یژراوان یُس یژ تھ اَکِس عالمِ دینس پیٹھ فرض چھُ آسان۔
اتہِ نٕس چھُ یہِ میرزا ابو القاسم علیہ الرحمہ ہس پتہٕ سہٕ گوڈنیُک مرثی نِگار یُمی اِسلامکی تمام فروعیات وٕژھہِ ناوِتھ تھاوی۔ حضرت میرزن چھُ اصول دین واضح کوٚرمُت پتہٕ مرثیہٕ ہُنٛد ناوتہٕ چھُن "اصول دین" تھووُمت بیٚیلہِ زن حکیم حسن علی صأبن تہِ تمام فروعِ دین بأیہٕ ڈیٚنہٕ اکھ مرثی "فروعِ دین" ناو تھوومُت چھُ۔ تمی چھِ نماز، روزہ، خمس، زکات، حج، جہاد، امر بمعروف، نہی از منکر، تولاّ، تبرّا، یِہنٛدی نمازِ ہِنٛدی اہم واجبات تہٕ ضروریات رٕنٛدٕ تھ تھأوی متیٚ۔ مُقدّمات نمازٕ ونان چھُ یہِ کأتُر واعظ پننی ذمہٕ وأری نِکھہِ والان ونان۔

گوڈٕ مقدماتِ نماز کر ادا دینکی پیشوا شیٚیے ہیٚز فورماوان درانتظارے ؎
چھُ گوڈنیُک طہارت دوٚیم ازالۂ نجاست ترٕیم سترِ عورت کرُن وارے ؎

پرزُن وقت زُورُم زانُن قبلہ پانژِم شیٹیم تہ کرِو اظہارے ۳

مکان نماز غصب نہ آسُن شرط بیا کھ آسُن جایہ سجدِ پاک تھاونس

کرِو اصرارے ۴

گرٛھہِ نہٕ آسنی پیس وبلند سجدِ چ جاے اکہ سیرِ موچُرک کینہٕ نہٕ

پرواے کرن اِرشاد علمائے نامدارے ۵

امہِ پتہٕ چھ مقارناتِ نمازن وپرٛھنے کران یمن افعال تہ ارکان نتر

ونان چھِ۔ مثلن قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، تشہد، قرأت، سلام،

رکوع، سجود، ذکر، ترتیب، موالات تہٕ طمانیتہ۔ یمن منز چھ ارکان

نماز وا صنع کرُ تھ ونان تہ کیاز رکُن کم یا زیادٕ گرٛھہٕ سپتی چھ نماز زکے

باطِل سپدان عمدن گرٛھی تن یا سہوَن۔ یوٗز افعال اگر عمدن کم یا

زوٗر گرٛھہِ نماز پھٹہِ مگر سہون چھس تدارُک اوے چھ ونان ۶

ارکان نماز پانژھ چیز چھی یوز جُدا جُدا۔

گوڈُک قیام درحال تکبیرۃ الاحرام دوٛیم تکبیرۃ الاحرام کرِ حسابو۔

قیام مُتصل برکوع ییتہٕ رکوع تہٕ سجدس تھاوِو یاد محبو ۷

شرایطِ وضو زِہ داہ گنزران چھ اکھ شرط یہ تھاوان زِ

وضو کرن وول گرٛھہِ پانے وضو کرُن، پانے آب تراوُن ادٕ چھ وضو

صحی۔ اگر اکھ نلکس پیپ کاک دباوِ تہ وضو کرن وول آب رٹہِ، اکھ

نارِ سنی آب تراوِ وضو کرَن وول آب چھاوِ وضو چھ باطل، مگر عذرِ شرعی

آسنہٕ وِزِ چھ صورت بدلان

۶ ییتہٕ باقدرت بنُن وضو پانے اُتن بجاے۔

اِسلامی احکامن منز چھُ وُضو بدل تیمُّم کرُن اَکھ اہم اصطلاح۔ یێلہِ وُضو کرُن مُشکِل چھُ بنان یَتھ کینہہ شرائِط چھِ تمہِ ساتہٕ چھُ تیمُّم کرُن فرض بنان۔

شین چیزن ہیٚتھ بجا اَنُن یوٚزی تو تیمُّم جایِز چھِ زانان علمائے ⊙ خاک و زمین سکھ نہٕ کِنی بییہِ غُبار علمائے نامدار ربہِ ہیٚتھ نہٕ زانان چھِ روائے ⊙

خوشکس ہیٚتھ آسس نے قو درتھ اِدٕ اُدرِ ہیٚتھ کرِن یرِن سہ بر وائے ⊙

تیلہِ یمن چیزن ہیٚتھ تیمُّم بجا اَنُن چھُ حکم یێلہِ نہٕ زمین تہٕ خاک میلہِ کُنہ شائے ⊙

یمو منز اِمکان ہرگاہ سینس نہٕ چیزا گچھِ تہٕ سپرد یہ کام اَتھ جائے ⊙

امہِ پتہٕ چھُ مصنّف تبلیغ دینس تیوٚ کتاہ وسعت بخشان زِ نجاسات، مُطہّرات بدکڈان کڈان چھُ تِمن سارِنے نمازن ہنز ذِکر کران یِمہ شریعت مطہرہس منز فرض چھِ۔ اُتھی ستۍ سنی شکیات تہٕ سہویات تہٕ ظنیات پھران چھُ مصنّف مرحوم سُہ فریضہٕ نکھہٕ والنس منز کامیاب سپدان یُس تمام مرد تہٕ زنانن بِلا امتیاز زانُن واجب چھُ۔ اکوہ شکیات آسنس ستی چھُ امہِ کِن قابلِ اعتبار تہٕ ناقابلِ اعتبار شکیاتن ہیوٚن ہیوٚن وَکھنے کران۔ ییمیُک تفصیل تو ہیہ اصل مضمون پٔرِ تھ بر تو شہ کُن بییہ۔

رَدِّ شمس چھُ اِسلامی تارِیخس منز اَکھ اہم تہٕ ناقابلِ اِنکار واقعہ۔ یَتھ منز رسول کریمس ؐ دُعا کرِتھ لوٚسمت آفتاب پھیرِتھ کھارُن ہیو

مسجدِ ردِ شمس چھُ از تام تتھ گواہ۔ یتھے کنئ عراقس منز مولا علیؑ
سُند دُعاکرنہٕ شام سیدتھ بیئہ آفتاب پھیرتھ کھسُن چھُ اِسلامی
تأریخن ہنٛزن سینس منز محفوظ تھوومُت۔ اما یوٗز رسولِ کریم سُند
تھوٚد شان تہٕ نبوی عظمت چھپئے تمہِ ساتہٕ نوٚو کاڈ کڈان ییلہِ تِہنٛد دُعا
کرنہٕ سِتی منٛدنین آفتاب لوسان چھُ۔ حکیم صاحب چھُ اتھ واقعس
تمہِ اتمانہٕ وٚرشہِ ہٕتہ لولہٕ منٛزٕ لاے کران زامہِ اورسوچِھن چھُ فضول
باسان۔

"کرِ عرض رسول سُبحانؐ بار خدایا۔ کرم رحم بمغرب دستی وانناوا آفتابو
چھی روشن وُچھنس تشنہٕ لب نوٗر عینِ حُسینؑ اہنہٕ ماتابو ○
تام سیٚن نازلِ پیک اِلٰہ۔ دپہٕ یارسول اللہؐ سلام چھو دپان
خدای بے ہمتائے ○
سنٛتہٕ تن ساسن ملکن کوٚرُم فرمان ہنِ دریک آن آفتابس شاپچہِ جائے ○

(مضمون فروع دین)

یہ مضموٗن "فروع دین" چھُ حکیم صاحبن آغا سیّد حسین مرحوم (خانقاہ معلیٰ) ہنٛزٕ فرمائشہِ
پیٹھ لیوٚکھمُت۔ دپان آغہٕ صاحب یُس موجوٗد صدر انجمن شرعی شیعان آغا سیّد مصطفٰی قبلہ
سُند ماجہ بڈی بب اوس ووٚن حکیم صاحبن اکثر لکھہ چھِہ چھِر امر شین کُن لگی ہتی تہٕ
دینی اموٗراتن نشہٕ دوٚہہ دوٚہہ کھوٚ تہٕ دوٚہہ دوٚران۔ کاتھہٕ ترٚژھ مرثیا لیکھی تو یتھ منٛز مراسم عزا تہٕ
آسہٕ ہن تہٕ دینی اموٗرتہٕ۔ یہ یوٗز تھ کوٚرُس حکیم صاحبن وعدٕ زٕ دربار موٚکین ایامن منٛز
لیکھہ ضوٗرور جو مہٕ۔ بہرحال یتھے سونتہٕ کالہٕ کشیر والس ترٚکی تہٕ پھوٚران گئے مسوٗدٕ ہیتھ
آغہٕ صاحبن گرٕ۔ تتہِ ووٚنُس نوکرن زِ تم چھِ بیمار۔ حکیم صاحب وُٹھس درجواب۔ نیر
تمِن وَن حکیم صاحب چھِ جوٚمہِ پیٹھ دوا ہیتھ آمتی۔ یتہٕ ییلہ اندر ژلاے تہٕ آغہٕ صاحبن
مضموٗن "فروعِ دین" یوٗر تمی ووٚن بے شک چھُ یہ میٚانہٕ بابتھ لشفا۔

خوف و رجا چھُ اسلامیاتس منز اکھ میزان۔ امہ میزانہٕ سٕتی چھ خوفس تہٕ رجاس یانے بیمس تہٕ اُمیز میثر کران۔ اُکس مسلمانس گژھہِ خوف تہٕ آسُن خدا ے سٕندِ عذابُک تہٕ اُمید تہٕ آسنی تسٕندِ رحمتچ، یہ خوف تہٕ چھُس بڈ بو مہلکاتو نشہِ نجات بخشان۔

خدا بہٕ سٕندِ غضبکی بڈی بڈی نار سمندر چھ اَمے خوفہ کہِ برکتہٕ ژھیتہٕ گژھان۔ وُچھو بین دون چیزن چھُ حکیم صاحب بیٹھہٕ کُنی وژھناوان برزبان راوی ونان :۔

اوسُم ہمسایا نیک انجامو۔ واٗ میل بحق سیُن شہ بختوارو (۱)

شبہ اکِ ڈیوٗ کھٹم سُہ درمنامو۔ احوال کوٗر مس اِستغفارو (۲)

دوٗ ہینم بیلہ بو قبر سو ہس نکیرین تامو آے انھ ہینہ گرزہای نارو (۳)

تہندِ خوفہ مٕتے سیٕن رعشہ براندامو۔ تہٕ کیا اوسُس سیٹھا گُنہ گارو (۴)

تموٗ مٕتے عذاب کرنک اراد ہیوٗ نکھ کرُن یامو اُسمہٕ عملا بیہ ہم تنہ بکارو (۵)

تام شفیع المذنبین امام حسین علیہ السلامو۔ پاٗد قبرِ منز گوم بُزرگوارو (۶)

فرماوِ نکیر بین سُہ ہادی انامو۔ تراٗولون انھہ مہ دِلوٗ سس آزارو (۷)

(مضموٗنِ بے نقطہ)

اَم اکھی مضموٗنس منز چھ حکیم صاحبنس منہٕ سوٗ درس سو گژھ لگان زِ لعل وجواہر چھ بھٹہِ بیٹھی نیبر لاینہٕ یوان تہٕ قدر دان چھِ ہلموٗ ہلموٗیم لال سوٗنبران تہٕ اکھ فرحت تہٕ راحت محسوٗس کران۔

ییٚتہِ نس چھٕے یہ کتھ قابلِ ذکر زِ ۔۔۔ انیس کاظمی چھ کاشر مرثیہ ہنز ناریخِ کِس جدید ایڈیشنس منزِ یہ کتھ واضح کران زِ حکیم حسن علی صابس

آسس اکھ دوہ دِ مأج یس رحم دیدناو اوس۔ خاندانس اوسُس زِٕ حیم ناو بس نر خیمہ کِنز زٕحمہٕ یا راحمہٕ وَنان آسی، اکہ دوہ ووّن رحم دٕیدِ بنہٕ ژِنس دوہ دِ ینیچوِس زِکرِ تام حض اوس حکیم عظیم صاَب "در" ناوی بٹن مُشِد گومُت، یمَن سِتی چیف ایڈوائزر آسنہٕ موکھہٕ علیک سلیک اوسُس۔ نورِ بیٖتھ تہٕشُد ناوزِنِد ٹھاونہٕ موکھہٕ ووّنُن مضموٗنِ 'در' مگر ہیٚتے حض ٹھاوے ژٔتے دوہ ن وٗریٚن ہَنِنہٕ بَبہٕ ژٔ ہنہٕ میثون ناوا ٹھاوِ ز ہیے کُنہٕ جایہ درج۔ حکیم حسن علی صاَبس دُیُت دوہ دن جوش سآری سے بدنس تجُسِ سِسَرنہٕ ووّنُن مضموٗنِ بے نقطہٕ۔ اتھ منز ییتھہٕ کُنز اکہِ طرفہٕ درجن واد بند بِھیرُسی وننہٕ آمتی چھہٕ تیٚتھے کُنز چھِ اَتھ منز دوہ دِ مأُلس تہٕ دوہ دِ ماجہِ ہندی ناو۔ دوہ ن معنین منز (ذو معنیین) وننہٕ آمتی ـــــــ"

توٚہر تہٕ نِلوا اتھ حظ سہ

راَحمہٕ ہرگاہ ہیٚتے کرکھ رحما (ذو معنے بند)

دم دِمہٕ دُمہٕ دمہٕ حمد کی علامو۔ در سحر و مسا مدامو ⊜

ہراس کوٗر حامد و ہوٗر کھ دما۔ کأملوا صلا کرہ کوٗر کلامو۔ در وا آسی دوامو ⊜

کس اُکِس دِل دِرِ سہَل کر یہِ کأما واللہ واللہ امرا محالے ⊖

ہیٚتے لا حاصِل کوٗر امُتیک ہوسا ماہ آسا گوٗلسُ گوم ہلالے ⊖

بُتھہِ چھُ وَنان :

لاحول ولا سدِّ راہ آمو ہوا و ہوسکی کو ہسارو ⊖

موکلہٕ کرکرِم حرص وطمعک دامو۔ مسدود در حصار سمسارو ⊖

امیہ بیتہٕ چھُ مُصنّف مرحوم نعت تہٕ مدح برابر برابر بے نقطہ ونان۔ یتھ منز تمہِ وقتکہِ رسم الخطہٕ مُطابق کُنہٕ جایہٕ بھیور (نقطہ) انان چھُنہٕ۔

مےٚ چھُ کلیات مُنشی صفدرس منز یہ کتھ واضح کرمٕژ زِ از تام چھُ ژورُو مقام بند مرثی نگارو بھیر روٗس حمد، نعت تہٕ مدح وُنتھ اکھ اَکھ مضموٗن تخلیق کوٚرمُت یمن منز گوڈنچہِ انوارِ مُنشی صفدر وو پھان چھُ، دوٚیم حکیم حسن علی مرحوم تریٚیم انیس کاظمی تہٕ ژوٗرِیُم ذاکر سیّد ابوالحسن ضیغم گُلشن باغ۔ تہِ کرِتھ چھُنہٕ ذاکر ضیغم صابس ورا‌ٕے کانہٕ اکھ مرثی نگار واقعہ کربلایا نے درد تریٚہ چھیرِ ونُنس منز کامیاب گوٚمُت مگر تونتہِ چھُ فصاحت بلاغت تہٕ بانفہِ اِمتیاز وکنہٕ مُنشی صفدر صابٕ تھزرس جاے لیان۔

البتہٕ چھےٚ حکیم حسن صابنِس مضموٗنس اَکھ خصوٗصیت میلان زِ مصنّف چھُ امیک مادٔہ تاریخ تہٕ بیان کران۔

مےٚ بُمہِ مرثی ہُندسال وننُک گوم خیالا۔ لیوٚکھُم ـــــــ

مضموٗن بے نقطہ۔"

مضمون بے نقطہ

با دل درد و بکا

۹۱۰۰ ۵ ۱۰۲ ۵۰ ۶ ۴۰ ۸:۴۰

۱۳۲۷

۲۰ ۲۰۰

۲۲۰

کلہم رٕژاٲی اُدیس منز چھُنہٕ مضمون "بے نقطہ" ورا‌ٕے کُنہِ تہٕ بیٚیس مرثی یتھ امتیاز حاصِل سپدمُت۔

حکیم حسن علی صاحب چھُ عدالت ناموٕ مرثیہِ منٛز تِمن لازمی تہٕ اہم متعلقاتن ویٚژھہ ناوان یِم عدالت یا دیوانی سیٚتی وابستہٕ چھِ۔ دیوانی گٔیہِ عدالت تہٕ عدالت گو قانون۔ یِمَن منٛز چھےٚ اکھ نوٗزُک امتیاز ضروٗر بیمہِ ماننے زِ قانوٗن تہٕ قانوٗن نِشہِ بالاتری چھےٚ وکھرٕ وکھرٕ زبردس بین تھاوان۔ یوٚژ دیوانی چھےٚ فوجداری ہٕنٛد مدِ مُقابل شعبہٕ آسان۔ مگر عربی زبانٕ منٛز چھُ دیوانی ہُنٛد مانے عدالت یتہٕ چھِس ہیوٗن ہیوٗن شاخ نیران۔ یمیُک حفظ اِنسان یِم دوشہ وے مضموٗن (یانے میرزا ابوالقاسم صابنی دیوانی تہٕ حکیم حسن صابنی عدالت) وُچھتھ تُسِتھ ہیٚکہِ نٛتی نسبے ہیٚکہِ یِمَن دوٚن پایہِ بڈٕین گو نماتن ہٕنٛد علمی تہٕ ادبی موازنہٕ سپدِ تھو۔

حکیم صاحب بیٚیلہِ نبوّت کِس عدالت گاہس درواز مُژرتھ داد لوزنہٕ چھُ بیہان تہٕ سُہ چھُ منصف سُنٛد طرزِ انصاف تہٕ اسلوٗبِ دادگستری بیتھہِ کٔنی وہٕژھہِ ناوان ؎

تہٕنٛدے تشریف انتہٕ گو عدل نموٗد روٗد نہٕ ظُلمُک نِشانا
سیٚتی مُنقطع زنجیرِ عدلِ نوشیروانے۔ یوٚزِ بیٚیلہِ مظلوٗمن سُہ داد وروداد
ظُلمہٕ نِشہِ گو بری جہانے ۞

عدالت کِس قائم صلس منٛز دست اندازی چھُ قابلِ سزا جُرم بنالی اوٚسے چھُ ونان ؎

چھےٚ میانٕ دست اندازی مداخلت بیجا در دست خیر الابرار ۴ ے ۞
بوٚ ونہٕ کیا امہِ کِس تشریح کرنس سُنصف ناطقہ بیکارے ۞

ییٚلہِ ماتحت عدالتن منٛز کانٛہہ شخص مجرِم چھُ تابتہٕ سپدان، سزا چھِس بوٗلان اد چھُ تس سپریم کورٹُس منٛز اپیل داٲیر کرنک حق دِنہٕ یوان۔ حکیم صاب چھُ اتھ نوٗ کتس ییٚمہِ آیہٕ شار وردن یاران ؎

مُہِمہِ وزیرَن بنٛیس تہٕ وٗلیس از خداسپُن حکمِ اغیر بنٛیٚ تس کُن پناہ +

•

اُتھ جاییہِ ییٚلہِ حضرتِ میرزا ابو القاسمؒ دیوانِ رسالتس منٛز اژنک سنٛز چھُ کران۔ مُنصفِ نبوتس حفظِ مُراتب کران کران چھُ ونان ؎

کوٗرن ہیٚن تحویلدار مخزنِ اسرار بشیرُ النذیرنؐ۔ کرناوِ منہا عفو گو نہن اخراج افواج تقصیرن تقسیم جزوِ کُل کرِ عالم بالاس فخرِ آدم ؑ

کرِ نگاہ درشت جمع پشتِ فلکس گنڈ اٰبُسنے۔ گوڈ سپُن درماہ چھ ماہ درماہ نِوانو مہرک نوٗرانو ہوہو۔ کران نقیبِ شب شمارو لشکر سیاہی ستارو۔ (تا آخر از دیوانی)

مشہوٗر اردوٗ شار چھُ ؎

ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو　　بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر

ییٚمہِ ساتہٕ اُتھ شعرس پوٗر شِنتھ وٗنوٗز تلنہٕ ییِہ یہ کنہٕ گژھِ صاف زِ شرالبس لبظاہر تاریف کرن واٲلی یا تِمکی نشیب و فراز ننٛی راوَن واٲلی چھِنہٕ بادہ خار آسان بلکہ مجازس واتنہٕ ییتے چھ تِم حقیقت کِس منٛزس منٛز قدم ترٛاوان اوسے چھ حکیم مرحوم عمان طبعہٕ منٛز حمدک بیٚرزلہٕ ولن موختہٕ کڈان کڈان غفلتنک پرِدٕ ژٹتھ مَنٛز نِندرِ ہشار گژھان ونان ؎

خمخانۂ وحدتک سیٖنہٕ درد آشام سِینِم حاصِل نشہٕ سرشارے۔

لاگیم ساقی خضر توفیق کرٕم پُرٕ دِلُک جام شرابِ طہورِ معرفتہٕ یکبارٕ ے
یہٕ چھُ امہٕ دامہٕ ستی یِتھی سیاہ کأری ہِنٛدی داغ دِلس کاسُن یژھان
امہٕ ستی چھُس کلال عصیان ژلان تہٕ الستک پیمان ژھننس پیوان۔
غفلت، معصیت، تہٕ بے راہ رُوی ہُنٛد خُمار چھُس دُور گژھان تہٕ
اُدٕ ے چھُس آلو گژھان ؎

سَقَاکَ اللہُ مِنْ شرابِ الرّحیق توفیق از سما دن صدا
ملک شام و صباح ⊕ (مضمُون کاسہٕ)

شرابِ معرفتہٕ کِس پیالس بیٛلہِ بیٛلہِ رُم چھِ گژھان تَتھ واکھٕ
دِیُن چھُنہٕ مُشکلے یوت بلکہِ محال آسان مگر حکیم صأبس طبعِ موزونس
دِیو داد یُس رسُول کریم صلعم سٕنٛدی تأریف کران کران تمہٕ انمانہٕ
معجزٕ شق القمرس اکھ توٛزٕ و زیتہٕ بخشان ؎
تمی کاسہٕ میٛہس پھُٹرِتھ کوٛرُن واکھٕ روماہ نام اتہٕ کاسہٕ گرِ عقل چھُ
گژھان جبر کارے۔

یونانی حکیم چھِ کثرتِ شراب توشی ستی پأدٕ سپدن وألس
خمارس بے حِسی تہٕ نرِ غرضیکہ اکھ ستی والبتہٕ دأدس اکھ دوا
تجویز کران ییمیُک اہم جُز طباشیر چھِ آسان۔ وُچھو امہٕ یا قوتی
شرابُک خمار والنہٕ خأطرٕ کوسہٕ تشبیہہ چھےٚ حکیم صأبس بُتھہٕ یوان ؎
توٚ ے ہر شامہٕ از شرابِ شفق بے خطر بران یاقوتی جامو
چھُس کاسان طباشیرِ صُبح بکسر ظلمتِ شیکُ خمار مدامو

•

براعت اِستہلال گو مضموٗنکہ ناوک پوٚرِ خیال تھاون تہٕ تمہیدس منٛز نور کُن اِشارٕ دِیُن مثلن عطش بیٚلہٕ ونو اتھ منٛز گژھہِ محشرک عطش، کربلاہُک عطش وٕتر ھننہٕ یِنَ ۔ اگر کاسہٕ ونو اَتھ منٛز گژھہِ کاسس سِتی والبنہٕ قصہ وَننہٕ یُن مگر حکیم صاحب چھُ اتہٕ تُس براعت اِستہلال فانوٗ نہٕ لٔشہِ زٕلیتھ بیاکھ قصہٕ منٛز انان تہٕ ونان بوزٕزی تو گژِتھ رعایت براعت اِستہلال چھُ معجزہ سخندان ونان بو تہِ اَز تام علیٰ قدرِ اِستعداد یہ لحاظ مرعی تھاوان آسے

اما یہِ معجزتاز بیان کرُن مو عبا کرہم التماسے
سپنیم کلام شیرین زن آب فرات یُری تو صلوات عام وخاصے
وٕنہٕ مرتبہٕ ماہ بنی ہاشم ابی الفضل العباس ع سے ۔

اکہِ طرفہٕ کوٗرُن ینُن عذر بیش بیٚیہ طرفہٕ دِژٕن تمن نکتہٕ چینن اُسکس پسندیم تِمن جاین حرف گیری کران چھِ آسان ۔

•

صبر چھُ بڈٕ ہیوٗل بیتھ سرزٕمینس وَدون تتہِ کھسہٕ کُنہٕ جاہٕ بیہ تہٕ اَمچ تھل پھیریٚتھ ۔ مگر یہ چھُ سٹھہٕ وٕہنہٕ کھوٗ تہٕ تہِ ٹیوٗ کھٔر آسان بیہِ ٹیٚنچھرٕ زالُن چھُ دِل گُرٕدٕ منٛگان ۔ یہ چھُ کٕرالہٕ سنگرٕوٗک کاڈ گڈٕتھ بوزنہٕ یوان مگر ٹیولاکن چھُ یہِ اَکھ آسرٕ داٗنہٕ موٗزان ۔ بیٚلہِ اِنسانس صبرو تحمل پاٗد سپدِ امہٕ پتہٕ چھُس مووٕے میو بُتھہِ یوان ۔ لہٕ لوٗٹنہٕ ہُند (جانِ آدم) ٹیٚنچھرٕ چھُ موٗدُر بادم گوجہٕ ہُند میٚنچھرٕ دِوان بقولِ شاعر

ــ ے

ٹینٹھ مِٹھ اَنس کلامَس آسہِ لۄ دوَے جانِ آدم ہیوٗہ
مگر ہنیچھ تمبِک وُچھ باسہِ شیرین مغزِ بادم ہیوٗہ

اُتھی صبرس لوٗہ منتہٕ لاے کران چھُ حکیم مرحوم وَنان نہٕ حضرت ایوٗبس امہِ صبرُک ہیرو بناوِتھ بازر کڈان ؎

میانِس ایوب فکرس مرہمِ رحمتہٕ کرنس مداوا
ژلیس عِلّت ساریے جراحت بالتیام انِس بکبارو۔
یمِ چھس ہواے سموم معصیتہٕ گاٹہِتی نموٗ دارو

بیٚلہِ زخم وسہِ نام وا تِتھ اِنسانس بیسار پاوان چھُ، اِدِ چھُس حکیم تریاقِ فاروق تجویز کران ییٚمیُک اہم جُز صبر (ایلوا) اکھ زہریلہِ تہٕ ٹیوٹھ دوا آسان چھُ، اوَے چھُ حکیم مرحوم وَنان :۔

کرنس عطا تریاقِ فاروقِ صبر حکیما روزلیس نہٕ داءا[۱]
اِنَّ اللہ مع الصّابرین بیقین کرِ گفتارو۔
کرِیس عوٗد صوٗرت اصلی بیٚیہ ایوب وارو۔
عروۃ الوثقائے صبرس دیہ چینگ قاصر سینس نہٕ شکرس زبانے

حضرت داوٗدؑ پیغمبر سِندین اولادن آو شُکر کرنُک خصوصی تاکید تہٕ کیاز خداے سِندی اکثر بندہ چھِ ناشکر گذار آسان ۔ وُچھو کیا لطیف اِشار چھُ :۔

آلِ داوٗدن ہندی یاتھی عمل کرہٕ شکرس سپنہٕ موسوم بہ صبّار
صابرن منز ہُرہ یس شانے۔

اتھ صبرس چھُ تمہِ ساتہٕ آے ہُران ییٚلہِ حضرت ایوبؑ صابرس

۱؎ (دود)

بدنس کیٚمہ چھہ ییٚوان تہٕ تو تہٕ چھہ شکر کہ سٕتی دہان شیرین کران ـ
یوٚدوٕے از بدن خداگژھہ ہیس کرہ ماسہٕ صابرن ہُنْد سردارے ـ
اوسُس تکمیٖتھ انان بینہٕ جایہ تھاوان یران شُکر کرد گارے ـ
مگر تہٕ کرہٕ تھٕ تہٕ چھِس صبرک پیمانہٕ لبریز گژھان تہٕ خدایس
کُن چھہ نینہٕ شکر گذاری تہٕ طاعت شعاری ہُنْد ذکر کرتھٕ ونان ـ
کمہٕ تقصیر سیدس مُبتلاے آزاروہ
اما پوٚز بیٚلہ ایوبؑ کربلا شُند صبر ایوبؑ صابر سُند ریکاڈ پھٹراوان
چھہ ـ مُصنف چھہ بڈٕ فخر سان ونان ـ
ژھیوٚنم جگر یاد پیوٚم صبرِ بوڈ ایوب کربلا ـ
یمہٕ بینہٕ صبرس منز سبقت ییٚتھ ابنیاؑن ـ بلاین تسٕند ہیوٚہ کوٚر نہٕ
کانسہٕ تابلو ـ
بہٕ صبرک بادشاہ چھہ رفیقن دردلن بینین باین یارن تہٕ غمخوارن
صبرک درس دِوان بدنکس یژھہ جزوس چھِس پریشن گوٚمت
کانہٕ ذرا چھینہٕ زخمو روٚس روز مژ ـ چھامتصور زِ شکو یا
شکایتک اکھ حرف بیہ زیٚو پیٹھ یا خدائس دِیہ پینیٖ عظیم عبادت
یاد بلکہٕ بیٚلہ دِلیچ رگ ژھیٚنس تہٕ خوٚن ددرایہ دژاو ـ ووچھو صبرک
معراج کیاہ چھہ ہُتروٗشہٕ کُن یوان ـ
کوٚڈن نہٕ آہ تمہٕ وِز انشہٕ قطرا ـ اوس نہٕ اُچھو نژاوانے
صَبرًا علیٰ قضائك لا معبودَ سِواكَ بار بار اوس ونانے

پروردگارن چھہ انسانہٕ سُند جسم اکہٕ عظیم مملکتک نموٗنہٕ قرار دیت مُت ـ یہٕ کینژھا اکس
مُلکس، مملکتس یا سلطنتس منز دریٖشہ چھہ گژھان تہٕ سوٗرُے چھہ اکس آدمی جسمس منز
موجود ـ فوج، سپاہ، صحت ... خارجی ... تہٕ ... سہولیات،

وزیر، امیر، مشیر، دربان، کٹوال غرضیکہ سلطنتکی ساری لوازم چھ اکِس مخلوق سِندِس جسمس منز لبنہ یوان۔
وُچھو اتھ عظیم مملکتس تہٕ جسمِ انسانس کیتھٕ کٔنی چھُ حکیم مرحوم اکھ اکِس لرِ لوٚر یکنا وان سے

زٔٹے بے جسمہٕ سِندی صنائعن صانعا۔ یِنہٕ ہتے ہیوٚہ ضعیف پیکر
پے کرزانہٕ۔

اتھٕ سیٚن ہزالِ ابدان قوٰی دماغن وُچھنس او نکھیٚہ تابو۔
روٗزِ کھینہٕ صورت گے ہیٚولا گو کھ زہرہ آبو۔

اکھ اہم نکتہٕ چھُ بیٚنہٕ نس زیرِ کھ مرثی نگارن چھُ "حیٚولا" حائے
حطی سیتی لیوٚکھمت اما پوٚز حکیم حسن صاب چھُ بیٚنہٕ نس "ہیٚولا"
ہائے ہوز سیتی لیکھان۔ یہ چھا روایتس بغاوت سپز مژ نہ ہرگز نہ
بلکہ چھُ جسم تہٕ ہیٚولا وہڑھنا وِنہٕ خاطرٕ ہائی ہوز اتھٕ آمُت یتھٕ کٔنی
علم فلسفکی ماہر زانان چھِ۔

اکِس مملکتس منز حزبِ اختلاف تہٕ حزبِ اقتدار اکی سے سیٹھجس
بیسٹھ بِنتھ قومی تہٕ ملکی مفادس رأچھ کرِ نی چھُ مثالی حکمرانی ہِنْد
ثبوت آسان۔ حکمران پارٹی تہٕ مخالف پارٹی سیتی گنہٕ جایہٕ لوٚ ممبرن گاں
گٔژھن چھُ حکمران سُند قابل ترین منتظم تہٕ باصلاحیت فرد آسنک
پاس دِوان۔ بیسٹھ بیٚلِہ آدرشن تہٕ اصول الگ آسن ہتی مزاج تہٕ
طبیعت تام بیوٚن بیوٚن آسن، وُچھو حکیم صابُن عرفانی آگر کیتھٕ کٔنی
چھُ اندرٕ وٚنس گژھکھ دِتھ مولی لال سٹھِس لابان تہٕ یم نکتہٕ باوان سے

کوٚر کھ از اجسامِ بسیط جسمِ انسان پیدا۔
اسِتھ متضاد کرِ تھ جمع در یک فراضا۔

اکے مادہ نشہِ طبایع مُختلف اشکال باآب و تابو۔
کرٕ جاںٔ مُصّورِ قدرتن صورت گری برآبو۔
اُمِس انسانس چھُ آبائے علوی تہٕ اُمّہات سِفلی آسنی لازمی یتھ
سائنٹی فِک دورس منز چھُ یہِ سمجھُن سیٹھا آسان زِ (MALE) تہٕ
(FEMALE) ہیٚلہِ دو شوٗے مادٕ بابتہٕ واٗنی زٕلیتھ نشو ونُما لبن نوٚ وِیکر
نوٚ جسم چھُ نموٗد سیدان۔ اد چھُ اَتھ شہرستان بنان تہٕ اکِہ نیہ ریاستیچ
تشکیل چھیٚ بروٗنہہ کُن یوان ؎
تروو تھس شہرستان قالب مملکتا دِل امیک فرمان فرمائے۔
اکھ مملکت بارسس ییٚنہٕ ییٚنہٕ چھ تتھ اکِہ محفوٗظ خزانچ ضرورت
آسان اکھ مضبوٗط قلعہ تہٕ قلعس پہرٕ دار آسنی چھ سیٹھا ضروٗری
آسان۔
کوٚر تھس مِعدٕ خزینہٕ سراپردٕ سینہٕ رگ وپے غلامن ہنٛز جائے
دِیو داد نوٚ سَن مِصرن یِمو مملکت انسان بام عروٗجس وا تناوٕ چھیٚ ؎
تھاوٕی تھس زِہٕ دست استادٕ زن زٕ غلام در انتظار احکام
یچھ وراست روزانے۔ کرٕی تھس کھور زِ مرکب عطا واحدنو ⊖
زٕ اُچھ زن زٕ دیدبان ہیتھ خدنگِ مژگان بیٚیِہ کمان ابرو
وُچھان صبح وشامو ⊖
زٕ نقیب زن زٕ کن یہ کینژھا بوزن کران گذارش بخدمت شاہ موموٗ ⊖
اُمِس بادشہس ترجمان کرٕ تھس عطا زبان
تھاوٕی تھس منفذِ بینی زن زٕ دروا ⊕

ییٚلہِ روح حیوانٔی تہٕ نفسِ ناطقہ قالبِ مثالیَس منٛز قرار کرِتھ بیٚیہ تۄراوتھ یوان چھ۔ رُوح چھُ ائتھ گتہٕ منٛز تھاران ووٚتہٕ کڈان ادِ چھُ بحکمِ خدا ہیٚتس ہنس وریٚس اکثر عضون منٛز تھاوتھ یوان۔ گراہ سرس منٛز، گراہ پٔتس منٛز تہٕ گاہے کوٹھن منٛز گاہے گرونن منٛز۔ ییٚلہِ ساری سیٚے جسمس منٛز رُوح نفوذ کران گوو تیٚلہِ جسمِ آدم چھُ قرار لبان۔

ییٚلہِ نفوذ کرِیس سارِس جسمس سٕتیٚن آدم بر پائے۔

اُسس ملایک صبح و شام صف بصف درعقب روز انے۔

کوٚرن دریافت امیٚک سبب فرمووُس راشدنو۔

جائِس پُتس اندر چھُ نوٗر پیغمبرؐ محمدؐ عربی علیہ السلامو۔

نوٗرے ملک درعقب چھِ استادہ روزان کران اتھ نوٗرِ اطہرس احترامو۔

کرِ عرض یا غفور تھاوتن سےٚ یہ نوٗر روبرو ہمیٚشہ ہیم دلِ آرامو۔

درخنصر، بنصر، وُسطی، سبابہ، ابہام نوٗرِ پنجتنؑ تقسیم کرِتھ

تھاوِس علامو۔

بعد از خدا بزرگ نوٗیُ قصہِ مختصر کتفسیر چھُ تیتھ کٔنی بڑونتھ کٔن

یوان زامہِ اور چھُ عقلِ ہند ژونگ ژھیتہٕ گژھان۔

اُتھی کرِ نوٗر وُچھو مضمونِ شاعرس منٛز نعتِ رسالت مآبؐ

ونُنک انداز کوتیا دِل نشین تہٕ دِلپذیر چھُ ییٚلہِ آفتابِ رسالتؐ

وحدت کِس نبٔس پیٹھ پٔنُن جلوہ ہاوان چھُ یتھ صوٗری آسمانس

پیٹھ موجوٗد آفتاب چھُ زتتہِ کینٛہہ سٕتیٚن صورت پیٚداوان۔

دوٗ نی چھُم اندازِ اتھ مے خالقِ ظلمت و نورٕ انجام خضرِ نیک فرجام ہیتھ ہمراہ۔
ہیتھ بدست مشعلِ شفقِ ظلماتِ فکرس منز کرہ جستجوٗئے تامو۔
اتھ بدست لعل شب چراغ نعتِ خیر الانامؐ ○
عمو چھیتھ تمیکُ ضیا میسح بر فلک نیلفام کرہ یقیناً بو ہے کلام صبح و مسا
چھُہ واقعی نور بار یہ جواھرِ تابدار نعتِ آفتاب اسلامو۔
گویا اتھ نشہ کرم شب تاب آفتاب دِین خاص و عامو ○

مضمون صبرس منز چھُ حکیم صاب تبلیغی پہلوٗ در نظر تھاوتھ صبرک تفسیر کران کران
تمکی ہون ہون شاخ شُنی کڈان مثلن ے
صبر در فعل مامور بہ یا از فعل حرام یہ چھُ در فرض یا نوافل آسانے۔
صبر بر نوافل صبر بر سرِ کرامت صبر بر فقر و اخفائے آں چھِ ونانے۔
اکھ گو صبر بر بلا و مصیبت، صبر بر فقد عافیت چھ یمن صبر فی اللہ دپانے۔
بیٚیس قسمس چھ دپان صَبْراً لِلّٰہ شہ چھُ تعلق دِلس تہٕ روٗحس آسانے۔
ہمیشہ تصفیۂ نیت تہٕ اخلاص از شائبۂ نفس تمے صبرٕ ستی چھ سالک کرانے۔
بیا کھ صبر علی اللہ بیا کھ صبر باللہ بیا کھ صبر عن اللہ و صبر مع اللہ چھ دپانے۔
کرِ ہا اتھ تشریح تمام بوزِہن خاص و عام چھُس رعایتِ طول کلام کرانے۔
امابو صابرن ہند صبیر صاحب لی مع اللہ پیٚیہ تھندے خرمن صبرک خوشہ چینی
کرِ نی انبیان۔ ذرا غورا ستعداد پننی بہرِ پابو ○
یِم چھِ صبرکی اہم ستون یمن بیٹھ صبرٕچ عمارت ڈرِ تھ چھہ یتھ کُنی چھُ
ٹاکارٕ سیدان زِ حکیم حسن صائبس کوٗتاہ چھُ علمی وُسجار و سمت زِسہ چھُ
یِھقین ہوین نوزک نکتن پانیہ پانیہ ونھنا وان۔

منظر نگاری تہٕ جذبات وہ تلاوس ستی سیتی بیلہِ واقعہ نگاری تہٕ اکی ہیے
جایہِ ورتاونہٕ بیہ تخلیق چھیے شہکارانہٕ بجر بڑاوان تہٕ بڑھ جاے چھ
علمِ بدیعک مُرقع بنان ۔ وُچھو حکیم حسن علی مرحوم کِتھہٕ کُنی چھ مضمون تمام
ناوی مرثیہِ منز اکھ حسین تصویر پیش کران ۔
یہو وُچھُن سہ ماردار بیب زینبس گوس منڈہ بن شامو ۔
وتہِ بیٹھ واو پیوس گوس تمامو ۔
یکطرف دوہ کھہ نار للوان آس ژٕری تھہٕ جامو ۔
یکطرف خیمن لوٹان اوس عامو ۔
دشیت ہس نار خیمن تہٕ لوٹی ہس معصوم غامو ۔
رزکرِی نفہ کوڈ ہس بیمار امامو ۔
کوٹھ کھ لایان کوٗر مُت تس گلی گنڈ محکمو ۔ اوس تہٕ بیمار ہکان گڈی تھہٕ قدمو
ڈوکرو وُمت مرضن تہٕ مرگن کوٗرمُت ٹھر خمو شہید امام حسینؑ نورِ چشمو ۔
امام سنزِ بے کسی تہٕ لاچاری ہُند عکس تلنس سیتی سیتی تہندی
اندری آکھ کتھ کرناوان چھ مصنف وَنان گویا ویڈیو فلمِ تلان سے
سہ اوس زُون ژن گومُت اوسُس سخت المو ۔ رب لدی تھہٕ
وُوی تو ظلمو ظلمو ۔
مشہور چھ شام غریب زانن خاص وعامو ۔ یہو تس بیکسہِ وُچھُن بیلہ
ووت عو شوٗرک شامو ۔
دزایہِ پادشاہ کوٗر ملی تھہٕ سوٗر ہینہ اہلبیت تمامو ۔ ازکنہٕ بیسم بدی بابہٕ خیر الانامو ۔

ننتہٕ دِیِد میٖانہٕ فاطمہٕ زہراسؑ گونا ییغامو۔ کرٕ سہم رٔفأنفغا صُحن تامو۔

یا وُچھو اُکھ مضموٗنس منز شامِ غریبانگ بہٕ دِلدوز منظرٕ کیتھٕ

کُنہ چھُ وأنیٖجہ کھنٛجہ کران ؎

اُسی معصوٗم برگِ بید زن الان ولان بُھشین ییٖنی دٔدی مٔتی جامو۔

جناب زینبسؑ نالہٕ متہٕ رٹان تَس جگرٕ ژٹان تہٕنٛد کلامو۔

سو بے کس کیٛتھ تَل نٔھاوِ ہیکھ آسہٕ یکھ لوٗٹہٕ ییٖمٕز یوٗژتامو۔

اوسس ووڈٕ نوٗن بیمار تَس او سُکھ نیوٗ مُت عمامو۔

وداع تہٕ رخصت :- مرثین منز چھُ وداع تہٕ رخصت اکھ اہم گھٹہٕ مانہٕ یوان۔ خاصکر اردوٗ مرثیَن منز چھِ اتھ زیادٕ اہمیت دِنہٕ یوان تہٕ کأشر یوٗمرثی نِگاروتہٕ چھُ یہ بیٖلہٕ ورنٲونمت۔ بیٖلہٕ امام اہلبیتنؑ رخصت ہیتھ قتل گاہ گژھن نیران چھ یہ چھُ اَکھ الم انگیز منظر آسان یُس سنگدِلَس تہٕ شینس پٔژ بیرٕ شِن کرٕ نھ تراوان چھُ وُچھو مضموٗن ' بے نقطکی' ہم مِصرٕ زِ حکیم حسن علی کیتھٕ کُنہ

چھُ یہ گھٹہٕ یارٛان ؎

ییٖلہٕ نکھہٕ پھیٖکی تَس امام حُسینسؑ کرٕ کھ خُداکربلا۔ گوسس پُھرا یایِن تہٕ

گوٗبرٕن تمامو۔ روٗد کُنہ غریبِ نینوا مظلوٗم امامو۔

اُچھ پھیری پھری یتھ برٛونٛہہٕ اوسس وُچھان سُہ بادشاہ زن مُسافِرا۔

غدالیس باز زِنٛد اوسُس نہٕ کوٗنٹرھاتَس سِیٹھی گرٕ ہے کلامو۔

نمہِ ساتہٕ حال تسٕنٛد زانہٕ ہے یانے علامو۔

دوٗہن زُد وسیٖن تیار چھی کھٕنٛدا انتظار زِنٛد علمدارؑ گژھیا چھُ محالے۔

شہ وفادار مۄژدم سیٚکہِ تَل رۄدم مشِک تہٕ وُنہٕ چھَس تہٕ کُڈ مٔژنالے۔
ادٕ اہلبینن کٔرِتھ وداع مظلوٗم گو خیمہٕ گاہ۔ کٔرِن اڈٕ کھوٗری بیٚنہِ ڈیٚڈرِ
بیب زینبس حوالو۔
دۄ بینس بیٚنہِ ڈیٚڈی متے بیتہٕ کٔری زِ صبر چھُی بُڈی بارِن سوالو۔
اِم کلثومس تہٕ اڈٕ کجہِ مظلوٗمو۔ اوس وداع کران ودان زار زارو۔
دیبس بیب زینبہٕ اٗشی ہارانو۔ چھُہمہ صابرٕ ژٕ تہٕ مرنَس تیارو۔
اَسہِ بیٚکس کُس چھُکھہ ترٛاوانو۔ یِر شہرس بابہ شرمدارو۔
اٗکِس بیٚنہِ ہِشدی بایِس سیٚتی والبتہٕ آشنکَ عکس وُچھو
کیٛا حُسن چھُہ لبان ؎
ساٗری دفہ کھ تہٕ دأدی اٗسِم مشانو۔ شہلی کُلہِ چانے دیدارو۔
دِتہٕ اِنصاف ژٕ سے لگے قربانو۔ دردِلہٕ بیٚنِن ہِشدِ غمخوارو۔
یوسہ بیٚنہ وُچھہ ارداہ بأے مرانو۔ ہے ہے رٔژ ناسو زندَے مزارو۔
وصیت کرنُک یہ منظر وُچھو کیٛتھہٕ کٔنی چھُہ جگرَس چھلہٕ کران۔
بأیِس چھِہ بیٚتھ کُن اکھ لوکٹ کوٗر روزان یس تٔسی منز روح تہٕ جان
چھُہ، خبر چھیس زِ بایہٕ تہٕ مرِ تہٕ اٗمِس کورِ لگن دکہٕ تہٕ ڈُلہٕ اَدے چھُہ
کأنسہِ دردِلس تمِس کورِ حوالہِ کران تہٕ ونان ؎
دِتوم رخصت خدایس چھُسو لیٚشرانو امہ سکینہٕ میأنی ژٕ چھِی زینم وارو۔
خبر چھے زِ کیٛتھہٕ اوسَن رچھانو۔ اٗسِم کأژ ٹأٹھ یہ جگر پارو۔
یہ مضموٗنِ جسمکی نوم الم انگیز مصرٕ وُچھی تو کیٛتھہٕ کٔنی چھُہ
منظر کشی تہٕ وِداع دۄشوٕنی اصطلاحن بیک وقت احاطہٕ کران ؎

ییٚلہِ اوس آغہٕ سون امام حُسینؑ بیکس تنِ تنہا۔ سُہ صبر لوٚڈراضی بقضا۔
اوسس نہٕ دوٚہ کھوٚتہٕ چھوکو سنتی تس جنابسؑ رٕوٚدمُت تابو۔
اوس بێنہِ بے کسی کُن دُچھان زار زار ودان عاؑلیجنابوٚ۔
ژوٚ ٹٚنم جگرٕ اُنتھ درنظر سُہ احوال وینہٕ کیٚا۔ ییٚیہِ ترٕزہ بیکسی کاؑنسہِ ماازنام
از سرزاہ۔
اُسکھ نہٕ رٕوٚدمُت زند غمخوارا رٹہِ ہیس رکابو۔
اوس دوان صدا اکبرا اکبرؑا اگراہ عباساؑ۔ ہاران اٚچھو خوٚن آبو۔
امہِ بیتہٕ چھُ مُصنف اِشارات تہٕ کنایات استعمال کرِتھ تتھ واقعس
کُن اِشارٕ کران ییٚلہِ اُتھی مضموٚنس منز سُہ مُعجزٕ تس وچھس کوٚران چھُ
یا نے مولا علیؑ چھُ اکہِ دوٚہ درعہدِ نبویؐ اِسلامی لشکراُکس بے آبؤ گیاہ
میدانس منز معجزانی طور سیرآب کران اکھ بہشتی جماعت یا نے سقاناوٚی
(جماعت) ہیتھ چھُ مشکوٚ مشکوٚ آب سارناوان تہٕ لوٚکن ترٕیشہِ دود
ژٕلراوان، اوٚرکُن توریہ کران چھُ مُصنف وَنان سے
ہیتھ تِم سقا سُہ مُشکل کُشاؑ تمہِ ساتہٕ کوٚنہ ووت کربلائے
ییٚلہِ دُچھِنی نہٕ کھوورٕ اوس دِوان صدا عباسہٕؑ بائے عباسہٕ بائے
کس بہٕ بیکس ترٕوو تھس تنہا عباسہٕ بائے عباسہٕ بائے۔
بہی تھہٕ شاند ییٹھ ہو ٹُڈ وَٹہ ہم نا عباسہٕؑ بائے عباسہٕ بائے۔
نکھ چھێکہٕ میانہِ مٔرِتھہٕ نکھ دِہم ناہو وفادارٕ عباسہٕ بائے عباسہٕ بائے۔
زینبسؑ سیتی شام گژھِ ہم ناہو شرمدارٕ عباسہٕ بائے عباسہٕ بائے۔
ژھێنِمنہٕ علمُ تس ولہٕ ہمہ تا یزیدینہِ دربارٕ عباسہٕؑ بائے عباسہٕ بائے۔

--●--

مضمون فروعِ دین

چھ سزاوارِ طاعت پاک ذات چانی معبودا
کوڑتھ اشرفِ افرادِ حیوان خلقت اِنسانو خلعتِ نطقہٕ سرافراز کوڑتھن
ذوالاحسانو ①

کوڑتھ نہٕ عبث خلق خالقہٕ تژے کاشہ چیزا
چھُ پرتھ ذی ہوشس روشن زبانِ قدرتہٕ پانو۔ اَفحَسِبتُم انّما خلقناکُم
عبثاً کوڑتھ فرمانو ②

چھُ اصل مقصودِ خلقت کرِنی چانی عبادت بعد از حصولِ معرفت غفارے
وماخلقتُ الجنَّ والانس الّا لیعبدون فرمووتھ کردگارے ③

وونی انان چھُسے نبی رحمت شفیع خدایا
بخشتہٕ منے عاصیس توفیقِ طاعت ہاوتم راہ صوابو۔ بہتھ مشغولِ
اذکار شب و روز روزِ ہا بو ④

یا اللہ چانِس امر و نہییس کرِنس اطاعت کرتن پابند مبون دِل خدائے ⑤
اتہٕ بجا صوم و صلواۃ ادا خمس و زکواۃ دِتم فرصت پننی حقوق کرنس
ادا ئے ⑥

کرتم توفیق حج بیت اللہ چھُے شفیع رسول اللہ بیتہٕ واتناوتم کربلائے ⑦
سانے عہدِ ظہور کرتن صاحب زمانؑ حکمہٕ تہندے کرہٕ ہا جہادا ⑧

علی

نوٹ:۔ یہ مرثی چھُے مرحوم علی رضاس وَننہٕ آمُت۔

سۆزُتھ رہبر نہٕ ہادی خلقن صاحب مقام محمودا۔
بخشتھس تاج سُبحان الذی اسرىٰ کوٗر تھس رفیع شانو۔ تونہٕ اوس دمہٕ دمہٕ ماعبد ناک دپانو ⊜
ہیٚیہٕ نہٕ شوقہٕ جانہٕ آرام زانہٕ سُہ لولک مقصودا
بوزتھ قم اللیل الّا قلیلا چون فرمانو۔ تونہٕ اکثر قائم اللیل صائم النّھار روزانو ⊜
کران ادا چانی رسالت تجن سیٹھا میٚنتھ کافرو دِتی ہس آزارے ⊜
چانہٕ حکمہٕ کم کم جہاد کرِ سُہ والا نژاد عہ ستی ہتھ حیدرؓ کرارے ⊜
جنگِ اُحدِ کرِ نس عنید دندان مبارک شہید زہر تہٕ دِنس بدکارے ⊜
اما یٚرتھ مہمس آس بکار علی مرتضیٰؓ
جنگِ خیبر اوس نہٕ حاضر ولایت مآبؑ۔ تتی ناد علیاً مظہر العجائب فرماوِ جنابؑ ⊙
سُہ شاہ سپُن آمادہٕ اکثر دِنس دیہہ ونہٕ سرہٕ کِن گیر غریبن ہشر مائے ⊜
نماز پران رکوعہٕ بیٹھہٕ سُے دوستِ خدا انگشتری سائلس کرِ عطائے ⊜
پانی لبہٕ فراغت از نماز حضرتؑ تمے وِزِ انّما آیہٕ آئے ⊜
کرِ نس ادا شاہ سنز فضیلت بوہ کتہٕ انہٕ طاقت تمس پیغمبر دیبس خدائے ⊙
تہنز فضیلژ لیکھان کرے میل دُریان واتہٕ نہٕ باتمام عشر عشیراہ ⊕

علے

بوزی تو ساری بگوشِ ہوش مومنو کرہٕ مو عرضاہ
بیشک چھُ برانٹ نجات اسہٕ رٹن امام حُسینؑ دامانو۔ اما چھُ اتھ بیٹھہٕ مقدم نماز سُے چھُ اصل ایمانو ⊜

اما چھُ فرض کرُن ادالبشرطہا وشروطہا
ننہٕ چھےٚ لا حاصل سو نماز چھےٚسنہٕ قبولیتِ امکانو نقرۃ کنقرۃ الغراب
تتھ چھِ دپانو ؎

دو ژ سینمے توفیق رفیق کرٕ ایجاد تتژٕ ھے طریق یتھ گژھن شاد دوستدارے ؎
کرٕ شرائطِ نماز تا لیف یتھ وضیع وشریف لوکٕ ٹٕھڈٕ تھاون یادوارے ؎
گوڈٕ مقدماتِ نماز کرٕ ادا دینکی پیشوا شئے چیز فرماون درشمارے ؎
چھےٚ گوڈُک طہارت دوٚیم ازالۂ نجاست ترییم ستر عورت کرُن وارے ؎
پژزُن وقت چھُ ژوٚریم زانُن قبلہٕ پانژم شئیم تہٕ کرو اظہارے ؎
مکانِ نماز غصب نہٕ آسُن شرط بیاکھ آسُن جائے سجدٕ پاک تھاونس
یادکرِو اصرارے ؎

گژھہِ نہٕ آسنی لبت وبلند سجدٕ ہچ جاے اکہِ سیرہ مو چوٚرک چھےٚنہٕ پروائے
کرن ارشاد علمائے نامدارے ؎

مقارناتِ نماز چھِ ژہ داہ کرٕ بیان جُدا جُدا تھاوِو یاد گژھو بیدارے ؎
قیام و نیت تکبیرۃ الاحرام تشہد قرأت تہٕ سلام رکوع سجود چہ اذکارے ؎
ترتیب وتسبیحات اربعہ موالات تہٕ طمانیۃ طمانیۃ گو کرُن قرارے ؎
ارکانِ نماز پانژ چیز چھِ بوز جُدا جُدا
گوڈُک قیام درحالِ تکبیرۃ الاحرام ۔ دوٚیم تکبیرۃ الاحرام کرحسابو
قیام متصل بر کوع بییٚہ رکوع تہٕ سجدٕ تین تھاوِو یاد محبو ؎
اکثر از زبانِ علمائٕ بوزو توہہِ شرائطِ وضو ژوداہ تم تہٕ گنزرنس منز آسئے ؎
اکھ نیت بیٚیہ ترتیب بیاکھ موالات بییٚہ باقدرت پنُن وضو پانے انُن بجائے ؎

بیٚیہِ نہٕ آسُن آب وضوٗک غصب بیٚیہِ مشتبہ بغصب نجِس یا مشتبہ بہ نجس نہِ چھُنہٕ روا ئے ⊙

بیٚیہِ مضاف گژھِ نہٕ آسُن آب مثلَن ملِہِ وِتِ گلاب بیٚیہِ خوف ضرُرک آسہِ سے وائے ⊙

آسِس نہٕ وقت تنگ چھُس کہُم فرماوان چھُ تِہُم گژھِس نہٕ غصبی آسی وُضوچ جائے ⊙

محلِ وضو گژھِس آسُن پاک بوٗزی تو شرط بیاکھ غصب نہٕ آسنی آب تژاو ہٕچ جائے ⊙

ژوٗداہِم ظرفِ آب وضو آسہِ تِے منحصر سہ غصب آسُن ہرگز چھُنہٕ روائے ⊙

غوٗسلس نہِ چھِی سِپھے پاٗٹھی واجبات چھِسہٕ موالات غسل از تمامِ سِیس ترتیب اُہنی چھِنہٕ بجائے ⊙

شیٚن چیزَن بیٚٹھ بجا اَنُن بوزی تو تیمّم جائز چھ زانان علمائے ⊙

خاک وزمین سیکھ نہٕ کنی بیٚیہِ غُبار علمائے نامدار رٔبہ بیٚٹھ نہٕ زانان چھِ روائے ⊙

خوٗشکھ کرنُس بیٚٹھ آسِس نَے قدرت اُدرے بیٚٹھی کرِٕن تیٚرن مہٕ وائے ⊙

تیٚلی بیٚن چیزَن بیٚٹھ تیمّم بجا اَنُن چھُ حکُم بیٚیلہِ نہٕ زمین نہٕ خاک میلہ کنہٕ شائے ⊙

بمِوٗ منز امکان ہرگاہ سپنِس نہٕ چیزاہ کیٚنہ نہٕ سپر دیہ نہٕ کام اُکھ جائے ⊙

وٗنی کُن تھاوی تو ساری خاص و عام چھِ نجاسات در شُمار باہ[۱۲] ⊕

علے

بول وغایط منی نہٕ خوٗن میت نہٕ خوک بیٚیہِ سگِ صحرا۔

اُٹھم شراب نوٗم فقاع دٔہم کافرٕ زاہانوٗ عرق جنب حرام کہُم، شُترِ جلالہ شُند بہُم زانو ⊙

مطہرات بنداہ چیز بوزی تو چھ لیکھان علماء

آب تہٕ زٕمین بیٛیہ آفتاب استحالہ و ذہاب ثلثینو انتقال و اسلام و تبعیت غیبتِ انسانو ⊙

معنی غیبت زان گژھن دوٗر اِنسان از نظر وارے ⊙

از بدن حیوان صامت عین نجاست سیٛنٕز زائِل یکبارے ⊙

سنگ و کھنہ بیٛیہ ہر طرف سیٛنٕز نجاست از باطنِ انسان لوٗزِ وارے ⊙

بیاکھ غسالہ جُدا سیٛنٕز خون معتدل ہیٚر سیٛرن از مذبح چھ حکم کردگارے ⊙

ژلی دِلس ملال استبراء حیوان جلّال پنڈ آہم اتھٕ درشمارے ⊙

یمہٕ نماز واجب چھ اِنسانس بیہہ کرِ تم وونی اظہارے ⊙

یومیہ جمعہ عیدین نماز طواف و آیات نماز میت تہٕ نذر کن تھاو وارے ⊙

بیاکھ نماز قسم بیٛیہ نماز عہد۔ بیاکھ نماز استیجارے ⊙

بیاکھ نماز والدین یوسہٕ ولدِ اکبرس واجب کرِ پروردگارے ⊙

وونی شکیات نماز بیان کرُن چھم دِلس منشاء

چھُ فرض آسُن یاد بہر شیخ و شایو۔ اکہ وہ قسم چھ تمن ساری وتہٕ بو ⊙

یا تژ قسم تمو منز یمن تہٕ کانہہ اعتبار تھاون دینکی پیشوائے ⊙

بیٛیہ اٹھ قسم چھ ہرگاہ کرکھے فکر زیاد یا باطل گژھی نماز تمے جائے ⊙

باقی اٹھ قسم ونہ مو۔ تفصیل ساری یاد کرنگ کرِد سیعیے ⊙

گوڈک چھُے یوڈوَسے دون تہٕ ترین رکعزن گژھی شک سجدہ زٕ اَنیتھ بجائے ⊙

تژھے کر فکر یتھہ زن از نماز ہیٚر کھ ہیٚر ہرگاہ کُنہ بیہہ گنی رائے ⊙

اندیشہ مہ کیتھ تھاو نماز اَندواتہٕ ناد بِ حکم چھُ لیوٚکھُمت اتھ جائے ۝

روز کھیٚے شکسے منز بِنا تھاو ترٛین بیٹھ بیاکھ رکعت ژوٚرم کرادلے ۝

بدون منافی وٕ دِتھ تھوٚد ژٕ نماز احتیاط اکھ رکعت اِستادِ یا بِہتھ زٕ [2] اَن بجائے ۝

دوٚیِم دون، ترٛین تہٕ ژٕون بعد از اکمال سجدتین گژھے شک ژٕون بیٹھ تھاوِ بنا یِے ۝

دِتھ سلام ژٕ نماز احتیاط ژٕور رکعژ کرٕ اِستادٕ زٕ بِہتھ ان بجائے ۝

ترٛیٚیم چھُے دون تہٕ ژٕون سجدتین دِتھے زن گژھی شک تِتھے یا ٹھ ژٕون بیٹھ

تھاو بِنا یے ۝

سلام پھیرِتھ زٕ سے رکعژ نماز احتیاط ژٕ اِستاد بَرٕ بحکمِ خدائے ۝

ژوٚرِم چھُے ہرگاہ گژھی شک ترٛین تہٕ ژٕون اَدٕ سہ شک آسی ییتھ جائے ۝

بِنا ژٕون بیٹھ تھاو نماز پُرِتھ موکلاو نمازِ احتیاط تہٕ چھُے کرُن ادائے ۝

چھُکھ مختار اکھ رکعت اِستادِ کر یا زٕ بِہتھ پر افضل چھُ بِہنھے اَن بجائے ۝

پانژِم بعد اکمال سجدتین ژٕون تہٕ پانژَن منز شک ہے گژھی ژٕون بیٹھ

تھاو بِنائے ۝

نماز اَندواتہٕ ناد وارٕ ژٕ سے یاد تھاو سجدہٕ سہوٕ زٕ [2] دِنی چھی فتوائے ۝

اما درحالِ قیام گژھے شک ژٕنزٕنے بیٚٹھ بیٚہکھ ترٛین تہٕ ژٕون ہُند حُکم

اَنکھ بجائے ۝

نمازِ احتیاط پرٕنی سجدہٕ سہوٕ زٕ [2] چھی دِنی تہٕ کیاُ بعمل اَو نتہٕ قیام بیجائے ۝

شیٚیِم شک ترٛین تہٕ پانژَن درقیام گژھی زَن بیٚھٕ بِہتھ ژٕون بیٹھ

تھاو بِنائے ۝

نماز بیٚلِہ اَندوا ژٕ اِستادٕ زٕ رکعژ نمازِ احتیاط ژٕ سے ان بجائے ۝

بیٚٹھ برائے قیام بیجا سجدہٕ سہوٕ زٕ اِتھی بجا احوط چھو عالمن ہنزِ رائے ۝

شُشتم شک نژین تہٕ ژون تہٕ پانژن در قیام گژھی زن بہ پھر ژون بیٹھ تھاو بنائے (-)
نماز پرِتھ سین آماد ژٕ رکعژ استادٕ ژٕ بہتھ احتیاطاً بجائے (-)
ایستادٕ ژٕ پرنہٕ تھاو مقدم بیہ احتیاطاً ژٕ سجدۂ سہو دِژ امہِ جائے (-)
ہفتم در قیام شک اَے زن گژھی شین تہ پانژن تتی بہ ژون بیٹھ تھاو بنائے (-)
ژٕ سجدۂ سہو واجب بیہ احتیاطاً نماز انْد واتتھ ان بجائے (-)
ژٕ سجدہ سہو واجب چھِ شکہِ خاطر دِنی ژٕ احتیاطاً برائے قیام بیجا (+)

علی

بوزی تو خلقو خدایہ سُند گو کیاہ ژھانڈُن رضا۔
صاحب انوار الشہادت چھُ لیکھان اوس تُرُ وو ہرے آغہ سون امام حسینؑ۔
دو ہۂ اکہِ روزٕ روزٕ دارِسہ جینتک جوانو (-)
تیٖنہٕ سُس روزٕ تھاو نس دید فاطمہؑ آس نہٕ آگاہ۔
در موسم گرما اوس ماہ رمضانو کھوت بیلہِ زرا کھوٚد آفتاب چھٚے دید فاطمہؑ وچھانو (-)
بیٚہ نِس نوٗر دیدس لب ہوٚکھی میٚتی وُچھس چہرس زردی نمودارے (-)
دوٚ ہینس میانہِ اچھِ گاہہ وستم خیر چھا کو پٔژی چھُم بے قرارے (-)
دوٚ ہینس دیٚدیرے چھُس نہٕ بیمار از چھُس روزٕ دار برائے رضائے کردگارے (-)
کرِس دید سیٹھاہ اصرار کرتم افطار امام حسینؑ کرِس انکارے (-)
تانی ووت نوٚتے پیغمبرؐ ہیتھ شاہ حیدرؑ یہِ فقہِ بوزن سردارے (-)
دُچھکھ دیٚدِ فاطمنؑ تسُند سر ہیٚو تمت کوچھ اندر پوٚترہ موج وان زار زارے (-)

وُچھتھ معصومہ سُندٕ احوال سبھٹاه گئے بیحال فرموٗہس کرتہٕ افطارسے ۞
کرِ عرض چھُم حکُم تہٕنٛد بَرسرِ اما ہیتھ بالس اندر متہٕ کرُی توم اصرارے ۞
چھُم بي منشاۓ بڈِ بابہٕ کھاوِ ہا سارِس دوہس روزہ وارے ۞
بوٗزِتھ نوٗرِ دیدٕ سُندٕ مدعا کرِ دست بدُعا نبیئن شہٕند تاجدارے ۞
کرِ عرض ودان ودان رسولِ سُبحان بار خدایا
کرُم رحم بمغرب دُسنی وا تناو آفتابو۔ چھُے روشن وُچھنس تشنہٕ لب
نوٗرِ عین حُسینؑ انہِ ماتابو ۞
تامی سیٖتی نازِل پیک الٰہ دَپیہٕ یا رسول اللہؐ سلام چھُے دیان خدائے بے
ہمتاسے ۞
ستہٕ تن ساسن ملکن کوٗرُم فرمان ننِ دریک آن آفتابس شاحچہ جلئے ۞
تشنہٕ آسُن چون نوٗرِ عین روزٕدار امام حسینؑ فلکو بیچھٕ ملک بگریہ آئیے ۞
اَنٛد وو تمٕت اوسہٕ جبرئیلسؑ کلام فی الفور سیٖتی شام ژھیوٗ تَمُ جِگر
مٕنٛے کتھاه یاد آئیے ۞
عاشورُک دوہ حضرتؐ تہٕ یوٗتر مول شاہؑ فاطمہؑ زہراۓ یا سَنا کوٗنہٕ وآتی
کربلا سے ۞
ییٚلِہ ہیتھ بآے تہٕ گبرتہٕ یار سٕے امام حسینؑ روزٕ دار چھُرِ دارِ آمُت اوس دربلائے ۞
ییٚتہِ العطش العطش کران دُچھُن تہٕ کھووُر وُچھان مظلوٗم اوس تنِ تنہائے ۞
کم کم مُصیبت آس بیٚش آخر مرِنہِ ترٛیش میچھِس نہٕ آب دُنیاس بلائے ۞
ییٚتہٕ کرِتھ زرِ زرِ نوٗرِ تنُ ترآوہس بے کفن خونہٕ ستی دِنس سرٛان ناخدائے ۞
اوس رسولہٕ سُندٕ پارٕ جگر ہیتھ بآے تہٕ گبر ترٛین دوہن ڈولان تا پہٕ کرٛا یے ۞

تَس بنہٕ شانٛد بیٖٹھ ییٚنٛ کاشہٕ وَتہِ بیٖٹھ مُسافِراہ ییٚوٗمُت اوس حجّت خدائے
دیدِ فاطمہؑ کرِ ہے جامہٕ چاک لدِ ہے ثُبتہِ خاک شانٛد بیٖٹھ ودِ ہس پوٗترمائے
ودِہس کیاہ چھِسے ژُچھان وُژٕنی نیٖرِ تہٕ کان وَتھرِ نی چھِژنی زَمین لگیے بلائے
میوٗئے نہٕ چوٗن سوٗمب آب جگرِ ہس گٲم کباب اَسی کتھہٕ آبِ دُنیا میوٗن تائے
بیٚتھ حلقس ژٕ تیے منٛٹھ دِوان اوس رسولِ سُبحان ہَے ہے ژوٗ ٹھے از قفائے
ہَے ہے ژھیوٗ نم جگر ہیٚنٛتھ آبِ کوثر نتہٕ کوٗنہٕ دوت شیرِ خدائے
پوٗترِ ماہہٕ سرانا دِیہٕ ہس تعزِیہٕ ہیٚتیہٕ ہس کرِہس دفن کرنگ سعئے
ہَے ہے سہٕ عالیجناب کرانہِ ہے تاب پوٗترِ مول کرِ ہے صفا صفا

علی

بیٚلِ ٹوٗس آفتاب ہیٚنٛتھ آب آیس دیدِ فاطمہ زہرا۔

ودِ نی کرِتم افطار حسینہٕ میٚانہِ وندَے جانو۔ یوٗزٕ نو چھُ سہٕ معصوم دیٚدِ ییٚنہِ
کھیٖرِ کتھہٕ دپانو

دیٚدی ییے یوٗ دوسے گوٹٕنی روزٕ دار روزِ کاشہٕ چھُ دستوٗرا
تَس ہُدی با دیدِ نہٕ بابہٕ چھِس عطا کرانو۔ دیٚدی ییے مٚتے کیاہ ژٕ ہُدی یہٕ دیہم کرِتم بیانو
دوٗییٚنس پوٗترو ژوٗر چشمہٕ در دُنیا ژوٗر در عقبیٰ دِیہٕ خدا میوٗن صداق قرارے
لگیو پٲری تِمے چشمہٕ سارِی جاہِن دوستن کرِم نِثارے
اِدِ دپہِ ہُدی بابس عالیجنابس تہندِس ہُدیس نہٕ چھُس امیدوارے
فرمادہس پیغمبرؐ مٚتے حوضِ کوثر کریم عطا خالق غفارے
تِمے آیہٕ سیراب در روزِ حساب کرِکھ ساری چانی دوستدارے
اِدِ ییٚنس بابس وِلایت مآبس ہُدی یہٕ ہنگہٕ برخوردارے

فرماوس بابہ سردار قاسم جنت و نار کرِ مے پروردگارسے ⊙
نِکھ جنتس پننی دوستدار کوٗر مے عطا اختیار۔ دشمن زالکھ نارسے ⊙
اۄسہ دیدِ فاطمہؑ نورِ عین صبر بوڈ امام حسینؑ امرِ خداس لوگ کرِنہ انتظار سے ⊙
تانی سیٖن جبرئیلؑ نازل بہ تعجیل عرض کرِ بخدمتِ رسولِ مختار سےؐ ⊙
چھس خادم درگاہ بو تہٕ کیٖنہہ ہدیہ یا کرِ امام حسینؑ نثار سے ⊙
عرضِ کرِ پیک ودود در گوشۂ فلک ستارا نموُد تریٖہہ ساسہ وانسِہ پتہ
سپنان یکبار سے ⊙
تریٖہہ ساسہ وانسِہ کھوتہٕ زیاد یا ہادی عباد ڈیوٹھُت چھم سُہ ستار سے ⊙
روٗزِ دُم توٗہی گواہ از تانی بوسہ عباد تھاگرِ مرِ چھم لیل و نہار سے ⊙
دوستن حسینہؑ سندین کرِم عطا سارے سو عباد تھا برضا کوٗرم اقرار سے ⊙
اما چھم دپان خالق ذوالاحسان حسینؑ جنتک جوان میانہ خاطر روٗد روزدار سے ⊙
ہنے چھُ واجب ئہد یہ امس کرن عطا ژھانڈن اسُند رضا سلام میانی
دپس کرس اظہار سے ⊙
اوسُس نہٕ واجب تھاون روزہ کوٗرنس بو رضا
چھم پننہ ذات ذوالجلالک قسم در روزِ حسابو اسُند دوستدار بیٖیہ وۄڈنی
تہٕ زوار تیتی بخشس بو ⊙
روزہ بسنہ کیٖنہہ ملال تیتھ سپنہ خوشحال کرِن افطار فرماوس خدائے ⊙
اۄسہ رسولہؐ سُند ثمرہٕ فواد بوزِتھ سپیٖن شاد کرِہ افطار شہید کربلائےؑ ⊙
کرِنا خاک بر سر کوہنہ پیغمبر عوشک دوہ ووت کربلائے ⊙
لوکہ چار پیٖلہِ روزا دو روزِ دارشہ عرشک گوشوار گیاو بیقرار رسولِ خدائے ⊙

دیان لوسہِ نُے جلد آفتاب بو کرہکہ اُنی ہتہ تاب دُستی کرمُ رحم میثانہِ خدائے ⊙

تمہِ دوہیہ پانہ عالیجنابؑ اوسُس ہیتھ آب کرتم افطار وندے آئے ⊙

عوشرُکی دوہ شہ رسولہِ سُند زوُدان تژلیثہ کران منگان آب

ظالمن برا خدائے ⊙

تمہِ دوہیہ دیدتہ بابہ بیتیہ ہنُن بُڈی بابہ اُسیس گیتھ کران ہوان بلائے ⊙

عوشرُکی دوہ اوس تنِ تنہا شاندیتھ روسباہ ہیتھ خنجر اوسُس

شمرِؔ بے حیائے ⊙

عوشرُکی دوہ تہ اوس روزدار شہیدن ہُند سردار افطار کوُرُن نہ از آب

دُنیائے ⊙

تمہِ دوہ اوس نازپرور بنیہ دیدِ کوچھ اندر عوشرُکی دوہ یتیُومُت اوس نابہ کرانِ کے ⊙

کو تہ عالم گو خراب ۔ ہے ہے گسے آفتاب عوشرُکی دوہ رھوداکی سے جائے ⊙

گرژھہِ ہیسے خبر بُڈی بالس دیہ ہے آفتابس ہو چھُم گسے حسینؑ جانہِ امسے ⊙

یُمی لوکہ چارِ روز تھاوِن تژ لوژھاک منڈہِ ہنن سہ ہوگو یہوے غریب بینوائے ⊙

فرزندِ ساقی کوثر ازآب خنجر کوُرُن سیرؔ کو نہ گو عالم تباہ ⊙

• وَاللہ اعلم •

نوٹ :۔ یہ مرثی ترتیب دینہ ورزاؔ س مئے کتاب البکا (حصہ اول) مرحوم حسین علیٖ بیاض یوسہ ۱۳۰۵ ہجری منز لیکھنہ چھ آمژ تہ حکیم حسن علی سندِ زرُین ہتھ ۱۳۲۵ ہجری منز منشی غازی احمد علی سند اتھہ لیکھمژ بیاض بروشہ کینہ ۔ سارِ وے چھ اوتام ہتھے لیوکھمُت مگر مضمون کہ سیاق و سباق تہ چھ نشان زانہ گرژھہِ بیتیہ ہن آسنی ۔ (م۔س)

لہ سیر آب (نسخہِ حسین علی)

مضمون بے نقطہ

رأحمہٕ ہرگاہ مےٚ کرکھ رحماہ۔
دم دِمہٕ حمدٕگ دمہٕ دمہٕ علامو۔ درسحرو مسامدامو ⊜
ہراس کوٚر حأمدو ہوٗرکھ دماہ۔
کأملو اصلاکر کوٚر کلامو۔ دروا آسی دوامو ⊜
کس اُکِس دِل دَرِ سہل کرَ اِہ کامٕا واللہ واللہ امرا محالٕئے ⊖
مےٚ لاحأصِل کوٚر اُمیٚک ہوسا۔ ماہ آسا گوٚس گوم ہِلالٕئے ⊖
دٕور کرمےٚ کم حوصلس محموٗدہ ہاوکھ راہ۔
کٕڈ صدرٕ کہ سٕدرٕ حمٕدک لولُو۔ آسہٕ دمہٕ مسروٗر کاسم دِلس ملالو ⊙
لَاحَوْل وَلا¹ سٕدِ راہ آمو۔ مےٚ ہواو ہوٗسک کو ہسارو ⊖
موٗ کلہٕ کر کرہم حرص و طمٕعک دامو۔ مسدود در حصارِ سمسارو ⊖
اما دمِ سرد کڈہ کراصلا ہمارہ² رحمٕک دروا ⊕

علی

مےٚ دِلس عمرِ سارِ اوسُم ہوسا۔
لکھہِ مدا³ دمہٕ اسمِ سرورِ اِسلامو۔ کرِ دمادم ورِد درٗود و سلامو ⊜
کوٚرم سروا⁴ مسعوٗد کلاماہ۔
لِلّٰہ اَلحَمَد ہوٗسک آہو گوم رامو۔ کرہم مدد صرح ممرد⁴ درام دِلکو مرامو ⊜
امرِ اسمہٕ ودوٗد سعوٗد وسعدالسّعوٗد مہر وسہا⁵ کٕڈِ عدمُک حالٕے ⊖
امرِ اسمہٕ کرِ ہوٗرہر⁶ ماہ کاسہٕ ماہ مالا مالٕئے ⊖

نوٹ: یہ مرثی چھےٚ مرحوم اسداللہ فقیر (عشتہ رضاس) ۱۳۲۷ مشروتہٕ آہ شرٕ-
¹ لاحول واللہ نٕسوٚچ ² ہموارٕگ مخفف یعنی ہمیشہ ³ منظوم ⁴ آسمان (تخت)
⁵ آفتاب تہٕ سِتارٕ ⁶ آفتاب

اَمہِ اِسمہٖ عمود و سواء دوٗر در ہوا سماء[۱]

اُمِس سرورس مالک الملوک کرِ عطا لو لوک لعلو۔[۲]

کمِس اُمِس سوا حاصل گو یہِ موکل مالو ⊙

گوڈٕ لیکھہِ لوحس حاماداہ اسمو۔ اِدٕ عدمہٕ دراو دورِ دوٗارو ⊖

کرِ اُمِس مدعاءِ طٰہٰس علامو۔ مالک کل محرم اسرارو ⊖

اسہِ ہر دردس دوا کلمہٕ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰہُ ⊕

علی

اِسعاد طالع[۳] مے کرہِم ہر گاہ۔

لوح صدرس لیکھہِ مدح امام ہمامو۔ مہر آسا لامع[۴] اوس سُہ الامو ⊖

آسہِ ہر حوراہ مے ہمراہ مدح سرا۔

در دم دمس ارم کرِ یہِ عالمو اَسْعَدَکَ اللّٰہُ صدا کرہِم آمو ⊖

سُہ علمکُ در کرِ دارِ اسلام محکم راہِ للّٰہ کرِ کم کم سکلے[۵] ⊖

اُمِس داور کرِ لِس عطا صمصام اوس مرصاد اسلامکُ والے[۶] ⊖

اُمس صامس کرا صلا اوسُس ہماسا۔

رۄدی عاطِل کم کم طامع[۷] در واد لالو ہماوِ طوسٕ[۸] دِل آسی سرالو[۹] ⊙

مارِ سُہ دِلاورِ عالمکُ امامو[۱۰]۔ اللّٰہُ الصَّمَد در مہد مارو ⊖

دراو ہر عہدِ عہدہ در مہامو۔ رسول اکرمس سُہ دُلدل سوارو ⊖

اُمس الم ملک مع الصمدِ در ہر صرامو۔ اوسُس ہمراہ مدد گارو ⊖

اکہ سہمہٕ صلصال دالس[۱۱] اسدُ اللّٰہ عرصہٕ عدمس ہاوس راہ ⊕

علی

۱ مطلب آسمان رۄد اَمے اسمہٕ یعنے نام محمدؐ عربی ستی ہو ہس بیٹھ بے ستوٗن ڈریتھ ۲ مراد لولاک لما ۳ بخت یاوری کرن ۴ آفتابکی پاٹھی اوس برزلان ۵ فکرِ ۶ مطلب جہاد ۷ موریچہ ۸ پناہ گاہ ۹ بے کار ۱۰ سرکش ۱۱ اکہ بوڈ بارِ پہلوان ۱۲ یعنی بڈ بڈی پہلوان آسی علی علیہ السلام بزدِ ہٕ کنِس غِ ... ال

تُس آفتابِ دِین سُنْد بوٗ ذرّہٗ حقیر لیکھا مدح ۔
یَس چھ تَس ایوانس کیوان دربان اوس صبح و شامو ۔ کرن ہوس پیرہ دارٕی سلیمان احتشامو ⊜

اما چھ مشہور بینہ مور سلیمانس تحفا ۔
بوٗ نہٕ تیتھے بینہ قدرِ کرٕ پیش کتھ چھُسکھ کمین غلامو ۔ لِکُلِّ بیتٍ بیت سو معدن سخا کریم اکرامو ⊜

تہٕنْدِ تحریرِ مدح سرِ خطِ آفتاب سپنہ میثون خطِ خامو ۔ کڈن از سرِ معاصرہٗ نکتہ چینی تہٕند خیالِ خامو ⊜

کریم دُنیوک بیٛرتھ عقدہٕ واشے مُشکل کُشا ۔ غمہ نِشہٕ تھاوہم خوشحالئے ⊜
مےٚ شاندِ پیٹھ سُے شاہ واتہم وقتِ نزع آسہم ہمراہ بیٚیلِہٕ قبرِ کھور والئے ⊜
کریم جواب تلقین امیر المؤمنین بیٚیلِہٕ نکیرین کرِہٕ تم سوالئے ⊜
تہٕنْدِ احضارِ معہ کلہٕ قبرِ ہِنْدِ فشارٕ زن گُلستان گژھیم سو یا تہٕ ہالئے ⊜
یُس لوحِ دِلس نقش آسہِ حُبِ شاہ تس ضرور محمودٕ سپنہ مآلئے ⊜

رٕوزی تو شاد بوزی تو لبشارتناہ ۔ وُچھم لیچھمٕ عجیب رہوا یتاہ ۔
صاحب خلاصۃ المصائب کران مقالو ۔ بوزِتھ محب یہ خبر گژھن خوشحالو ⊜
دیان اوسم ہمسایہِ مرداہ نیک انجامو ۔ واصلِ بحق سپُن سُے بخشوارو ⊜
شبہٕ اکہٕ ڈیوٗٹھم مےٚ سہ درمتامو ۔ احوال کوٗرمس اِستفسارو ⊜
دوٗپہم یانی دفن بوٗ کوٗرہس نکیرین تامو ۔ آئے اکھن کینتھ ہیتھ گرز ہاے نارو ⊜
تہٕنْدِ خوفہٕ مےٚ سپُن رعشہ بہ اندامو ۔ نہٕ کیاہ اوسُس سیٹھاہ گونہگارو ⊜
تمو مےٚ عذاب کرنک ارادٕ ہیوٗتکھ کرُن یامو ۔ آسیم نہٕ عملا بینہ ہم نتہٕ یکارو ⊜

۱ خو آئی ۔ ۲ تہٕندرِ ستر ۔ ۳ اوسم نہٕ تتھ کانہہ مددگارو (نسخہ)

نانٛ شفیع المذنبینؑ امام حسینؑ علیہ السلامو۔ یادٕ قبرٕ منٛز گوم بُزرگوارو ⊝
فرماوِ نکیر بینن سٕہ ہادی انامو۔ تتہٕ اوٗیوٗن اکھ مہ دیوٗسس آزارو ⊝
اُمیس عاصیس خدائی ذوالمجد والعلا بخشش خطا متے کرہس عطا ⊕

علے

نانٛ تس پادشاہ دپنس علؑ کرن ملک عرضاہ۔
یاین رسول اللہؐ گو ناہو بُرِتھ اُمس چھُ عملن ہُندنامو۔ اسُند وجہِ شفاعت گو نہٕ اَسہِ مولوموٗ ⊜
فرماوِ نکیر بینن جواب سون مولا۔
دہ ہیہٕ اکہِ مجلس عزا میٛون اوسس دریکھامو۔ یہ نہٕ تمن منٛز اوسس مقیمو ⊜
تم دوستدار اُسی ودان زار زار۔ میانٛ مُصیبت پھران کڈان آہ و نالے ⊝
اوس اِستادٕ روزِتھ اکھ دوستدار اہ۔ ودان بوزِتھ میٛون احوالے ⊝
تَشُد اشہٕ قطراہ پیو یمس برسرتمہِ کے برکتہٕ بخشہس ذوالجلالے ⊝
ییٚس امام حسینس وَدٕنس چھُ تیتھ نفع۔ اُسی کوہٕ تس نثار کروس جان و مالے ⊜
یُمہ اسہِ عاصین ہندٕ خاطر راہ خُدا کرن فدا پننہٕ آلے ⊝
کرِہ قبول سختی کم تمہ صابرن ہُند پادشاہ۔ بیٛلہ کربلا کوٚفیو کوٗرہس سوالو۔ کرِن فدا ٲڈی بابنہٕ اُمتہٕ اچھن ہندی لعلو ⊝

پانس روبرو وُچھہِ مظلومو۔ ماران کم کم فداوارو ⊝
ٲڈیو وتیلی منڈِ ہن سپنس شامو۔ فرات بیہھ مورہس بیٛلہِ علمدارو ⊝
تس ذلیتانس دوہ نوٗے شالو۔ ژٹی ہس کوٗرہس کانہٕ مزارو ⊝
کوٗرہس گلین تلم پھیٛٹرہس علمو۔ واہ مشکہِ کوٗرہس بار بارو ⊝

مور ہَس العطش العطش کرانو۔ شاہ اکبرؑ تا بوٗدُک کہانو (۱)

پھَٹہٕ وِنہِ دارِ ژرٹہٕ نا جامو۔ گرٕ سُمن تَل کوٗرُکھ مسمارو (۲)

چھِھٔنہِ ریشہِ تریشس منگنہٕ اڈشس ہارانو۔ دژاو کو چھہِ کینہہ ہتھ شیر خوارو (۳)

ہیمکھہِ سوٗر لِدنا ہے ہے واویلا کو چھہِ ہیبژھ سور ہس اُچھہ گاہ (۴)

علے

بیٹھِلہِ نکھہِ پھیکی تس امام حسینؑ کُرِکھ جُدا کربلا۔

گوس پِہراہ باین تہٕ گوبرن تمامو۔ رُود کُنے غریب نبنوا مظلوم اِمامو (۱)

اُچھ پھیری پھیری یِتھ ہتر وشہ اوس وُچھان سہٕ پادشاہ زن مُسافراہ۔

خدایس بازاوسُس تہٕ کاشہٕ تس سِتنی کرِ ہے کلامو۔ تمہِ ساتہٕ تَشُند حال زانہٕ

یا نے علامو (۲)

فرزندِ ساقی کوثرس کرُکھنہٕ یاری اکہِ تریشہِ دامو۔ وائے ژھان قحطِ آبہٕ سلیمانِ کربلا

سیر آب آسی دُدّ و دامو (۳)

پھِران سہٕ وُ تریشہِ دود جگرس منے آبہٕ شتراکھ۔ کرِتھ جامہٕ چاک ژھشٹہٕ نا

کوہ تہٕ بالے (۱)

نیر یادِ لسِ منے داغ دِمہٕ نا یمے ویداکھ برٕ آبہٕ پُرژھ گو امامتنک لالے (۲)

اُسں تریشہٕ پُرژھی حجتِ خُداس پھِٹُکھ تھہٕ دژا ہتر زبان آسر تھہٕ فرات مالا مالے (۳)

اوسکھ دپان کمہ مذہبہٕ تریشس رٹھنہِ چھِ روا۔ یُس اُنز زمین کرُتھ سوالے (۴)

ظالم زِیا حسینؑ بنینہٕ تریشس اصلا آب دِنبوک تژ او دوہ نی خیالے (۵)

اوسُس وسان اشہِ کنہ غون بھُرژ اُچھن زون۔ ماہِ اِمامتس گومت ہِلالے (۶)

دُبہٕ زود سین نیار چھُی کو شُد اِنتظار زِندِ علمدار گرتھ ہیاچھُ محالے (۷)۔

سۄ وفادار موٗد ژُم سیٛکہٕ تَل رٗد م مشک تہٕ وُنہِ چھیسنہٕ کٔڈ ژرنالے ؎
علمدارسس میانِس غمخارس کانو تہٕ نیزِد کوڑہس غربالے ؎
کرٔی ہس بَند بَند جُدا الٹھ امارس فِدا چھس بہٕ وُنہِ مَشان اڈِ کجہِ ہُنر مالے ؎
گراہ خیمَن کُن وُچھان ودان زار زار اوسُس بیٛنین تہٕ کورین ہُند خیالے ؎
گراہ لولہٕ گوٗبرس ہے ہے علی اکبرسس اوس دِوان مدا کٔڈان آہ و نالے ؎
یوٗ ترو بیپری منز رٗد ڈھیم بو کس تژ دو کھس بیکس بایُن چھارٹان ملالے ؎
تر العطش کران لگیو دیٛنتھ جان بہِ زخم زاہ میٛے بیٛا بجالے ؎
دُنیاہس کُمُ آلی وُچھ بیٛنِی خانہٕ مآلی آ بہٕ پُرژھی مران اُچھین ہِندی لعلے ؎

ادِ اہلبیتن کرٔتھ وداع مظلوٗم گو خیمہٕ گاہ۔

کرِن اڈِ کھوٗر بیٛنی دِیٛدِ بیب زینبسؑ حوالو۔ دوٗ ہینس بیٛنز دیٛدی میٛے بہٕ کرٔ زِ
صبر چھُنی ٹیٛڈ بایُن سوالو ؎

امِ کُلثومسؑ تہٕ اڈِ کجہِ مظلومو۔ اوس وداع کران ودان زار زارو ؎
دیپس بہٕ بیب زینبہٕ اوٗسُس ہارانو۔ چھیٛہہٕ صاحبہٕ ژٕ تہٕ مرنس تیارو ؎
اسہِ بیکسن کس چھُکھ تژ وانو۔ پرٔ شہرس بایہٕ شرمدارو ؎
ژٕ سٹے بیٛنہٕ سہِ کو فکی نا مسلمانو لوٗٹُن دِان خیمَن نارو ؎
اسیر کرِن شام نن کرِٔ کٔ بھٔہ زولانو۔ کھارِ ن یزیدان ظُلمہٕ دربارو ؎
نیر تہٕ مَتہٕ مرگن چھیٛم کوٗز مَت طوفانو۔ بیکس بیٛنہِ ہُند بِی تیٛنے غارو ؎
سٔاری دوکھ تہٕ دادی اُسم مشانو۔ شہِی کُلہِ چانے دیدارو ؎
دِنہٕ انصاف ژٕ ے لگے قربانو۔ درِدلن بیٛنین ہِندِ غمخارو ؎
یو سہٕ بیٛنہِ وُچھ ارداہ بائے مرانو۔ ہے ہے رٹہِ تا سوزندِے مزارو ؎

بے نقطہ

اِمامؑ زِ دہتوم روٗ خصتھ خدالیس چھُسو پُشرانو۔ اماسکینہؑ میانؠ زِ چھِ ہنہم وارو (ت)

چھےَ خبر زِ کنھہِ پاٹھۍ اوسہِ سن رچھانو۔ آسم کرِثرا ٹاٹھ یہ جگرِ یارو (ت)

یہ لوٗزِ تھہ بجتھہِ بنھہ دِوان کرِتھ مو پریشانو۔ زینبہؑ کرُا کرِ جامن پارو (ت)

لوٗرنہ خاک بر سر حسینؑ حسینؑ کرانو۔ زورِ نالہِ منہ رٹھس باٗے امارو (ت)

دوٗہنس روزنہ ساعتاہ میانہِ باٗے جانو۔ وارِ بتھ دُ چھہ ہے بو لگے نثارو (ت)

بیتمِ وداع کرِ ہے لگے قربانو۔ تہِ کیاہ غمخارُ چھتھ نہ بیبہ دویار و (ت)

چانہِ دیدارِ ستی شیٖہلا وِ ہا دِلاہ اِلٰہی سس دِوان اکھن تہِ کھورن بیٹھ توٗرز ہراؑ (ت)

منےٚ یمہِ مرثیہ مُشد سال وتہِ نکُ گوم خیالاہ لیوٗکھم مضمونِ بے نقطہ بادِلِ زرد وٚنیکا (ت) لکھ

سال ۱۳۲۷ ہجری

-✷-

ماخذات:۔

۱۔ کتاب البکاء جلد اول از حکیم غلام حسین مخموٗر

۲۔ نسخہ محمد جعفر بٹ (گونی) از مرحوم غلام رسول بٹ

مضمون شام

یا اللہ لبہٕ تنٕیُتھ منزلت و احتشام۔ ییٚلہِ کرٕ وِرد چون نام شام و صباح ڈلِشتنہٕ نمٕیِک شماکرن زاویٔہ عبرت خفاشس آسا مقامو۔ روشن خیال بالغ کلامو ⊜

سینہِم حاصِل ثروت واتہٕ بکام ‎ ‎ ‎ ‎ کشورِ سخنس مدام آسہٕ فرمان فرما

واتہِ میانہِ بلند خیالی ہُشد آوازٕ از روم تا شامو۔ زیرِ فرمان سینہِم دارا احتشامو ⊜

کریم طلوع آفتابِ اقبال یکبارے اوج کمال لبہِ میون ستارے ⊝

آسہٕ باسیمائے پُر نور حامدن منز باوقارے منزا انجمن ییتھ ماہِ نور بارے ⊖

سینہِم روشن فکرِ تمہِ کہِ لمعانے[۲] گژھہِ منوّر جہانے

لیکھہٕ برصفحۂ روزگار لیل النّہار بخط شعاع آفتابو۔ وصف چانی کرٕ کتھہٕ سیاہی سوادِ لیلک مشک نابو ⊝

نگہت اندوز زن گلِ شب بو آسہِ میون کلامو گژھہِ روشن ضمیرن معطر مشامو ⊝

کَاَنَّہٗ شِھَابٌ ثَاقِبٌ عالی مقامو کرن وردِ زبان صبح و شامو ⊝

گژھہِ خجل صبح بناگوش تمہِ کہِ نورانے سینہِ قاصر تعریف کرنس قاضی بیضا ⊕

علے

وونی چھُم اندازٕ اَنہِ دے خالقِ ظلمت و نور انجام خضر نیک فرجام کرِتھ ہمراہ۔ ہیتھ بدست مشعلِ شفق ظلماتِ فکرس منز کرٕ جستجوئے تامو۔

اَنہٕ بدست لعلِ شب چراغِ نعتِ خیرالانامو[۵] ⊜

نوٹ:۔ یہ مرثی چھِنے مرحوم علی محمد (دوم) صاں بس وننہٕ آمژ۔

[۱] راتہٕ کرہٕ یلن ہِشدی پاٹھی [۲] روشنی [۳] مطلب آنحضور[۵] چھِ گاشہٕ تارکھ

وُچھنِتہٖ تمثیٖک ضیا مسیح[۱] بر فلکِ نیل[۲] فام کرِ یقیناً یوٗ ہے کلام صبح و مسا
چھُہ واقعی نوٗر بار یہِ جواہرِ نعتِ آفتابِ اسلامو
گویا اَتھ نِشہِ کرِم شب تاب آفتاب دیٖن خاص و عامو ⊜

زُہرہ لاگی تھہِ مشتری ئوسہِ از آسمان یکبارے کرِ اَتھ لعلِ بے بہاس جان نِثارے ⊖
کرن شوقِ خریدارٖی بیوٗن بیوٗن سبع سِتارے گرٛزھن بناتِ النعش[۳] بے اختیارے ⊖
دَیکھ بوٗ چھس دولت وِلاٗ غنی یانے چھُم تہندِ کھوتہٖ رفیع شانے۔
کرِ تھ خرچ شب و روزِ عمرِ ہیُو متاع اُمہ بدستیہِ رشکِ آفتابو۔
امہِ کے طفیلہِ سینہٖ چراغ دٗودمانٗ[۵] لیہٖ آب و تابو ⊙
کرِ تھ بازوبند تھاون سیتی یانس عمرِ[۶] تمامو۔ ژلِنم سارٕ غموم و ہموم و آلامو ⊝
امہِ کے برکتہٖ سرخروئی دارین[۷] کریم عطا علامو۔ سرسبز و شاداب آسہٖ مدامو ⊝
شبِ دیجوٗر قبرِ[۸] فانوسِ لحدس منز آسہم تابانے
یِتھٕ اوس حضرت موٗساس[۹] یدِ بیضا ⊕

علی

دوٗنی سینہٖم ترو تازٕ گلشنِ صدرک وسیع فضا مقام۔
تتھ منز سلیمان[۱] دِل شاہ سُند عو لام سینہٖ تارک آرا
بِہتھ بر تختِ زند شام و سحر پیرٕ مدحِ امامِ ہمامو۔ چراغِ آفرینش علیؑ[۲] عالی مقامو ⊜

۱؎ نیٖول نب ۲؎ جگنو (یانے تم کیٖم یم اَنہِ گٹہِ زوٗنان چھہِ آسان)
۳؎ تارکن ہِنز ترو مبر یتھ عام پاٹھٕ کرِ ژھ کورِ چھِ ونان۔ ۴؎ بلند رُتبہٖ۔
تھزر تہٖ بجر ۵؎ مرِک ژونگ (یِنہٖ قبلیک ناو روشن کرن و دل ۶؎ دوٗن
گرن یانے دُنیا تہٖ عقبیٰ (قبرٕ) ہِنز سرُخروئی ۷؎ کہٕ کاج راتھ۔

کھاوان پژتھ صُبحہِ تِنٛدِس آستانس بیپھٹ چرخ لاجوردی دام۔
پیشانی آفتاب کران احترام تتی لبان ضیا ہیزان جیب شبہِ منٛز بیضائے
صبح تھندے اعلامو۔ سیٛن انکشافِ صبح ایجاد وتکوین سہندے نامو ⊜
سیٛن ظہور شعشعٔ[1] اسلام ییلہِ سہ دُلدل سوارے۔ برق وار کڈ ازِ نیام
ذوالفقارے ⊝

مغرب ومشرق تمہ چہ زھٹہ الان اُسی کو ہسارے۔ مریخ تہ گژھان بے اختیارے ⊝
ہیتھہِ عساکرِ انجم اوس کران سُہ فرارے۔ کھوژان گژھہِ مالبوتہ زہرِ تیغ مارے ⊝
اُسی کتھِ عطارداُمہِ منزلت وشانے دپان کتہ اتہ تیثت شانے
ہیکا اُتی کتھِ درسلک تحریر ہو ذرّہ حقیر مدحِ ولایت مآبو مطلع السعدین
سُہ دینک آفتابو ⊙
چھُ کھُٹھرتھ بیمہ انجمن بدلیعک نظامو تِنٛدے ستی صبح قیامتس تامو ⊜
زحل[2] سُہیل[3] چھ کران تمنا یو ہے صبح وشامو غلامن منٛز محسوب[4] کرِنا امامو ⊜
سأری ثابت وسیار بیٹہِ ہلال تِنٛدے فرمانے۔ کران اخذ نور ازبیضۂ
بیضاء ⊕

علے

کرن خامہ فرسود ازتام کم کم نیک فرجام شاہ سُنٛد مداح۔
دپان چھ مینٛ بگزِ مہتاب کرُن مدحس منٛز کلامو۔
ہیکیا بشر کری کتھ ادا اُسُنٛد مداح[5] چھُ پانے علامو ⊜
رۄزی تو بگوش وہوش خاص وعام سأری شاہ سِنٛدی غولام کرِمو بیان معجزاہ
چھ لیکھان سیٛنتھ غروبِ آفتاب دِپن سرورِ انبیأ علیہ السلامو
اوس گومُت عالمس روزِ روشن شامو ⊜

[1] پرتو۔ [2] گاش [3] اکہ تارُک ناو [4] شمار [5] مدح خوان

دۆہ سہ اکہ ووت مُدینس منزٕ اعرأبیاہ دینِدارے پرژھِہ کو شہ چھُ جانشین

رسوٗل مختارس[۵] ۞

دوٗیمِس خلیفس تمہ دوٗ سہٕ آمُت اوس وارے، کرنس رسوٗلہ سِشنزِ جایہ قرارے ۞

دوٗیہس چھُے بہِتھ مسجدِ منز گو توٗتُے سُہ بیچارے۔ وُچھِن وعظا پران اوس

عشائے روزگارے ۞

دوٗیِنس چھُم وُچھمُت خواباہ کرُیوٗم باتعبیر سُہ اظہارے۔ یتھ زن ہیٚیہ میٚون

دِل قرارے ۞

کرٕ یتھ تبسم کرِ خلیفہٗ وقت گفتارے۔ علم غیب زانِہ پرور دگارے ۞

ادِ کرِ طلب انصاف اہل مجلسہٕ نشہٕ خلیفہٗ زمانے۔ وُچھتو کیتیا چھِ خلق عقلہٕ نشہٕ بیگانے

کران مےٚ نِشہٕ خواہش علم غیب چھِم پرژھان خوابو[۱]

بوزی یتھ کرن سرزنش تس غریبس خلیفہٕ سِندی صحابو ۞

چھا خلیفس یتھے سوال کران بس کرکلا موٗچھکھ بے بہرٕ از عقل و دانش وِنہ تس

خاص وعاموٚ ۞

بوزی یتھ سُہ غریب مسجدِ منز دِژاو ہنیرتا مو۔ اوس صحابن تہٕ خلیفس دِوان دُشناموٚ ۞

دِیان سُبحان اللّٰہ سُتی بیا یو ہے خلیفہٗ خیر الاناموٚ۔ چھُ عاجز از جواب چھِس پانس

ہی صحاب تماموٚ ۞

تانی ووت توٗتُے سلمان فارسیؓ کرِتھ سلاموٚ۔ بوزِ تس غریبہٕ سُندمطلب

شاہ سُند غلاموٚ ۞

دوٗہینس کیٚشہٕ میٚہ برغم سیٚن مےٚ سِتنی روانے۔ ہاو نے حلالِ مشکلات

نائبِ قاضی روزِ جزا ۞

علے

[۱] تعبیر خوابو (نسخہ)

سُہ عالِم علمِ لدُنی دیہِ شُند ضرغام۔ خلیفۂ بلافصل خیرالانام مُشکل کُشا
ژٔنۍ وُچھو یتھے واقف اسرار کری اظہار مناموٗ۔ چھُ سُے وصیؑ بر حق
عالمک اماموٗ ⊜

بوزِتھ سلمانہؓ شُند کلام سیٛن شادشہ غریب نیک انجام گئے روانہ یکجا
واتی تم برجِ اسدس نزدیک یاموٗ۔ کرٛی تھۭ دقّ الباب سلمان کرِ عرض سلاموٗ ⊜

بوزِتھ صدا سلمانہؓ شُند سُہ واقف اسرارے۔ اندرٕ مُتر اوِ زبانِ گوہر بارے ⊖
از علمِ امامت کرِ معلوٗم سُہ دیہِ شُند راز دارے۔ کرن سلمانسؓ سنز یوٗ ہے گفتارے ⊖
وَنہٕ نس نادعربہٕ شُند تہٕ بیٛیہِ آمٕت اوس ئیمہِ دیارے۔ مطلب تسُند نتہٕ کور ہس اظہارے ⊖
پھوٗل باغ باغ بوزِتھ سُہ دیندارے۔ لوٗگ دِینہٕ بوسہ آستانس یکبارے ⊖
اوس دیان بے شک شوٗبہِ نائبِ رسوٗل یوٗ ہے بزرگوارے تانی دزاوِ ماہِ امامت
عیدرِ کرّارے ⊖

ہیٛتھ سیتی روشن اخترِ شاہ حسینؑ نامدارے۔ کرِ سلام اعرابی نہٕ سلمانؓ بخت وارے ⊖
کرٛی تھۭ جواب سلام غیب دانے۔ سُہ قاب و قوسینک ہمخانے
دِیہس چھیٛ ژٔنۍ مطلب بوزُن تعبیرِ خوابو
تھاوِ سر بیٛٹھ قدمن دیکھ چھُو واقف لگمو فدا بو ⊙

اِدِ کرن نوٗرِ عینس امام حسینؑ اعلاموٗ۔ کرٛ یوٗس بیان یا تعبیر مناموٗ[1] ⊖
گو خیال اعرابیس وننم کیاہ جواب یہ معصوٗموٗ۔ بعلمِ امامت کرِ شاہ حسینؑ معلوٗموٗ ⊖
فلفور کرٛی تھۭ تبسّم فرماوس اماموٗ۔ اسہِ محین ہُندین دِلن واقف کرِ علاموٗ ⊖
دُ چھُنھ خواب عراقس منز کیتھہٕ سِتارٕ بیٛیہِ زوٗن یہوان آسمانے۔
کھوٗن غوطہٕ خوٗنس منز تم یکجا ⊕ ـــعـلےــ

[1] خواب۔

بوزِتھ عرب کلام معجز نظام دِیہ وُچھِم بِیِ یا امامؑ بہٕ سینو فِدا۔
سینہٕ شاد کرٕ یُوم امنِیک تعبیر اِرشاد یامو
پھیرِتھ دِیہس جواب کربلوک تشنہٕ کامو ○
دِوہینس بوزِتھ یاسہٕ ماہ گوس بےتِم ستارِ میاٰنی باٰے گبر تمام۔ انہِم ملعون
والی شام کربلا ہیش روزِ سیاہ
کرِتھ سوال کرنم بہٕ یارٕی اکہِ ترِ یشہِ دامو۔ مرنم آبہٕ آبہٕ کران معصوم خامو ○
بیِکھ بہٕ میانہِ چھیتِر دارِ ہند کینہٕ تغارے۔ کوچھِ بیہِٹھ مارنم شیر خوارے ○
ییِم وُنہٕ واٰج ژہان اکبرؑ جِگر پارے ہے ییٔلہِ مرِم تمہِ لو کجارے ○
تس مرنہٕ شر ہتھ جاونس مٔنے آسہِم بہٕ وارے۔ ییکیا آبس راٗچھِم آسنم ستمگارے ○
نکھہِ بھیوِک میون عباسؑ نامدارے۔ ترِاوِہم لرٕ فرات بیہِٹھ علمدارے ○
ٹھُکِم کھفر ییٔلہِ سہٕ زورِ کمر وفادارے۔ مشکہِ وُلنِھ ریٹہٕ سِیکہِ ہند مزارے ○
بند بند جُدا کرٕی کھہِ میون غمخوارے۔ ترِاوِ بہٕ مشک اڑِ کجہِ ہِندا مارے ○
مہرازِ قاسمسؑ مانٛز نمنہٕ دِیے خونٛ نخارے۔ گرٕی سمٛن تل کرٕن مسمارے ○
خونٛہٕ منز تالکھ ساٰرٕی والکھ شہید مزارے۔ آسمان امامتکی یم ستارے ○
ژھیوٕ تم جگرا دِ بییٔلہِ دوت سہٕ زمانے۔ تس امام حسینسؑ منز کربلا میدانے ○
بوڈس ناو چھیتِر دارِ عوشرِک دوہ مرگن اوٚلنسہِ سیلابو۔ یوٚدٕ خونٛہٕ دریاسس منز
ہیتھ تم ستارِ دِینِک آفتابو ○
وُچھ سہٕ ماردار بیب زینبنؑ گوس مندِ ہِن شامو۔ ونہٕ بیہِٹھ واد یٔوس گوس
تمامو ○
یک طرف دوہ کھہِ نار للہٕ وان آس ژٕ ٹھِ چامو۔ یک طرف خیمن لوٗٹان اوس عامو ○

دُیتھہس نارِ خیمن تہٕ لوٗڈ ہس معصوٗم خامو۔ رٕزکرٕ کھٕ کوٗڈہس بیمار امامو ⊖
کوٗڈ کھ لایان کوٗرمُت تس گلہٕ گنڈ محکمو۔ اوسنہٕ بیمار ہکان کڈ کھٕ قدمو ⊖
ڈوٗکر وومُت مرضن تہٕ مرگن گومُت تھر خمو۔ شہید امام حسینٚ نوٗرِ چشمو ⊖
سہ اوس زوٗن زن گوٗلمُت اوسس سخت المو۔ رب لدٕ کھٕ وُدی تو ظلمو ظلمو ⊖
مشہور چھ شامِ غریب زانن خاص وعامو پیو تس بیکسہٕ دُچھن ییلہِ وُوت
عوشر وک شامو ⊖

پادشاہ کوٗر تلہٕ کھٕ سوٗر ہیتھ ستہٕ اہلبیت تمامو۔ ہوٗل گنڈ کھٕ لیل کران بابہ امامو ⊖
بوٗ کیا کرے مرگن جاےٚ کوٗر تم تمامو۔ از کیتھہٕ بیم ٹنڈ بابہ خیر الانامو ⊖
نتہٕ دِبدِ میانہٕ فاطمہِ زہراس گژھِ ناپاغامو۔ بیکسہٕ کرِ ہیم رفاقتھا صُبحس تامو ⊖
نتہٕ بیم نا وُڈکین کورِ مول بابہ سُلطانے معجز نماسہ علی مرتضیٰ⊕

علی

گیم گٹہٕ اِدِ ییلہِ سپنہٕ اَنہٕ گٹہٕ وُوت شام
بتبنہِ کورِ معصوٗم خام کرٕ کھٕ جمع یکجا۔ سوٗکھ منز باگ چھنہٕ ہے پتھرِس بیٹھ
بیمار امامو۔ اُسی دبان ہیتھ ہتہِ رانس منز۔ مرو کِتھہٕ پاکھ درد صُبحس تامو ⊖
اُسی نہٕ معصوٗم خوفہٕ ستہِ ذرا ہیوان آرام۔ دو کھٕ لدن سیٚن دوٚیم محشرٕ شام مظلوٗم کرہن کیا۔
اُسی معصوٗم برگ بید زن الان والان بُتھن بینہٕ نین دُد رٕ ہتہٕ جامو
اُسی بیب زینبس نالہ منہٕ رٹان تس جگر ژٹان تہند کلامو ⊖
سوٗ بیکس کنتہٕ تل ژھایہ تھاوکھ آسہکھ شیمر لوٗٹہٕ پوٗژ تامو
اوس وودڑ نونے بیمار تس نتہٕ اوسکھ بنیوٗمت عمامو ⊕
اِدِ ییلہِ لوٗسی نھٕ پیٹہٕ دو کھٕ لد سو ناچارے۔ دپہِ ام کلثومس ودان زار زارے ⊖

لہ اوس گوٗلمُت زوٗن .... (نسخہ)

بێنی دیدی نفوّکُم شاہ ذرا کرِ ہا فرارے میٚنز بیچھ لرترأو ژِ روز خبردارے ⊖
نانی وُچھ اُمِ کلثومؓ میدانہٕ کنہِ سَوارا سیٚن نموٗدارے ۔ بیکسہِ ڈیشنہ
بێیس کھیپہٕ تھارے ⊖

ییٚنہٕ گٹہِ منز ییہٕ ہیٚش کیا گٹہٕ کارے ۔ دِ یہِ صدا ہیپ زینبؓ یکبارے ⊖
یوزی کھہٕ صدا تھاری کھہٕ وُژھ باندَن ہنز سردارے ۔ پٔرژھہِ اِمِ کلثومسؓ
دارِ وارے ⊖

بێنہِ دِید غیر چھا کیا زِ گیہ ہم بیقرارے ۔ کرِ س اُمِ کلثومؓ اظہارے ⊖
بێنہِ دیدی ہٕمہِ مادانہٕ منزِ گیہِ سیاہ ہبا نموٗدارے ۔ خبر چھا شکرِ منزٕ کانہ
چھا رِکنہٕ جاناوارے ⊖

وأژِ کھ بیٚلہِ سو سیاہی نزدیکھ تہٕ ہیٚبکھ کھبہٕ تھارے ۔ بێیہِ اکھ اکس بیٹھ
ودان رُوٗدُ کھِہٕ اختیارے ⊖

اِدِ بیٚلہِ پیٚتی صوٗرتھ تَس سوارِ سٕنز نمایانے ۔ پٔرژھس بیپ زینبؓ ودان ودانے ۔
چھیٚ قسم خدایہِ سُند ژٕ چھکھ کوٗنہ ۔ دِیس سوار جوابو ۔
ژٕ مہٕ بیٚنہِ خوف کھیم بہٕ چھسے دوکھٕ لدِ جون بالو ⊖
بو ہیٚنی آس توٗ ہہ کرنہِ راُ چھی کنہٕ یاٗ ٹھی ییہٕ ہم تالو ۔
بنھہِ بُتھہِ دِوان دِ یہِ فرٗی یاد بابو بابو ⊖
دوٗ بینس ماتمہِ سانہٕ کونہٕ آکھ بابو گوٚے نا پیغامو ۔ بیٚلہِ ہاٗے مالنِس منے
کوٗژ کھ تمامو ⊖

گیٚیم یِرِ وِژناو واو پیٚوم ہیٚتھ زوٗم معصوٗمو ۔ اوسُم لیٚوکھمُت یہٕ تقدیرِس
تہِ نہٕ کانٗسہِ کو سمو ⊖

کیا و نے وانہٕ ناٲوِس یوٗت بابو کمہِ احتراموٗ۔ ووٗنی برقعہٕ رٔژھہِ کٔرِی کتہٕ جیل ننِمہ شاموٗ

نیبر مٔلی کھہٕ سوٗر جاٲنی ٹاٹھہٕ کوٗرٕ وٗچھم تماشہٕ عاموٗ۔ آسہٕ نم شاٲمی بابہٕ دِوان یاموٗ

اِدِ پنٕنہٕ مارِ منتہٕ نالہٕ منتہٕ کوٗر رٔژہٕ اماموٗ۔ دٔو بینٔس کٔرِی زٕم صبر اجر سۭتھاہ بخشی علاموٗ

دِیہٕ نظر بیٚنیہ ام کلثومؓ میدان کٔن ناموٗ وُچھن سیاٰہ بیابوان واٲژِس نز دیکھ یاموٗ

رٔژہٕ نالہٕ منتہٕ امّہ کلثومسؓ ہاران خوٗن چٔشموٗ۔ سو اٲسِ کورِ سوج دوٕ کھہٕ لد دید فاطموٗؓ

دٔو بینٔس دِیہٕ نو صبر خدا توٗہہٕ بٲے مرگنٕ کوٗرنو تماموٗ بینٕنہٕ ووٗنی گراکرِ توم

آراموٗ

کرِوو راٚچھ راتٔس لگوو قربانے بہٕ نٕہ تہتٔد بابہٕ دوٕ کھہٕ لد شاہؑ

علی

ماخذات

نسخۂ ذاکرِ اسد اللہ (عشرہ رضا)	مملوکہ ذاکر علی محمد	متی پوٗر
نسخۂ حسن علی انصاری	مملوکہ سید محمد	ماکام
نسخۂ منشی احمد علی غازی	مملوکہ حکیم طاہر حسین	باغوان پورہ
نسخۂ محمد جعفر جعفری	مملوکہ حاجی مختار بٹ	زڈی بل

مضموٗن جسم

ژ یتے بے جسمہٕ سپدٕ ین صنایعن صانعا ۔ ۔ ۔ رنیہ متے ہیوٗ ضعیف پیکرہ پے کرزاشہ

اَتہِ سپن ہزالِ ابدان قوی دِمٲغن وُچھِنس اوٚ نکھہٕ تابو

روٗزِ کھہٕ صوٗرت گے ہیوٗلا گوکھ زبر آبو ⊜

کوٚرتھ از اجسامِ بسیط جسم انسان پیدا اَسی تھہٕ متضاد کٔرِتھ جمع دریک فراضاہ

اَکے مادٕ نشہِ طبائع مختلف اشکال باآب وتابو

کرٕ چانی مصوّرِ قوہ درتن صوٗرت گرٕی بر آبو ⊜

گژھان عُقلان مختل حواسِ وہم وقیاس بیکار امہٕ جایے ⊝

نیوٗ کھہٕ یے لوٗسی تھہٕ پیئے عرقِ عرق گے سراپایے ⊝

انسان ارشدِ اولادِ آبائے علوی وامہات سفلی کوٚرتھ نو دایے ⊝

ٹھٔہرٲو نفس شہرستانن نائب مملکتھاہ دِل امینگ فرمان فرمایے ⊝

کوٚر نفس معدٕ خزینہٕ سراپرٕ سینہ رگ وپے غلامن ہشیرِ جایے ⊝

تھٲوی نفس زٕ دست ایستادٕ زن غلام درانتظار احکام چیپ و راست روزانے

کرٕی تس کھوٚ زٕ مرکب عطا واحد نو ⊙

زٕ اَچھ زن زٕ دیدبان ہیتھ خدنگ مژگان بیٹہٕ کمانِ ابرو وُچھان صبح وشامو ⊙

زٕ نقیب زن زٕ کن یہِ کنیز ہا بوزن کرن گذارِش بخدمت شاہ مومو ⊙

اُمِس پادشہس ترجمان کرٕ نفس عطا زبان تھٲو کہس منقذ بینی زن زٕ دروا ⊕

علے

ووٚنی سینہٕ جسم خاکی میثون ہم شانِ سکان ملاءِ اعلیٰ کرِمے اقبال مساعدت حفیظا

کرٕ تحریر بخون جگر نعت خیرالبشر رسالت مآبو

یشدِ پرتو جمال منظر ہفت طبقہٕ خدو کائنات تیہٕ آبو ⊜

نوٹ :- یہ مرثی چھِے مرحوم اسداللہ فقیر عرف عشہ رضاس ونہٕ آمژ ۔

تَسِنْد ے وجوٗد بہِ قالب ہُنتی لبہ نوعی وسوٗرتھا یوسُے تکوین مادٕہ امکانگ غرضاہ چھےٚ اَتھ بیٖٹھ بُرہانِ قاطع ژٕ دشوٗ سے کیتا بو ۔

بیٚیلہِ کوٗر خلق تہٕنٛد روح خالقن اوس آدم طین وآبو ①

بحق ناطق جناب صادقؑ فرماوِسون رہنما یے ①

بیٚیلہِ روح قالب آدمس خالقن ارواح کرِ عطایے ①

گوڈٕ درسرادٕ سیٖنس اندر در صلب و زانو ساقین بیٚیہِ پائیے ①

ہتس ہتس ڈٔری لیس یمن اعضان منز ہیوٚتن قرار سے پژھ جایے ①

بیٚیلہِ نفوٗذ کرس ساٚرس جسمس سیٖن آدم بر پایے ①

اُسِس ملایک صبح وشام صف بہ صف درعقب روزانے ۔

کرن دٔری یاف امیٚک سبب فرموٗس راستہ نو ①

چاٚنس پُشتس اندر چھُ نوٗرِ محمّدِ عربی علیہ السلامو ①

توے ملک درعقب چھہ استادٕ روزان کران اَتھ نوٗرِ اطہرس احترامو ①

کرِ عرض یا غفوٗر تھاوتن منٛے بہِ نوٗر روبرو ہیٚیہِ ہیم دلِ آرامو ①

تانی بحکمِ خالق اکبر نوٗرِ آنسرور کرِ در جبہِ آدمؑ مقامو ①

اِدٕ بیٚیہِ کرِ عرض آدمؑ ترژھے جا بہ تھاوتم یو تنہِ وُچھتھ آسہ ہا وُچھان صبح وشامو ①

درخنصر، بُنصر وسطیٰ، سبابہ، ابہام نوٗرِ پنجتنؑ تھاوِس علامو ①

اَدٕ سہٕ نوٗرِ تابان اوسُس درانگشتان تمہِ کے پرتو لوٚب پنجہٕ آفتابن ضیا ①

عِلے

دوٕ نی پٚینم جنان چمن فردوسس رشک افزا کرِ ہیسے سحاب لطفہِ آبیاری عزیزا کڈ دستہِ دستہِ گلدستہٕ مدح باآب وتابو ۔

لہ تہنٛد طفیلہٕ لبہ قالبِ آدم لبہِ امتزاج از خاک و باد آتش وآبو ۔ (منشی احمد علی غازی)

گژھن پیٔر مُردٕ دعوادار تہٕ وُچھنس اَنٕن کرنا بو ⊖

چھُم بوان خون بجوشس از فرطِ ولا دمہٕ دمہٕ در عروقِ اعضا
تکیازِ چھُ ازے مخلوط میانِس رَتس مہرِ البوترابؑ

سینہٕ باعثِ سرخروئی واللہ تہٕنْدے ولا روزِ حسابو ⊖

سُے شاہ ہمدم اوس جنابسؐ دما ہیوٚ تِٕن تہٕ آرام تس سوابے ⊖

اکثر جسمکٕ جِسمیٕ فرماوِس سہٕ انبیاءن ہُنْد پیشوا یے ⊖

اُسی نم تہٕ ماز تم زٕ بارٕنی اکے مادٕ نشہٕ خلق کرکھ خودایے ⊖

گوبا زٕ مُرکٕ تہٕ اَکُے جان تِہٕ اکھ اُکی سِنزٕ اسکھ مایے ⊖

تہٕنْد ہتکِ حرمت کرنس کفارِ قریشو کرِیاو سعیے ⊖

جمع کرتہٕ یاور تمِ کافر اُسی پھیران جایہٕ جایے ⊖

اما از کثرتِ اعداء تمو یارنو زانتہٕ بوٚرکھتہٕ پروایے ⊖

تکیا نقش اوسکھ خاتم دِلس آیۂ تُعِزُّ مَنْ تَشَایے ⊖

ہمیشہٕ از فرطِ خلق حسن مہمہٕ وِزِ دُشمن تہٕ عہد دِژایے ⊖

بیٚیہٕ وقتِ مُشکل پیٔرتھ نبی یُس تِمے زٕ بارٕنی بکار آیے ⊖

تِہٕنْدے عنایتہٕ سیٚتِن میسحاسؑ از حق ابدی حیات عطایے ⊖

مہر تہٕنْدے درسنِ صبی مَنزلِہٕ منْزِ تس زٕلو آیے ⊖

تِہٕنْدے کحل الجواہر محبتہٕ سیٚتِن چشم یعقوبؑ بینا یے ⊖

تہٕنْدے مرہم وِلا زخمِ بدن ایوبسؑ بحال آیے ⊖

حضرتِ یونسؑ سیٚتِن خلاص از بطنِ ماہی تہٕنْدے ولایے ⊖

مُنگی تو دُعا اسہٕ تہٕ روزِ رستخیز پروانہٕ نجات کرِی تِن عطایے ⊖

از نارِ جہنم کرٕ ی تن خلاص فردوسِ برین سون ما وا ییے ⊙
دُنیاکی تہ کرٕ ی تن حل سانٛی مشکلات تکیا چھ ییہے مشکل کشا ییے ⊙
ییٚتھ باکمال خضوع و خشوع مسٔلت کرٕ ی تو از خود ا ییے ⊙
اللّٰھُمَّ اَصْلِحْ مَفَاسِدَ اُمُوْرِ نا بحرمتِ آلِ عبا ییے[۲] ⊙
دوٚنی قلمک کمیت[۱] خوشخرام عیدگاہِ مدحس منز اتھ بجولانے
لیکھہ وصف زورِ بازوٗ شہسوار کا فتیٰ[۱] کرٕس یم عطا شاہ دنو ⊙
بروایتِ ابنِ عباس رضؓ شاہ[۲] سُنٛد صحابِ خاص صاحب شواہد النبوت
کران ارقامو ⊙
حُدیبیہ پیٹھٕ یلہِ سینٛ تشریف فرما کٔ معظمس کُن قبلہٕ انامو ⊙
یوٚزی تو ہیتھ لشکر سون پیغمبر[۲] فرماوٕ اکس منزلس مقامو ⊙
چھ لیکھان نایاب تتھ جایہ اوس آب العطش العطش کرن خاص و عامو ⊙
فرماو یکھ رسوٗل اللہ[م] نزدیکھ چھِ چاہا ہتھ نخلستانس منز کریکھ اعلامو ⊙
چھیا کانٛہہ اکھاہ تو ہیہ اندر ہیتھ کینٛہہ دِلاور گرٕ ٹھہِ کرِ آب اتھ نس اقدامو ⊙
تانٛی سینٛ استادٕ مرداہ عرض کرِ لگو فدا آسہٕ نے حکم یہ خدمت اتھ انجامو ⊙
ژٕلِن ستی کینٛہہ سقا ییٚتھ پیاد سیٹھاہ تم ترٕن کلہن نزدیکھ واتٕ یامو ⊙
گُگکھ کنٛن مہیب صدا واراہ ییٚتھ شعلہ در نار اہ و چھنہٕ دِ ٹیٚکھ از دست
اختیار گ زِمامو ⊙
ییٚتھ وُچھکھ از ہر طرف بدن بے سر سر ہائے بے بیکر تہٕ ڈٕلیتھ تہ سپنک
رعشہ اندامو ⊙
سینٛگھ تنتھ حال طارٕی ژٕلیتھ آے ساری یہ قصہٕ حضرتس[۲] کرن عرض تامو ⊙
[۱] اکہ قسمک دوٚزل گرٕ ۔

فرماوِکھ حضرت اوّ نتو کیاز ہیبت اَکھ جاپہ جَن ہُند چھُ مقامو ⊙
حضرت زِ چھُس بہ ضامن در ہر باب بُس اَنہٕ آب تس بہشتِ بر ین
کرِ العامو ⊙
تِھنے یا کھڑ گیا ے سبھاہ اَنِہٕ آب گانسہِ اُکھ اوّن ہٕ تاب فرماوِکھ حضرت
دُستی اُنبُون یدُاللّٰہ ⊕

علی

نانی آو مالکِ بحر و بر ساقی کوثر وُلیِ ین ہُند پادشاہ قاب و قو سینک ہمرازا
فرماوس حضرت با حیدر صفدر کرِ یوان لشکر سیر آبو
بوزِ ی تھ تَہَ چھُس کُن رَدانہٕ بنہن مالکِ زمزم کوثرک میر آبو ⊜
ووت نزدیکِ اشجار صاحب ذوالفقار سقاہ سیتھ ہمراہ ہن بزبان گو ہر فشان بٹرن رجزا۔
سپینی ببَیلہِ بیبّہِ حالات خوفناک ظاہر اوٗنن سقان اَضطرابو
بٔرِ و بہ خم سقاوِ دِ میا نین قدمن بیٹھ قدم دِیکھ ولایت ما آبو ⊜
فرماوِکھ بو چھُس پناہ نوان بخالق انس و جان ارض و سمایے ⊝
از رعد و برق و آتش صدا ہائے مہیب چھُم نہٕ پروایے ⊝
قاطع بال شہپر فاتح خیبر ووت بیٹھ چھس مشکل کُشایے ⊝
فرماوِ سقان گُنڈِ ی تھٕ ریسمان تراوِد دلو چھُس بٔرِ و مہٕ وایے ⊝
تراوِ یا کھ دلو چھُس گنڈِ ی تھٕ طناب زِ کھار و آب زُ ٹی تھٕ تراوِ نکھ جن بے حیایے ⊜
کرِ سقان خطاب ولایت مآبِ دی زِ ہنہ خوفس دِلس منز جائے ⊝
اِدِ دَیہ شند وُلی حضرت علی کرِ دامن یلی بالایے ⊝
ہیتھ ذوالفقار دو پیر شاہ اژدر در یکدفعہ چھس اندر ووڈھ لایے ⊝
ونان چھہ سقا بوزِ ی کنو صدا بیَیلہِ ووت منز چھس شیرِ خدایے ⊝

نعوذ باللہ اَسہِ گو خیالا مارٕ ماگژھہِ شاہِ اولیائے ⊖

اَسی اُٹھی فِکرِ اندر تا نی غضنفر نالہُ اللہ اکبر چاہ منٛز لایے ⊖

کرِ علم ذوالفقار شیر جبار[۱] صدائے الامان یکبار ووت بر سمائے ⊖

کرٕ ژِھ قتل و قمع قشمشم جنن یکدم مشکہِ ترا وُنکھ سفان صدا لایے[۱] ⊖

کرٕ ی تھہِ مشک پُر آب ولایت مآب با فتح و نصرت دژاے تمہِ جایے ⊖

کرِ طلوع بُرج اَدٕ یہ منٛز زن آفتاب رحمتکُ سحاب ہیٛتھہِ الغرض کیتھ سرابلند پایے ⊖

سا ر لشکر تہٕ دواب کرٕ ان سیر آب پھول باغ باغ رسول[۲] خدائے ⊖

یہ معجزٕ پھراُن ہینہ ہینہ تنہٕ زٕ دژام کیا سنا تمہِ ساتہٕ کو نہٕ ووت کربلا میدانے

کیتھہٕ پا ٹھی اَونُن تاب پوٗ ترٕ ماگی دوہ کھہِ لدنو ⊖

ییٛنہِ اوسہٕ س شاہ حسین پارٕہ جِگر ہیٛتھ علی اصغر[۳] دیان ظالمو دینوم

اکو یے ترٕ یشہِ دامو ⊖

یوٗ دوٗ سے زن سہ شاہ وا تہٕ ہے کربلا گژھہِ ہا شہید شاہ حسین[۳] تشنہ کامو ⊖

ڈو یہ ہیہ تا یس لوٗرٕ تن حُسینہ[۳] سنٛز ترٕ ین دوہ ہن گرٕ ی ژکو ہینہٕ کو فی نمک حرامو ⊖

شبیہہ پیغمبر س ہے ہے شاہ اکبر س[۵] روبرو ماران وُچھہِ ہا امامو ⊖

کرِ ہینہ ریزٕ ریزٕ مدنس ہے ہے نوٗرٕ بدنس رتہٕ ماشرٕ گلُپن لاگہِ ہا

شاہ قاسمو ⊖

ما شرٕ نمہ وے سہ موٗر کھ ہینز گرٕ س کھوٗر کھ پھرُن رُوٗد سہ ییٛنہ وول قیامژ تامو ⊖

رُوٗزٕ پیتھ تُرٕ و تھہ یہ کتھ ولہِ کانہٕ خلعت ییٛنہ والہِ شاہ حسینٛن[۳] نوٗرٕ چشمو ⊖

امام حُسینس[۳] وفادارس واہ زور دارس تیر باران کتہ کیہ ہیٛن ظالمو ⊖

تمِس فرات[۱] پیٛٹھ آب ژھانڈان مشکہِ لایہ ہینہٕ کان آبدارس گلُپن کر ہینہٕ قلمو ⊖

نس بے گناہ مارٕ ہینہ مشکہِ تیر تارٕ ہینہٕ وا علمدارس پھٹر ہینہٕ علمو ⊖

بیب زینبس[۳] کڈٕ ہینہٕ بے نقاب اَسی تھہٕ آیہٕ حجاب ہیٛتھہِ امِ کلثومس[۴] تہہ ینہٕ یاندی شامو ⊖

۱؎ کر ندا یے (غازی) ۲؎ فرانس (غازی)

اُسی تھ مریمؑ سِندِ کھو تہ شان کرِہن سہ زولان پھر وسہنہ شہرن ہیتھ باٹے
سِندی ٹیتھو ۞

ظالم بے عار دہنہ خیمن نار حلقس رزگرزی تھ کڈہنہ عابدین شاہؑ ۞

علی

چھ لیکھان بیٹلہ اوس آعہ سون مظلوم امام حسینؑ تِن تنہا سہ صبر بوڈ راضی بقضا
اوسُس نہ دو کھو تہ چھو کوسِتی تس جنابس رۄدمت تا بو

اوس پنِنہِ بیکسی کُن وُچھان زار زار ودان عالی جنابو ۞

زھیو تُم جگر اُنی تھ درنظر سہ احوال وَنہ کیا پیپہ تِرِتھ بیکسی یتھ دُنی باس
از تانی گانسہ کرِزاشہ۔

اوسُس نہ رۄدمُت زِندِ غمخوار رٹہ ہیس رکابو
اوس دِوان صدا اکبرؑ اگرا عباسؑ ہاران اُچھو خونابو ۞

اُسِس تریشہ دادِہو چھپٕ زبان ہے ہے آب دُنی باس بلایے ۞
خاک یتھ آبس تس جنابس پیچ نہ مرہنی تریش کربلایے ۞
اُسی تھ بابہ ساقی کوثر ہیتھ اصغرؑ تریش منگنہِ دزاد حجت خو دایے ۞
اوسکھ دپان بہ دو چھ بے گُناہ دیتوس تریشاہ برا خو دایے ۞
ہیتھ تم سقاسہ مشکل کُشا تمہِ ساتہ کو نہ وو کربلا پو ترمایے ۞
بیپہ ہیپہ[1] تاب ابنہ نس آب یوٗ ترمتہ کرِ ہے ناسایے ۞
پو ترمول پاپہ تالی زھتی تھ مشکاہ آب ابنہ ہے کُنہ جلیے ۞
کرِہے کفن چاک سُتھ لدِہے خاک وُچھہِ ہے زن رسول خداؑ بے ۞
بیٹلہ دُچھن تہ کھوورُ ادس دِوان صدا عباسہؑ بابے عباسہؑ بایے ۞

[1] بیپہ ہیس نہ تاب (غازی)

آسہِ ہے مابکیس دِوان نوٚ فرٕیاد کوٚنٛ گوٚ ہم عباسہٕ بایے ۝

کس بوٚ بکیس تٔرٕ دو تھٔس تنہا وفادارٕ میٚانہِ عباسہٕ بایے ۝

مرٕ ہنٛز شربت چاوٕ ہم نا میٚانہِ آبدارٕ عباسہٕ بایے ۝

بِہِتھ شاد بیٚٹھ ہوٚ ندٕ وٕ ہم نا میٚانہِ غمخارٕ عباسہٕ بایے ۝

نکھ پھیکہِ میٚانہِ مٔرِ تھٔہ نکھ دِہم نا نالوٚدکہِ کہارٕ عباسہٕ بایے ۝

قبرٕ وٲلی تھٔہ لحد ہاوٕ ہم نا میٚانہِ حقدارٕ عباسہٕ بایے ۝

زٔینبس سٟتی شام گژھہٕ ہم نا ہوشمدارٕ عباسہٕ بایے ۝

زٕھینٛژ علمَ تٔس ولٕہ ہم بٔرٕ کرٕ کہِ دربارٕ عباسہٕ بایے ۝

بیٚنٛیہ تھوٚد وتھتم لگیو فِدا میٚانہِ جعفر طیارٕ عباسہٕ بایے ۝

ژھیوٚنم جگر جامہٕ چاک کٔرِ تھٔہ وٕدنا ہے ہے بٲے دود گیاچھ بلایے ۝

ژٕ ڈیٖ ہتی بٔد عباس علیہ ہم صدا لوٚزِ تھٔہ سٔیکہِ تلہٕ بحرکت آیے ۝

اُسی وُچھان کوٗنی بے دِین سینکھ لٔفیِن بیٚنہٕ تھوٚد ووٚتھِ مابٲے مایے ۝

وُچھِم لیٚچھِمٕژ غبرا زن بنیٚرٕ آم صاحب انوار الشہادت چھٕ لیکھانے

بیٚلہِ اوس بنیزِن نہٕ کانہہ تل ہیٚوٗمُت امام حسینٛ گُلبد نو ۝ [۱]

وٲژ منٛز قتلگاہ زینبٔ کبریٰ بٲے مَتہِ وٕہ ڈٕ شُہزٕ بتھِ بُتھہِ دِوانو ۝

دوہ کھہٕ لد بکیس اُس دِپان شمرس آسمانہٕ ییٚمٕژ زار زار ودانو ۝

مےٚ ہوٚ بٲے مالہٕ نِس گوٚبس منظلوم امام حسینس بٔتہِ بُتھاہ وُچھِہس للّٰہ دِتم امانو ۝

وَنہٕ ہس پنٛنی سپرٲ آخر کٔرٕ یوٗم اُسیر شام نِتھ کھاریوٗم روز دیوانو ۝

ترٲوٕ ہس جاما نوٗرٕ موکھس بیٚنہٕ ڈٕ لگس چھوکس کرٕہس دوا چھِہِ خوٗن بیٚرانو ۝

اَتھ نوٗرٕ بدنَس بیٚنہٕ نِس بٲے مدنسَ ژھینٛژ پوٗژ کرٕہس سائبانو ۝

ہے ہے وُچھ کِنٛھہ بیٚپ زینبہٕ تُس بٲے سٕتھ تٔنٛ ترٕہن دوہ ہن تاپس

مُرِتھ ڈولانو ۝

[۱] بیٚلہ اوس ڈولان تاپس امام حُسینٛ گُلبد نو (غازی)

[۲] وَتھرٕہس رَتھ ... (غازی)

ظالمو ننۂ دہکھے گرا امان خیمس منز نیمہ ہَن باے جان ہُنم ہُتھاہ وچھ ہہس
بیمار ہنہم جانو ⊖
چھُسہٕ ترِیشہِ وادِ غش گومُت[1] چھُسنہٕ آب چومُت لوٗدوٗ کُنہٕ سپنہٕ ہیم
آب امکانو ⊖
چھکسَ[2] نوٗرِ ہُتھس آب دِلو عالی جناب بیّیہ پھرِ ہے شاہ تشنہ دہانو ⊖
نیلہِ کو نہٕ عالمس گوڈاس ظالم حق ناشناس دوٗدمُ جگر چھُسنہٕ وُنتھ ہیکلنے ⊖
کعب نیز لاہہِ سرس ہے ہیب زینبس[3] دپہس باے سُند ملاقات سپنی نہٕ امکانو ⊖
چھیے بیاکھ رِلوا یتھ کرِ سوال شمرس قافلہٕ ژھینہٕ گاہ ززینہٕ آسمانو ⊖
بابس امام حسین[3] نہٕ بدل مے مارتم ہیتے رٗد اسہِ وہ نی مالہِ نیک نشانو ⊖
لوینسَ تیتھ ضربت ہے ہے نوٗرِ زہرا تھی کنی بیّیہ بیھ شاہ شنز زٗد دانو ⊖
وَدِ ہیب زینبہ[3] زار زار ضافہ منز ناچار اُچھ مُژراوِ امام زمانو[4] ⊖
دوٗہینس ہیندیدی ہیتھ میانی جان جگر گژھ خیمس اندر شمشیر وَنلہ وہ نی ہیز
لگھ مینون نشانو ⊖
اِدِ سہ ملعون کافر کرِ خاک یرسرِ اہلِ عالمن پھرن رٗد تا روزِ جزا ⊕

علے

چھ لگھان ہیلِ تشنہ لب امام حسین[3] سون پادشاہ رٗد تنہا رسولہ سُند عزیزا
دراِیس کرِ نہٕ ہیتِم وداع زینب کُبری[3] آیہ حجابو۔
دُچھن غریب بیکس بوے مظلوم ڈلتھ کفن دینک آفتابو ⊖
دُچھتھ سہ حال بیکسہٕ رٗدُس نہٕ ہوشا دپہ باے صابہ چھمہٕ عرضا
چھا بلاہٕ تو یہ پیٹھ سخت کنہٕ انبیاءن[3] وُنی توم بوز ہا بو
اِدِ ودان ودان صبر وُکِ پادشاہ دِپہ بینہ دِیدِ جوابو ⊖

[1] توس پیومُت (غازی) [2] چھکہ ہس اتھ نوٗرِ ہتھس (غازی) [3] سو دوکھہ لداٗس دیان (غازی)

بیٚنہٕ دیٚدی وَدِ آدمؑ در فراقِ حواؑ ییٚلہٕ بہشتہٕ منٛز تم دژایے ⊝
تو پتہٕ حضرت حواسؑ اوسنہٕ کانٛہہ المّاہ بییٚہ ملاقات کرٕناوٕکھ خوٗدایے ⊝
بیٚنہٕ دیٚدی مےٚ بینہٕ میانٛیٚن عباسں خیمن نار دِتھ کڈٕن بر ملایے ⊝
دوٗ ڈُنہٕ نےٚ رَز گرٕی ہتھہٕ کڈِنکھ نٔنکھ کرٕتھ اُسیر بے حیایے ⊝
حضرت نوٗحسؑ کرٕیاکھ سنگباران شہیرؑ نٔس حکمِ خوٗدایے ⊝
بدنس منتقیس یَبر زخمن ہُند اثر روزِنس ماکنہٕ جایے ⊝
میانٛیٚن بدنس کرٕن تنہر باران، تِتھ پیٚٹھ تہٕ کرٕن نہٕ اکتفایے ⊝
بنی اُمیہ میانٛیٚن بدنس گرٕی ٹِکہٕ وَن برٕن نہٕ رسولہٕ سُنٛد وایے ⊝
تنہرن تہٕ تیٖزن ہنٛد نار کرِ پارٕ پار میانہٕ تنہٕ پٕرکھ جایے ⊝
ییٚلہٕ یونسؑ پیغمبر از بطنِ ماہی گو جدایے ⊝
کرٕ خدایہ اسبز کلاہ یرلبِ دریا ہیتھ حضرتِ یونسسؑ کرٕ سایے ⊝
ڈولہٕ میانٛی تن تاپس تژٕبن دوٗہن غسلک تہٕ کفنک کرٕ لسہٕ کوٗنٛہہ سیعیے ⊝
ژُھچھ تخت وتاج یوسفسؑ یعقوبنؑ ڈُبارٕ سپنیو بینایے ⊝
مےٚ ژُھچھ گرٕی شمن تلِ علی اکبرؑ ارداہ ووٗہرے سروِ رعنایے ⊝
تمےٚ ژُھچھ یوسفؑ بیٚٹھ تختس مےٚ ژُھچھ میٚنٛز بیٚٹھ برہنہٕ تا پہٕ کرٕایے ⊝
اسماعیلسؑ ذبیح اللہ پیو نام نٔس بہشتہٕ منٛز خوٗدا فدیہ ژھُسوزانے
سپنہٕ فدا ٹُڈی بابنہٕ اُمژ میون بدنو ⊙
فدیچ چھینہٕ کتھ ٹُڈی بابنی امت کرٕنم مےٚ شہید تشنہٕ دہانو ⊝
جنگِ احد کرٕن شہید میانٛیٚن ٹُڈی بابس دندان مبارک بے ایمانو ⊝
دوٗہینس ماییٚلہٕ ہنٛم کرٕتھ سر نیٖزٕ سوار کوٗفی خونخوار شامی آسہٕ نم کتہٕ لابانو ⊝
یزید بے دین شراب چیتھ تھاوم سر طشتہٕ پیٚٹھ آسیم چوبِ خیزران دندٕن لایانو ⊝

اکوے ضربت سرس میاۓ نس بالیٚس لایہ ابنِ مُلجم کُنؤ ہمہ رمضانو ⊙
کُنؤہ شتھ نہ ہینژراہ زخم میاۓ نس بدنس لایہ نم کوٗ نی نامسلمانو ⊙
مرنہ وزِ باۓ صاۓ بس امام حسنسؑ کو چھِ کیتھ روٗمؑ سرپاۓ مایہ پانو ⊙
بوز نہ ہینی میاۓ نس سرس گرا الدن ہنزس گرا کُلیٚس آسن گنڈانو ⊙
گرا نھاونس صوٗندقس گرا منز تنوٗرس گرا ٹیزِ دنس بریس نھاون اوبزانو ⊙
باۓ پس امام حسنسؑ کفن دفن کوٗرمس ستے نہ ہینی کانہہ اکھاہ مُرتھ دِیم سزانو ⊙
سٔیکہِ بیٹھ میتون بدن بے غوسل نہ کفن سرِ رؤس تاپس آسہِ ڈولانو ⊙
بوٗزی تھہ بیب زیبنہؑ ژھٹہِ فُری یادا عرض کرِ باۓ صاحبس ودان ودانو ⊙
یمیٚن بلاین اسہِ کس چھُکھ تراوان دیہس امام تہند کُفیل چھُ خودا پانو ⊙
دِ پہِ بیب زینبسؑ صاۓ برن ہُند پادشاہ بٹینہِ دیدی ستے ہینہ صبر کری زِ سپھاہ ⊕

علی

خلقو بے ثبات نہ باۓزی گار کو بناچھُ یہ دُنیا۔ اَمہ کیٚس غرضس دانا گژھیا غرزا نہ
چھُ امیٚک بنا آخر فنا گویا نقش بر آبو
چاوان ناگزیر یہ شر پہ مرگک زہر آبو ⊜
ہے ہے کتس رنجہ ناوشرِ دُنیا یان خیر النساءؑ۔ کوٗرُن تیٚشدس اذادِنس
دہ ہے نوٗ وٚے طرزا
گوڈ کڈر دہ کھ یوونس ہوونس مران تیٚتھ بابو
اد لُج اتھہ لُج ظلمس بیکس ہیتھ حسنینؑ نہ ابو ترابوؑ ⊜
روٗدِس نہ ہیتھ ساتھاہ کرِنس ظُلم بے حسابو
روٗدُس نہ درپردِ کانہہ ظلماہ نہ سنہ ہاونس بے حجابو ⊕

اے لور

فرماوِ خاتونِ جنت بم مصیبت ہے ہے پیٹھ میٔ یمہِ فانی سرایے ⊖
ہرگاہ پیٹھن دوہن تمن راٗژ گژھ ہن افسوس کیا چھ دُنیا بے وفایے ⊖
اوس ئیس گرِ ملکن دربار تتھ دِتھ نار کوٗ ڈاہس رزکرٗی بخشِ شاہ اولیایےؒ ⊖
کوٗ رہس غصب فدک باغ اسِ تھوو کھ داغ رنجہ نو و کھ مُرتھ رسول خودایے ⊖
آسن دوان پامہ ژوٗٹھس ہیہ نامہ کھارتس روز دیوان بے حیایے ⊖
جگر پارہ رسول خداس حق ناشناس لایہ تازی یانہ برن نہ والیے ⊖
ڈاین رہتن بیکس آس ودان بالبن ظلمہ لار لوٗلن ژھایہ ژھایے ⊖
للوان سنہ پہلوٗ آزار بیٹہ یاین دو کھ نار گیہ بیمار دُنی یاس بلایے ⊖
چھِ لیکھان ژیجھن دوہن آس بیمار رسولِ خودایہ سنز زوٗ دارے
کوٗرنس دو کھ زرس پیٹھ تب رب لدنو ⊖
دونُس بیٹلہ وقت مرنُن شبہِ اکہِ ڈیلِ کھُن خوابس اندر بابہ پنُن رسولِ اکرمُو ⊖
دوٗ بنس ماٖ گیتھ سیٹھاہ میٔ ہنتھ پانس نیشہِ نمیتھ دوس کیا کرِ دوٗ نی بنیو زرِ
جاٖنی ستمو ⊖
چھُ سراسر خودایہ شُندا ئیحسان بیٚو پیٚتہِ دراماں یوٚت تہنز کوٗری بے وانن ظالمو ⊖
دوٗ ہنس ماٖ میٔ پیٹہ رنجہ ناو کھ روزِ دیوان کھارکھ ناسلمانو ژوٗ ہٹے ہبہ نامو ⊖
کلٗی مُک حق میٔ نکھ وولُکھ گرِ مُیوٗن زولکھ نے پیٹہ وُچھن میانی کورکی جسمو ⊖
کرِ بام سیٹھاہ التماس اُمتن میانن اہلبیتؑ میٔ پیٹہ آسی زِ کھ رچھان انتخرامو ⊖
اُنکھ لعل میانی وصیت رُچھفے حرمت روزِ دیوان کھارکھ ہیتھ معصومو ⊖
دوٗ ہنس ماٖ لرِ لرِ چھُسہ جانہِ وبرِ قبرِ منز پھیران پھیران جانی ظالمو ⊖
گیہ بیٹلہ بیدار وُچھنتھ یہ خواب اوٚ دُن وُ ولایت مآبؑ لیچ کرنہِ وصیت خون ہاران نامو ⊖

یاشاہ بو ساتھا چھس مو مہمان اما چھسو عرض کران میّنے بیتہٕ ہُمِنہٕ بڈٕ وِدنم میانٮ۪ ژُیتہٕ مو (۔)

یاشاہ پانے دِی زِ یم غوسل وُلی زٕ یم کفن رات کُیت کرٕ زِ یم دفن جنازٕس بیٹھ میانِس ہُمِنہٕ ستمن نا محرمو (۔)

میّنے بیتہٕ ہُمِنہٕ میانین کورِن پڈٕ کا شہٕ کُنھ کرِ یم تمہِ ستی یمن دِل چھُٹیم چھم صغیر دونوے زینب تہٕ اُمِ کلثومو (۔)

روز یم بہ ناب کفن ژٹی کھٕ وِوڈ تنی بنیر ما ہرگاہ حسین قبر پیٹھ میانہٕ پڈ وِدِموٕ (۔)

یا علی بیّہٕ التماس چھُو گژھ ہم کرن تہنڈ عفوٗ میانہٕ انھٕ آسے آمُت قصورا (+)

عیلے

ہے ہے لوٗگ وِدنہٕ زار زار دوکھہٕ لدشاہ بیّلہٕ یہٕ فرماوس رسولہ سٕنز عزیزا شاہ زِ یا زہرا تلنھ میانہٕ گرِ اذا سپٕٹھا چانہٕ بخشش امید وار چھُسہٕ بو پیّیے پھِرن گژھِ اکثر فاقن تہٕ میّنے ژاوٕ نتہٕ تابو (=)

پھیر کتھ کرِ عرض اما مس فاطمہٕ زہرا یاشاہ بو تہٕ توبہ نشہٕ گُپس سیٹھاہ رضا شاہ زِ بیّلہٕ بہشتہٕ منز سمکھبو رسوٗل خدا بابو

ڈِ بی زِ بس میانٮ۪ سلام دُنی زِ ہس جُدا جُدا یم ظُلم کرِ م بے کِتابو (=)

بی وِ نان دِ یہ جان رسوٗلہٕ سٕنز زُ دان نبوٗتٕ گرٕس وُتھ ہُولایے (-)

گٔیہٕ گٹہٕ جہانس بیّلہٕ وا کِھہ سرٕ انس بیکس ساٗنی یادشاہ بایے (-)

اسماٗء بنت عمیس ہیٚتے وِ نان پانے لوٗگ دِ نہٕ سرٕان حضرت زہراس شاہ اولیاٗیے (-)

اوس ودان زار زار بے اختیار تانی بڈٕ ودٕ بچ کرِ بکھ لاٗیے (-)

اسماء زامِنیک سبب چھِ وکیا کرٕ توم آگاہ یاشاہ لگہٕ مو بو فِدایے (-)

ل قبرِ میانہٕ بیٹھ وِدِمو (نسخہ) تہٕ بیّلہ لوٗگ (غازی)

شاہؑ زِ بَیتیم نظرٕ وُنہِ چھُس نمۆد گومُت کبۆد سُہ ضرب نُیس سُہ مرٕدۆدلا یے ⊝
بیٚبیہ چھُس خۆنُک رنگ چشمن ہے ہے ورم مرٕژھن فرمادِس سون مولا یے⊝
مو کلاوِ نَہ دِتھ نہٕ اِن اوسُس کفن ولان یانے شاہؑ حجّت خوٗدا یے ⊝
ہیتھ صحاب تہٕ زۆدان حسنینؑ شاہمرٕدانؑ رات کیوٚ تُنے نماز تہٕ کرہس ادا یے ⊝
اِدسو رسوٗلہٕ سُنٕز جگرٕ پار کرٕژی کھہٕ توبۆدس سوار دِپٕیا کھ یاتی کڈون نبۆژ جا یے ⊝
تتانی حسنینؑ بیکس دِیَن بابس اُچھو خۆن ہاران واہ خوٗدا یے ⊝
بیٚتیہ یُتیم بُتھاہ وُچھہوس دیٚدِ میٹھ دِمہٕ ہوس بابہٕ کرٕ وے روخصت عطا یے⊝
بِی ونان کفنکی گنڈٕ مُژرہٕ آے اتھہٕ ہتبر دژاے نالہٕ متہٕ رٹکھ بار نِہ پوہ تر مایے ⊝
چیر سنٕی سینس رٹن دوہ نوٚے بارٕنی افسوس پوتر دود کیا چھُ بلایے ⊝
اَدِ سینس سنٕی دیٚدِ بُتھ تھاوَن زار زار وَدن پوترٕ ماج تہٕ ودنُک صدا لایے ⊝
تتانی ہاتفی شہس دِیہٕ ندا دیٚدٕ نشہٕ کرکھ حسنینؑ جُدا ملک فلکن ہندی بگریہ آیے ⊝
بیہٕ سینس دیٚدِ بُتھی ہیتہٕ تھاوَن زار زار وَدن پوترٕ موج تہٕ ودنُک صدا لا یے ⊝
کڈٕکھ بیٚلہٕ توبدٕس لدی تھٕ رسوٗلہٕ سُنٕز جگر پار گو خانۂ نبوت ویرانے
تمہِ ساتہٕ درو دیوار وَدنو ⊙
نِقاب دِتھٕ بہنہِ پیمبرٕ سنہٕ ام کلثومؑ تہٕ بیب زینبہؑ دیٚدِ ہیتہٕ توبدس دژالیس ودانو ⊙
آسہٕ مانوٗمے فریاد دوان بہنہِ خۆن ہاران دیٚدی یے اَسہِ کس چھکھ
ترٕاوانو ⊙
اَسہِ چانی مرگن کوٚر تمام واتان آسہِ بیٚلہِ شام ماجہِ رژھہٕ کس کُن
آسو وُچھانو ⊙
لہ آسی دِپان بابس سُہ اتہِ نس چھُ استاد و یُتیم بنلا بیتھٕ کنی دوٚ نمُت (نالہٕ رٹی تہٕ حسنینؑ پوترٕ مائے)

دوہ کھۄ لدٕن آسہٕ کوٚنہٕ دِلاسہٕ دِیہٕ واہ پھِرتل ہیتھ چھاژنہٕ ڈٔڈی یابہٕ رسول سبحانو ۞

بابس تیٚلی طوفان گیٔ وییلہٕ ڈٔڈی بابہٕ موہ یاو از چانہٕ مرنہٕ گوس منٛدنٛن شامو ۞

تمہٕ ساتہٕ تمن ہینٛن ہُنٛد حال یاتے زانہٕ ذوالجلال تکیا کورٕ تاج راونی چھُ طوفانو ۞

وُچھِتھ تہنٛد وٚدن کورٕ مول شاہ کرٕ یکھ سیٹھا تسلا پھیرٕ کتھ گرٕ ژاہِن پَنٕنہٕ زوٗ دانو ۞

ہے ہے بیوم ولی شاہ سِیے کورٕ مول شاہ تیٚلہٕ کوٚنہٕ ووت کربلا میدانو ۞

بیٚیلہٕ نِیمے ٹاچھہ کورٕ پھِرو ہٕس دورٕ دورٕ برقہ رژھہٕ وہ ڈٕنٛہٕ مویرِیشانو ۞

تمن کوٗفی بے پیر شام بَیلہٕ ہِن اُسپر دوہ کھۄ لدٕن اَسِکھ لایان تہٕ مارانو ۞

پھِروان منٛز عامن کھُسی تھٕ بیٹھ بامن شامی بیدین کتہٕ لایانو ۞

دنید بتہٕ ہیتہٕ دژا یاے دِتھ نقاب شامہٕ منٛزٕ بے حجاب وہ ڈُنٛنی نٕے اُسِکھ

دوان تازی یانو ۞

برقہٕ کتہٕ تمہٕ بینٕنہٕ آسہٕ کھِتھ ٹلی تھٕ سوٗر منٛز سِس بتہٕ ہیتہٕ بابس لسل کرانو ۞

سُے شاہ تیٚلہٕ شرمہٕ سیتی ماروٗد ژھایہٕ بیٚیلہٕ حجابچہٕ آبہٕ یزیدس نِتہٕ

کھارِکھ پہوکوٚنہٕ آسمانو ۞

آسہٕ سایہٕ رژھہٕ ناچار ہیتھٕ زنجیر خاردار سیتی ہیتھٕ بیمار عابدین شاہ ۞

علی

بیٚیلہٕ ووت مظلوم فوج اٗند منٛز کربلا وَنٛد سر سردٕرس پیٚرتھ سر بازا

گو امام یام بیکس تہٕ بے پر مرنہٕ سکھر کرٕ یانہٕ جنابو

اوس کران وداع سارنی خدا خدا فرزندِ ابو ترابو ۞

چھِ لیکھان اُکس خیمس اندر بیمار مضطر اوس تنہا ہے ہے تس اوس کدٕر مرضاہ

اُسِس نہٕ خبر اُسہٕ مرگن اوٚن سیلابو

رۄدُم کُنۍ مُتِن ننہارئشہٕ چھوٚٹ تڑلیشہٕ ہوٚت بابو

گُرۍ تھٕہ وداع بشرنہٕ امانت توٚتے یامت ووت دو کھہٕ لدحبت خوٚدلیے

مُتزرِ اُچھ بیمار وُچھُن بابہٕ نامدار صنعفہٕ ستی ہیوٚکنہٕ وُتھی تھٕہ تمہٕ جایے

دپہ پوٚ پھیدیٚد بیب زینبس رٹُم ستی سینس آ و فرزند رسول خدایے

مُلی تھٕہ نوٗرِ عینس رُژِ تھٕہ ستی سینس نوٗرِ زہراؑ چھا نچ آیے

کرِ یس امام سوال وننم ینُ حال بیمار حمدِ خدا آینہ بجلیے

اوٚد کرِ عرض بابس عالی جنابس از منافقن ستی اوٚلو کتیا بجایے

دپیس امامؑ دپہ یمو ابلیس چینگ کرن مےٚ ستی جنگ ملعونو تہ شروٗ کھو دایے

بوزتہٕ بادوہ یطرفہٕ ہرتیا وتنتھ خوٗن سیٚن لالہٕ گوٗن پوٚ ترو ہبا زمین کربلایے

بوٗزی تھٕہ یہ کلام ژوٗرم امام چھُ بابس عرض کرانے بوٗزی تو یٚژوٗ نہ شہ بیمار نعمہٕ زدنو

دوٚ ہینس ما میٚشانہٕ بابہٕ کتہٕ چھُم چیچہ بابہٕ وُنی تو م میوٗن شہ عباس یٚہلوانو

بوٗزی تھٕہ یہ سوال بیب زینبس رۄدنہٕ حال باکہٕ ژابہٕ واہ ییٚوس زن آسمانو

ودنہٕ ستی تس گوٚ نہٕ شاہ اماہیو کُن نہٕ کڈی تھٕہ آہ آس بایعیابس تھِس کرن وچھانو

امس یٚژاران فرماویس کیا جواب اوٚ نس اضطراب بوزے یٚژ بیمار گژھم زوٗ دانو

رکیاتس چیچہ بابہٕ ہارنکھ فرات بیٹھ خوٗن ہار نکھ توٚ تام اوٚسکھنہٕ کیشہٕ تہٕ کوٚر مُت عبانو

دپیس تس ہیا کرم عنید آب ژھانڈان شہید تُسنہٕ دے مرنہٕ بدبوس گیم ٹھر کمانو

بوزبیٹلہ یہ خبر بیمار رۄد سُہ اختیار واہ ناچار کرِ غش ودان ودانو

بیٹیہ یٚژ وُژھنس کتہٕ چھُم بوے علی اکبرؑ میوٗن زودرِ کر شبیہہ پیغمبر گرِتوم بیانو

بیٹیہ شہ قداور چیچہ بابن یادگار مہرازِ قاسمؑ میوٗن یارے جانو

دپیس جان جگر چیچہ بابہٕ عونؑ وجعفرؑ کتہٕ چھم ہیوٚن ہیوٚن اوٚسکھ یٚژ ژھانو

اِمام زِ ووٚنی ژٕ ییٚ تہٕ میٚ سِوا زِندٕ چھُنہٕ کُو نژھا ساری اکہٕ اکہٕ گام بِنزانو
یوٗ ترو چھیہم بایَن ہُند ہیٚژھان تِم منٛز میدان ساری ہیٚنٛز بیٚٹھ ڈولانو
بوٗزی کھٕ ناچار اوس ودان زار زار دپہ یوٚ یھد یٚد بیمار کربلا

علیٰ

یوٗ یھد یٚد کر دیوٗم عصا بیٚیہ اکھ شمشیرا اِمام زِ نٛتھ کر کھ گیا میانہٕ عزیزا
دوٗ ہیٚنٛس عصا ڈکھ رِتھ نیر کرِ جنگ ژٕ ییٚ روبرو بالو
ژٕ ییٚ ہیٚتہٕ کیتھ یہ زندگی بکار بابہٕ لسُن میٚون دالو
بوٗزی کھٕ یوٗ ترٕ مول بیمارس کرِ منع دپہس چھُنہٕ مصلحتِ خالقِ بے نیازا
یوٗ ترٕ منتہٕ نالہ منتہٕ ژٕ ڈی کھٕ فریادس جنابو

میانین اہلبیتن ہیٚ ییٚتہٕ رُود نہٕ کانٛہہ ژٕ ییٚ سِوا ماری ہم ساری احبابو
ووٚنی بیٚنین تہٕ کورین ژٕ ہے چھُہم رُود کھنہٕ کانٛہہ چھُہم غریب تہٕ تنہا بے
چھکھُ چھیٚنی یتیمیہ ذلت بیٚیہ شماتت آسہٕ نکھ کران تُسلا یوٗ سیہ اعدائیے
یوٗ ترو یٚلہ لارِ ستی گٕرژھان آسن پریشان آسی ژٕ نکھ سوٗمبران سیٚٹھاہ تُسلا کران بران ملٕ ییٚ
ونِ یمِ غم تہٕ غوصہ کس چھم ہیکس نو دالیس باز چھکھنہٕ کانٛہہ ژٕ ییٚ سِوایے

اِدٕ رٕ ٹھ اکھ دردست اِمام اِمامس بیٚنین تہٕ کورین کُن صدا لایے
بیب زینبس تہٕ ام کلثومس اُدٕ کیہ سکینس رُقیس تہٕ فاطمس کرِ ندایے
بوٗزی تو بگوش وہوش یہ میٚون جگر گوش خلیفہٕ تہٕ اِمام زٕ آسی زِ ین
میانہٕ جایے

اِدٕ دپہ بیمارس اِمام میانین شیعن سلام وانتہٕ آوی زِ م میانہٕ جایہٕ رایے
وٚچھم یتھ ہیٚنٛز بیاکھ خبرا دردناک آیم شُرا کھ چھیسہٕ وُنی کھٕ ہیکانے
فریاد اِمام بیٚنین تہٕ کورین دِوکھ لدنون

مےٛ بیتہٕ سَید دِ مُبتلا مُصیبتَن دونکھ ما پر وطن ییوٚ کیا کنیا ییش کرٕ ہو بیانو ⊙
بوزِ توکوٗ فی مےٛ ہاری کھہٕ رٔکھ کرِ نو غارت بیعار آسہ نو مُہان تہٕ مارانو ⊙
کرِ کھہٕ مار دار بے پیر ہیوٚن ہیوٚن کرٕ نو زٕنجیر شہر بیتہٕ شہر آسہ نو پھِروانو ⊙
ہاری کھہٕ مےٛ تہٕ میاہنن بایَن تہٕ گوٚبرن خویشن تہٕ یاورن مرِ یو نِشہٕ جُدا
سرن کرن بے ایمانو ⊙
رِن نیزن لدی کھہٕ ہُدی یہ شام یزید س اُسِ تو ہی بیکس زٕ نجرِ کرِ کھہٕ
وُنٹن ییہہٕ ستی ستی پکانو ⊙
بوزِ بیٚلہ ییب زینبؓ امِ کلثومؓ تہٕ اٹھِ کُجِ اُشِس تِمَن دگ ژِہ دِن فریاد
بیکسہٕ زار زار ودانو ⊙
دُدِ منتہٕ دلہٕ کڈکھ آہ زمینَن گے چاہ ملک تہٕ آسمان بیہِ آسی ودانو ⊙
کو یہ دوسندار دوٚزھِہ دوٚزھِہ میٚنز لدَن راتَس دہ ہُس ودَن واہ ییب زینبؓ باے
دود پھرانو ⊙
تُس گُنے بیمار انھہٕ رِشہٕ رُد مرگن کوٚرسہ شوٚد بادشاہ کورِ بیوس کدُن فاقہ خانو ⊙
ہے ہے باے مرگن سو مولہٕ واَج ظٔلمہٕ محکمَن کھاج باے منتہٕ آخر دتہٕ بیہٕ
دِ ثُبتنہٕ جانو ⊙
وُچھِن یہ زانہٕ خالس اندر تہٕ آرام دہ یہ پھِر وآز شام ییں ادس مریمؓ سُنْد
شانو ⊙
اٹھِ بام سیدؑ شہدا بنِیرِ ہے حربگاہ سین بر یا ناٹی محشراہ ⊕
علی
اَدِ بیٚلہٕ یہ ہے تشریف قتلگاہ سیدؑ شہداؑ اَہن فضہؓ نادِ دِتھ دیدِ ہشز کنیزا

فرماوہ یس چھُ اَسہِ یمہِ نِشانہٕ پژون جاماسُے اتھۍ ولہٕ ہا بو
اما یُتھنہٕ بوزِ بیٚنۍ یدٕ زینب کبریٰؑ سو گژھہ ہم بے تابو ○
گیہٕ وفادار وداں زار زار کوٚر یتہ تلاشاہ فضِس سیماہکی پاٹھۍ تژاو لرزا
وُچھ بیٚیلہِ بیب زینبؑ وداں کران اضطرابو
کیٛاز چھکھ وداں سےٚ نہٕ کرتہ آگاہ دٕ پیس آیہ حجابو ○
دوٚ پنکھ چھم لگاں حسرت وُچھتھ تھٕنڈی مُصیبت اے موکھہٕ چھپس وداں
لگے بلا یے ○
دوٚ بنس سےٚ نِشہ کربیان کیٛا اوسُے وناں دوکھہٕ لد مظلوم کربلا یے ○
فضہٕؓ زِ وَنہٕ نس چھمہٕ وار بو لگے نِثار تکیٛا کرہم منع یمُن مولا یے ○
نوٗرِ زہراؑ زِ چھےُ میانہِ دیدٕ تھٕنڈ قسم سےٚ نے وَنہٕ ہم کیٛاہ وُنی مظلوم کربلا یے ○
عرض کرِ یمہِ قسمک جامہٕ اَتھۍ اماتو ہیہ نہ وَتِھ فرماوہم دہنگ ہیتوا یے ○
دوکھہٕ لد جانگ علامت بوزِ یامت غش کرِ ہیٚیہ ییتھر تھتھی جایے ○
وُچھ بیٚیلہِ امام بیٚنۍ یدٕ اوٚ سنس ملال لاراں آو غریب نینو ایے ○
بیٚنہ دیدٕ تھٕنڈ سر سرور رٹہٕ کو چھہِ اندر اہلبیتن کُن کرِ صدا یے ○
بیٛتہٕ آبہٕ قطراہ چھُنا ہے ہے سہ بنا چھکِ ہے بیب زینبؑ بینہٕ ما یے ○
دیہ نس اہلبیت جواب سہ کتہ پاٹھۍ گژھِ آب آبدار زِ نہٕ چھا اَنہٕ کُنہٕ جایے ○
بیٚیلہِ نہٕ فرزندِ ساقی کوثرس قطرِ آب تمہِ ساتہٕ سپُن امکانے روٗدسنہٕ اختیار
اوس زار زار ودانو ○
سُے اوٚشں روٗتے مبارکس پیو بیب زینبؑ تمے سِتی بھرِ شاہ شاہؑ
سِتنز زوٗ دانو ○

ضعفہٕ منز مُترین اُچھ یام بُچھنہٕ بُچھنہٕ دِوان تام نۆرِ زہراؑ کرِہ مو پریشانو ⊙
دۆہنس پأٹھۍ صأبہٕ چھےٚ مرنٕ گمان ژھکھ پڑون جامہٕ ژھانڈان بکبہٕ کس
مےٚ بابہ ژھکھ نتراوانو ⊙
مےٚ یہٕ صأبہٕ زِندٕ چھےٚ کانہہ محرم آخرکس تراوہم شرمدار بابو لگے قربانو ⊙
امام زینبہٕ دِیُدی یہ امرا مقدر چھہٕ چار کانہہ اکھ اندر رضا چھُم قضاسس
کریہ وکنہٕ دِمہٕ جانو ⊙
دۆہس پأٹھۍ صأبہ چون کلام زالیم مےٚ جگر کیٛا بنیوم کیٛا چھس بو اُچھو وچھانو ⊙
افسوس کیٛا زِ دُنی پاس آیس دیُد کیٛا زِ زالیس اُچھو دلو یہٕ وُچھہا یُتھ طوفانو ⊙
لبو کھمت ژھکھ سۆ جامہٕ اوس آمُت از فردوس بیٛلہٕ نارس تراوِیا کھ خلیلِ رحمانو ⊙

کرِ خلیل بیٛلہٕ سۆ جامہٕ دربر خالق اکبر نارس گلزار کرِیس تمے آنو ⊙
حضرت یعقوبس اُمی جامن گاشس اۆن چشمن بیٛلہٕ بشیر دوت سۆ
ہیتھ منز کنعانو ⊙
بیٛلہٕ سۆ جامہٕ اوس نبیٛن ہند میراث دوتمُت رسولِ خداس تِمہٕ حضرت
زہراس اوس آسانو ⊙
بوزِم مرنہ برونٹھ ترٛن دۆہن کۆر دیُد فاطمہؑ حوالہ بیب زینبسؑ مارنا پانو ⊙
دۆہنس یہٕ ژرٕنےٚ نِشہٕ چھُ امانت مُنگی یو تامت نۆرِ عین حسینؑ کربلا میدانو ⊙
یُمہٕ سانہٕ ہیتھ جامس سۆ ژھانڈم تمہٕ سانہٕ زأنی زِہم ساتھاہ ادبوے چھے مہمانو ⊙
ادِتس ترٛلیشہٕ ہیتس مارِ نم واہ خوان ہارِ نم سرانہٕ رۆس آسم وتہٕ ہیتھ ڈولانو ⊙
سووے وصیت دیُد ہنز بیب زینبسؑ تمہٕ سانہٕ یاد بیٛیس تووے رۆد شستہٕ ہوشاہ ⊕
علی

ماخذات:

۱۔ نسخہٕ منشی احمد علی غازی — مملوکہ حکیم طاہر حسین — ۱۳۲۶
۲۔ نسخہٕ ذاکر اسد اللہ فقیر — مملوکہ ذاکر علی محمد (منتری پورہ پٹن) — ۱۳۰۶

دُعا چھیر

چھو وُنی کین شمی کھہٕ ساری یکجا کرِتو وۄدۄنہٕ رۄیہٕ خالقس عرضاہ

یکیا چھُ زیرِ قبۂ حسینی دُعا مستجابو

واتان یوت آنسرورِ ہیتھ جانِ جگر فاطمہ زہراً حسنین تہٕ ابوترابو ()

واتو بکام خاص و عام انشاء اللہ۔ دیہ بیہٕ دستِ رد داور کرِ زانہٕ

بو منگہٕ دُعا تو ہی مؤمنین آمین کرِو شیخ و شابو

اَنکھ نیمے شفیع یہندِ سس شفاعتس امیدوار انبیاءً تہٕ چھ روزِ حسابو ()

یا اللہ چھیے شفیع محمدِ عربیؐ پیغمبر رحمت سون سلیے ()

یس رندانِ مبارک شہید احد کرِن عنبد زہر تہٕ واتہٕ ناونس ناخوداییے ()

بیہٕ شہیدن ہُند پادشاہ دینک پیشوا روحی لہ الفداشاہِ اولیاییے

یس روزِ دارس ہے ہے سرس ابن ملجم شمشیر لاییے ()

کرِس رتہٕ دار رنگین غلام کمین مسجدس بیٹھ دیوُون زھر کھ واہ خوداییے ()

کرِ تہٕ عطا توفیق طاعت، بخیر عاقبت مسکن تہٕ مدفن سون کربلاییے ()

کرِ تہٕ حلِ مشکلات، عمہٕ لِنہٕ نجات دِ تہٕ مومنین جایہٕ جاییے ()

بیہٕ چھُے شفیع رسولہٕ سنز اُچھگاہ فاطمہ زہراً یس بابہ مرِی کھہٕ نتھی

ستم پیش آیے ()

آد تہٕ کاتسہٕ کیشد عار دیٹھس گرِس نار شہزادِ محسن کرِنس شہید بے حیاییے ()

تھاوِتن منہٕ کونہٕ کاتسہٕ محتاج اصلا از ہر بلا رچھتکھ دوستدار تہٕ

دوستدار باییے ()

بیئیہِ چھُے شفیع بزرگوار شاہ حسنؑ نامدار زہر ناہ زالہٖ یس اسمایے ۞
یَس دُشمنو یارِ سینس جگر ہیو ژٹنہٕ اندر، زہرِ کان مُرکھہ لاینہٕ آیے ۞
شاہ سُندی غولام ساری خاص وعام طعنؤ طاعونہٕ نِشہٖ رچھتکھ یژھ جایے ۞
بیئیہِ چھُے شفیع شاہؑ سُند نورِ عین ریشہ چھوٹ امام حسینؑ ترِ یشہِ لوچھہِ ہوت
موٗرکھ یُس کربلایے ۞
کینژن نور تن آس ہندرن ڈولان عربچہ تاپہ کڑایے ۞
کڈتہ دین دُنیا کی حاجات یژھ مہہ نشہ نجات رچھتہ بیئیہ از قحط و وبایے ۞
بیئیہ چھُے شفیع صدیقہ صغری زینب کبریؑ یوسہ دوہ کھ تنہ داذی ؤچھنی کڑنہ زائے ۞
ئمہ شہر شہر پھیران وَنتہ ہیٹھ دُشمن جان مسافر یا کھٹی پادشاہ بایے ۞
یوسہ گھاڑکھ روز دیوان کڑی تھہ زولان پھیر یوسہ شہرن بآے مایے ۞
بیئیہ چھُے شفیع غریب امام رضاؑ یمی کوٗر قضا قمس منز مسافرن تنہایے ۞
بخشنہٕ صحت مسافرن بیئیہ پننین گرن وانتا وتکھ کڈتکھ ساری تمنایے ۞
بیئیہ چھُے شفیع امام حسینیؑ مہر پینی کوٗر یوسہ بتھہِ لڈی تھہ سوٗر نیزن پیتہ
پیتہٕ لیل کران درایے ۞
یوسہ واری وِکنہ نیکھ بآندی وان گھینہ کنہ زولان کرئی ہس بیئیہ والہ پھیری تھ آیے ۞
کرتہ کور مالین کرہ مے رچھنکھ شرہ مے دِلکی مدعا کڈتکھ بے ہمتایے ۞
بیئیہ چھُے شفیع عابدین شاہؑ بیمار یس ہیو کڈن شامک قید خانے
وڈن زر تجہن دُرین بابس دوکھہ لدنو ۞
کرتہٕ عطا شفا بیمارن بیئیہ قرضدارن قرض ادا کرتکھ ذوالاحسانو ۞
بیئیہ چھُے شفیع یوسہ بیمار آسان کرتہٕ احتضار رچھنہٕ از ہول صراط و میزانو ۞

حاشیہ امام رضاؑ چھینہٕ قمس منز وفات کوٗرمُت بلکہ مشہد س منز ۔ (م ـ س)

بیٚنیہ چھُے شفیع بوہ سے زین العابدینؑ شفیع المذنبین عاقبت اسہ کرنہٕ عطا ایمانو ۝

کرتہٕ زیندن مزید حیات نعمت موٗردن مغفرت دِنہٕ فِشارِ وحشتِ قبرٕ نشہِ امانو ۝

بیٚنیہ چھُے شفیع کربلوک قحطِ آب رچھنہٕ از سیلاب عطاکرنہٕ اسہِ نافع بارانو ۝

زن و مرد، جوان و پیر یم چھِ بیٚنیہِ حاضر سار ییٚنز کرتکھ مُشکِل آسانو ۝

بیٚنیہ چھِی شفیع تژلیشہِ بوہ چھِہ ییٚتی شہداءٕ یمو کوٗر جان فِدا امام حسینؑ کرتہٕ

غلہٕ ارزانو ۝

بیٚنیہ چھُے شفیع باحق ناطق جعفر صادقؑ علماٹے دین کھاوتکھ درامانو ۝

بیٚنیہ چھُے شفیع شاہ اکبرؑ شبیہِ پیغمبرؐ یُس اردآہ ووہرٕ سے مارِ گو نوجوانو ۝

یُس بالِس برو ونہٕ کیہِ موٗرکھ بینزِ گرٕ سِ کھوٗرکھ بیٚنیہِ مہرازٕ قاسمؑ شاہ حسنؑ

زُوٕ دانو ۝

یَس خلعت گنڈٕ نکھ تمنا رُود ماشر نمہٕ ؤے موٗد وَنہٕ وَنہٕ کیہ دیدا سِس ودانو ۝

گوٗبرِ مالین تہٕ گوٗبرٕ ماجین کڈٕ تکھ ساری تمنا روزِ ید امنہٕ ہاوتکھ کھاوتکھ شادمانو ۝

بیٚنیہِ امیدوار کرٕ نکھ یے اولاد ، دِل نِہ شُد تہِ کرتہٕ شاد یعقوبِ کربلا شفیع چھُسے

انانو ۝

بیٚنیہ کرنہٕ زآیرن زیارت قبوٗل حاجن حج مقبوٗل چھُے شفیع خلیل کربلا تشنہٕ دہانو ۝

بیٚنیہ چھِی شفیع تیمے ناچار یمِن خیمن نار گنڈٕ ن کوٗفی کربلا مادانو ۝

بیب زینبؑ تہٕ اڈٕ کجؑ مظلوم بیٚنیہِ ام کلثومؑ یمو اچھو وُچھ تم خیمہٕ زالانو ۝

نارِ جہنمہٕ دِنہٕ نجات رچھتہٕ از عقبات یم چھ کڈٕ نی محشرکہِ میدانو ۝

بیٚنیہ چھُے شفیع کربلوک آبدار بھیکی ژوٚٹ علمدار یس آسے

ژھانڈان ژٕڈی یَس شانو ۝

کرِتکھ سیراز آبِ کوثر جاے جنتس اندر یمو روٗٹ امام حسینن دامانو ۞

تعزیۂ سیّدِ شہداؑ ہمیشہ تھاوتہٕ برپا روز بروز رواج تا دور دورانو ۞

ببتیہٕ اُتی توک شفیع باوٕ امامؑ ساری نام بہ نام عہد سانے کرٕی تَن ظہور

صاحب زمانوٗ ۞

یُمہ مرثیہٕ ہُند مُصنف نتہٕ مرثیہٕ خوان بوزَن وٲلی نتہٕ پس خوان شہدان

سیتی اُسن تن در جِنانو ۞

وونی ساری خاص وعام پرٕی تو فاتحاہ بنام شہدائے دشت معرکۂ کربلا ۞

علی ✡ علی

منقول از بیاض مرحوم حسین علی (متی پورہ پٹن) غرۂ محرم ۱۳۰۰ ہجری

حکیم حسین علی

زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے

مضمون کاسۂ

کرتن منور یا ذالاحسان۔

ہینہٕ مہرِ پرتوِ معرفتہٕ میانہٕ دِلُک کاسے

لبہٕ جلا ماہِ منیرُک کاسے تمہٕ کہٕ انعکاسے

سینہٕم بعینہٕ جام جہان نما جنان

کدٕ عُمان طبعہٕ منیرٕ حمدُک لُآلیٕ آبدار بے کم وکاسے

سینہٕ بیدار ساعتاہ غفلتُک دکاشے کاسے

خمخانہٕ وحدتک سینہٕ دردآشام سینہٕم حاصل نشہٕ سرشارے

لاگیم ساقی خضر توفیق کریم پُرِ دلُک جام شراب طہورِ معرفتہٕ یکبارے

ژلیم داغ سیاہ کارٕ ی دلِس واتیم یام اِچ بوئے ہمشام بوسۂ چھم

پیالۂ لعلکی پأٹھی نمودارے

سینہٕم لبالب دِل ژلیم کلالِ عصیان ییم یا دالستُک پیمان

یام اُمنِک جُرعا کرٕ نوشے فِلحال یمہٕ ہوشے

ژلیم خمارِ خودی انہٕ کاسۂ سرمعطر گژھم مشام

سینہٕ وسیع مشرب افسرآسے غدا انجام

سقاک اللّٰہ من شراب الرحیق توفیق از سمادِن صدا ملک

شام وصباح

علی

نوٹ:- یہ مرثی چھئے مرحوم علی محمد (دوم) فقیرس ونہٕ آمژ

لہ زامن

سپنٕہم لبریز بادۂ نشاطہٕ دِلک جام بے نوشہٕ چھ سہٕاہ تونشان
اتہٕ سُندس قرص قرطاس دوات چشم حورٕ رٕجنانٕگ کاسے
کرہٕ رقم تھی نوٗر بار نعتکی اشعار گژھہٕ نیبر نظرٕ ذ کاسے (=)
تہٕندے طفیلہٕ بموجود آو یہ دورہٕ دوران
چھُ تہٕندے فرمانہٕ لیل و نہار کمر بستہٕ برار تکاسے
تہٕندے حُکمہٕ پُرٕ کران ہر ماہ مہر و مہُک کاسے (=)
خمیر مایہٕ کون و مکان تہٕندُے نام مالک کارخانہ خداشے بزرگوارے (-)
تمی کاسۂ مہس کھٕیٹرتھ کوٗرن واٹھ رٕوماہ تام اتہٕ کاسہٕ گرہٕ عقل چھ گژھان جبرکارے (-)
لبہٕ آبرو فلک خضرٕوک بوستان سیٹہٕ سیٗن بزم قاب وقوسینگ مہمان
سہٕ قبلۂ قبیلۂ قریشے ننے آس بوٗشے (ہ)
توے ہرشامہٕ از شراب شفق بے خطر بران یاقوتی جامو (-)
چھس کاسان طباشیرہٕ صُبح یکسر ظلمتہٕ شُک خمار مدامو (-)
عرق گلاب شبنم از شیشہٕ ماہ ۔ برائے تفریح و ترویح شے کران چھس عطا (+)

علی

کرہٕ بیہوٗدٕ جام تمنا مُزرتھ صراحی دہان
کڈٕ سلسبیل نکہٕ مثرٕ زلالہٕ مداح ساقی کوثر یاقوت جگرس کرہٕتھ کاسے
سینہٕ دماہ سرخوش زبادۂ ولا جلا حاصل سینٕہم ذ کاسے (=)
دِ پہٕ ہاشوبس جم جام بردار سہٕ کیتہٕ اتہٕ تیتھ شان
چھ امی آتشہٕ درکاسہٕ تہٕندس آستانس چرخ دوان
فلک ہتھ خور شیدہٕ زرینگ کاسے
امی شوقہٕ خضر والیاسس از آبہٕ حیات بٕرن عمرٕ تہٕند کاسے (=)

چھُ امہٕ درٕوازٕک کاسہٕ گدا سلیمان احتشام چھِہٕ سکندر و دارا درشُمارسے ⊝
اما چھ تہنٛد فیض آفتابکی پاٹھۍ یژھ ذرٕس بیٛھ عام بعید چھُہٕ بوٚ مورِ
ضعیفا نہٕ لبہٕ بارسے ⊝
اَتھ ہیتھ بدست کاسہٕ اُمید دمہٕ صدا کرِتھ سلام یا شاہ بوٚ گدا آس امیدوارے ⊝
پھٹرٕم کاسہٕ دل سوال میثون بوزِ یام کریم ساغرِ آرزو واز بادۂ مُراد سرشارے ⊝
کریم ازٕ مالا مال از ولائے شاہمردانؑ ساغرِ دلِ ذوالکریم ذوالاحسان
چھِمُ لبہٕ ہے نورکیٛت توشے دمہٕ کوہٕ توشے ○
چھلیم از آبِ عفو مالکِ بحروبر عملن ہُنٛد سیاہ نامو ⊝
اَے دستاویز حیدرٕ صفدرٕ جاوِہم سرد و شیرین جامو ⊝
محبن چھا اندیشہ از عطش محشر ساقی کوثرؑ سون امامو ⊝
یٮ۪لہٕ تاج شفاعت لاگِتھ بیہہ برِ کوثر ما تشراوِ ما پنٛنی غولامو ⊝
فرماوِ شہیدٕ ماٹکِ قضا و قدر نکھہٕ ساٛنی دوستدار تمامو ⊝
علیؑ قدر مراتب بہشتس اندر دِیوکھ قصوُر و خیامو ⊝
دِنس بدست پروانہٕ خاص کرِتھ مُہر رضوانہٕ ہنٛد نامو ⊝
وُچھِتھ سہٕ فرمان واجب الاذعان دِیہٕ صدا رضوان اَھلاً وسَھلاً
فَادخلوُھا ⊕

علی

سینٕم جشمہٕ پُر از اشک سرُور زن قدح مدح وَنان
گوم منبسط قلب حزین گو یا جنتکہ نرگسک کاسے۔ آس نیٛتھ بجوش زن
آس نیٛتھ بجوش زن کورُم نوش شرابِ طہورک کاسے ⊝
بوزی نو کرِتھ رعایت براعتِ استہلال چھُ معجز سخندان ونان۔

بوٗ تہِ از تام علیٰ قدرِ استعداد بیہ لحاظ مرعی تھاوان آسے۔

اما از یہِ معجز تاز بیان کرُن مُحباہ کرم التماسے ⊜

سپنِم کلام شیرین زَن آب فرات پیٚری توصلوات عام و خواصے۔

وَنہٕ موٚمرثبہ ماہ بنی ہاشم ابے الفضل العباسؑ ⊜

کران تحریر صاحب حزن المومنین نیک فرجام در عباس آباد ہند سالہٕ

اکہ دوسنندارے ⊜

روزِ عاشوُرا عزادار جمع سپنی تمام دوٚیکہ شبیہِ حضرت عباسؑ کرونیارے ⊜

سپنی جویا از حدِ تمِ شہیدئ غولام قوی ہیکل جوانا وُچھکھ فداوارے ⊜

یُہِس چھُبیہِ قبوٗل کروتھ شبیہہ سقائے شہیدِ تشنہٕ کام۔ دوٚ بنکھ چھُم منظوٗر

جان مبوٗن تس نثارے ⊜

اٲخر دوسنندارو مطلب اوٚنکھ انجام سپنتھ فارغ گرہ گوشہٕ دینداری ⊜

اوس ناصبی نشند مول راوی کران ارقام بیہ خیر۔ لوٚزِ تھا اوسُس ہیوٚ تمت نارے ⊜

زِ چھیہنہٕ دوست تھاوان عباسؑ پیٚرزھِس شہ بدفرجام بے خوف شہ

جوان صالح کرِا قرارے ⊜

بوزِ ییلہِ جواب شہ ملعون بے ایمان سیٚن سراپا زن فتیلہٕ سوزان

دِلیس تیتھ عسٚرک نار جوشے۔ رُوٗدُسنہٕ کینہٕ ہوشے ⊙

دِمِیس بیادِ دستہائے بریدہٕ عباسؑ چھہ بہتر تیتہٕ گُگی زِ لےٚ چھُس غولامو ⊜

کدٔ شہ مظلوٗم دہ نوٚے اَکھہٕ ہنبرٔ ییلہِ ظالم دِلیس یامو ⊜

بَرہٕ ہٕ پیٚرواے دہ نوٚے گُگی زِ ٹھِس کافر آیس دِیدہ فرٔی بادِ دوان نامو ⊜

دمِیس از فاطمہٕ زہراؑ تہٕ شرم کرہ بوزِ ییلہِ شر پیٚر تہنُد نامو ⊜

دپیس سپُن موٗلوٗم ژ ئے تہٕ تہنٛد حب چھُے دِلس اندر ژ ٹس زبان سٕ بے رحمو ⊙

تھاوِس دستہائے بُریدہٕ نوٗرِ دیدہٕ کوچھہِ اندر گُڈٕن نبرسٕ وقت اوس شامو ⊙

دپیس گژھِ فُرِی یادی عباسس ڈٕنی وُس سر بسر یِنٛن احوال تمامو ⊙

اُسی دوہ نوٗرے مظلوٗم زار زار ودان دَدِ منٛنہٕ دِلہٕ فُرِی یاد دِوان اُکِس ماتم سرایہٕ اندر وآنی یکجا ⊕

علے

بیبے ستم دیدہٕ زیرِ منبر دوہ نوٗرے تمہ نیم جان

کوٗر کھینہٕ تھکھ ساعتس راتس نالہٕ وُیکاسے۔ ونان سو زنانہٕ قریب یہ صُبح

وُچھم کینژہٕ بیبہٕ گویا از نوٗرِ تمِن لیاسے ⊖

گنبُس تمِن نز دیکھ فلفور اِشارٕ سِیتی ہاؤ مکھ زبان

متھیم اَکھ بیپ لُعابِ دہانِ مُبارک زخمس یوسہٕ اُس تمِن مشرخا صے۔

آیم زبان بحال فلحال ژوٗ لُم تلواسے ⊖

یہ تعجیل دامان تس بیبہٕ روٗ لُم تام عرض کوٗرمس لگو یوٗ نِثارے ⊖

چھُم ییوٗمت بادست بُریدہٕ نوٗرِ دیدہٕ بے ہوشس تس تام تشریف اَئی تو کڑی نوٗسس کینژہٕ چارے ⊖

فرموٗدہم تُس نہٕ چھیوٗ یِنٛن صاحباہ غم مہٕ برکر آرام کوٗرمکھ عرض لگو فِدا ڈٕنی توم وارے ⊖

توٗ ہی کم چھِو تہٕ میٚنے کینہٕ ڈٕنی توم یِنٛن نام دوٗ ہیتم یوٗ چھس دیدہ حُسینٛس کوٗر گھ بُس کربلا مار دارے ⊖

چھُم ناد فاطمہؑ زہرا واتہم بابہ خیر الانامؐ یُتھے وُنی نتہٕ گیم عنب از نظر یکبارے
گئیس نشہ نورِ عینس وُچھُم تس تہٕ آمُت آرام صحیح وسالِم اکھ

زخماہ نہٕ نموٗدارے

بیرٕ زٕ ہمس احوال دٕ ونہٕ نقاب پوش جواناہ اکھ آم بیٖو کھُم شاندس پیٹھ

بزرگوارے
زٕ ڈی میتی گلی ہشرہن سیتی تھاد کوٗر نم اعلام سپنس صحی روٗد مُنہٕ کینہہ آزارے

دِمہ ہو تو ہہ شفا گلکِن میٖوکھڈ میٖتے تمن عرض کرٕ یام ودتہِ لوٗگ

کربلوک آبدارے

کھاوُم معاف محبو فرماوِہم اوٗشں ہاران تمِ ہبا ژٕ ڈی ہم فرات پیٹھ آب زھانڈان

بیٖلہِ اَسہِ اڈ کٕجہ امام حسینؑ جگر گوشے کران تر لبشہ تڑپیشے

دوٗہنس مابوز تہٕ بابیٖلہِ کربلا اندر دعوت کرٕتھ اوٗنکھ اِاماموٗ

نوٗن دوہ ہن فرزندِ ساقی کوثرؑ روز دار اوس تشنہٕ کاموٗ

صدائے العطش العطش خیمَن اندر اسہِ دِوان معصوٗم خاموٗ

آیس بزرو شہہ کن اڈ کٕجہ جانِ جگر ہاوس زیو ہاران خوٗن چشموٗ

دوٗہنس بو مرے بابہٕ آب نے ییسر سپنم ساعتاہ تاموٗ

تشنہ احوال وُچھتھ زار زار اوس ودان سرورِ جگرس زن میٖتے

نیزٕ آموٗ

عارٕ بٕرٕ زٕ و اُچھو میٖتے کُن کرٕتھ نظر بنے ناگہٕ اکوے آبہٕ داموٗ

دوٗ ہنم آبدارٕ میٖشانہ کیاژٕ ہے چھِے ناخبرہ کیتھہٕ پاٹھی زٕ چھم ازناموٗ

از چھیٖہن وُچھان زٕیو ہن کڈتھ نبرٕ یہ ہبا چھُ حسرتک متعاموٗ

یہٕ کلام وٲنجہٕ زن آم نِشترٕ اُچھو کیتھ خوٗن دزان مو ۞

دوٚہہمس میانہِ بٲے صاحبہ اینہٕ آب ژٕ غم مہٕ بَرٕ وٕنٛدے سر چھسے غولامو ۞

گیٚم کھنٛجہٕ وٲنجہٕ گوم زیر و زبَرٕ مشکاہ ژٕ ھینَم ناٲلی خٲلی تامو ۞

گوس بیٚٹھ فُراتس اَہم سیٚٹھاہ باشبَرٕ بُرٕم مشک نہٕ کینہٕ قدم کجاٗ مو ۞

کوٚرہم ہبا گُلبن قلم بیرواہ برٕبا منہٕ از سرِ سوٗرتوس یام مشکہِ تیر آمو ۞

کرٕی ہم بَند بَند جُدا گرٕ بیٚٹھہٕ بیتوس بِچھر بارٕ بارٕ کوٚرہم مشکہِ تامو ۞

تَنَے بیٚٹھہٕ گلی ہبا فرات بیٹھ سیکہِ اندرٕ ڈولان چھم ازتا مو ۞

نتہٕ ما آسن نِشہِ علی مرتضاسٕ تم ید بیضا تمے دستاویز شفاعت کرٕ عاصین یگاہ ۞

علے

چھ واقعی منز دُنیاسی غمخار بوے بٲیس آسان

کٲنسہِ مہٕ کرٕن جُدا خدا زانہٕ یہٕ اتھہٕ واسے ۔ امار رٕوز مشہور تا قیامت وفاداری حضرتِ عباسٕ ۞

اوسکھ ازٕ ی بار ینہٕ اکوے جسم و جان زٕ یتہٕ پیٹھے روٗد نہٕ جُدا زانہٕ امام حسینؑ دَیہِ خاصے۔ اُمِن بعمل باہس وصیت وونُنس جانٕ منز کربلاۓ ۞

یوٗ گھُمت چھ یتیمہِ فانی سرایہ بیلہِ یتہِ تشریف امیرالمومنینؑ شہیدن ہُند سر دارے ۞

اتھہٕ رٹی رٹی اہلبیتؑ بیون بیون امام حسنؑ کرٕ حوالہِ چھوکہٕ لدشہ روزٕ دارے ۞

سارِنے ہتَر بیون بیون سُفارِش کرنس رٕوٗد باقے فقط کربلوک آبدار سے ۞

گیہِ غمگین ام البنینؑ ودان عرض کوٚرنس میانِس عباسہٕ سُند چھو کینہٕ ملال لگو نتارِ ے ۞

لہ رتھ (نسخہ)

یہٕ کوٚنہٕ اکھہٕ زٕڈی نفہٕ حوالہٕ کوٚر وون باے جانس اتھ منٛز چھ کیاہ مصلحت وُنی توم وارے ○

ودان ودان امامِ زمان فرماوس تہٕ حالس اہنٛدس چھکھہٕ خبردارے ○

چھُم شرُو منٛز سیٹھاہ عزیز چھُنہٕ تاب میانِس دلس اسُنٛد احوال ہیکہٕ کرِتھ اظہارے ○

ثانی اوٚتن پانس نزدیکھ نورِ عین امام حسینؑ کربلاک تشنہٕ دہان

کوٚرنس اکھہٕ زٕڈی نفہٕ حوالہٕ حضرتِ عباسؑ زوٗ دان

تمہِ ساعتہٕ تیٚتھ ووٚتھ وونگ تروشے رٕوُد نہٕ کانٛہ ہوشے ○

دوٚہ بیتس میانہِ نورِ دیدہ بیبلہِ نینوا اندر کوٚنی شیٚنے لیکھی تھہٕ ناموٗ ○

مارنے آیہ آیہ کران کم کم فدا وریا درتہٕ باے گر تماموٗ ○

ننیر یم ترِ لبس منگنہٕ کوٚفبن کو چھہٕ ہیتھ اصغرؑ چھُنہٕ دارِ کرنے نہٕ رحموٗ ○

لاگی یوٚ ہے عباسؑ علمدار تہٕ سقا کرِتھ سینہٕ سپر یوے اسی تھہٕ لاگی غو لاموٗ ○

کرِنی زوٗ بنٛہ فِدا ہیتھ عونؑ جعفرؑ مرِتھہٕ تن ہیس نہٕ آراموٗ ○

یمے گلی یم چھی وٕنکِس اتھس اندر زٕٹہ نس آب ژھانٛڈان ظالموٗ ○

بیبلہِ یوٚ ہے وفادار فرات بیٹھ تراوِی لر گرِتھی تیٚلی منٛد ینن شاموٗ ○

اہنٛدے مرنہٕ جگر وٕزیے ہیا کھٹِی تھر گژھم بیکس نورِ چشموٗ ○

آسہس شانٛد بیٹھ بِہتھ لیل کران زِ ھیوٚتُم جگر وفادار میانہِ یتیموٗ ○

بیکس کس تہٕ وٕتھس پرشنہرس اندر غمخار میانہِ یتیموٗ ○

چھیے ہزاران آلس اڈٕ کُھ جان جگر آبدار میانہِ یتیموٗ ○

موٚہ کیاہ کرِے کُن زٕوٚن چھُم نہٕ کانٛہ یاور سپہدار میانہِ یتیموٗ ○

چھے کُرِتھ جامہ چاک بیٚنہِ خیمن اندر شرمدارِ میثانہِ بیتھو ۱۰
چھوٚ نے اِستادِ روز تم علم ہیٚنھ وندے سر علمدارِ میثانہِ بیتھو ۱۱

(ناتمام)

نوٹ: تام دستیاب مسودن منز چھُ نقل نُویسو اوٚتام تھٲوِ یہ مضمون لیٚوکھمت۔ نشست چھُنہٕ کانٛسہِ تہِ درج کوٚرمُت۔ کیاہ پَتہٕ شاعرن ما آسہِ یِہٕ لیٚوکھمُت۔
(م یس)

ماخذ:۔

نسخہ اسداللہ رضا (فقیر) مملوکہ ڈاکٹر علی محمد (متھو لوئر پیٹن)

حکیم حسن علی بینس دار المطالعُہ مشر

عدالت (قانون)

کرتن قانونِ حمدس دِل میثون واقف عادلا
کرِ مرتب ژ نے بے مِثلِہِ سندی ثنا لبہم طلاقت لسانے
ڈُچھی بِتھِ سہ ترتیب مدعی گژھن حیرانے

سپنہِ مقدمہِ حاضر دن منز اِنشاء اللہ
بوزِی بِتھِ میثانہِ کلامچ فصاحت سمن از ہر سو فصیح زبلنے
کرن وصف زانن خارج از طاقتِ بیانے

امابو چھُس مُلزم کوٗرمُت نفسِ سرکشن، جرم وخطا راتھ دوہ چھُم کارے
انہیم صفحۂ دِلس سوادِ۲ تاریخ معاد گومُت چھُم محو یکبارے
یا اللہ چھُمنہِ کینہہ بخاطِر بیگاہ بُتھ دِمہِ کیا ییلہِ سپنہِ محشر برپا
کرنم پیش چانس عدالت خانس ہینم حِسابو
دِنم بکفۂ۳ زن فردۂ قرار داد نامۂ اعمال سیاہ یُس کوٗرُم پانو
دپہِ نم اغوائے نفسِ اجلاسن خلقن روبکار کرِتھ گوناہ شبانہِ روزانو
آسی عِستی زِ مجبر محررۂ اعمال تہِندُ بوٗزِتھ بروانو
سپنہِ ہا مُنکر آسنم پینہِ بند گواہ کرِنم ثبوت عصیانو
کلہم زِ لو سپنہِ نقشِ دیوار کرِہم رعشۂ اعضانو
تمہِ ساتہِ بیمِ یہِ کوٗشرِ ھا بکار آسہِ چیپ وراست۵ ڈُچھانو
اما چھُم ڈکیلا قوی وِلائے شاہ مردان۴ کرِہم تتھ مہس رفاقتھا

علی

---

۱ میچھر ۲ کرِ پہنیار ۳ الغرض کینہہ ۴ بِتھر بِتھرِ ۵ ڈُچھِنِ کھووِری

(نوٹ) :۔ یہِ مرثی چھِے مرحوم ذاکر احمد علی عرف امہِ کِلس ۱۳۱۵ ہجری منز وننہِ آمژ۔

وۄ ذکرِ قلمبند نعتِ قاضیٔ روزِ جزا
تمہِ کے اظہارِ از ہارِ کلمات گرٛ ھنم رشکِ نوٗرِ جنانے
گرٛ ھہِ سامعینَن معطر مشامِ جانے (۱)
نِہِنٛدے تشریف انِنہٕ گو عدل نموٗد رٕوٗد نہٕ ظلمک نِشانا
سپدٕن منقطع زُنجیرِ عدلِ نوشیروانے (۲)
بوزِ بیٚلہِ مظلوٗمن سٕہ داد و روٗداد ظُلمہٕ نِشہِ گو بٔڑی جہانے (۳)
چھٕنہٕ میأنی دست اندأزی مداخلتِ بیجا دردستِ خیر الابرارے (۴)
بوٚ وننہٕ کیا امہٕ کِس تشریح کرنس منصف ناطقہٕ بیکارے (۵)
یوٚ باعثِ ایجادسٕہ مٲلِک دیوانِ قضا نہِنٛدے طفیلہٕ سپنہٕ معوٗث ساٗری جج خدا
اَوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نوٗری فرماوِ جنابوٗ (۶)
بکرسی عرش کر بیٚہہِ ہے زانہٕ بیہِہے نے سٕہ تاج ایمانو (۷)
احادیث وآیاتِ فرقان اَتھ بیٚٹھ گواہ فریقین مانانو (۸)
مہہِ وزِ پٔرٛتھ تُنہِ یُس تہٕ وٕلیُس از خُدا سپنکھ حِلمِ اخیر نیٚتھ تس کُن پناہ (۹)

علے

وۄ ذکرٕ کرِتھہٕ درخاست توفیق از حق تعالیٰ
کنٛہ بحرالجواہر صدرِ مشرلأٹی آبدار مدیح شاہم دانے (۱)
گرٛ ھہِ درج مداحن ہِنٛدِ یُس سرٛشتس سپنہم رفیع شانے (۲)
بوٚ قائم مقام حضرتس سٕہ رہنمائے انبیاءو اولیاء
کرِ حکمرأنی عالمس تِہِنٛدے ہدایتہٕ سلیمانے (۱)
رٕوٗدیُس ماتحت عدالتس وحش و طیٚر نہٕ انس وجانے (۲)

۱؎ صدا (امہِ کوٗل) سٕہ اُمتہٕ ۲؎ بٕہ گوٚ ڈیشتھ کوٗر خدایَن مثبوٗن نوٗر خلق ۳؎ حیوان تہٕ جاناوار۔
۵؎ رجسٹر۔

ییٚلہٕ کرِس دیو خیانت ہنیس مہر بعارت سینٛتھ محتاج ہیٚیہٕ کوٚرُن تاجدارے ⊖

کرِہ رہا یوسفس[۱] از زِندان سۂ مالک قضا رسولہٕ[۲] سٕنٛد فوجدارے ⊖

تہٕنٛدے حمایژ بار آور خضر[۳] از ظلمات عین الحیات سپنٛس آشکارے ⊖

تہٕنٛد زنہٕ اہلِ مدائینن گو درہم و برہم قصرِ کسراس ییٚلہٕ ہیو جدارے[۱] ⊖

تہٕنٛدے شفاعتہٕ صفائی لبہٕ از جراماتٕ[۲] بدن مبارک ایوبؑ بیمارے ⊖

چھیٚے امید اَسہٕ عاصِیَن تہٕ سر رسی کرِ روزِ جزا آسو تے نار س سزاوارنے ⊖

گرِہ گرِ کریم کم امور تنقی سے[۳] مشکل کُشا کرٕن فیصل تیتھ لاجواب لادعوا

وُچھی تہٕ احکام ملک تہٕ آسی کران اِستعجاب ⊙

محبوب بے حد و احصا چھ تہٕنٛدی معجزات بو ہیکہٕ کرٕی نقہٕ کیا بیانو ⊖

اُنی تو بر زبانٕ[۴] ساری دوستدار بوزی تو شاہ سٕنٛد شانو ⊖

کران حدیقس منٛز بیٹھ منٛج نقل تہٕنٛد حکماہ بوزِ نا وو عجیب فیصلا ⊕

علی

دوہ ہہ اکہٕ منٛز مسجدِ کوفس بہِتھ اوس شیرِ خدا[۱]

اوس قرآنِ ناطق بیادِ حق تر زبانے

کران مضامینٕ روح افزا صحابن بیانے ⊖

تانی مسجدِ برِ ژاو بلند قد اوارا

کرٕی نقہٕ حمایل شمشیر جوراہ چشمنہٕ سائے

اَسِس غو لام تہٕ خدام ستی ستی یکانے ⊖

کرن لوکھ تس کن از ہر طرف نگاہ کیا سنا کرِ یہ گفتارے ⊖

تانی بزبانِ فصیح کرِ خلقن خطاب لوکن کو شہ چھ نائبِ رسولِ مختارے[۲] ⊖

۱؎ دیوار ۲؎ جراثیم۔ کیٚمبہٕ ۳؎ حل۔ صاف ۴؎ درمان (امہ کوٚل)

کوٚشہٕ چھُسہٕ زوجِ بتولؓ خدایہٕ سُنٛد مقبول مفرّج ہموٗم قاتل الکفارے ○
غالب کل غالب فرزند ابیطالبؓ معدنِ سخا دیہٕ سُنٛد راز دارے ○
بوٗزی تھہٕ یہٕ کلام نس کُنؔ اعلام کرِ نوٗسے حیدرِ کرّارےؓ ○
یا اسعد بن فضل کر طلب کیاہ چھُے مطلب رازِ دِل ہیٛنٛ کر اظہارے ○
کرِ عرض چھِم بوٗزمُت چھُکھ ژٕے خوٗدایہٕ سُنٛد امین بر روئے زمین قضا وقدرُک چھُی اختیارے ○
تحقیق یہِ نقشِ دُنیا خالق اکبر تہندے باعثہٕ کرِ بنیارے ○
چاٗنس وصی پیغمبر آسنس ہیٛژھ کران تصدیق دُشمن تھاوی تھہٕ حسد یکنارے ○
چھُ بنی عقیم شیٛنتھ ساس گرِ قبیلاہ تمہٕ نے آمُت پیش مشکلاہ
کرِ نہٕ استغاثہٕ تہندِس خدمتس سوزِ ہس بو ○
زِمہٕ نے دوٚ ہمُت بقتل جوانا ہ تسٛند جِنازٕ اوٚنمُت چھُم ہمراہ
کرن حاضر آسہِ مے حکمِ جنابو ○
یا شاہ کرِ بوٗنے زِن زِندِ یہ جوان دِیہٕ قاتلِس نشانو ○
سپنو منتقل شرکہٕ نشہِ کُلّی مس کرِو اقرار یکبار انو ایمانو ○
بوٗزِ تھہٕ یہٕ مطلب حیدر کرارؓ میثمس رضؓ کرِ فرمانو ○
سپنؔ اُمی سِنٛدی ہے دوٚ تنٛس سوار منادی پھِرِو بہر خانو ○
دپ خلقن وُچھن خدائے کوٗ تاہ بخشمُت مے دستگاہ ہیٛرِن پگاہ مشر میدانو ○
سپنؔ ژٕ تہِ حاضر نتھ جایہٕ فریادِ اسعدس ہنٛزٕ ہیٛتھ یہ مورد جوانو ○
اد تھاوِ جنابؓ سُنٛد عمامہٕ مُبارک بر سرڈُلی بن ہُنٛد پادشاہ کرِ کھ در بر تہنٛزِ ے قبا ○

علے

۱ غم کاسن ودل ۲ حکم
اِشارہ

ادِ سپُن حکمہِ امامہٖ سِنْدِ خاص و عام جمع کرِ شاہ اسعدس سوالا
چھُہٕ کیتھی ہِن دو ہُنْ ہُند گومُت مارِ بہِ بے گوناہ جوانے
گاٗس اکناٗجی دوہ میعاد چھُہ عرض کرانے ⊙

یاشاہ شبہٕ اکِ شوٗنگی کھٕہ اوس تنہا نِندرِ منز کوٗرہس سر جُدا
چِھس پانژاہ زُنی مدعی اسِنْدِ خوٗنُک بہا طلب کرانے
اما مدعا علیہ سُند پے چھُنہٕ یوانے ⊙

ادِ اَیہٕ بجا حمد و ثنا مسہٕ اسلامُک پناہ پیرِ درُوٗد و صلوات بار بارے[1] ⊙
کوٗرہس ندا یا مدرک بن یحیٰی قُم بِاِذنِ اللّٰہ لبیک لبیک کران
ووٗتھ یکبارے ⊙

کرِ بیان ہیہٕ نُسِ قاتلہٕ سُند نام دپیٚس امامِ ہمامؑ کھنْدِ انْھٕ چھُکھ گومُت
مارے ⊙

کرِ عرض یا شفیع امم مارہم ہِنُن عم کوٗر نم قتل عمدن لگے نثارے[2] ⊙
یہٕ معجزہ وُچھِتھ شورِ صلوات ووت بر سماوات سِپنی سیٹھاہ خوشحال
دوستدارے ⊙

یہٕ معجز پھِران چھم لگان حسرتھاہ ہاونا اُشہِ کنہِ رتھاہ
ہوٗ چھم زِ یوٗ گوم جگرس کبابو ⊙

تمہِ ساتہٕ کو نہٕ ووت کربلاسے مشکل کُشا بیلہِ اوسُس مورمُت ہِنُن نورِ عین
شاہ حسینؑ بھرِ تل ہیتھ اصغر شاہؑ
نژووُمت بے کفن سِندرن بے حجابو ⊙

---

[1] سید حسن شہہ ہِن چھِنے اَمہِ ہیتہٕ یہٕ گتھ نہٕ نقل کرِتھ شرہ
ادِ تس مردس کُن کرٗ نظر ساٗنی مولانؑ یا رے مبارک ستھ ہس سردارسے ⊙

[2] پینتھ

ٹُلِہ ہیٚس سیٹھکِہ بیچھِہ کرِہنیس وَفن وَلِہ ہیٚس کفن پانو ⊙

بیکسَس مظلوٗمس لاگہِ ہیٚس تعزیدار بدنَس کڈِ ہیٚیس کانو ⊙

ہینکہِ ہے کیتھِہ وُچھی کتھہِ بیمارس زنجیرٕ خار وار آسِس دوہ کھہِ لدِس لایانو ⊙

تَس دِلاسہٕ کنہِ ظاٗلم واٗلی کتھہِ دستار کرِ ہنہِ ذولانو ⊙

کڈِ ہنہٕ بیب زینبس زٔٹی کتھہِ بے نقاب گُنڈی کتھہِ گلُن رلیمانو ⊙

افسوٗس بیب سکینس شمرٕ بے حجاب لایہٕ ہا تا ٹزی یانو ⊙

دوہ ہنہِ خیمن نار ظاٗلِم روسیاہ کرِ ہنہٕ کیتھہِ تیتھہِ حُرا تھاہ ⊙

علے

ادٕے وُچھِہ ہے پننِ جگر پار علمدار پیتوٗ مُت لبِ دریا

تَس امام حسینؑ نِس وفادارس کرٕی متیٔ خُدا دو نوٗے تنانے

تاپہٕ تیزٕ سیٹھکِہ بیچھِہ ژھر کھڈِ دِوان اوس ذیشانے ⊙

نمہِ ساتہٕ سے گوٗ بَرِ مول شاہ وِد ہیٚس نوٗے بنا

چھی امام حسینؑ شیرِ خار ناچار آلس پیٚرارسنے

چھِہ وو تمُت سکینس تریشہِ دادِ برلب جانے ⊙

مرِن چون چھا داب گژھنہٕ یا انتہٕ آب چاو تک تریش یا بے ہندی جگر پارے ⊙

چھے اڈِ کج کران اضطراب کیتھِہ پاٹھ اوسے تاب بابہٕ زٕرِہ چھیٚے دوان زار زارے ⊙

ژٕ دو چھکھ غمخار دوہ کتھہ باسن تیار کرتہٕ بابنِن ہندکیتہٕ چارے ⊙

چھیم گامژ کورِ بے ستھہ وَنہٕ واٗژ رفاقت کرتکھ رؤد کھینہٕ زِندِ کا شہ نہٕ تاوِن دارسے ⊙

رٛود جاینہٕ وفادارٕ ی ہُنٛد نام گرٕ ھتک ستیتی شام بوے چھُپھکنا عقدارے ⊖
چھم گاٰمژ بیب زینبنۍ بیکس تہٕ بے پناہ چھُس کڈٕن شامُک گرٕ دٕ وٕ ٹھُ منٛز لا
ہیتھ امام حسینٕن شُرہن خامن منٛز عامن کڈٕ ٕنس بے نقابو ⊙
بیکسہ بیٚلہٕ کھارنس روز دیوان آسہ یتھ تٔرونٛہ وُچھانو ⊖
آسہ بیکس اُچھو خون ہاران بیمارٕ سُنٛد حال وُچھانو ⊖
آسیس رٛودمُت اتھہٕ وول کُنےٚ عابدہن شاہ تس تہٕ آسنس زولانو ⊖
پیٚیس شین رتین کڈٕن شامُک قاٰد خان ہیتھہٕ باٰے سِنٛدی الالخوانو ⊖
مرہ لس اڈٕ کچ منٛز یاندی وان بابہٕ بابہٕ کرانو ⊖
چھُس تہٕ خدالیس باز زِ ہنٛد کاشہٕ وُسیلا آسمانہٕ پیٚمژ گاٰمژ دربلا ⊕

علیٰ

تَس نوٗرِ زہرا س پیش آو کیا کربلا صحرا
اُسیس یکطرف باٰے تہٕ گبرٕ تا لِس ڈولانے
بیبہٕ کینہ خیمن نار گنٛڈان لوٗٹانے ⊖
اُس ظالمن التماس کران شفیع انان رسول خدا
اُسیس تہٕ تم بے عار نٔو نخار کھٔتن کن تھاوانے
بیٚلہٕ برقعہٕ نیوہَس ظالمو یتھہٕ میٚتر لڈی تھہٕ اَس وولانے ⊖
اُسیس ماٰری ہتی ساٰری مددگار رٛودمُت تہٕ زِ ہنٛد کاشہٕ غمخارے ⊖
ادٕ اُس نجف کُن دِوان فرٛی یاد سِنبر تہٕ قبرِ منٛز بابہٕ نامدارے ⊖
ہصا بہٕ ژٔے اوشکھ رحم کران غریب کورہن ازٕ گیتھ مُٹھی بینی جگر پارے ⊖
بالوینہٕ رسولِ خدالیس ہُنٛدی بابس گاٰشہٕ ووٚن نا بہٕ سون گیہٕ کارے ⊖

نتہٕ گوناسون حال سانہِ دیۄدکین تَس کیتھ پأٹھۍ آو قرارے

ییتہٕ گرٲ فی سبیل اللہ کرنہٕ ژھیتہٕ غمن ہُند نارے

کرتہٕ چارا نو من معصوٗمن بوٗ کیا کرَکھ پانہٕ چھُس گرفتارے

موٕ کلاۆی نون نشہِ ظالمَن یہِ عابدین شاہؑ بیمارے

آخر کڈکھ شام کُن برملا تِمے حالہِ واتۍ منز قتلگاہ

وُچھن امام حُسینؑ نوٗرِ تن تابہٕ تٕرسِینکہِ بیٹھ روٗدُس نہٕ تابوٗ

وۆدنَس ژٕ کٔمۍ مور ہم لگہِ یوٗ نشارِ غمخارِ بأے جانو

جانہِ چھُشرِ دارِ ہُند آکھنا عار تٕرلِشہٕ ہنہٕ بأے جانو

ازکوٗرہے سینکہِ ہُند کفن کانہ ہُند مزار کفن رسہِ نہٕ بأے جانو

کمہِ مرنہٕ تٕرلیش چوٗ وہم اوسے نہٕ آبدار بےکس بأے جانو

تس پھیکٕ ژٕڈۍ ہے کوٗرہس مشکہِ یارِ یار بےکس بأے جانو

کیٛنہٕ شاہ اکبرنۍ تٕرلیش چوٗ وہم اوسے جگر یار گوٗبرِ مالہِ بأے جانو

تس زرِ زرِ کوٗرہے اوسے توٗبُدک کہار وآج ژٕہان موٗدے بأے جانو

کیا کرِ اسہِ چون یتیم ناچار مظلوٗمہٕ بأے جانو

اُمِس دوٕکھ زر سوٗ سمنت بیٛیہ زنجٕر خار دار دوٕکھ لد بأے جانو

ییتہٕ مرہٕ کم ما چھُم سیٹھا بیمار گرٕ ژھہٕ بیکس بأے جانو

دوٕ نۍ چائۍ شُری ہیتھ پھرِ وۍ کوچہٕ بازار شرمدار بأے جانو

کیتھ پأٹھۍ چانۍ مہرٕنینہ کوٗر ہیتھ گٔیہ یٔزی دُن دربار کوٗرِ مالہِ بأے جانو

ننتہٕ گمیہ موٕکھ یٔزیدس ستیٖ گرٕ گفتار تمہِ ساتہٕ ییٛنرٕم بأے جانو

دپہِ ما لو ہے بابہٕ واتہٕ ہا حیدر کرارؓ بوٗ کیاہ دلیس بأے جانو

سۍ زِنہٕ چھا دپہِ بینہٕ حضرت زہراؓ سو ستیٖ بکہِ ہیٛم کرِ ہیٛم حما یتھاہ

علے

لہ کیتھ پأٹھۍ دامہٕ کوٗل۔

خلقو ٹیمی دُنیا ن بیمار کربلاس کوٚر کیوٚشہ دغا
پیاٚس دوکھن بیٹھ دوکھ کربلا میدانے
تشُد حال زانہِ پانے غیب دانے ۞

چھُ لیوٚکھُمت بیٚلہِ منٛز کربلا آعنٕہ سون روٗدتن تنہا
اوٚنس مظلوٗم بیکس دٕچھنہ تہٕ کھووری وُچھانے
سیٚنُمت مرنٕس بیٹھ تیارٕ سہٕ پادشاہ پانے ۞
اوس بابہ شُندا احوال بیمار خیمہٕ منٛز وُچھانے
تلہِ سیتی شمشیرا میدانٕ ٔگنٕ ٔگسیٚن روانے ۞
اوسُس نہٕ طاقت بکہٕ نس تمے حالہِ بیکس سیٚن مرنٕس بیٹھ تیارے ۞
اوس ضافہٕ سیتی ڈسی ڈسی ہوان جایہِ جایہ اما بابہٕ سٕنٛزِ مایہِ روٗدُسنہ

کینٛژھا اختیارے ۞
گراسہ شمشیرِ ہٕنٛدِ سس قبضس بیٹھ تھاوان دوٚ تھان۔ ہوان بکان اوس

ناچارے ۞
بیٚلہِ وُچھِ امِ کلثوٗمہ سٕہ بیداد یدٕ کڈ ڈٕری یاد کوٚت گژھِ ہمہِ یوٚ ترو لگے نثارے ۞
ژ تے چھُے نہٕ بکہٕ پٕچ صوٗرت جگرٕ وندٕے رکھ ژ دوبا چھُہم بیمارے ۞
ژ یوٚری پھیر تم اور متہٕ ینٛز تم لگے بلایہِ بآے سٕندِ یادگارے ۞
ژ چھکھنا بابہٕ سٕنٛز بیکسی وُچھان لوٚ تہٕ فِدا کرس جان روٗدُس نہٕ زِندِ

کاشہٕ غمخوارے ۞
بیٚلہِ بوزِ بیمارٕ شُند کلام سیّد شہدا قتلگاہ منٛزٕ لایہِ ہیٚندِ یدِ کُن صدا
زِنتَن خیمس منٛز بیمار اُمس چھُمنہٕ تابو ۞
یِ زن مرِ گژھِ دُنیاس ڈاس روز ہٕنہ زمین و آسمانو ۞
سِٹے پتہٕ خلقن چھُ یوٚ ہے حجتِ خدا نِتن پھیری کتھہ یہِ زوٗدانو ۞

اِدٕ حکمہٕ بابہٕ صآئبنہٕ پھیرتھ ناچار آو امامِ زمانوٕ ؏

تانٕ ھَلْ مِنْ نَاصِرٍ لوٗگ دِنہٕ صدا آغہٕ سون تشنہٕ دہانو ؏

یوٗزِ نِتھ ہِتم صدا ملکہٕ برآسمان اُسی واحسینؑ کرانو ؏

جبرائیلؑ اسرافیلؑ اُشہٕ دریا اُسی اُچھو ہارانو ؏

جنتس منز دپد فاطمہؑ شاہمردانؑ اُسی زار زار ودانو ؏

زہر لد شاہ حسنؑ قبرِ منز لرِ پھیران بابہ بابہ کرانو ؏

گومت غمناک تہٕ پریشان اوس رسولؐ خداؐ ودان ہیتھ ساری انبیاءؑ ؏

دُعا چھیر

خلقو چھُہ جائے پناہ دوستدارن بے شک یہ ماتم سرا
مُنگِو تو دُعا دستار وٲلِتھ اتھہٕ تالِتھ ودلنے
ییتھ جایہ دُعا کرِ مستجاب حق سُبحانے ؏

اُنی تون شفیع خالقس شاہ حسینؑ مظلوُم کربلا
یُس کیاہ سانے خاطر آو مارنہ تشنہ دہانے
مور ہس کو چھہ پیٹھ شاہ اصغرؑ آبہٕ آبہٕ کرانے ؏

رچھنہٕ از وسوسۂ شیطان بخشتہٕ ایمان نارِ جہنمہٕ کرتہٕ رستگارے ؏

بچیہٕ از ہول صراط میزان و حساب کرنہٕ آسان وقتِ احتضارے ؏

قبوٗل زیارت زائرن حج حاجین احتیاج محتاجن کاستہٕ یکبارے ؏

روٗزِ تن یہ خانہٕ آباد ہمیشہٕ دِلشاد تھاوِ تکھ یمہٕ مجلسہٕ ہِندی حضارے ؏

یژمیٛنہٕ گیران مالس نفع تہٕ جرن پیٛٹھ اکس کرتہٕ وسعتِ روزگارے ۞
کرنہٕ کاسبن برکت کارن قرضہٕ نِشہِ خلاص قرضدارے ۞
واتہٕ ناوتکھ مسافر پننین گرن شفایاب کرنکھ بیمارے ۞
کوٚشہٕ کاٚنسہِ محتاج منہٕ تھاوتن آباد شاہ حسینٔ تعزیہدارے ۞
رچھنکھ سادات مومنین از ہر بلا بپاسِ آلِ عباؑ زن و مردتہٕ شیخ و شابو ۞
یااللہ سینی تن امام زمانؑ ظہوٗر سانے زمانو ۞
علمائے دین سانی تھاونکھ سلامت بخشتہٕ عاقبت ایمانو ۞
از قحط و وبا محفوٗظ تھاونکھ دوستدار مرگِ فجأ نشہِ امانو ۞
بارانِ رحمت کرتہٕ عطا بیٚیہ غلہٕ ارزانو ۞
یتھیمہِ مرثی ہُند مصنّف ذاکرِ تہٕ پس خان اسہٕ تن آعنس سیتی درجنانو ۞
کرتم نصیب کربلا بیچ زیارت واتناوتم خراسانو ۞
سینی تن قبوٗل نذرِ صاحبِ دعوت مشکل کرتس آسانو ۞
کرٚی تن شفاعت دوستدار باپن حضرتِ زہراؑ دوستدارن جوان کا فتی ۞

*

اَنہ تتھ زمانس منزاوس یِتھین کارعزٗ جس بیٛٹھ۔

ماخذات:۔

۱۔ نسخہٕ خواجہ احمد علی (المعروف امہٕ کوٚل) مملوکہ ذاکر خواجہ غلام مصطفیٰ
کرالپورہ۔ زڈی بل ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۱

۲۔ نسخہٕ سیّد حسن شاہ (رضوی) مملوکہ سیّد محمد حسین رضوی شریف آباد

•

مضمونِ جہالت

عالماہ منٛے ہیٚو جاہل کرِتھ بیان چانٛی ثنا اَتہِ کمَن کمَن فصیح بیانن طاقتِ گفتارو

چھُہ گژھان زیرِ آبِ[1] علمِ بے کران افرارو

اما پننِہ فضل چون رہنما ژلیم ظُلمتِ جہل یکبارو

گژھہِ روشن ضمیر حامدن منزلہٕ اعتبارو

یا اللہ کیتا وسیع چانہِ رحمتکی الوابو

کرتم عطا توفیق ہاوتم راہ صوابو

یا اللہ چھے ژے قو درتھاہ منٛے ہِرِ ہوس تیٚر دلکِ[2] بخشک خطا گوم جہلِ مرکب ستی سیاہ[3] صفحہ بخنانو

اَما چھُس جوانی بیٹھ مغرور گژھان چھُم نہٕ نخوت[4] دور کوٗرنس جیرانے

کوٗرسہٕ نفسِ سرکش مجبور تھاوتم نہٕ عقل وشعور کرتم ایحسانے

یا اللہ چھِی شفیع پنجتنؑ دِلِ میثون روشن کرِتن نورِ معرفتہٕ یا اللہ

علی

آسہِ ہے ضلالتہِ جہالتہِ برتھ یہِ دُنیا بیہٕ ہے نے فاروقِ حق[5] د باطل رسول مختارو[6]

تہندے ظہورٕ سیتین جہان روشن نہٕ نوٗر بارو

ژٕج گرٕ جہالتچ یکدفع بیٹھِ آدسہٕ نورِ ہدیٰ مطلع انوارو

---

[1] گلیتھ گژھن [2] سیاہ دل [3] کنہِ چیزکِس حقیقتس برعکس پتہ تھاوُن [4] آکھ غرور [5] فرق کرن وول۔

نوٹ:- یہ مرثی ہندی پرزکی حقوق آسی خواجہ احمد علی المعروف امیہ کلس حاصل۔

شہ خلاصہٕ نبی بن ہُند افتخارو ۞

تَس جنابہٕ سِندی تعریف کرُی کتھٕ ہیکا نو ۞

تہند ے مُجھہِ قبلۂ عالم سپُن کعبو ۞

اِنّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیْم تَس خداکرِ خطابو ۞

محبو ووٕنی چھُم حبِ شاہؑ دِوان جو شاہ کرٕ رقم مدحِ مُشکل کُشا

ژلیم زنگِ جہالت بیم صیقل آیئنۂ ایمانو ۞

سپُن تہند ے شانہٕ نزول آیۂ اِنَّما نبی بَن تہٕ بو رہتا علی عمرانےؑ ۞

تہند ے ناوِ طوفانہٕ نوحسؑ نجات سپُن خضرسؑ آبِ حیات ظُلماتہٕ اِمکانے ۞

سپُن یوسفؑ خلاص تیلی از چاہ ہیوتُن بیٹِلِ نام شاہ بیٹیہٕ ووت کنعانے ۞

یا شاہؑ بہٕ تہِ چھُس امیدوار کرتم برخوردار چھُم روٗژمُت چوَن دامانے ۞

ووٕنی سپنوِ سرور اوسنم مٔتے سرور صاحبِ کتاب چھُ لِکھان معجزاہ ۞

علی

اوس شہرِ کوفس مشز شقیا ابو جہل آسا جاہلا شہ دشمن حیدرِ کرارؑ

اُمس تس عقد زنانام شاہ اِسنز سوٕ دوستدارو ۞

آو گرِ تُشند دوٕ ہیہ اکہٕ سائلا کرِ سوالاہ بٔرِ بیچھہِ شہ دیندارو

بوزِی توم دالی کرُی توم امداد شاہؑ سِندِ ناوِ چھُس لاچارو ۞

سوٕ زنانہٕ شاہؑ سُند ناو بوزِتھ گیہ بے تابو ۞

اوسُس گوشواراہ کنن تَل از دُرِ نابو ۞

روٗد شُتہٕ تاب سوٕ ے ہیتھ سائلس گیہ بے تابو ۞

دوٗ ہیس کرٕ تہٕ قبول جان میون تہٕ فدا یا یۂ آنجنابو ۞

کوٗرُن مرخص[1] سایِل بامدعاگو روانہٕ شاہ شُند ہوا خواہ دوٗت بازرس منٛز سُہ بے نوشہٕ[2] توٗشانوٗ ⊙

اوس بازرس منٛز اکھ زرگراہ منٛگہِ تس تمیُک[3] بہا دِیِس کینہٕ دوٗرنِشانے ⊙

اوس تس زنانہٕ ہشند خاندار تس نزدیک دکاندار دوٗرس کرٕ پارٕ زانے ⊙

پتہٕ ژھہِ سایِلس وارٕ وارٕ کتہٕ اوٚ نتھ یہ گوشوارہٕ کرتم بیانے ⊙

وٕنِس قصہِ سراپا سراسیمہٕ[4] برہنہٕ[5] پاگرٕ گو لارانے ⊙

پتہٕ ژھہِ آشنہِ بقہرسُہ[6] خدایہٕ شُند مقہورٕ کتہٕ کھوٗوتھ سُہ کینہٕ دوٗر حاضر کرٕ کانے ⊙

دوٚہینِس اوسُم ہیٚنُن مالا دِیتُم راہِ مولاٗ تس ودا میوٗن جانے ⊙

بوٗزی تھ شاہ شُند ناو دوٚ ہینِس ہیٚے ہاو کمہِ اکھہٕ سایِلس کوٗرتھس عطا ⊙

علے

دِیتمس ژٕچھنہٕ اکھہٕ دوٚہینس کرٕ ی تھہٕ زِلا یہ بوٗزی تھہٕ جاہِل[7] بے عارو

ژٕٹہٕ سے ژٕچھن گٕل تس مُحب زنانہٕ واہ خونخارو ⊙

ژٕٹی تھہٕ گٕل کٕڈٕن گرٕ برملا دوٚ ہینس گرتھ کری دردس دوا تھاوی گوشس وارو

دیتُنتھ یِشُند ناو گوشوارو ⊙

دزایہٕ سوٗنا چار چشمو ہاران اشہِ سیلابو ⊙

دِوان قُری یاد جایہ جایہٕ آس بوٗزم داد ولایت مابو ⊙

ژھنڈِتھہٕ صحرا امس نظر دورے مکاناہ خرابو ⊙[8]

گرٕ ژھی تھہٕ نتھ گرس اندر ژٕچھن ہیہر مرداہ نوٗرانی زن آفتابو ⊙

دزاو ہنبرٕ ژٕچھن لوٗسی تھہٕ ہیمرٕ زناناہ زن ماہتابو ⊙

---

[1] رخصت [2] بے سامانہٕ [3] قیمتھ [4] پریشان [5] ننہٕ [6] دور [7] خشمہٕ سان۔
[8] یِس ہیٚٹھ تہٕ سید ۔ امہٕ کٕلی چھ امہِ پیٹھ یہ گنتھ تہِ ییٚتھ "واتٕتھ جایہٕ ہاران خونابو ⊙

تَسنٛز صوٗرت وُچھِتھ گو ہیوٗلا وُچھَنس بنیوٗ مُت حالاہ ژٕوٗٹمُت دُچھُن گُل گاشہٕ نسیم جانو ۞

آیہِ بحال کوٗر نسہٕ دِلاسا یہٕ بَرٕ وسواساہ ژٕ چھکھ سأنی مہمانے ۞

اُس تتھ جایہِ مُدتھاہ کران عباد تھاہ شبانہٕ روزانے ۞

تۄتےٚ ووت تاجرٕ ذیشاناہ سِتنی ہیتھ کاروانا بَڈٕ عشمتہٕ سانے ۞

گو رات کیٛتُت ہِنٛدرٕ منٛزٕ بیدار دورے آس نظرِ نار تۄری کُن گو لارانے ۞

ووت تۄتےٚ بیتِہ اوس سُہ بختاوار تَسنٛد گرٕ نوٗر بار آفتاب زن گہانے ۞

وُچھِن تتہِ زناناہ زَن حوٗراہ گویا مجسّم نوٗراہ بندگی کرانے ۞

وُچھتہٕ سُہ بُرجہِ زہرہٕ عصمت دفعتن ہیوٗتُن یتھ سیٖن منٛزٕ لس روانے ۞

وُچھتہٕ تَسنٛد حسن و جمال گو مُت بے حال صُبحَس تام آیس نہٕ ذولاہ ۞

عِلّے

اَدٕ گیہٕ رات آدگاشاہ گرِن تیار لعلَن ہِنٛدی طبق تارو
گو گرٕ تَس پیٖرِ مردٕ سُنٛد کرٕ تھ اِنتظارو ۞

وأتی تھٕ یرٕ س تُل دِیَن صدا دژاو پیٖرِ مرد بے اختیارو۔
کرٕ ی تھٕ سلام بہٕ ادب مطلب پنُن کرٕ ہس اظہارو ۞

دوٚپنس صبر کرٕ ژٕ تۄتام یۄتام بوٕ اَنے جوابو ۞

اَدٕ گو تَس کورِ نِشہِ ماجرا وننس درجابو ۞

آمُت چانہِ خاستگاری بہٕ تاجراعالی جنابو ۞

دوٚپنس وۄنی چھِی ژٕ بے اختیار ژٕ ے چھکھ میوٗن بابو ۞

یہٕ بوٗزِ تھٕ پیٖرِ مردَس اوٚنس فرحتھاہ دژاو تاجرَس نِشہِ وۄنہِ تَس خفیقتھاہ
منہٕ کرٕ ژٕ یر شیٖر بیتِہ دامانو ۞

اَدِ سَہ تاجِر مَنگنَاوِ کَتھہٕ معمار قصراہ کرِ تیار گچھکار عالی شانے ⊙

زُفافکہٕ شبہٕ سو خوش خصال وُچھنہٕ پنُن حال سیٹھاہ اُس پشانے ⊙

ژَرِ مَتہ گَلہِ مو کھہ اَس شرمسار گاشر یُتہٕ بے قرار ناچار اُس مشد چھانے ⊙

اَدِ سپنہِ مشغولِ عبادَتھ پٮ۪یس نہ شدرتامَتھ خوابا چھہٕ ڈیشانے ⊙

وُچھن خوابس مَنز آغہٕ پنُن علی مرتضیٰؑ بیئِہ فاطمہٕ زہراؑ سیتھہٕ حسنینؑ زُودلنے ⊙

اَدَ دِیہٕ فاطمہٕ زہراؑ مُشکِل کُشاؑ یہ سانہِ موکھہٕ پیش آس مُشکِل کرِوس آسانے ⊙

اَدِ کرِ شاہؑ دراز دست اعجاز کُشا، اَتہٕ تَمتھ گَلِس یداللہ ڈستی تمے آنے ⊙

ژَڈِ یتس ہَرِس ستی یکدم لاگِس یدِ بیضا پُورُن شُکرِ یزدانے ⊙

یہ معجزٕ وَنان جگرٕ مٮ۪ے ژھنان کوہٕ ووت کربلا سُہ معجزٕ نُما ⊕

عَلَم

اَدے وُچھہے سے شاہؑ تہٕ حضرتِ زہراؑ پیوُمُت فرزندِ خاص حضرتِ عباسؑ پنُن جگرٕ پارو

تَس آبچہٕ ہاژرِ گَلہٕ ژَڈِ ہتی کوٗرمُت پارٕ پارو ⊝

زرِ ہینہِ زاشہٕ مرِہن کھہن زہرا وُچھہن بیٹلہٕ تا یہٕ نٮ۪رِ سٮ۪کِہ بیٹھہٕ ژھرٹھِ دِوان علمدارو

وُنہٕ پھِٹِمژ علم سِتس تَل ژٹِتھ آبدارو ⊝

سہٕ بیٹلہِ نیرِوُ نژو دو یِتھر لُوس نوٗمے فری یاد دِوالو ⊝

دِیُتن صدا اَسِتسے یہ فِدا میانہِ باے جانو ⊝

یہ بوزِی یتھہٕ شاہ حسینؑ گٮ۪یہٕ تھرٕ کمانو ⊝

ہے ہے آہ ان ۲ انکسر ظہریؑ فریادِ تمے آنو ⊝

دوت نوٗتے ییٹنہٕ اوس پیوُمُت شاہؑ شُند زُو دالو ⊝

ل یانے دوہ نی پھٹِم کمر۔

وُچھن فراتَس بیٹھ ژھرٕ کھٕ دِوان بوے پہلوانو ⊝

اَکھ کِنہٕ علم تہٕ بییہٕ کِنہٕ مشک ڈولانو ⊝

تَس ذی شانَس ژٕ ڈیٖشتی دوہ نوے شانو ⊝

ادِ دیہٕ امامؑ بڈٕ ودنکی صدا بابو ژٕ کمؔ سورِہم لگیو فدا چھا بیتھ وقتہ بیکس بآیس یُداَ یے کرانو ⊙
ژہٕ دوباُ اوسُہم غمخار سو کھک تہٕ مُہنمک یار عباسؑ پہلوانے ⊝
چانہٕ مرنہٕ پُھٹہم قمر سو ژم زورِ کمرِ عباسؑ پہلوانے ⊝

وُنہٕ چھم مہر بینی ونگہٕ بیٹھ پڑاران مرُن چون گژھ ھیا جان عباسؑ پہلوانے ⊝

کرون مہرا ژٕ قاسمؑ جان ژٕ شبیر بییہٕ والیُک سامان عباسؑ پہلوانے ⊝

بہٕ تنہار دُس ناچار سار دِوے رڈٕ وم مزار عباسؑ پہلوانے ⊝

بو تہٕ چھُسہٕ مرنَس تَیار بینِن چھُم نہٕ کانہہ غمخار عباسؑ پہلوانے ⊝

تمِن بنِنم شام تماشہٕ وچھان عام عباسؑ پہلوانے ⊝

کھارنم مہر بینہٕ روز دِلوان دو ڈِ بیٹھ ہیتھ سرخان عباسؑ پہلوانے ⊝

یہٕ چھُم وردَنس کرِ تھہٕ چاک چھُسہٕ بُتھہ موُلمُت ساس عباسؑ پہلوانے ⊝

مشکہِ چانہٕ رُدنہٕ آب چھم اڈِ کُچ کران اِضطراب عباسؑ پہلوانے ⊝

سینِنی ہیے آباہ امکاناہ دِموا صغرسؑ سران عباسؑ پہلوانے ⊝

گرا سیوٗد دوہ تھنہٕ باغ خیمس کُن گژھ ھیتہٕ با اڈِ کچہ کرُم تسلا ⊕

علے

خلقو ییتھ دُنیاس بیب زینبؑ آو بیش کیاہ کیاہ دُچھن بینو چھو مران بُڈی بابہٕ نامدارو
تَس بیتہٕ دید تہٕ بابہٕ شاہ حسنؑ ہیُو بوے غمخارو ⊜

نو تہٕ اَیس شاہ حسینیؑ سیٹھاہ ستھاہ سُہ بییلہٕ شہید گوٗ ہس کربلا خونخوارو
کرٕ مرگن بے پر سوٗ رس یآیے تھر گوس گیٹھ کارو ⊜

ہے زانیاں

یکوٹہٕ ارداہ بأے وچھِ مارانو ۞
لأگی کھٕتہِ مأشنر شاہ قأسم ڈیوٕ کھٕن مرانو ۞
وُچھِ کوٗر بأے ٲشنر ییٚنہِ والِہ پھیرِ کھٕیوانو ۞
دارِ پھٹہٕ وِنہِ مور ہس اکبرٕ جوانو ۞
ییٚس بکیسِ دو کھ تہٕ دأدی کأتیاہ اما یُزٕ پھیری کھٕ گوس ستأمک روزِ سیاہ
بیٚلہِ کھأرکھ مہرییٚنی ہیتھ روز دیوانو ۞
زانہِ تسُنْد حال پروردگار وأتہ بیٚلہِ یُزی دُن دربار ہیتھ بیمار سیم جانے ۞
أسِس اکہ کینہ بأے ٲشنر زوٕ دالی پانس کرٕی ہِتی زولان یکی کھٕتہ نہ ہکانے ۞
أسِس بُتھِس میٚثر لدی کھٕتہٕ واہ خدایہ بُرقعہ رُٹ حجابچہِ آبہ شرمہِ ستی مرانے ۞
سبٕن تمہِ ساتہٕ قیامتٕ ہنُد یُہراہ بیٚلہِ کھأرکھِ یُزی دینہٕ ہیرِ نوُرِ زہراٗ گوٗرٹ گو جہانے ۞
أس ؤسی ؤسی ہیوان بے سایہٕ آسس یوٗان گژابہ بایہِ کرانے ۞
أسِس بیمارٕ ہِنْدی اٗہ سِرٕ دُچھتھ گژھان زرہ زرہ زار زار روانے ۞
اُد أسس ظالمن کران التماس کرٕی توس جدٕ سُند پاس کڈی توس زولانے ۞
ظألمو مے گوم بایین تہٕ گوٗبرن شوٗد ووہ نی اسہِ ییٚتے روٗد بأے سُند نشانے ۞
ظألمو منٕہ وکھٕہِ دنہِ کھٕأوی تون گرا بہنأوی تون کڈہے لوسہِ اکھ گراہ ⊕

علٰے

۱۔ نسخہٕ امہِ کوٗل مملوکہ خواجہ مصطفٰی ۱۳۱۰
۲۔ بیاض مملوکہ حاجی مختار بٹ ۱۳۴۱

طِفلی

یا اللہ بخشتم گفتارِ آبدار طفلی بیانس بُزرگوارٕ نحو دایے
اُتھ سینہٕ بالغ کلامن اِستنز بلاغت عیانے
کرن اللہ اللہ گژھن ہیولا شیخ وشابو (۱)
بیٚلہِ بیہِ سُہ صغیر در تقریرِ عیسیٰؑ آسایے
پرن دِ اِن یکادُ زبہ زبہ دپن عذب البیانے
کرنس رٕچھہ رٕچھنس در آغوشس اولو الالبابو (۲)
اما سۓ کوٚرپانس لاغرا، حرص وطمع نفسکِس زالس منز گرفتارو (۳)
اوٚ ے لبہِ پٕہ یہ میٚون طبع زاد نشو ونما سۓ گوسفید موٚیہ روٚد شیر خارو (۴)
کرتم رحمیچ نظر کاستم زرٕ زرلا بیزالے گژھہِ ہیم عقدٕ وا سپنی تن گو بابہ لالن
بتدریج حمدس منز دِ یہ قدم رُسٹھ انگشت قلم آسہس کلام زِن در عدّلو (۵)
بزرگ تس کتھن اتھہِ دارن بوٚز یتھ اشعارن تہندین ژرلہِ کلال آرشندنو (۶)
تہٕ ونا چاٗنی ثنا بے ا.بجد خوان آسہم نے چون تر بیتھاہ (۷)

علے

وونی سپنم توفیق توام نعت تہندے رقم کرہ بیژرھی نفحہٕ پیرِ خردس رایے
کڈٕ از مشیمہٕ عدمہٕ طفیلہٕ لیٚنڈِ در آنے
آباء و امہاتؑ موالی رب الاربابو (۸)

نوٹ :- یہ مرثی چھےٚ مرحوم ڈاکٹر احمد علی المعروف امہٕ گلس وٕنہٕ آمٕتر۔
لہ سستی تہٕ بجرہ داٗنی ۳۲ تامی ماجہٕ

گٔژ ساری بدعت کٔژ گے کاہَن نیٚلی بیلہِ حضرتؑ زایے
اَسی تہٕ اڑیو گے قرآن چھلنَ کِتیاہ کتب خانے
دژا یہِ زبانِ عقیقہ گواہی نبوت آنجنابوؐ (=)
بو مُسے ہاوٚدی تہٕ قبلہٕ گاہ سارینی نیٚرِ ہیٚچھ ناوَن یس یہ اوس درکارو (-)
نہٕہِنزِرے قابلہٕ تعلیمہِ ابنِ مریمؑ سیٚن گویا درگہوارو (-)
کاٗس ٹمی لکنت کلیم اللہ ہس آیس زیو کرِ باحق گفتارو (-)
اوسُس لو کچارگ رفیق شبیر ذوالجلالے یاوٕے بارٕنی زینہٕ بیچھ معصوم ناار تحالے (۰)
شاہی کرٕ ری لو کٹے بے شمار اعجاز آشکارُونی زِر کیاہ کیتہ تِمَن حدو عدنو (÷)
تہِ زانن اطفال نام کرِ سے ضرغام عہدِ مہدِ اژدرس دُپار بدنو (÷)
سہٕ باب علم رکن دین گرناف زمین مشرق نہٕہندی میلا دنو (÷)
شاہ سُند انعامِ عام اوس ابوالایتام یتیمن رچھان زن فرزندنو (÷)
بو اباعن حد چھُنس دست و دامان کریم سٔے پرورش چھم یی ستھا (+)

علی

نہٕہنٛدے نورِ عین حضرت امام حسینؑ دِیٚد فاطمہؑ جانہٕ رایے
سہٕ ٹوٹھ دَیہ سُند رسولِ خوداییسؑ عزیز ازجانے
بیٚلہِ بڑونہٕ کینہٕ گنبدِ ہیٚس آسے وَندِ ہیٚس یانہٕ جنابوؐ (=)
گوم نورِ چشم افزون چھُ لیکھان یہ مضمون علماہ روشن رایے
دوہ ہٕ اکہِ اعرابیاہ آو بخدمت رسولِ سبحانےؐ
کرِ آہو بچاہ نذر بجا اُنی نِھہٕ آدابو (=)

۱ وارنی ۔ ۲ پیر در پیر

کرٔتھ قبوٗل زِتھس فرزندس امام حسنسؑ آہو بخشِش جد بزرگوارو ⊖
تانی بَرزاو معصوٗم شاہ حسینؑ تہٕ نظرٕ پییٚس گوناکی حضرتسؐ نامدارو ⊖
یُڈی بابہٕ بخشوٗیُس تحفہٕ بأے صاحبس منٛے تہٕ تیٚتھے گژھم کرِس تکرارو ⊖
اوس دپان جناب زِاکوے چُھ آہو تہٕ کیاہ جواب دِیس ہِشے چھم زٕچشمہٕ پروردگارو ⊖
چھم ٹاٹھی اکھ اُکی سنٛد کھوتن واقف چھِہم دِلس یتھٕ امرس کرِتم کینٛہہ چارو ⊖
تانی ہرناہ ہیتھ بچاہ ہمراہ ووت فلحالے کرٔتھ سلام بے زبان کرِ یوہے مقالے ○
عرض کرِ یوہ اوسُس بچہٕ ہیتھ بارسولؐ بیبرس مشغوٗل دفعتن حکم کوٗرمہٕ واحدنو ⊖
منگان بے آہو بچہٕ غزال وُنی کین ینوتُک لعل میون حبیب حسینؑ صبرک معدنو ⊖
منٛے چھُ تسنٛد سیٹھاہ پاس خاطرِ بچہٕ ہیتھ حاضر سپن ییمے آیہٕ بتروشہٕ تہہنٛدِ وودنو ⊖
ہرنسے اشہٕ قطرٕ بررو خسار گژھن ملک تہٕ بے قرار چھس دژاہتی دُچھنہٕ تراوی یتھہٕ معبدنو ⊖
دوتُس وُلی بخدمت چھس شکر گُذارو تہٕ چھنہٕ اشکبار کرِ مژ چشمہٕ چانی دِلبندنو ⊖
یہ بوزی یتھہٕ جنابؐ گے خوشنوٗد محب درودٕ آسی پیران شاہ حسینؑ ہرنہٕ ژٕکی یتھہٕ سپن رضا ⊕

علی

خلقو کوژ کھ کیا تس دَیہ ہِنٛدِس مقبوٗلس سبطا رسوٗلس ہے ہے دُنی پاپس بلا یئے
بیٛلہِ اَسِس روبرو الال خانٛن نو جوانٛن سر ژٹانے
معصوٗمن اِڈ کلین کیتھہِ کلٕبن رٹہِ نس آبو ○
چھا دِوان کونٛہ صغیرَن اِذا اِدِ بوٗز مُت زا نٛہ خلقو چھُو کُنہٕ جا یے
چھُو وُچھنہٕ بچہٕ حیوانٛن ہِنٛد عار پوانے۔
اِدِ شاہ حسینٛن معصوٗمن ہِنٛدی اِر ہِر وچھتہٕ سِزم دِلن کیتھہ بیہہِ تابو ○
خلقو چھُو صاحب اولاد کرِی تون یاد سہ علی اصغرؑ شبیر خارو ○
یُس گو آیک ناو ہیتھ بابس کو چھہِ ہیتھ اَربوٗہن ہا وان اُمیہ سِمسارو ○
گو اما مس کرِی تھہِ نالہٕ موٗت نٛزلیشہِ پوٗ چھہِ ہوٗت حرملنٕہ کا نٛہ سیر یکبارو ○
گوٚ برمول امام زمان تس نٛبتھہِ ہِتھہِ وُچھان اوٚش ہاران اوس ناچارو ○
اوسُس دیان پوٚنزرو مٕٹے آسہِ گومُت سفید موہو اصغروؑ ژیٚے شو بیٛا مرٛن
امہِ لعہ کچارو ○
مٕٹے زِندٕ چھا اکبرؑ قداوار تو لوٗ دُک کہار سٔے واتنا وم مرگذارو ○
نیٚون تیمے حالہٕ خیمس منٛز اوس ژھٹان نالے وِدان کوٗرِ نٛہ اِڈ مور پو ترٕ
ماجہِ حوالے ○
دیٚپا موتٕ زلیش چاوِہن اصغر دوٕ نی جون آب کوثر ہیکس امام دَیہ بنیٕہ دیدنو ○
وُچھہس لجمٕژ اُچھن زوٗن ہٹی ہِتہِ وسان خوٗن رُد پنٛہ حال ڈیشتھ بیہِن
دوٕ کھہِ لدنو ○
کوٗرکھہ برپا محشر اصغرا اصغراؑ کران سارِ چاک دِتھ خاک لدنو ○
آسہٕ کینٛہ باکہِ دِوان کینٛہ سینٛہ ژٹان نالہِ تَس رٹان چھو کہ لدیدنو ○

بیب سکینہ[2] آیہ یان ماران خوٗن اُچھو ہاران لیل کران ترٛلیشہ ہتہ یاے مدنو ۞
ودیس نرِ نلی ہتھہ بیب شہربان لگیو قوربان رُچھتہ یی گبر کران چھادبدنو ۞
بو مرے بہراں ہمہ چانہِ باشہِ ہو میثانہِ اُچھ گاشہِ دیٖشت مہ نبیش یمُ چانی
کانہ زدنو ۞
دچھتم باازکر کس ہو ہو تہ کس آسہ منٛزلیس اُلراوان نوٗرِ دیدہ میثانہ لگیو فدا ۞

علی

دوٗنی بناگہ نم راتز بیبہٕ وتن رُچھتھ لوٗکم اتھن واہ دوٗد دیٖن گوم ضایے
گیہٕ کس میانی وُنن بی منٛز ونن آسے وتانے
نیے پوترٕ گٔیس گبرز بیچھ راوم وتھ مرگہ سیلابو ۞
کمی وۆنم کیٛنہ چھمنہ خبر ییٚہ نے پوتر تبر از تی بنیوم واہ خودایے
منٛے دو یوٚزھمک تہ کوتچھمک موٗرِ روٚ چھمک میثانہِ زوٗدانے
از دوٗدک حق ہوٗرتھم بیکسہِ ونہ بیبہٕ کوٗرتھم حوالو ۞
میثانہِ جگرو بو دید واتنکُ ہیہ ناواشہ نبتھ اوسُم نہ چھس شرمسارو ۞
اما خدمت کرنکھ چھمہ دعوا منٛے چھکھ روٚ چھمُت چھسے حقدارو ۞
ہے ہے رُچھتھ تہ بو ڈرِتھ بیوٗم واوا مُرِ ڈنی ہتھہ دژالیس امام دربارو ۞
کرٛتھم صاحبزادِ میثانہ یرٛ دُنی ناوا وٹے نہ کنہِ جایہ بوٚ رٹے غارو ۞
آم ڈہکس کھُر کس کرٕ گرٛاوا کھوتُم نہ دوٗد دِتھ ہمہ شرمسارو ۞
دُچھتھ یہ چون گنداخ[2] چھم گژھان سُراخ ییُس رٕنہٕ ستی چھی داغدارو ۞
مرن اوس بر حق ہو میثانہِ اُچھن ہِندِ لالے کوسمے نہ دوٗد تہ سوٗز لکھہ
ژاپٕہ ہاسے ۞

---

[1] کھوٗن ۔ [2] لالن ۔ ژاہجگایہ ۔

کٹھ زِیا مالِنہٕ رٕژھن ماجن مُبہ کیا مُٹھ بہٕ میانۍ مائے رُڈ زیا عزیب

دوہٕ ماجہِ ہُند ملالے ۞

بۄ نبا زانے وَکھ پوتر مایہ کو چھِ ہیتھ مورِ متے واتناوِ ہتھ مُدہنو ۞

وونۍ ہمسایہٕ پوٗژِ کیتھ سیٚمتھ مالیُن ہِیُن ہِمتھ ہاوکھ زِکیاہ بنیوم اولادنو ۞

تتہِ چھِ آسان زنار دار بیکس کرن نہٕ لارتم دِلاسہٕ دِوان خفہٕ زدنو ۞

بیبیہ ہینم رٕسیمتھ ہمسایہ بابہ ٹھر رُٹھتھ نینہِ مایہ نٕرِ تُلی تُلی کھٕ متے ستہٕ ودنو ۞

زانہٕ کَس بہٕ دود باوِتھ منزرِس ساوِتھ لائے کران بھیرے سرحدنو ۞

متے ہَبا عمرِ پوشہِ بھرُن ژٕتے تہٕ اکُرن مرُن تہٕہندے دوہ کھہ وونۍ

زانہٕ سیدنو ۞

گووُم اکہِ اکہِ بٕنبرِتھ اووم تہٕ بھیرِتھ رنگہِ رنگہٕ وِدموشہزادنو ۞

دٕوٗدی رستہِ اصغرؔ یوٗتانۍ واتہم برلب جان اڈِ کجہِ کیتھہٕ جانہِ

مشنم نہٕ زانہٕ ۞

✡

ماخذات :

۱۔ نسخۂ امہ کوٗل مملوکہ خواجہ غلام مصطفیٰ ۱۳۱۰

۲۔ بیاض قدیمی مملوکہ پیر محمد ابراہیم بمنہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۴۷

—•—

مضمون مخزنِ اسرار

یَا عالم السِّرِ وَالخفیات ۔ سرِ وحدتس واصلو پے بنُوبہٕ زانِتھہٕ
آے ببیرِ کم کم گردن فراز سَپنٕکھ بہٕ فاش راز بسرکرٕ باکھ سعیئیے کرن اقرار
عجزِ بس جہر واخفاییے ⊜
انہٕ چھُ قاصر خرد عقدٕ کشائ زوٗل بہٕ راز دار حریمِ قدسن یہ گراہ زانِتھہٕ پیٹھ رٕوٗد آسِتھ
محرمِ راز فی السر والعلن دِن یِہاٗے رائے سرافرازی چھ سکوت امہٕ جاے کیے ⊜
مسالکِ وہم میٗون سلوٗک ہیٚکہٕ کرٕ تھہٕ کرٕ زانِتھ امہٕ مسلکہٕ چھُ تشبیب فرازے ⊖
لا حول ولا قوۃ بے معرفت کراہ زاہ اَتہٕ زبانِ کوتاہ درازے ⊖
چھُس کوٗرمُت سرہان نفس در بلائے ۔ اِہ باصِر چھُم در کمینے
ذرٕنم یہٕ اَکھ وَتہٕ زراز انھ چھانی اطاعت کرٕ ہا بوٕ ہمیشہ دُولس ہاوی کرٕ دُنی آلوٗک سرابو ⊙
کوٗرم بہٕ کیٖنہٕ خیال افسوس اصلاہے اعتبار چھُ یہ زِندٕ گیبے ⊙
سراج عقل گُل کوٗرنم کرٕ کیا کُنہٕ کُن بہٕ زانِتھ مٕنے اکھہٕ وتھ دِیبے ⊙
دوٚنی بنیٚہٕ مرحمتہٕ میانِن گونہن کڈتہٕ خطِ عفو یا اللہ چھُی شفیع راز دار قدرت
خمسۂ نجباؑ ⊕

علی

دوٚنی بار بار پٕری تھہٕ صلوات کرٕ مخزن اسرار جنان وا
یکدم سینہٕ سرفراز کٕرٕ نعتک لاۓ آبدار گرا بنہاۓ ۔ سبٚن مقصر مقصرِ وصف
کرٕنس ادائے ⊜

بودیہ سرن واقف بہٕ آگاہ شہ بنین شند سرتاجاہ ۔

نوٹ :- یہ مرثی چھے مرحوم ذاکر اسداللہ (عشہ رضاس) دیتہٕ آمٕژ ۔
لہ فرصت (حسین علی)

قدرتکی کم تس بأوِن راز بیٚلہِ کھورُن قاب وقوسینچ مہمانسرائے۔
مقصود لولاک بلند پائے ⊝
چھ باعثِ ایجاد کُنۍ شہ سرفراز کون ومکانک شہرانے ⊝
بہم سینُ نہ دُنیاس جنابسؐ جوراہ زانہٕ وأ صیفن شبیہہ تہندٕ گنٛزرن اسنعران دیے ⊝
انا بخشس ازئے خالقِ ذوالعطائے۔ سرِ بوج امیرالمومنینؓ
تس سیوا اوسُنہٕ کانہہ ہمرازاہ بیٚلہِ کرِ معراج آنجنابو
وُچھن گویا پیردس تل گو یا ولایت مآبوؑ ⊝
بہ سرِ از سر سرِ گو بہٕ کانٛسہِ از نام بصیر کم کم اتہِ سراسیمہ گیٚے ⊝
نورِ دَسہ دُن شاہیٚ تنکی سر بأوِ نس بہتھہٕ اوسُس زن روبروٗے ⊝
سرِ کتھہ بمہ کرِ ستی خدایس گرِ باوِس تمہ موٗ یہ موٗیے ⊝
بُعید چھبُنہ کینہہ تمن دون بارین فی الحقیقت کُنۍ رُوح چھِپے ⊝
تمُس سوا نہ تمی راز دارِ قدرتن رازِ دِل بیٚنِ کانٛسہ بو ویے ⊝
بو شہ ناصرِ اسلام کاسرا صنام تہندے سُبتھہِ بُت کعبس وُستھ پیٚیے ⊝
کوٗرُن نہ اعتراز حضرتسؐ جان فِدا کرنس زانہٕ نہٕ بوٗرُن نہ مرنُ بیٚیے ⊝
ہجرتکہِ شبہ بیٚلہِ شہ سرِ سُبحان سرِ ساں غارس کن تشریف نیٚیے ⊝
تمہِ ساعتہٕ رُوٗد نہٕ بہتھ شہٕ اسیرِ محبت شوٗ نگتھ مرنس پیٹھ رُوٗد علانیے ⊝
توٗرے دمکئے دمی اکثر فرماوِ نس اوسُس کیاسُے زورِ بازوٗیے ⊝
انا وعلیٌ مِن نورٍ واحِد فرماوِ رسول اللہؐ امیک تشریح میانی
زبانٕ قاصر کرِتھ ہیکیا ⊕

علی

یِکھان تَس سرِ خدائے یِندی مدح تہٕ درجات روشنضمیر مدح سرایِن
اُند لوگ نہٕ زانٕہ
بر خاکِ تضرع تھوُکھ جُبین نیاز دوٚیکھ چھُنہٕ اتھ سرِس اصرار کرٕنچ جائے
گو تیتھ تاثیر نصیر ین دیہ نس خدائے ○
محبوودی رنگین نہٕ روٗح افزا از کتابِ مناقبِ مرتضوی[۲] وتہٕ معجزاہ
سارِی بگوشِ ہوش روزِتھ بوزی توٚ یہ راز ۔ خاص وعام آدابِ صلوات اُنی توٚ بجائے ۔
تہٕ کیا چھُہ موقع مدح سرائی یہائے جائے ○
اوس مِصرس منز مدح خوان غریب اکھ دوستداراہ اوسُس ولائے شاہ اولیاءٔ[۱] نہٕ
احرازے ○
پھیران پران شہنشہٕ[۴] مدح لیل ونہار اکران اخذ پران حمد بے نیازے ۔ ○
دوہ یہ اکہ مسجدِ اُکس منز صغیر وکبیر سٕمتھ اُسی لوکھ واراہ گرٕ ھتھ نوٚتے کورُن
درفرازے ○
پٕرنہ مدح دوٚ یِنکھ توٚ یہ منز چھُنا کانہہ دوستداراہ کھیا وہم نان وحلوا کرِ ہم نہٕ
انقراضے ○
اوس تتھ مجلسہٕ منز بہتھ اکھ بدکاراہ[۲] مدح بوزِتھ زھیوٚنُس جگر سِینس منقراضے ○
دوٚ ینس ولہٕ گرٕ میون سپنے مطلب برآراہ نیوٚن گرٕ یانس ستی کرناوِن بند
دروازے ○
دوٚ پُن غلامس کرٕتھ آزاد زٕ سے رٕتی چھُہ بی تکرارا بیٚیہ ساس دینار دِتھ کرٕتھ
سرفرازے ○
مےٚ یُمی دُشمن زولُم جگر گنڈتُس دست وپائے ۔ ان رِیسماناہ سٕتی گٕنڈ
[۱] دیندارا (نسخہٕ حسین علی) [۲] بہتیٚ اوس برخلاف مجلسہٕ منز (نسخہٕ ایضاً)

لۄگم اَنہِ ہمس قصا صاه یہ چھُ دوستدارِ ابوترابو
اَسِتھٕ زیوٕ شہنشہٕ فضیلژ بوزنس کر چھُم منے تابو ۞

ژٕلِس اَنہٕ کھورِاز سرتاپا کُرِس چھوکہٕ لد بدن مو بیہ مو بیٔے ۞

ژٕتُس زبان ہبیہ اَز کاشہ سرکڈوس تیبر اچھ دو نوَیے ۞

کرِتھ سیٖم جان تژاوِن کُنہِ مقبرس اندر ثُتِھ بسختی پانے جان دِیٔے ۞

اَدٕ نس ملعونہٕ سُند حکم بجا اَنِتھ سُہ کافرتَس اُکس مقبرس منز نِیے ۞

تژوون بے ہوش مو ردٕ زن سُہ مُضطراو سُس زخمن خوٗن جارٕی یِیے ۞

ژٕ چھ مترے زیوٕ نتھ ضعفس اندر نجف کُن فرٕی باداہ دیٔے ۞

آغہٕ میٖانہ یجھ ہُنہِ رانس اندر منے نہٕ صا آبہ کاشہ باور چھیٔے ۞

وَلیم کوٗشہٕ کفن نہٕ کوشہٕ کرم منفبر مسافرس گوشہٕ منے سِراناہ دِیٔے ۞

اوس تمہِ ساعتہٕ حضرت خضر علیٰ نبینا وعلیہ الصلوات والسلام کران طوافِ
روضۂ نائبِ رسوٗل اللہؐ ۞

علے

ناڈِ گوس ضریحِ مبارکہٕ منزٕ بی صدا یا اخی چھُ مِصرس منز مبتون مداح اکھ عاجزاہ
قریب المرگ باسوز وگداز چھُکھ تژوومُت اُکس قبرستانس منز تنہائے۔

چھو کوسِوا غاٰی چھستہٕ کاشہ جائے ۞

کرِو توٗت گژھنس منز تعجیلاه کرِنس کیٚتہٕ اسمِ اعظم تلقیناه۔ فرماوس مسافرن ہند
چارٕ سازٕ پرٕی زبس ژٕ ئی مِتِن بنِدن ہِتھ ہِمِے اسمائے۔ اَکِے برکتہٕ ییہٕ
صحی کرِہس خدائے ۞

اَدٕ حضرتِ خضرؑ مِصرس ووت کرِتھ طی الارض اتر منظلوٗمس
وُچھہٕ صاحبِ اعجازے ۞

اسماء اعظم ہیرِس نِمسے براعضائیم باوسِ رسولہؐ سُند ہمرازے ⊙
سپُن صحی بقدرتِ خالق بے نیازاہ یکدم ژٔلِس ساری اعرلضے ⊙
محبُوبہ معجزٕ وناں زٕن ہیٚے شرا کھاہ آتے۔ گوم جگرٕ خوٗ نینے۔
نتہٕ سِرس مصلحت اٰسس کیاہ سنا روزِ عاشوراہ کھتہٕ آسس تالو
ووت کو نہٕ پوٗترمتہٕ کربلا عاشِیجنابو ⊙

ہیٚلہِ نہٕ مدانح سُند بوزِ تھہٕ فرِی باداہ قبرِ مشرتس آرام ہیٚبے ⊙
پان ماری زہنا ہے ہے افسوساہ کتھہٕ پوتر ماٗلس نشدر ہیٚبے ⊙
دُنیاسس پوترداوِس ہیوٗ چھپتہٕ کانسہٕ زخماہ زانہٕ تہٕ پوترماٗلی ساری پے ⊙
کران سوٗراخ جگرس چھ مالین مُرتھتہٕ جھیتہٕ ژٔلان اکھ تلیجنے ⊙
ہے ہے سہ کتھہٕ پاٗ ٹھی ہنیبہٕ ہے آرا ماہ دلوٗہ تہٕ تس کانسہ یہ خبر تیئے ⊙
یمہ ساعتہٕ اُچھ کانسس حضرتِ عباسسںؑ ژٔڑی ہس دو نوٗے یازوٗیے ⊙
خنجرو ستی پنجر کوٗرہس نوٗر بدنس او سُس نیران خوٗن جو یہ جو یے[1] ⊙
آبدارس گلُبن کوٗرہس قلم علم تہٕ مشکِ تس فرات بیٹھ ہیٚبے ⊙
ژٔٹھس علم تہٕ مشکہٕ پارٕ پارٕ کوٗرہس اڈٕ کھوربن ما آباہ نیٔے ⊙
دپتھاں نکھ اکھ آبہ داماہ یمہٕ ہاسکینہؑ تورٕ تیر باران کرنس کوٗ قیٔیے ⊙
دوٚ بنکھ ظالمو ترٛیشس نے رِتہٕ دِلوٗم ییتم مُیتھاہ وُچھہس تہٕ کیا تس مئے
ستی اٰسس لیئے ⊙
ٹھوو کھتہٕ تہنزن[2] کتھن کن اصلا یرتھ طرفہٕ تس ہلہٕ کرٕی تھہٕ پیٚبے ⊙
زخمو ستی ہیٚلہٕ زیہنہٕ لشہٕ گوٗ جُدا بائے صاحبس بَدٕ ناداہ دیئے ⊙
بائے صاحبہ کیاہ ترٕ دُنہٕ گو کھنا آگاہ مئے سصابہٕ ترٚئے جان وونڈ پیئے ⊙

[1] ضربا (نسخہ حسین علی مرحوم) [2] جاری یے (کتاب البکا) [3] تھاون نہٕ (نسخہ حسین علی)

اَکاسکینۂ چھُم پھیران سٹھاہ مَے بیتہٕ تُس کو شہ آباہ دیئے ⊙
دوہ نِ مشابہٕ زٕلیو تۆہی کرٕی زٕبس تسلا چھس خبر زِ چھِیہ بابہ یور اِیئے ⊙
تسے کنُن گرٕ ژھہِ میون احوالا سوہ ماہ خیمہ منز ہنبرِتھ ییہے ⊙
تمہِ ساعتہٕ سُہ معجز نُماسۍ شاہ حضرت خضر ہیتھ ہمراہ طی الارض کرٕی تھ کوتہ
ووت کرہ بلا ⊕

علی

بیٚتہِ اوسُس شاہ حسینؑ بێنہٕ اُچھہ گاشہ چھو کہٕ لِد کورُمُت سرتاپا۔
ہندرن بیٚو مُت سُہ پروردۂ ناز ڈولان المدچہٕ ناپہ گرٕ اییے۔
کانُو سوا نہٕ تُس کنیک سایے ⊜

سُہ کرہ نہٕ وُچھتھ ہیکہِ ہازانہٕ کرٕ ہس بێنی عباسا یہ بانا۔
مداح سِنٛد خاطرٕ ہاویان اعجاز امام حسینؑ کیاز کورُن نہٕ سعیہے۔
اُمی سرن زۆلُم جگرٕ چھُم گواہ خدا یے ⊜

تُس مداحس ضرب دِتی منی غلامن آسی تنہا راتھ کیوت کرٕتھ پنٛد دروازے ⊙
امام حسینس علاقی ساسو بێنیھ سِمتھ پکی زرٕ زرٕ ہتۆرٕ شتہ کرٕ تُس ہنبر بازے ⊙
گرٕ نہ آسیہے ضربن مداح ہنٛدس بدنس اُمامِ امام حسینس زخمن اوس نہٕ اندازے ⊙
شمشیرِ سوا مداحس اوسُستہ بیٚیہ کنیک زخماہ کرٕی تو چشمِ انصاف ـــ
تۆہی بازے ⊙
نیزرنہٕ کان بێنہ خنجرٕ نہٕ نبر امام حسینس واویلا لاینٛس تۆرٕ بدنس بے شمار بدبازے ⊙
دۆژھ دۆژھ میٚتر لِدتا اماسس تۆرٕ بدتُس کرٕنس زنبۆرِ خانہٕ کو ہکی دغا بازے ⊙
تُس مداحس ماکاتہٕ گڈی تھ جامہٕ نیاے اُمہ سِس وَتھرٕنی نرم زٕ مینے۔
امام حسینس اوس نہٕ وتھرُن کینہٕ کانُو سِوا جامہٕ زٕٹہٕ نابو۔ ییکہِ بێھٕ تۆرٕ دۆکھ برہنہٕ جگرٕس گیم کبابو ⊙

ا ریٚلہِ (کتاب البکا) ۲ نیزتہ کینہٕ (نسخۂ حسین علی)

مداحن دِژاٗو یو ہے فرِیادا۔ کریم کوٗشہ دفن تیٚم کوٗشہ مٕنٛز قبرِ نییے ۞
امام حُسینس تَن تزِرن دوٗہن بے کفن باٗے گبر ہتھ تالِس پیٚیے ۞
ہِژون جامہٕ تہٕ تِس مظلوٗمس بے وِپنا گُڈی کھتہٕ تالہِ نیہے ۞
مداحن دپیاوٗ کوٗشہ دِیم سزاناہ ایامس نہٕ کاشہ مرہتھی تزِلِس دِیتے ۞
کانن تہٕ سینزن ہند تِمی برٕ تیاو نہ ییروا اُما گُڈِری دوٗکھ تِس وُچھنی پیٚیے ۞
تِمہٕ ساتہٕ حال تُشٕنہ زانہٕ یانے خدا بیلہٕ شاہ اصغرسؑ زیٛو کان بییے ۞
ننہٕ کیا اوس حال تُشنہ بیلہٕ علی اکبرؑ تِس رو ہِروگرِ بیٛٹھہٕ پیٚیے ۞
لار یِو دو پوٗترٕ منتہٕ روٗٹہٕ ستی سینس اوٗسُس جارٕی اوٗشِس جوٗیہ جوٗیے ۞
بیلہٕ مہارٕزِ شاہزادٕ قاسمسؑ تِس ہِقیبہ ژٕڈیس گُگی دوٗ نوٗیے ۞
ننہٕ تِمہٕ ساتہٕ یان ماران زینبؑ کبریٰ باٗے ماییہ خیمہ منٛز ہِیرِ تھ بییے ۞
رٔدِس نہٕ اختیار بدٕ تزٕ او باکاہ بیکس جامن چاکاہ دِیتے ۞
دوٗ ہینِس میانہٕ پادشاہ بابہٕ بیش اوے کیا اکہ اکہ ساٗری ہیرِ تھ گیے ۞
تِمہٕ ساتہٕ نوٗت ووت ما حضرتؐ نہٕ پوٗترٕ مول شاہؑ پوٗترٕ و پوٗترٕ و کران دوٗ نوٗییس ۞
ننہٕ ما آمٕژ آسہٕ فاطمہٕ زہراؑ پریشان کرِتھ پوٗترٕ دادِ موٗیے ۞
ننہٕ ما آمٕت آسہٕ حسن مجتبیٰؑ کفن پار پار کرِتھ موٗبہ موٗیے ۞
سوٗرگہٕ منٛز ہیرِ تھ کران واویلا آسن آٗمتی کربلا بیٛتہٕ اوٗشکھ آمٕت شاہ حسینؑ
دربلاء ۞

علے

خلقو یہ فلک چھ بے اعتبار تہٕ بازی گار کو بیا کوٗرُن نہٕ کانسہٕ وفا از سرِ راہ
ہاوان چھُ کیشاہ کیشاہ یہ حیلہ ساز۔ یاوان واو کمن خانہ وادن یہ بیوفائے
کران گدان پادشاہ شاہن گدائے ۞

اَما ژُینتھ زینبہؑ کُیراس کوٚرُن طوٗفانا سُہ حسرت نہٕ گیٚژھ کارسرِ بۄز نام کاشہٕ
تیٚشدِس اِذا دِلس زاشہٕ رۄد نہٕ باز یوٚ تانی سو بیکس گیہٕ یمہٕ فانی سرائے
اَسی تھٕ پادشاہ کرِن فقیر بابے ⊖

کم کم مشٕز پلہٕ کرٕ بیٹھی مرِ تھٕ تیت لوے پادشاہ ہاوس بہِ فلکِ کج بازے ⊖
وُچھِن یاے سشٕز مہر سٔینی کوٚر لِوان بھیرتھ بیٚتہٕ والہٕ دہ ماشٕز نموے وُچھِن مران مہرازے ⊖
اَڈ کجہِ بیب سکینہؑ نازی یانہٕ لایان وُچھِن شمر بے حیا بد بازے ⊖

وُچھِنی بیس مشٕز پلہٕ دوٗر ستنی ہنٕہ باے سشٕز مہر سٔینی کوٚر بیٚتہٕ وُچھِن یتھوٗس
شامکُ ظلمہٕ دروازے ⊖
یتھ برس باے سُشد سر کھوو مُت اوسُس اویزان وُچھان تماشہٕ اسِس
شاہکی دغا بازے ⊖
نمِس ما آفتاب نہٕ محرم اوسس نوٚت تام۔ اَڈ برقعہٕ رژھ ہیتھوٗس کڈِن
شامکُ سفرِ درازے ⊖

اڈ سیلہٕ کڈِتھ شامکُ باندی وان حجابچہ آئے۔ روانہٕ سپینہٕ مدینے۔
سیٚن اڈ فیامتٕ شُشد ہیتھوٗ پُھراٰ بیمہٕ ساعتنہٕ سوٗ بُڈ ہترٕ دہ کھہٕ سیلابو
واتٕز منٕز روضۂ رسوٗلس عابدین شاہ ہیتھ ہاران خوٗنابو ⊖
چانِس حسینہؑ سشدِ مارٕ یژھ کربلا بُڈی یابہٕ مے ہِصاپہٕ خبر آنی بیے ⊖
مورِ ہے ترٕ یشہٕ ہوٚت سُہ چون ناز برور گوٚنٕز ھانہٕ مرِ ہنٕی ترٕ لیش نِس جاے دِیے ⊖
لیکھان بیب زینبہؑ بُڈی بابہٕ قبرِ پیٹھ ودان زار زار بے ہوش گیے ⊖
بُڈی بابہٕ وَنے کیا کربلا پیٹھہٕ شام تام کم کم مُصیبت مے وُچھنی پیے ⊖
شامچہِ ونہٕ تیتی تازِیانہٕ لاییہم ونے کیا مے تن چھو کہٕ لد چھیے ⊖

لہ تیوٚت (نسخۂ حسین علی مرحوم) ۲ہ سیٚن تیلی قیامتٕ شُشد ہیتھوٗ سا تھاہ (نسخۂ ایضاً)

تانی گئیہ بیب زینبس کنن وذنکہ صدا ینچھ کنن پھیرتھ بیکس نظر دیئے ⊙
وُچھن ام البنینؑ دید عباسؑ علی ینی آیہ بیب زینبسؑ دامن رٹن ہیییے ⊙
دوٚ ہینس میانی فرزندِ خاص عباسؑ تہٕ عونؑ و جعفرؑ للّٰہ دُنی توم تم کوٚت گئییَ ⊙
دپس بیب زینبہؑ تمتہ منز کربلا اکہ اکہ ساری شہید کرٕ ہیٕیے ⊙
فرماو ام البنینؑ زینبہؑ کبراسؑ امام حسینسؑ تم فدا کرٕ مییے ⊙
دپس بیب زینبہؑ بالیس عباسس علیہؑ یادگارا ژنیے کیوٚت اوٚنمیے ⊙
تانی رتہٕ ٹبڑ سپراہ زور وارس منز شروشہ کیہ تھاوس ام البنینسؑ باکاہ پییے ⊙[1]
کرِتھ زیارت جدؐ دیدہؑ ہنزِ قبرِ بیٹھ دوٚ کھہ لد آسمانہٕ بیہتر پییے ⊙
کرِتھ سلام دوٚ ہینس دیدی ییے خبر چھیے نا۔ اسیر کورہ جانی از آہر چھیٕیے ⊙
ژنیے کیوٚت سوغاتاہ بلِے شند ملبوساہ میانی دیدی ییے ستی اوٚن مییے ⊙
تانی کوڈن شاہ حسینؑ رتہٕ بوٚڈ جاماہ سوراخو سِواہ تتھ خالی مہیے ⊙
وُچھتھ زنانہٕ مُدہینچہ کرن خاک برسر حسینؑ حسینؑ ووٚتھ چار سوٕیے ⊙
دیکھ بیب زینبہؑ سوٗراخ ییتھ جامس ساری نیزن تہٕ کانن ہنزی چھیے ⊙

أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ پڑو یکیا ⊕

علی

(انہ)

[1] ام البنینؑ وُچھتہٕ باکھاہ دیے (نسخہٕ حسین علی مرحوم)

ماخذات:۔

۱۔ کتاب البکا حصہ اول — از غلام حسین مخمور — ۱۹۵۲ء

۲۔ نسخہٕ مرحوم حسین علی ذاکر متی پورہ پٹن۔ — از ذاکر عشرہ رضا (اسداللّٰہ) — ۱۳۰۵ھ

ایوبؑ (صبر)

میانِس ایوبؑ فکرِس مرہم رحمتہٕ حلیما کرتِس مداوا
ژٕلیس علّت، ساڑےٚ جراحت بالتیام بیتِس یکبارو
یم چھِس ہوائے سموم معصیتہٕ گاہ اِتی نموٗدارو (=)
کرتِس عطا تریاقِ فاروق صبر حکیماہ روزہِس بہٕ داءا[1]
اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ بیقین کرِ گفتارو
کرہِس عوٗد صوٗرت اصلی بیئہ ایوبؑ وارو (=)
عروۃ الوثقائے صبرس دِیہ چَنگ قائمِ سینس بہٕ شکرس زبانے (-)
آلِ داؤدَن ہٕنڈی پاٹھی عمل کرِ شکرس سینہٕ موسوٗم بقبّار صابرن منز
ہُرہِس شانے (-)
اما چھم خوفِ دامان صبرو شکیبائی از دست دِیہ ما تِکیا چھُس شب و روز دریئے تذلیل عزازیل تاگاشراوان
اِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُوْنَ اَجْرَھُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝
ہاوِتھ ہوا و ہوسکی عسلِ خوش گوار[2] تھاوان چھُس بہٕ اختیارے (=)
چھُس دُیان چھِہ صبرس یعنہٕ صبرچ مرارت[3] پی کتھ بکارے (=)
یااللّٰہ بیٹھ بہٕ ایوب صابرِ پتہٕ دِس دِلس کوٗرتھ مسلط تِتھے رچھتن
دِل میثوٗن بحرمتِ ایوبؑ کربلا (+)

عـلی

اَسرہی بے معرفت زانن کیا معنی صبر چھُ کیا۔
نوٹ: یہ مرثی چھےٚ ذاکر علی محمدس (دوم) وننہٕ آمژ۔

[1] دود۔ [2] دگ [3] ماچھ۔ [3] ٹیٹھ

بیٛلہِ سپنان فاصر دست انجام دِنس کانٛہہ کارو
چھس نھاوان صبر ناد کران افتخارو (=)
چھُ مِیتون معنیٰ صبر وُنن بعینہٖ اَکُن در کوز دُریا
کرِ ائمہِ کُے تذکرِ در فرقان خدا بار بارو
سیٛن محوٗس امُیک برِ شیر پن انبیائن توٗے کوزُکھ اختیارو (=)
صاحبانِ معرفت صبرکی مراتب بوٗزی تو چھ کران بیانے (-)
صبر در فعل ماموریہ یا از فعل حرام ییہ چھُ در فرض یا در نفل آسانے (-)
شلن صبر بر نوافل صبر بر سرِ کرامات صبر بر فقر و اخفائے آن چھِ ونانے (-)
اکھ گو صبر بر بلا و مُصیبت صبر بر فقدِ عافیت، چھِ یمن صبر فی اللہ دیانے (-)
بیٛیس قسمس چھِ دپان صبر اللہ سٕہ چھُ تعلق دِلس تہٕ رٗوحس آسانے (-)
ہمیشہِ تصفیہِ نیت تہٕ اخلاص، از شائبہ نفس، تمے صبرٕ ہتی چھ سالک کرانے (-)
بیا اکھ صبر علی اللہ، بیا اکھ صبر باللہ، بیا اکھ صبر عن اللہ و صبر مع اللہ چھِ دپانے (-)
کرِ ہا اَکھ تشریح تمام بوزٕہن خاص و عام چھس رعایتِ طوٗل کلام کرانے (-)
اما یُو صابرن ہُنٛد صبیر صاحب لی مع اللہ بییہ تہنٛدے خرمنِ صبرٕ چ
خوشہِ چینی کرِ نی انبیائن فراخور استعداد سپن یہِر بابو (٥)
تہنٛد جانشین امیر المومنینؑ صابرن ہُنٛد تاجدارے (٥)
کرِ تعلیم صبر سس پترتھ بنی یسؑ سُے بزُرگوارے (=)
تیٛلی سپن صدرِ مُبشر صابرن ایوب صابرؑ ییٛلہ رہبر سپٛنس ولایت دستگاہ (+)

علے

بوٗزی تو برِ علایت براعت استہلال قصۂ ایوبِ صابرؑ و تہٕ تکھ چھُم منشاء

کران تحریر صاحب حیات القلوب علامہ مجلسیؒ شریعت مدارو

کرِ عرض امام جعفر صادقسؑ ابوبصیر نامؑ اکھ دوستدارو ⓪

یا حضرت لگو فِدا میۓ تہٕ کرٕزی توم آگاہ سبب چھُ کیاہ

سپُن کیاز حضرتِ ایوبؑ مُصیبتس گرفتارو

فرماوس عالمک مقتدا مخزن اسرارو ⓪

بیہٕلہِ حضرت ایوبسؑ نعمات بے شمار عطا کرہس ذوالاحسانے ⓪

اوس شُکرِ منعم کماہُو حقہٕ، راتس دوہس بجا انانے ⓪

تمہِ وقتہٕ ممنوع وُنہٕ اوس نہٕ ابلیس واتہٕ نس برآسمانے ⓪

الواحِ سماوِیہٕ وُچھتہٕ رُوُد دوہہ اکہِ سُہ مردوُد شکر نعمت ایوبؑ

وُچھن ثبت بکرانے ⓪

سپنُس مشتعل حسدک نار رُوُدس نہٕ اختیار بذاتِ حق چھُ عرض کرانے ⓪

توٚے چھُ حضرت ایوب شکر و سپاس انان بجا تکیاز بخشتم چھتھس نعمژ فراوانے ⓪

کر کھٕے میۓ تس پیٹھ مسلط بیہٕ کرہس زوال نعمت ہرگز شکر چُون

اَنہٕ نہٕ برزبانے ⓪

از درگاہ رب الارباب منظوری ہند خطاب سپُن ابلیس وۆتھ توشانے ⓪

برمال و آلِ ایوبؑ اختیار بخشش کردگار از حد سپُن شادمانے ⓪

کرہس ہلاک تہٕ برباد اموال و اولاد، زیادٕ تر شُکر ایوبؑ اوس کرانے ⓪

مختصر و نو سپنُس تیتھ مسلط اسباب معیشت ایوبس کرِ کالعدم شیطانے ⓪

بیہٕلہِ سپُن شُکرِ ایوبؑ روز بروز افزون، بوزی توسہ ملعون بدرگاہ

عرض چھُ کرانے ⓪

خدایا چھُ یقین ایوبسؑ سورے دِہس بازیس چھُ توے شکر چون کرانے ⓪

کرِ نہٕ شُکرا ادا چون زانہٕ اَشدِس بدنس ہیتھ دستگاہ دِیہے چھُہ زانانے ⊙
تانی از درگاہِ باری سپنُس ندا بغیرِ دل و دیدہ و گوش و زبان
کوٗر مکھ مسلط بدنِ ایوبس؊ فرماوس وہاں ⊙
لبہٕ یانی رہ خصت تانی بسُرعت شیطان مکارے ⊙
آتشِ سموم از سوراخہا یے بینی وانہٕ ناوس بد کارے ⊙
سپنی ایوبس؊ سارس بدنس زخم نموٗ دارے ⊙
مدہٕ تھاشہ خدایہٕ شُند دوست مُبتلا اوس امے آزارے ⊙
کرِ نہٕ کوتاہی بشُکرِ الٰہی لیل و نہارے ⊙
اَدِ بدنس ایوب؊ صابرس گے کرم نموٗ دارے ⊙
سپنُس تیتھ حال بدتر شہرہٕ نیبر کوڈکھ بُزرگوارے ⊙
چھ لیکھان یوٗدوے از بدن جُدا گژھِ ہیس کرِ ماشہ صابرن شند سردارے ⊙
اوسُس تُلیتھ انان نینہٕ جایہ تھاوان یران شُکر کردگارے ⊙
چھپنے رلوا بیتھ معتبر سنن وُرِیَن مُبتلا اوس امے آزارے ⊙
دوہ یہ اَکہ بقاضی الحاجات کرِ مناجات حضرت ایوب؊ بیمارے ⊙
خدایا آسہ مے رُخصت پننی محبت کرے عرض غفارے ⊙
تانی ابر لخنۃ الکمتر گو صدا تُس چھُکھ مرخص کرُ اظہارے ⊙
کوٗر مکھ مرخص؊ ستے ستنی مرافعہ؊ کرنس از درگاہ سپنُس ندا ⊕

علے

اَدِ بیہتھ بر زانو ایوب؊ صابر بدرگاہ کرِ عرضاہ
دپہٕ خودایا چھُکھ پانے واقفِ اسرارو
اے نکہٕ وارِ دیہ اجازت چھُوس قضیہ بیش کُرن۔ پنُن دعوا داٗر کرن۔

کوٗرُم ہمیشہٕ جانہِ طاعتہٕ منز تِ قبوٗل بہٕ اوسُم دشوارو (=)
یوٗتام بہٕ کوٗروم حاضِر تیٚتھا کھیوم بہٕ زانہٕ طعاماہ
تسبیح و تہلیل و حمد چون کوٗرُم نا پروردگارو
کمہِ تقصیرِ سیٚنس مبتلاے آزارو (=)
گوٗس نِدا بے شک کرٕ کتھ ژٕ سے عبادت بیٚیلہِ آسی لوٗکھ غارزانے (-)
بہٕ تسبیح و تہلیل و عبادت کرٕ نچ کیاہ مےٚ چھُکھہِ مِنّت تھاوانے (-)
بوٗزی کتھہِ سینیوٗس حال بیاکھ ژٕلہِ کفاہ از خاک یکدفع تراوِ درہانے (-)
کوٗرُم توبہٕ برگفتہٕ خودنکیا وٗ تُم یَد سورُے چھُ لطف و احسانے (-)
اِدسوزِس ملکھاہ خالق اکبر برزُمین لابہ پرگوس چشماہ ظاہر تمے آنے (-)
اَد ایوبؑ تتھ چشمس منز کرٕ سراَن، بٕہٕ سیٚنُ درآن زخمن ژھند رٕودس
نہٕ نِشانے (-)
سین صحت یاب فی الحال بییہِ حسن و جمال دو چند کرِس عطا خدا تمے آنے (-)
سینِس زِند ساری اولاد گومُت مال بُرباد عطا کرِس خالق انس وجانے (-)
ژھیوٗنم جگر یاد پیوم صبر بوٗڈ ایوبؑ کربلایُک ہنہِ صبرس منز سبقت بیٚٹھ انبیائن
بلاین تُشند ہیٚو کوٗرِ نہٕ کانٛسہِ تابو (-)
بیٚیلہِ سہٕ مظلوٗم منز کربلا آو گرفتارے
اوس بیٚنِس تہٕ کورِن کران وصیت نےٚ زِ صبرے بکارے (-)
کرٕی زینہٕ موٗ پریشان ژٕٹی زینہٕ گریبان فرماوکھ باریارے (-)
دیکھ بیکس توٗہہ وِدنِس چھُوٗ اختیارے (-)
کرِ فقط منع وِدنِس بیب سکینہٕ سہٕ بزرگوارے (-)

لہ اتھہٕ سے بلن، ٹھیک سیٚدن سے دوہ گیٚہ سے کذا فی الاصل

دپیس یوٚتانی بہٕ زِنٛدٕ چھُس نوٚتانی وٕدٕنس کرٕی زہٕم قرارے ⊙

بوٚ مُرِ کھٕہ وٕدٕنۍ ہیتہٕ ژٕ ہے چھے چھِہم حقدارے ⊙

دپیس اڑٕ کٕنٛج وٕدان بابو ٹُھکھٕ مرنس تیارے ⊙

امامٕ زادٕ کرٕ کیا رٔوٚدٕ سس تنہا غریب ناچارے ⊙

دوٚیمِس گامٕ در دِل تہٕ غمخوار ساری مارے ⊙

سینٛیوم ٹُھر خم ہے ہے موٚر ہم بوٚے عباسؑ وفادارے ⊙

بیٹھ فراتس آب ژھانٛڈان موٚدُم آبدارے ⊙

ژٔٹہِ ہس شانہٕ ذٕلپٕنانس کوٚر ہس پارٕ پارے ⊙

کوٚ بیتا کرٕ دٔر ظالمو نس کوٚر یے ہیے کانہٕ مزارے ⊙

کرٕ ہٕیس کوٚ نہٕ دفن سیٚلکہٕ ہنٛدٕ کفن ولہٕ نس خوٚنکارے ⊙

دِژٕ ہم نہٕ فرصت مرنہٕ وِزِ تس کرٕ ہا دیدارے ⊙

اٚ چھین گاٹس ٹھوٚکُم بیٚلہِ موٚرہم اکبر جگرٕ پارے ⊙

ناٚ نِزٕ بمہٕ وٕے موٚرہم مہرازٕ قاسمؑ باٚمے شُنٛد یادگارے ⊙

سوٚرُم سٕتھ وٕونۍ کم ہیتھ کرٕ دُنۍ یاسس قرارے ⊙

دپیس اڑٕ کٕنٛج گوٚ ڈٕاسہٕ بنہٕ مدین بابہٕ سردارے ⊙

دوٚ سینٛس کوٚرٕی بے مٹے تہٕ بیٚٹرٕ الٹھٕ تراوٕنم ظالمِ بے عارے ⊙

دپہمے فرصت کیا کرٕ ہنا گوٚ ڈٕ تہنٛدُ چارے ⊙

کرٕی تو انصاف صبر گوٚ کیا بیٚلہِ شہ نامدارے ⊙

نابہٕ نترٕ سیٚلکہٕ بیٹھ یوٚ بکیس اوسُس بدٕ نس کوٚرمُت پارٕ پارے ⊙

اوسُس گوٚ مُت شگاف سرس ہے ہے سینٛس زخمو سوانہٕ خالی موٚ یا ⊙

علے

اوسس کوڑمُت دلِ مبارکس سۭتہ پہلو ہیزن جاک خاک لدنا
تحت الحنکہٕ یدل امامس تیر حلقس لو ے مُت بد کارو
بیبہ کنہ پہلوٗ ے مبارکس شگاف کوڑمُت ہیز دارو (=)
بیبہ کنہ ترِ لشہ دادِ ہو چھنز زبان پھوران نہٕ شاہ
العطش العطش کران اوس تا چارو۔ اِسقُوْنِی شَرْبَۃً مِنَ الْمَاءِ اوسُس گفتارو (=)
شانہٕ مبارک زرعہٕ بن شر یکن اوسس ژرو ژمُت مارِ نا پانے (=)
بیبہ کنہ بیٹھن نہٕ کورن ہُنہ اضطراب اوس خیمہ منز بکس وچھانے (=)
اوسس نوٗر دارِ کوڑمُت خونہٕ خضاب ڈیکہٕ کِس چھوکس رتھ ہیزانے (=)
تمے حالہٕ اسی تس غر ہبس دشمن پامہٕ دوانے (=)
مٲری مٲری اسس پائے تہٕ گبر سندرن تاپس ڈولانے (=)
کوڈُن نہٕ آہ تمہِ وزاشہٕ قطراہ اوس نہٕ اُچھو تراوانے (=)
صَبْرًا عَلٰی قَضَائِكَ لَا مَعْبُوْدَ سِوَاكَ بار بار اوس پرانے (=)
چھ ترٛے درجہ صبرس بوزی تو جدا جدا اُکس صبرِ عام بیٚیس صبرِ خاص چھ وَنان
ترٛیمِ صبر خاص الخاص لیکھان صاحب کتابو (٠)
صبرِ خاص کرِن قبوٗل ساری انبیاء تا رسولِ مختارسے ؐ (=)
صبرِ خاص الخاص کرِ قبوٗل تنہا امام حسینؑ نامدارسے (=)
کرِ ہے نہٕ صبر و تاب ہرگاہ ایوبؑ بخواب وُچھہ ہے سۭہ مار دارسے (=)
مشہِ ہے صبر صابرسؑ بے اختیار ودِ ہے زار زارسے (=)
بیبلہِ نیزو تہٕ خنجرو سینی امام حسینس اوس کوڑمُت پاہ پارسے (=)
ترٛسے نہتھ نہٕ ستنتھ کرم بدنس اسی ایوبسؑ بوزی تو وارسے (=)

کُنُوٗہ شَتھ نۄ ییٚنٛژراہ زخم لاین بدنس امام حُسینسؑ ظالِم بے عارے ؂

حضرت ایوبسؑ اموال خدائے ذوالجلال کرِس عطا دُبارے ؂

ایوب کربلاسؑ کرِتھ شہید کوفکۍ عنید خیمَن دِلن نارے ؂

نُسندہِن جگر گوشن کَن مۄرۍ تھۄ نِن لوٗلۍ گوتسوارے ؂

بٹینین نۄ کورِہن رَزۍ کٔرۍ کرِۍ کڈِن بد کارے ؂

رٔنیکھ اَسیر شامس منز عامس چھُنا گٔژھ کارے ؂

کرِ چشمہ منز سٔران ایوبؑ صآبر آسن زخم بحال یکبارے ؂

مأرِ نا پان دِل خوٗنہٕ سٔران اِمامسؑ بے عارے ؂

زخم بحال بِنہٕ بدَل گرُۍ سُمَن تٔل کوٗرہس مِسمارے ؂

(باقے باقے)

یہ مِضموٗن چھُ اڈلیوٚک باسان ۔ مگر حکیم حسن علی سٔندِہن وآرۍ ثٕن کیٛتھٕ ذاکر علی محمد صٲبُن یُن یہ مِرثی وَننہٕ چھِہ آمٕژ نِشہِ چھُ تتے موجوٗد ۔

(م ۔ س)

خیال

مُدرِکہٕ تھَکاوَن ہوائے وصال در سر سراسر چھُ خیال خام

تِکیا چھِ ذات چانٛیٚ برتر از وہم و گمانو امہِ کِس رفعتس طائرِ خیال لگہٕ نہٕ پایانو (=)

اَتہِ از سر آیے نہٕ بسر دی بصرتہٕ عالی مقام

تژاوَن خیال خودی از سر پیٚلہٕ نہٕ کُنہِ ذاتس لوٚکھ نشانو دوٚیکھ چھُ عبث خیال کرُن

قیل و قال مُژر نی زبانو (=)

ییٚتھ جایہِ اعتراف کرُن عجزس کم کم عالی خیالے (-)

تَتھ جایہِ تفکرٕ مےٚ کُند فہمس کرن چھ بیہودٕ خیالے (-)

مےٚ کوٗر پُر لطوٗن[1] دِہماغ از حرص[2] و طمع چھُم پیچید دِلس پردٕ غفلت زن مار

کوٗرُم نہٕ خیال بزبان حال ذکر چانٛی کرٕ نا علامو (0)

مےٚ از دماغ خیال فاسد از سر تہٕ دڑایے ژھونڈُم نہٕ زانہٕ اصلا چون رضایے (-)

زونُم نہٕ خواب و خیال ییٚہ زندگی بے بقائے اوٚنم نہٕ حولِ محشر در خیال بوٗرُم نہٕ وایے (-)

اما چھُم یوٚہ خیال محافظ روز جزا از وہم و نار و صراط و میزانے کرِہم رستگار انشاء اللہ (+)

علے

وونی چھُم وہم دِتھ جلاء طبعس کرٕ رقم نعتِ خیر الانامؐ

ہُرہم دہماغ تہٕ سینہٕ نازک خیال گژھہم زبان دُرافشانو سینہٕ بیدار مغزن خیالِ خیال

پائمال بوٚزِتھ میون فصاحتِ بیانو (=)

نوٹ:-

یہِ مرثی چھےٚ مرحوم اصغر صوفی سِ ونیہٕ آمژ

۱ے ژھایہِ تھَکاون ۲ے از ہوائے حرص و ہوا (انصاری)

بوٗ مقدّم و موٗخر انبیاءٔ سٕہ بلند احتشام

تہنٛدے عنایتہٕ سیتٕن ذایقہ شیرین خضرسٕ از آب حیوانو لبہٕ دُبارٕ بعبارت یعقوب کنعانو ⊝

ووت بیٚلہِ دعواداران آیۂ وَمَا ینطق بسماعٕ گو کھ ناطق فلحال لالے ⊝

گذُرے از خیال سری سراپا سیتھی غرق عرق انفعالے ⊝

دوٚنی چھُم خیال کرن معطرٕ شامہٕ از عبیرمدح شاہِ اولیاء سپنیم تیزی حافظس ژلیم از سرخمار

پھولسن زن گلاب شاہٕ سٕندی غولام تمکہٕ ریچھٕ شما وانتکھ یام بشمامو ⊝

اَتہٕ سیتی مسلوب الحواس کم کم روشن راییے گے دم بخود زوٚنکھ سکوت اولائے ⊝

امامیٚن چھُ خیالِ غولامی مُشکل کُشائے ظاہر و باطن چھم تہنٛزٕ ے واثق رجایے ⊝

کرس عرض پاشاہٕ ٹھاوی زیٖبون خیال چھُسے بوٚ کم پائے بیتس بیناہ کری زم عطائے ⊝

بوٗزی تو بگوش وہوش ساری دوستدار معجز اکرمو بیانے اَنی توٗ آدابِ صلوات بجا ⊕

علے

بوٚ کو ییا معجز نُما آعنہٕ سون دَبہٕ سٕند ضرغام

سیتٕن خامہٕ فرسوٗدٕ نازُک خیالن تہنٛدی منقبت لیکھانو دوٚپکھ چھُ محال سمندِ خیالس اتھِ دین جولانو ⊝

بوٗزی تو بلند خیال منقبت نگارا مُنز اَکس نسخہٕ صحیحس کران ارقام

بیٚلہِ ووت قریب وقتِ رحلت حضرتِ سلمانو رضٕ اوس مدائنس مُنز آسان شہ صاحبِ ایمانو ⊝

بیٚلہِ ووت نزدیک وقت سہ دوستِ خدا کرِ ہے باحق وصالے ⊝

اوسُس شاگرد بیٹھ زادان ناو خادم ماہ تس گو تہندِ مرنک خیالے ⊝

دوٚپنس چھُ پییے مرنٕ خیال کری کو شہ تجہیز و تدفین بیٚیتہ چھُنہٕ کانہ قابل پیانہٕ خیالے ⊝

سلمان رضٕ زٕ کریس تجہیز و تکفینِ رسولِ خدا ؐ واتیم یوٚتی تریے کیاہ چھُسے خیالے ⊝

زادان زٕ چھُ مدینس مُنز مدینہٕ علمک باب شیرِ خدا ؑ یوٚت واتِتھ تہنٛد چھُ محالے ⊝

دیپس پھیرتھ سلمانؓ سہٕ چھُ اسپرِ الٰہ مہٕ بَر اندیشہِ تراو بہِ یاٗ طِل خیالے ⊖
سینہٕ یام روح از قالب جُدا وآتی سہٕ نورِ خدا ڈیٖ زِ ہس میاٗنی سلام کرُی زِ ہس
عرض حالُ احوالے ⊖

ونان زادان یام سیٖن واٗصل رحمتِ خدا سلمانؓ صحاب رسولِ مختارؐ
تام ناگاہ برٕ زاو خیبر کُشاٗ عالمک امامو ○
کرِ تھ سلام تہٕنز تعظیم اٗ نِتھ بجایے یِتھ بیوٗٹھ بر بالین سلمانؓ بلند پایُے ⊖
تُلِ تھ اُز سر چادر دیپس شاہِ اولیایُے مرحباً لکَ یا عبدِ خدایُے ⊖
بوٗزِ تھ کلامِ شاہِ ہر دو سرایُے کرِ ارادہٕ تعظیم سلمانؓ روشن رایے ⊖
اُدِ فورماوس عالمک پیشوایُے روز بحالِ خود مہٕ بَر پروایے ⊖
اما یلہٕ سینکھ مشرف بخدمت رسول خدایُےؐ کیوٗ شہٕ سلوٗک کوٗرؑ امتیو مےٚ ستیٖ وُنی زِ ہس سرتا پایے ⊖
کرِ عرض زادان یا امام بہٕ لگہٕ موقدا آسہِ نےٚ تہٕنٛد فرمانے کرٕ اسبابِ غسل مہیا ⊕

علی

بوٗزی تو اُدِ زادانس فرماوِ امام ہمامؑ
اسہِ ملائکہٕ رحمتن کوٗر مُت چھُ فرمانو اَنُن آبِ سلسبیل برائے تغسیلِ سلمانوؓ ⊜
بیٚیہٕ اَنُن سدرٕ کافور از سدرۃ المنتہیٰ کفن از جنان کوٗر مکھ اعلام
وَنہٕ زادان گوٚ بہٕ ساتھاہ درمیانو وُچھم چشمو ناگاہ خیمہٕ سبزاہ وو تھ آسمانو ⊜
سہٕ خیمہٕ نور زن خرگاہ ماہ سیٖن اِستادِ قلعاے ⊖
ادِ تتھ خیمس منز تنہا لوگ دِنہٕ سران شیرِ ذوالجلالے ⊖
کرِ عرض زادان آسہے ارشاد بوٗنہٕ کرٕ مو اِمدادا فرماوس پھیرتھ امامتک لعلے ⊖
کرٕ بہٕ مدد زِ تجی ساس ملک ووٚتھی متی چھِ از سماء بحکمِ خالق لایزالے ⊖

کرِ بُیان ملائکہ خاصۂ خدا تڑاوان آب مہٕ بر کیتھ ملالے (۱)

اَدِ سیٖن فارغ اُنِتھ شرائطِ غسل سلمانؓ بجاسہٕ خزینۂ رحمت[۱] مخزن اسرار

وَنہٕ کیاہ عجیب حالاہ سنےٚ اُچھو ڈیوٗ کھ ٹاموٗ (۱)

وُچھِم قطیفہٕ سبزاہ وَوٗ تھ اَز سمائے ہوٗ ٹھر وبروے معجز نمائے (۱)

مُژراوِتھ تتھ قطیفس مُشکل کُشائے دژاو تمہٕ منزٕ کفناہ بے بہائے (۱)

تتھ تعلیقا بیہِتھٕ عالی تہٕ خوشنمائے کرٕ کتھہٕ وایرِ تتھ عالمک رہنمائے (۱)

اوس تتھ لیوٗ کھمت یہ کفن چھُ ہدیہ از خدایہ بے ہمتائے بسلمانؓ دوست شاہ اولیائے (۱)

ڈلی تھٕ سہٕ کفن یام نمازِ جنازٕ کرٕ ہنس ادائے تام ہاتفی از غیب صدا لائے (۱)

ساتھاہ تاملّ کرِو یا ولیٔ خدائے چھِ یوان ارواح انبیاءؑ تہٕ اولیائےؓ (۱)

تِم تو ہمہٕ پتہٕ یا امامؑ نماز کرن اقتدائے نکیا چھُ سلمانؓ تِہندِ اخلاصہٕ بُرِتھ سرتاپائے (۱)

ادٕ شاہ تہٕ ملائک نمازِ جنازِ اُنِتھ بجائے کوٗرُکھ سپردِ خاک سہٕ مردِ خدائے (۱)

ونان راوی نمازِ صبح پُرِتھ مدینہٕ دژائے کرِتھٕ دفن سلمانسؓ مدائنہٕ بیہِتھ پتھنس تام پھیرِتھ آئے (۱)

ونان وفات حضرت سلمانؓ گام ہواس پریشان چھس دپان مار ہا پانے یاد پیوم طوفانِ کربلا (۱)

علے

کرِ یاد یمی شاہِ کفن دفن سلمانسؓ بخشاس خدائے نیٚتھ شان آسی تھٕ غلام

کیاہ سنا اُس کیاہ مصلحت چھس نہٕ دِنتھ ہکانو چھُم خداگواہ جگرس آم کانو (۱)

گیاہ دِیُس شاہ مدینہٕ پیتھٕ مدائن تام اُکس ساتس ہشران نہٕ آرام

کیاہ سنا کونہٕ وُوت سہٕ معجز نما کربلا میدانو اوسُس پیتہٕ تڑپن دو ہن ڈولان تاپس

شاہ حسینؑ ہیتھ زٕ دانو (۱)

یمی شاہ سلمانسؓ سِران دِینہٕ وزٕ اَنہٕ نوٗو خیمہٕ از سماء برہنہٕ تراوِتھ تھِہندی آئے (۱)

[۱] خزینہٕ دار رحمت (شیخ علی ...)

تہندِس شاہ حسینسؑ نیزٕ وتہٕ تیرٕ وتہٕ خنجرٕو سوا کوٚر نہٕ کانٛسہٕ سایہٕ دِمہٕ ناتالے ۞

ننہٕ لِباس شہ پٕژون جامہٕ جاےٚ برٕو سیاہ ہےٚ ہے کڈِ کھٕ ہنیس نالے ۞

واژٕ او سلمانس رضؓ سدرٕ کافور از سدرۃ المنتہیٰ تہندِس شاہ حسینسؑ کو فکٕی بد خصالے ۞

کافوٗر کٔرِتھ چھکنس سوٗر واویلا رسولہٕ سُند یرن نہٕ کینہٕ خیالے ۞

سلمانس رضؓ اَنی تھٕ آب سلسبیل دزٕ آکھ سٕرانا شاہ حسینسؑ چوٚن سوٚمب میوٚل نہٕ آبہٕ پیالے ۞

ریشہٕ چھتس مرینہٕ تٕریش یاوس نہٕ کانٛہہ زوٚنکھ آب رٕٹُن تس حلالے ۞

سلمانس رضؓ بہشتہٕ منٛز سوزٕ او خُدا اَیے کفناہ ہینہٕ اَکھٕ شاہسی وٕوٚلِتھ کمہٕ حالے ۞

چھُم جگر دزان بو رب لِدٕنا ظالم گرٕ ہن گنڈٕن تارِ نعلے ۞

امام حُسینس نوٗرٕ بدنس بے حیا گرٕ ٹُکہٕ وَن کرن یا نمالے ۞

تمہٕ ساتہٕ کو نہٕ گو عالم فنا کینہٕ رٕود عالم[1] بحالے ۞

بوٚ وَنہٕ کیاہ واتہٕ ہے کربلاسے گوٚبہٕ رسول شاہ وٕچھہے یپنِن نوٗرِ عینن کانہٕ مزار

بِہِتھ شاند بیٹھ بیوٚن بیوٚن لِیل کرِ ہکھ عالمک اماموٚ ۞

یپلہٕ واتہٕ ہے شاند پیٹھ عباس علیسؑ شاہ بلند پائے وٕچھہس ژٕڈ ہتی دست وبائے ۞

کوٚر مُت گُلبن قلم چھو گو رٕژھ نہٕ کانٛہ جائے گژھہے بے اختیار پوٗ تٕر مائے ۞

وَدِ ہیس یہ کٔمی کوٚرٕ ہے میانہٕ جانہٕ رایے ہو آیدار وندے آئے ۞

اَکھٕ وفاداری لگے بلائے دیُت کھٕم جان ژٕ سے کران بابہٕ بایے ۞

کُڈ کھٕم نہٕ نالہٕ مشک سکینہ مائے یوٚتام بھِیکی ژٕ ڈ تھٕ تراوٕ نے ناخدائے ۞

یوٚتر وچھہم سیکہٕ پیٹھ ڈولان تایہ کٔرایے اڈٕ کجہٕ وٕنہٕ چھے جاَنی[2] مایے ۞

گوہٕ ڈوٚدٕ وہ تھیٔہ باکرتہٕ یپنن ہُند سعیہ تھاوٕنکھ یم ژھایہٕ کُنہٕ جایے ۞

ا؎ کِتھہٕ رٕود یہ اسمان بحالے (انصاری) ۲؎ آنچ ملے (سید مصطفیٰ رضوی)

ووٕ نۍ زنٛکھ شام کوٗفی بے حیائے رسولِ خداؐ سٕند برٛان یہ وایے (-)
جانہٕ مرنہٕ کورِ گٔیم دربلائے یوٗ تروٗ پھوٗرُم ہیا کربلائے (-)
بی پھِران بُکہٕ بُکہٕ اوٗشس ہارنا طوفان البُکاس منٛز چھِ لیکھانے جِگر سوز رلوا بجا (+)

علی

بیلہٕ آو منٛز خیمس کرنہٕ اہلبیتن وداع حضرت عباسؑ شاہؑ سٕند دِل آرام
تہٕ ڈلیشتھ پٲے مایہ زینب کبریٰ آیہ لارانو روٗٹھنہٕ نالہٕ متہٕ حضرتِ عباسؑ پنُن بٲے جانو (-)
دوٗپنس بالیوٗ ژھُکھ سکھرِت مرنُس پیٹھ سۄنے نۍ درپیٹھِ آم
اما ونتم اسہٕ بیکسن بر وطن کُس ژھُکھ تراوانو روٗدنہٕ اسہٕ کانہٕ غمخوار نہٕ یاور وندے جانو (-)
دوٗپنس متہٕ مرنہٕ سیٚر تم لگے فِدا چھے یَڈی پانُن سوالے (-)
بنہٕ یے نہٕ گوڈ اَنتہٕ ترٛیشاہ چاونکھ پٲے ژٕسٕندی خوردسالے (-)
دیپس پھیرتھ حضرت عباسؑ بینہٕ دیدی جوٗن فرماوٗن ژھم بجا اما ژھُکھ وُچھان
پانس امام حُسینؑ حالے (-)
بیتھِ وقتہٕ یوٗ کرس نٔے جان فِدا گژھ ہیم ماپٲیس ملالے (-)
یوٗ چھُس قیامژ تام شرمنٛدہٕ بنہٕ ینہٕ ترٛیشاہ ننہٕ لسُن میوٗن ژھے محالے (-)
دوٗپنس ژٕ متہٕ بینیوٗ ودتہٕ ناگٲی مشکاہ آیدار تُلہٕ فِلحالے (-)
تام فرات کُن اَنتہٕ آب دراو از خیمہٕ گاہ حضرتِ عباسؑ شاہ حسینؑ علمدار
تہٕ وُچھی نھہٕ بیبہٕ یڈ بڈ ودان عباسؑ عباسؑ دِوان فری یاد تامو (-)
دوٗپھس چھُے تنہا امام حسینؑ عباسہٕ بایے روٗدُس نہٕ کانہٕ غمخوار سولٕے خدائے (-)

اَسی نیا کرو یے گژاو آلبس بلایے
ترٛاوِتن متہٕ بوے تنہائے (-)

نالہٕ متہٕ رٹھس امام حسینؑ بٲے مایے
تیوٗ کٹا ودان الٔنہٕ لوٗگ کربلائے (-)

ادِ بینہٕ الکفہٕ سِلاح گنڈتھس غریب نینوایے
دوٗلنس کفناہ سرتاپائے (-)

سینہٕ فرات کُن وفادار بٲے سٕند روانے
امامؑ زِ گژھ باچھ ہم حولٕے خدا (+)

علی

ماخذات: (۱) نسخہ سید مصطفیٰ رضوی ملوکہ جناب ... بہشتی دقمروبیروہ ۱۳۱۳
(۲) نسخہ حسن علی انصاری مرحوم دلنہ بارہ مولا) ۱۳۲۵

مضمون آتش

یا وۄدۄد نایرٕ آتش شوق وصال لبان زاہ چھُمنہٕ اطفاء

سینہٕ م رگ وپے زن فتیلہٕ سوزان چھُم دمہٕ دمہٕ تیزان یہِ نار ⑪

دزِ اَمے نارٕ تن وامُ صلنَ پروانہٕ مثال آسے یکداز زن شمع

سینکِھ حواس شرار آسا پریشان کرِتھ امتیاز نوُر از نار ⑫

گو کھنہٕ زاہ کم امیک التہاب زۄدی درتب وتاب عمرٕ پیۆکھ للہٕ وُن بہِ نارو ⑬

سینہٕ شعلکی یامُڈی سآری انگشتِ حیرت کڈان آہِ آتش بارو ⑭

کرِتھ دربر کسوت خاکستری رات دۄہ پھیران شعلہٕ جوال گردِ جہانے

سینکُھ نہٕ خُشک زانہٕ اشکِ آتشین از گُلِ رخسارو ⑮

سینہٕ یوٚ تام فنا فی اللہ ماسوا سِوا انن لفظاہ بر زبانے اوُسکھ

گلو سوز گٔرہانے ⑯

دۄدُکھ خرمنِ ہستی از آتشِ فنا رۄدُ کھنہٕ کُنہِ نشانے بے نشانہٕ لۆبکھ

نہٕ چون نِشانے ⑰

نارُ اللہِ المُوْقَدَۃُ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَۃ بردو سلام کرتم یا اللہ ⑱

علے

وۄنی سینہٕ م گلخنِ سینہٕ گُلشن مِثال بہم فکرِ نارس جلا

کرن شبستانِ خیال از شمعِ نعت فروزان سینہٕ سرخرو زن گُلنار ⑲

بیٚلہِ کرِ نہٕندِ وجوٗدِ خالق ذوالجلال روشن یہِ ارض وسما

نوٹ:۔ یہِ مرثی چھِنے مرحوم اسداللہ فقیر (عشر رضاس) ونہٕ آمژ التجہِ نار نتہِ وفات۔

سپُن خاموش آتشکدہ جہان گو کوتاہ رِشتۂ زُنار ⊜

کرِ بیٚلہِ تجلّی نوُر نبوت لبہِ اسلام طاقت دُزی بھِٕ پیٚہ دعوادارو ⊝

اڈ نکھنہِ وُچھنس تاب ژالہِٕ گے بے تاب کرِ یکھ سوُر حسدِ گ ناروٕ ⊝

بیٚلہِ وُچھِہ شہ نوُر الولہب سیاہ رو اوسُس آتشِ غم در کانون سینہٕ

مکنوٗن اُندری اوس دزلنے

سورہٗ تبت یدیٰ نازِل کرِ یس قہارو ⊙

آسہٕ تس شقی یس یانس ہِش شریر زنانے وامراتہ حمالۃ الحطب

سوزِ یس کردگارو ⊙

تس مجمرِ سینہٕ حسدِ کرِ ناِر کاشہِ گراہ خاکی یہ روزانے آن بان اوسس تیزانے ⊙

کرِ ہنس مشتعل آتشِ فتنہٕ دمہِ دمہِ اوس کوشانے دٕژُس یوٗتام حیاتک کاشانے ⊝

آسہِ کبشہٕ بکار درہم و دینار ملعون شہ سیاہ مار سپُن مخلوط با خاک سیاہ ⊕

علی

وونی کرِ انامل گلگون فلحال منگہِ نادُنہ از خلد برین حنا

کرُی بھِٕ روشنائی شنجرفِ شفق خامے از شاخِ مرجانِ جنان کرِ آلستدستی

لیکھہِ مدحِ قسیمِ جنت و نار ⊜

چھُ مالک قدرت داور بے ہمال شہ ولایت دستگاہ

دِیہ ہے جینگ تہنٛدِ سس دامنِ ولاس لبہِ ہے امان دعویدار خلقتنی مِن نار

من نار ⊝

تہنٛدے آتشِ قہر سپُن قوم فرعونس عذاب غرق گے در آب زالیکھ آبہ

منٛزٕ نارو ⊝

نہہٚندِ نارِ قہر از جیب یدِ بیضاؑ دراس حضرت موساسؑ ظاہر گوس گلہِ منثٕر نارو ⊖
تِہِنٛدے شفاعتہٕ و دٕوٗد کرِ خاموش آتشِ نمرُود خلیلسؑ گو نارس گلزار ⊖
بیبہٕ آوُر آتشگیر مالکِ تقدیر تمہٕ ساتہٕ کرِس رنگار و ⊖
مُنگی تو دُعا اسہٕ تہٕ لاگیتن مالک یوم الدّین امیر المؤمنین کرِیتن خلاص
جہنمہٕ نارو ⊖
تِہِنٛدے سُبحہٕ گو اِسلام سرخرو کاسیس دٕوٗدِ شرٕکہٕ سواد سبُن درخشانے
وُنہٕ کیاہ چھُ نہہٚنٛد محیط وصف ناپیدا کنارو ⊖
بیبہٕ صاحب ذوالفقار آتش کارزار گرم اوس کرانے آتشی سہاد
گرُی سمُن نل مرانے ⊖
کڈان بیبہٕ ازمیان آتش نشان تیغ دو زبانے تمہ چہٕ ژھٹہٕ خشک وتر زانے ⊖
کرِ واصلِ فے النار کم کم اشرار معجز نماؑ سے ید اللہ ⊕

علیؑ

وو ژٕ سیٖنُم شعلہ ور آتش نشاطِ دلِ پُرملال لعل آتشین آسا
امیہٕ کے ضیاء زمین و آسمان گژھہِ روشن تا کرۂ نار ⊖
کڈِن خطِ بینی سکانِ سماوات تیٖتھ کرِ مقال لیکھہٕ لبٕ دومہ مرتبہٕ گلگون قبا
تمہٕ کے دستاویز سینہٕ سرخرو در ہردو جہان یوشُم یگاہ اصلا کرِ نار ⊖
دُچھُم قِصاہ سیٖنُم تر و تازٕ روح انا اللہ مرقدکہ صاحب طریق البکا
بزرگوارو ⊖
لیکھان بسند معتبر بیبہٕ محشرس اندر اتھ جہنمس بحُکمِ قہارو ⊖

آسہِ تمنگ سوز و گداز تیٚتھ بزور وونہِ محشرس شور خاص و عام ودن زار زارو ○

آسن گونہگار کلہٕ تھاوِتھ در پیش تا فتہ آتشِ خویشِ پننین پیغمبرن کران زار پارو ○

ابوالبشر آدمؑ ییُس وَدِ در دُنیا سالہا در فراقِ حواؑ تتہِ روز بسیٚر کیٚتھ اختیارو ○

منگہِ از شرارِ جحیم دِتم نجات یا واھب العطایات حضرت حواؑ شُد زِ سے

چھُے اختیارو ○

یُس یعقوبؑ در فراقِ یوسفؑ شیٚتھن وٕری ین کھیٚتہِ تأسُف گیٚس چشمہٕ سفید

ودان لیل والنہارو ○

انیس ڈیشتھ تیٚتھ ہراس دِ بیہِ از نایرہٕ غضب خوٚد کرُم خلاص یہِ خوش

کری تہ کر یوسفس پروردگارو ○

سیٚہہِ زن تایہٕ تارپک وسیاہ آفتاب تہ بیٚیہِ ماہ نجوم وکواکب تباہ

گژھن یکبارو ○

بتازیانہٕ یوم یُدعّون الی نار جہنم دعّا کھین سخت ضرباہ دُنیاکی پادشاہ

تہ سپہہ سالارو ○

گژھن ساری بے ہوش واتیکھ بییلہِ تمیک جوش آسہِ شعلہ دِوان

جہنمک نارو ○

بوزی تو صاحبِ کتاب چھِ کران تحریرو

واتہِ خطاب عتاب آمیز بہ پیغمبرؐ آ فرزمانے تتھے آیہٕ زبان قدرتہ یکبارو ○

چھُ از روز وعدِ توہی بیٚیزِ اُمت تکان کرِ یوکن حاضر دِنکھ عملن جزا پانے ○

پیشوائے شیخ و شاب رسالت مآبؐ بوزی تھہٕ یہِ فرمانے ثواب گار

ییندن چھِ انانے ○

ع، تایہ (نسخہ) کڑہ ہنی تاو۔

گژھس ندا یمِن باتش ینبران کیاچھُ کار
کو ینہ تمے سیاہ کار چھو وکھ اناںنے
ہموٚ یتھ دُزِ یاسں کرِتھ عصیانے ⊙
دوٚ ہمہ لِٹہ رسول ذوالمنن کرِ حاضر تمن
یمن ثواب تہ عصیانے آسنکھ درج یکسانے ⊙
تژ ہمہ پھِر روزِ ینہ چارِ کینہ حضرتس
تعمیل کرن ٹکان ین تژ و نہ کُن اَسہِ ہو کر نا فرمانے ⊙
گژھس ندا یا احمدؐ روز بکنار
رٹہِ گو نہگارن نار درمیانے فرِیاد وا محمدؐ آسن دِوانے ⊙
اُہتر ہند غمخار گژھ بے اختیار
تم صدا بوزانے گیسوٗے عنبر افشان کرِ پریشانے ⊙
عمامۂ رسالت نژ اَو تھ از سر سون پیغمبر بدرگاہِ حق سجانے کرِ عرض
ودان ودانے ⊙
ژٕ چھکھ صادق الوعد پادشاہا کرُم احسانے کر رحم متہ ییتھ ژٕ ذوالاحسانے ⊙
بوٗزتھ یہ احوال اد رسول ذوالجلال اَسہِ عاصین ہند حاطر کرِ کیاہ ⊕

علی

اد ییتھ بر کنار جہنم کرِ مقال سہ رسالت پناہؐ
کرِتھ وا درج دہان مالکِ جنت فرمادِ بہ الفاظ گوہربار با نار ⊜
چھُسے دِوان تمن ہندن ہُند قسم یم صاحب مال آسی در دُنیا
دِتنکھ خمس میانین ذوی القربان زکواۃ غربان کھوژِ نا وتن متہ میانہِ اُمت
روز تہ یتھ با نار ⊜

روزِ اِسنادِ جہنم بقہر تمام بوزِتھ یہ کلام اد دوبارِ رسولِ مختارو ⊖
دپس بچھی شفیع تمے یموٚ چ تہ جہاد کوٚر بحکمِ خالق عبادُ اُمتِ میانہِ نشہِ روزنہ کنارو ⊖
یہِ بوٗزی نھہِ تینُتھ ناراہ جہنمہ منز ہیر انبیاٗن تہ اولیان نیل بھیر اُمتِ
مُضطرب سینہ اُمتین ہُند غمخارو ⊖

حضرتؐ زاے نائیرہ غضب خدا چھُسے قسم دوان
نمہِ اشکُ یُس اُسی ہاران میانِس حُسینہؑ سندِ خاطرِ عزادارو ⊖
بیتہِ نم آہ ہم دٔرمتہ دلہِ اُسی کڈان
تُہند مُصیبت پھِران سینتہ دوٗر متہ دِم اُمتِ آزارو ⊖
بیلہِ جہنم اشکِ مُصیبت حُسینکؑ نادبوزِ کڈِتھ نعرہ ییتھ روزِ ستھن ؤریِن
ہشتِ وتہ دوٗر گژھہِ یکبارو ⊖
اَدِ وَتھہِ محشرس منز دُلملاہ منظلہٗم شہیدِ کربلا
تشریف انہ با بدنِ پارہ پارو ⊖
تنس آسن زخم شمشیر بیتہ کان بدن مبارکس نمایان
سر مبارک ہیتھ اُکِس اتھس آسہِ سر دارو ⊖
آسِس بیتہِ اتھہِ رَوٗمت گریبان شمرؔ لعینُن سیاہ رو ⊖
آسہِ بکان تمے حالہِ کربلوک تشہِ دہانے گنوہ شتھ تہ پاشرہ ضرب وُتہ آسنس
نموٗدارو ⊖
ہیتھ اتھس کیتھ پنُن سر علی اکبرؑ نوجوانے بابس بینہ بیتہ آسہِ بکانے ⊖
آسِس رَوٗمت بیتہِ اتھہِ منقذ بن مرہ بے ایمانے وُتہ زخمن جوان آسِس
نیرانے ⊖

تس ہیتہٕ لاگی سفہٕ اُشنزاہ تازہٕ ہ قاسم جانے یمی خلعتہٕ کینہ کفن وڈل یمہٕ جہانے (=)
تس ہیتہٕ امام حسینن ہاے خاص گُمرٕ زوٚٹ عباسس پہلوانے یم کرکُس
جدا آب ژھانڈانے (=)
تس آسن نہٕ گلی آسنس مافرات بیٹھ ڈولانے آسنس نہٕ ملک دُچھیٕ نہٕ
کھاوری ہے ہے چھِ لیکھانے (=)
تمن کلکن دیدہ فاطمہؑ اُسبس ماگ للہ وانے۔ پوتر مایہ آسیس میٹھی دِوانے (=)
نتہٕ گوٚ برموٗل شیر خداؑ کربلا میدانے سیٹھہٕ تلہٕ ما آسہس وُنہٕ ژھارانے (=)
اکھ ملک تسنُد رتنہٕ بوڈمُت سر ہیتھ کوچھِ اندر آسہِ پکانے بیٹھا کھ قاتلس
رُٹتھ گریبانے (=)
شفیع محشر فاطمہ زہراؑ رسول سنز زوُ دانے گژھہِ بے حالا سُہ احوال وُچھانے (=)
سینہٕ رسول خداؐ نتہٕ بے اختیار دِدِ سیٹھاہ زار زار وُچھتھ احوال شہدائے
کربلا (+)

علی

یوٗرن اَسہِ نارِ جہنم چھُ محال چھم بدل یقین بگاہ
نہٕ کیا منز دنیاس اَسہِ گوسور امام حسینؑ ظلم پھیران زالہِ بدن سان نہ
تہندسے غمہٕ نار (=)
نیلی ہیو گوڈ زہ ہیتہٕ ساہن دِلن شینی پوست مال ییلہِ دوٚیم نمرود روسیاہ
کرِ آتشِ کیتہٕ ظاہر مرِکھہٕ رسولِ سبحان نبوٗز گرس برس گنڈِ نار (=)
اُس تتھ منز ہیتھ شاہؑ نتہٕ حسنینؑ حضرتنہٕ سنز زوُ دان راتھ دِہ ہٕ للہ وان
بایِن دو کھہٕ نار (+)
گوٚنڈکھ امی رایہ برس نار ہیتھہٕ حسنینؑ رسولہٕ سنز جگر پار نعوذ باللہ زالون قاسم
جنت ونارو (=)

آمنے معصوم تہٕ فاطمہٕ زہراؑ بیٖلہٕ تتھ وُزٕھ برٛاہ اُسس ودان کڈان آتش بارو ○
دزابہٕ تَتھ برس بیٖٹھ رسول پِنٕز نورِ عین سِنٕزی ہیتھ حسنینؑ دیکھ توہہٕ کوہٕ
چھہٕ وسان نارو ○
اُسِو یوٚے یُمہٕ گرٕکی خدمتگار اُز گوٚ نٛدووس نار میانہٕ بیکسی ہُند چھوٚ نا
بوان عارو ○
بوٚے تنیٖتھ بابہٕ پادشاہ سپٕرِتھ گوم زُن آسمان بیوٚم غمہٕ لدِہ ژھِنہٕ دیتوم دِلُک بخارو ○
کرنسہٕ رسولؐ سُنٛد کیٖنہٕ تہٕ پاس بوزِنسہٕ التماس تکیاہ شعلہ دِ وان
اوشکھ تنہٕ نارو ○
دُزِم واٰلینج پھٕنوس لایہٕ نَس ضرب پہلووس شہید شہزادِ گوس تمی آزارو ○
تَتھ ضربس مُرِتھ تہٕ نیٖرِ انگ آس لدِنا ٹھِھِ ساس رب لُدی تھہٕ کرِنا
جامن پارٕ پارو ○
گو کھیٖنہٕ بہٕ نار ژھیٖنہٕ زاہ کوٚرکھ عالم سِیاہ امیرالمومنینؑ موٚرکھ روزٕ دارو ○
دوٚدُم دِل وُنہٕ کیا نارٕی روسیاہ امام حسنؑ زالن زہر نارو ○
گوٚ بہٕ ژھین زاہ اکھ نارٕس از سرو کُڈٕن ژھٹھ مدٕ بیٖنہٕ بیٖٹھ تا کربلا میدانے
تتہ وارٕ جگر ساٰنی زاٰلکھ اشرارو ○
کرِتھ تیوٗژ گرٕس لرٕ پارٕ خیمن نار گنڈٕن تمی آنے لوٗنگ امام حسینؑ
محل خانے ○
روٗٹ بیب زینبؑ نہٕ دیدٕ ہُند میراث التماس اُسکھ کرانے دیدٕ ہنٛدی
یاٰکھی زار زار ودانے ○
اُسکھ دپان متو دیتوم نار خیمن باٰے ہُندین یتیمن چھیہٕ کھوژانے خوفہٕ ستی
مانیٚر ہم جانے ○

بییلہِ پڑتھ طرفہِ وَلہِ نار ہیتھمَن گتھ اُس کرانے دوٚہ کھہ لدزن پرٕوانے ۞
اوس ضعفس منز بیمار اُس پریشانے ہکیس تَس نِشہِ گیہ لارانے ۞
دیہس پوٚترو گوٚنڈکھ ہیا خیمن نار تا چار اڑکجہ زٕہو ودلسنے یوہ پھدید
بیب زینبؑ اوس دیانے ۞
کڈتو کھ کُنہِ پاٹھو معصوم پنبر بیھتھ نارس اندر اللخانے مرتم یتیم
تشنہ دہانے ۞
اوس یہ بیمارس طاقت کرنس حرکت پانے نُورِ زہراؑ بُتھ بُتھہ اُس دوانے ۞
بییلہِ ووتس نزدیکھ نار ودان میٚنز لدانے دوٚہ کھہ لد اُس اتھہ موٚرانے ۞
بہی بتھہ شانہ بیھ بیمارس پان مارانے نارس نر اُس دوانے ۞
دوان فری بادیتھ آبہ مشکاہ بکھنا پاے جانے اتھہ والہِ میانہ عباسؑ پہلوانے ۞
نہٕ ژ کتھہ پاٹھو یہم بایہ ذیشانے ژٹی ہتی ہچھے دوٚہ نوے شانے ۞
یموکٔبو ژھہنہ نار کرہن تم چھی ڈولانے فراتس بیھ واہ مشکہ سانے ۞
یا کرتن کُنہ پاٹھو ژھہنہ نار نہ پاے سند زٕو دانے کڈتن نار منزلگے قربانے ۞
چھم یوان بیمارس نار تاو پنیم واو ہر گاہ یہ نیم جانے نار ہے منز دیم جانے ۞
یہ حال گرتھ نہ ظالمن گو یہ تسلاہ چھم جگر دزانے واتہ نوٚوکھ بییلہِ شام
امپر کاروانے ۞
گیم جگرس کباب باموبیھ شامی زنانے نوٗر خداس آسہ نار چھکانے ۞
محبوبو زر توالماسس میثون ووذینار ژھہنہ کری تون انتہ آب چھکانے فاطمہ زہراؑ
دِکو جزا یانے ۞
بوکہ بوکہ چاہ دِلہ منز کھاری تورات دوٚہ ہاری تو ژھہنہ نار جہنم بوہے اوٚتس کرلو
پگاہ ۞

ماخذ:۔ تسخہ اسداللہ ضیا ملوکہ ڈاکٹر ی محمد ... پ پورہ ٹین۔

وان

اَس بَنا منٛز غارس لیل کران ییب شہرِ یاں   بیکس نوے وہدا کھ دِ وانو ییٹھو کُنہِ کتھ تی تو الال خانو

چھم نہٕ طاقت بیمارس شہ چھُم نیم جانو   وہ نٕ ژٕ ییتھ بُتھا ہا وتم اکبرؑ جانو

اَز تام ترٕ تھجم تو ہے رچھالی رچھانو   ووں کُہ تٕہ برداشت بَرٕ میشانہٕ پانو

بوٚ چھسے تنہا کھوژان ییتم غابی وتہ یو جان   چھا گبرٕ ماجن روشان وہ لو اکبرؑ پوترو

کس ماجہِ ییتھ دُنیاس میون ہیو گوُمت ڈاس   گبرٕ زیتھ گوم طوفان وہ لو اکبرؑ پوترو

مےٚ ییلہ واتہِ وقت مرنٕن پھِرہم کوشہِ قبلس کُن   تلہم کوشہ تہٕ دِیَم سرٛان وہ لو اکبرؑ پوترو

وٹھم ہونٛڈ کوشہ بہٕ لگے پارٕ ی وددوم مزار رِسٹھ ساری   مےٚ زِندٕ چھا نوشیروان وہ لو اکبرؑ پوترو

مےٚ کوشہ قبرِ واتناوہم لحد کوشہ ییتہِ ہا دِہم   کفن کوشہ کرہم امکان وہ لو اکبرؑ پوترو

بلاے پو ترٕ امارس کران لیل منٛز غارس   چھم دوہ تہٕ رات سوران وہ لو اکبرؑ پوترو

چھم گرا بیمار بہوان یاد گژھان چھم سخت بیداد   کرہم کیا کُنے سرٕ نیم جان وہ لو اکبرؑ پوترو

نِشس پو پھیدبدن سِتی شام ہے ہے بنتھِ کیاہ آم   کرِتھ زنجیر تہٕ ذِلان وہ لو اکبرؑ پوترو

گرا چیانٕ پھٹہٕ وِنٕ دار گرا قاسمؑ تھز کار   گرا اصغرؑ نہٕ ہٹیک کان وہ لو اکبرؑ پوترو

وُچھِتھ ییب زینبؑ حال گژھان چھس سخت بے حال   سو اُج میشانہٕ ہاژ باندی وان وہ لو اکبرؑ پوترو

گرا ترٕ بٹہٕ دود سکینہؑ گرا ییتہِ دول فاطمہؑ   سو چھم ماشز اتھہٕ ہاوان وہ لو اکبرؑ پوترو

سو ییتہِ والِتھ پھیرِتھ آیم تمے دوہ باندی ڈرایم   تلُن وہ ڈِ ییتھ سرِ نوان وہ لو اکبرؑ پوترو

چھوٚنے ییٚوس مہر ییتی نام نیکھ وارٕ ی دِکھٕ شام   وُچھن ییٚوس وُشٹہٕ زاپان وہ لو اکبرؑ پوترو

ژٕ اوسکھ مےٚ تو بُڈک کہار از روُٹھتھ کربلا مزار   بہٕ چھسے وُنہِ پڑاران وہ لو اکبرؑ پوترو

وہ لِہ میشانہِ شبیہِ پیغمبرِ چھم لول آمُت چونے سبٹھاہ ⊕

—•—

✡ دیان ییلہ حکیم حسن علی صابس وقتِ آخر ووت۔ تمہِ برژ و شہ ییتھچھس جوبہ مسافری ہندِس عالمس منٛز یہِ وان۔ ییتھہِ کُنٕ چھیے یہ تسنٛز یتم تخلیق تہٕ یہ چھیے امہ کُلس وُنہِ آمژ۔ اُہنٛدی نقل کرِی مےٚ ڈاکٹر خواجہ مصطفیٰ صابن تہٕ ڈاکٹر شبیر احمد میر صابن فراہم۔

(م۔س)

نوحہ ذوالجناح

ڈیلا ڈیلا داویلا ڈیلا ڈیلا واویلا ڈیلا ڈیلا داویلا ڈیلا ڈیلا واویلا
ڈیلا ڈیلا ڈیلا صد واویلا

کوہہ جنگلن پھیرو آغہٕ دود پھران ژھنڈو اُسی کوہ تہٕ صحرایے
کران واہ حسینؑ شاہ حسینؑ مارو پان دوستدار نہٕ دوستدار بایے
اُخر گژھو ہیمہٕ سمسارو چھیے زِندگی بے بقا

اسہِ آغہٕ دود بیو گو طوفان ہے ہے پھوٚر ظُلم کربلایے
ڈُنی کین آسن حسینؑ حسینؑ کران فلکو بیٹھہٕ ملک جایہٕ جایے
رب لدی تھہٕ والی تھہٕ دستارو توہی تہٕ نالی تو سماع

دوہ ڈُ نوٚن معرکن آسہٕ پھیران کفن ترٚڈی تھہٕ رسولِ خدایےؐ
رنگہٕ رنگہٕ پوٚنر مول آسہِ لیل کران مبنز لدی تھہٕ شبیر خودا بےؑ
دوٚ نوٚ یے چھہٕ تعزیدارو آسن کران جزع فزع

بأے منہٕ اُچھو آسہٕ خوٚن ہاران شاہ حسنؑ کران بابہٕ بایے
زہرلد آسہٕ مافری یاد دِوان یہٕ کمی کوٚز یے میانہٕ بأے رایے
ودان میانہٕ بأے غمخوارو مأری تھہٕ مور ہس ہیا

آسہِ پھیران کری تھہٕ موٚ پریشان دید فاطمہؑ پونز مایے
ہیوٚن ہیوٚن اُچھہٕ نے آسہو وُچھان کس چھہٕ کرش حسینہٕ مایےؑ
کرِو امام حسینسؑ جان نثارو پنجتنؑ روزِ نو رضا

ہیمے عوشور چہٕ راتز امام زمانؑ آمت ہیلہِ اوس دربلایے

اوس بٔنِتھن نہٕ کورِتھ وصیت کران مظلوٗم غریب بینوایے
آسہِ ہے ما اہلبیتن ناچارو بیوٚن بیوٚن کران تُلا

حضرت زینبسؑ آسہِ ہے ونان صبرٕ بوٚلِتھ حجت خدایے
بیٚنہِ دیٚدی راتھاہ چھُسے مہمان یِگاہ مارِتھ نا خودایے
ہیٚتھ بأے گبر تہٕ غمخارو ڈولان آسہٕ سرِ راہ

بوہ ہینی گژھے تژلیتھِ تژلیتھِ کران بیٚنہِ دیٚدی یمہٕ فأنی سرایے
پتہٕ نے خوٗنہٕ سینی منٛے دِتھ سٕران سیٚکہِ پیٹھ تژاونم تاپہٕ کرأیے
ژےٚ روبروٗ شمر بے عارو کرِہم ہینی سرٕ جُدا

بوہ مأری کھٕ ژےٚ ہینی گژی کھٕ زولان نیٚنے بأنڈی شام بے حیایے
ژٕ تجھین بیٚن اُکے ریسمان کرِتو کھارِتو وٕنشہٕ گژایے
یِتوٗ یِزی دِن دربارو ہیٚتھ عابدینؑ شاہ

بیٚنہِ دیٚدی ژےٚ چھُسے وٗصیت کران صبر کٔری زبرا خودایے
منٛے پتہٕ میأنی اڈرٕ کُجِ آسی زینٕ رچھان سیٹھاہ آسی زیٚس بران مایے
یتیم بیٚلہِ گژھہِ ناچارو دیدٕ تہٕ آسس ما

چھُپے غبر زٕ کیتھ یأٹھرٕ اوسہٕ سن رچھان بھر تُل بوہ پتہٕ مایے
بیٚنہِ دیٚدی آسی زیٚس حمایت کران یمہٕ ساتہٕ شمرِ لعینؑ تس لایے
کرِیس کیٚٹا بوے بیمارو مظلوٗم روزِ تنہا

صاحبِ انوارالشہادت لیکھان یہِ غبر زِن تبر منٛے آیے
عوشرکہِ دوہ ہیٚلہِ عباسؑ پہلوان گرٕ یوہ منزٕ کربلایے
دِیہ شاہ شُند جگر پارو امام حسینسؑ صدا

بأے صأبہ مثے ہصأبہ وڑندمے جان ہنٛن پان کوٚرمے فدا یے
بوٚزی تھٕ یہ صدا امامِ زمان ع زار زار وٕدِ بأے مایے
سپٛن ذوالجناحس سوارو بأے منتہِ دژاو یکدفع

کتأن کیتہٕ قدم روٗزی تھٕ گوٚ بے زبان ڈوٚلہٕ ہرگز تمہِ جایے
کلہٕ ٹٕلی تھٕ اوس امامس ع ہاوان زار زار وٕدان واہ خودایے
وٕچھہٕ بیٛلہٕ شہیدن ہنٛد سردارو یٕژ ژھٕس مطلب چھٕپٛے کیاہ

تانٛی بے زبانس آیس زبان عرض کرٕ میانہٕ مولایے
عرض کرٕ ہا چھٕس نہٕ وٕنتہٕ ہیکان بون کٕن وٕچھِ تو لگو بلایے
بوٚزی تھٕ ذوالجناح سٕند گفتارو وٕچھہٕ محبت خدا ع

ژٕڑٕ ہتی گٕلی بأے ہٕندی وٕچھہٕ ڈولان میٛژ بیٹھ امام تتہ جایے
نمیوٚو امامع تلِن گٕلی رتہٕ پشیان سپنٕس ستی رٕٹہٕ بأمایے
بیتہٕ کیتہٕ قدم کڈٕی تھٕ یکبارو کھوٗریوٚو ذوالجناح

آعنس بینہٕ نِس چھٕ عرض کران وٕدان بے زبان تمہِ جایے
زمینس کٕن وٕچھتو لگو قربان وٕچھہٕ شاہ حسینع بلند پایے
مشک عباسِ علیع کرٕی تھٕ پارٕ پارٕ ڈولان واعسر تھاہ

تیٔلی امام حسینؑ گیٔہ تھٔر کمان لوٚڑ بأسے دود چھُ بلایے۔
نکھہِ پھیوٚک ژُٹی تھٔہ بیٚیلہِ ڈولان فرات بیٹھ ُ چھہِ تنہایے۔
کانہٕ تل دوٚیمِ جعفر طیارؓ وُچھِن یدِ کڈ آہ
یأسے تہٕ گبر بیٚیلہِ گأس بیزان یاد شہس پانس انوار آیے
سیُٹھ مرنس تیار دژاو میدان لوٚگ الٕنہ دشتِ کربلایے۔
اوس پکان ذوالجناح وارٕ وارٕ آغس کرٕ عرضا۔
آغہِ میٚانہِ مےٚ ہصا بہ چھُم دژ بیٹھی لوان کرٕنے شہید ناخدایے
ژکیا بیٚنین تہٕ کورن آسو ودٕاع کران خیمس منز بیٚنوٚن بیوٚن لگو بلایے
از گژھہِ آغہِ روٚس آوارہ بیٚیم آسمانا
آغہِ میٚانہِ چھُم عرض بو ونٕدے جان بیٚیلہِ سپنہِ محشر برپایے
توہہِ کیٚوٚت نوٚلہِ گرٕ آسن یأران ماشرٕ آوٕی زِمہِ تمہِ جایے
مےٚ سوٕا ببٚیہِ کأنسہِ سپنہِ دٕے سوارہ روزِمہ نہٕ کیٚنہ عزتھا
بہِ بوٚزی تھٕہ بے زبانس اوس دِلاسہ دِوان وان سون مولایے
بُتھس تہٕ یالہِ اوسُس اتھہٕ ڈالان ژٕمہِ بابرِ پرٕ وایے
خانہٕ زادٕ میٚانہِ وفادار و تھاو خاطرٕ جمع
پتھِ پیٹھ بیٚیلہِ آس نیٚزٕ نہٕ کان آفتابِ دپن زِمہِ نشہِ گو جُدایے
اوسُس ذوالجناح اچھ پھِرِی پھِرِی وُچھان آغس گنٕژھ کران ونٕدان آیے
آغہِ شُند خوٗن مِلہِ ناچارہ سیُٹھ لارٕ لد روانہٕ خیمہِ گاہ
وِدان وِدان زِمینس اوس کلہٕ چھاوان خیمس کُن فری یاد لایے
از آغہِ واو بیٚوم بارٕ ناپان ہےٚ ہےٚ گوس بے سایے
بوزِ گرٕی شُند گُفتار زینب کبریٰؑ

اڑکجہ سکینہؑ کُن اُس ونان بیکس حجابچ آیے
خیمہ برِ بیٹھ دِتہ نظر امیثون بأے جان آب ہتھ ماآو وندے آیے
دڑایہِ بابہِ ژرٛھ ناچارو ہیٖس گرِ سس کُن نظراہ
ہیلِہ بابہِ وُچھُن ہیوس اسمان بُتھِ بُتھِ دوان ہیٖہ تُھر جایے
یو پھِیدیٖ مورمُت چھُھم بابہِ جان یِیب زینبؑ صدالایے
بوزی تھہ ییب سکینہؑ گُفتارو دڑایہِ ہیپہ برملا۔
کران خاک برسر حسینؑ حسین کران محشر سیٖن برپا یے
بُتھِ بُتھِ دِوان کرن مُو پریشان وان بابہ بابہ کیٖتھہ یابہ یایے
روٗٹنہِ اڑکجہِ بے اختیارو نالہِ متہِ ذوالجناح
یاہُن رَتھ دو بہِ اتھہِ اُس بُتھِس متھان واہ رووُم مالی سایے
بیکس اُس اُچھو خوٗن ہاران منز کربلا گیٖس در بلایے
پڑھِ گرُس وان زار زارو گرٗیو وَنتم با
مَرٛ ہنز تریش چومہ کانسہ بابہ جان۔ یہِ بوزی تھہ ذوالجناحس باکھ آیے۔
دوٗہیٖنس ما آعہٖ تریشہِ تریشہِ کران مور ہم آب دُنی یاس بلایے
شیٖنچھ یا ہنزِ رگے نثارو بوز یا سکینہؑ
سلام میٖا آتی محسنؑ اُسی زہرم ونان دوٗہن گوس ٹیمہِ دُنیا یے
مرنہِ وزِ العطش العطش کران مثوٗلم نہ آب گیٖہ جایے
تریشہِ ہوت مورسہ بیعارو کوٗرہم ظُلماہ
آب سرِ دیٖمہِ ساتہ اُسِو چیوان چھُسو کران سوال خو دلیے
ڈیٖپی زرِ آعہٖ ساتہ وادِتی نے لگوے قوربان تھوٗوہے آب دُنی یوک معائے
ہیٖنے ڈنیٖنھ کرِہ جان نثارو پان غرقِ دریا

وان

خیمہٕ منٛزٕ دوکھٕ لد پیباہ سوٗرٹلی تھٔہ دژا یے   باٚ لیس نادلو یہ نو
بیٛنہٕ نےٚ ووہ لو دردلوے یاد ہوگیہٕ مو باٚ ے مدٕنو
کیا کرٕ ووہ نی ژھیُم پھیران لگہٕ یو بلایے   ژٕ اُچھ پھِرِ پھرِ کو ژھان مالہٕ نیو
شمراتھٕ ہتھٕ کرٕنلو منٛے کوٕنہٕ منٛزٕ اُچھن بیٛنہٕ مو باٚ ے مدٕنو
منٛے نہٕ ضا ٔیہٕ وُنہٕ چھے پٔزھ بوان گو ہم مارٕ باٚ ے مدٕنو
وُنی سُمی تھٔہ آسی باٚ ے بارٔنی غمخارٕ باٚ ے مدٕنو
یُتیم بیوٚن بیوٚن حوالہٕ کٔری تھم ژھی زِکھ وارٕ باٚ ے مدٕنو
بو کیا باکرکھ کرٕ سے مرگن جیاٚ نی آوارٕ باٚ ے مدٕنو
وُنہٕ یاٚ و تھم نہٕ زِ ہو وتھم موکھ وُبارٕ باٚ ے مدنو
اڈٕ کجٕ ژاٚ نی مری تھٔہ ماگرٕ ہم   ژا نےٚ امارٕ باٚ ے مدٕنو
یہ کٔس وتہٕ بیٹھ ترٲو تھن امہٕ لو کچارٕ باٚ ے مدٕنو
اُسُند حال کو ژھنٛہٕ ژھمہٕ جِگرس گٔرٕ ھان یارٕ باٚ ے مدٕنو
کورمالہٕ بابو لگہٕ یو فِدا ⑥

•

ہتھ مشک تہٕ علمے مالہِ ہیٚتو   ننتہٕ یکھنا بیٚنین ہندِ غمخارٕ آبدارٕ باپے
خانہٕ ویران گومو بأے مدٕنو   أسی مرگن کرٕی بے وٗسیلو
یمَن کوٗرہے قلمے مالہِ ہیٚتو   بابہٕ تمَن نوٗرٕ گُلہِ نے وٹھہے آیے
نِی ڈیشُن ییٚتو مو بأے مدٕنو   واہ کو فکیو سنگدلو

نرِ تُلی تُلی تھہٕ لبل کرے نا پہلوانہٕ بأے مدٕنو
دزالیَس ورگہٕ جانہٕ مرگہٕ ستی پیٚیَس اُسمانہٕ بأے مدٕنو
وُنہٕ چھم اُچھِن تل گژھان جأنی ژٕڈی مٔتی شانہٕ بأے مدٕنو
چھُ گژھُن شام اسہٕ ہیتہٕ ستی یانہٕ یأے مدٕنو
چھُنہٕ کانہہ پنُن وَتہٕ ما وُچھَن بیگانہٕ بأے مدٕنو
پادشاہ کوٗر کیا بوٕ پرٕ مُلک وَتہٕ زانہٕ بأے مدٕنو
بینیٚہِ اَکھ رشہٕ چھم سکینہٕ بأے ستنٕ نشانہٕ بأے مدٕنو
مے چھ پانس اتھَن کھورن کرٕی مٔتی زولانہٕ بأے مدٕنو
چھو کہٕ لد پھیٚکین بیٚٹھ ہتن بادیشانہٕ بأے مدٕنو
اُمس دپہٕ تہٕ تراوِتھ ژٕجس بیب شہر بانہٕ بأے مدٕنو

•

نوٹ:۔ یہِ نوحہ سٕید ہیٚے مرحوم ذاکر حسین علی (مٔتی پور یٹن) سٕنزہ اکہٕ بیاضہِ بیٚٹھہٕ حاصل۔ اَتھ چھُنہٕ دوٚیمہ جھیرِ نقل نوٗیسَن نشستے لیوٗکھمٕت

(م۔س)

مزاج

یا اللہ نبینہِ فضلہٕ میٚ کُند فکرُس بخشتم طبع رسا
ٚبیتھ کرِ چانہِ ثناہٕکۍ مُتین تہٕ موزون اجزائے
سپنہِ سو ترکیبُ اعتدال حقیقتس قریب کرنم تخمین روشن رائے ⓵
اَیِہ انکسار نازک طبعن دماہ گژھن عرصاہ
سپنَن معترف عجزس گراہ بیلہِ تہٕ وُچھنس کُنہِ جائے۔
وُچھن تہٕ پانس منزِ قوتاہ نِمکۍ وصف کرنس ادائے ⓶
نتہٕ کتنہِ چھُ میانِس طبعس طاقت، صنایعن چانن ہیکہٕ کرِتھ شمارو ⓷
سپُن افنائے قویٰ تیز افکارن چانِس عینِ حکمتس کران نظارو ⓸
یا اللہ چانۍ حذاقت[1] نمایان بر ہر دیدہٕ بینا
اعزائے متضادو نِشہِ عیان سپُن قالبِ اِنسان
بخشتھ امتزاج آبس تہٕ ہواس خاکس تہٕ نارسے ⓹
اَسیتھ اختلاف مزاجس عناصرن منز ترکیباہ بے کیف و کم سپَن دریک
آن تیار چانہِ فرمانو ⓺
اخلاط تہٕ ارواح امی نِشہِ کرِتھ پیدا۔ حیران چھُ امہِ جایہِ عقلہٕ ہُند لقمانو ⓻
یہٕ ضعیف رائے تشریح امیُک کرِتھ ہیکا۔ اتہِ اولو العزمن
نشان اعضاء ⓼

علی

یہٕ مرثی چھِ مرحوم خواجہ احمد علی عرف امہٕ کلس دینہٕ آمژ۔

[1] صداقت (نسخہ ۲)

وونی چھُم اندازِ پیپر خرد س کرُی تھۄ استمزاجا

کیہہ مرکب خوٚن دِس لیکھہِ نعت سرورِ انبیائے

کیہہ پڑتھۄ مفرداہ جمع مجموٗعا سینہٕ بے اِنتہائے ⊜

سُہ باعثِ ایجادِ آدم خلقُن تہٕ ملکن مرجع

تہٕندے طفیلہٕ جسم و خاک آدمس بخشہِ جان بے ہمتائے

تہٕندِ پرتوٕ لبہِ نور و ضیاء کون و مکان بے ارکان ہیبتہٕ قرار سمائے ⊜

تہٕندے عنایتہٕ تام حضرت یونسؑ بطنِ حوتہٕ گو رستگارو ⊜

لبہِ حیاتِ ابدی روٗح القدُس، خلیلسؑ نارس کوٚرُن گلزارو ⊜

بوکیا راحتِ روح جنابسؐ یداللہ

اوسُکھ بار ینٕ باطنٕ کے جسم و جان ظاہر زٕ مٕری نمایان

اکھ سِرٕس بالغ کلاموٗب یہٕ پکےاِ وانتہٕ کوٚت میانی فکرِ نارسے ○

یانے خالقِ اکبرد یہٕ تنٕ نفسِ پیغمبرؐ امہِ کھوتہٕ تہٕندشان ہیکہ کیا کرُی تھۄ بیانو ⊜

تہٕندے زورِ بازو یہٕ سپُن دینٕ مستحکم ذوالفقار کریس عطا خالق اکبر ذوالاحسانو ⊜

ییلہِ کڈٕن از غلاف تمہِ کے عکسہٕ قاف تاقاف سیماب وار ہیبتہٕ ستی

جہان اوس لرزانو ⊜

لیکھان ییلہِ مرحبس پیٹھ غضنفر کڈِ از نیام تیغ دو پیر. فی الفور جبرئیلسؑ سپُن

حکمِ یزدانو ⊜

ہیتھ میکائیل اسرافیلؑ گژھنس منز کرِ تعجیل بغیظ چھُ آمُت سخت

شبیر میون درمیدانو ⊜

رٹٕن اُسندُے ضربت زمینس چھا طاقت ثریٰ و ثریا یکبار گژھہِ ویرانو ⊜

۵ از ثریٰ تا ثریا (نسخہ)

رٹن زِ ملک دست و بازوٕ ئے شاہ کرِ تیغ علم یدِ بیضاء بوزِ تو دستِ خدٕ کو

زور بہ کرمو بیانو ⊝

کرِتھ از مرحب و مرکب گنڈ کوٚرن قطع بال شاہ پیرؐ صلوات کرٕ و ساری جاری بر زبانو ⊝

چھُم اَنان دٕمہ دٕمہ ئیز سرور پیران مدح مولاؑ ۔ چھُم کیا ازٕ لے مخلوطا بادم تہنٛدٕ سے ولا ⊕

علی

وو ذی کرِتھ جمع ہواسِ خمسہ کرٕ رقم فضیلتِ خمسۂ نجباؑ

سینہم روح تازٕ بنِفن بنِفن پھولہم دِل زن رعنائے

سینہِ میٚون کلام اِنشا اللہ محبن فرحت افزائے ⊝

یہنٛدِ خاطرٕ لبہ تکوین کون و مکان و ما فیہا

آسہِ ہینٕ ایجادک مقصود تہنٛد وجودٕ ذی جود سیٖر ہینہٕ از بطنِ عدم ارض و سمائے

ٹھہر یوٚد تیٚلہِ عرش سیٚلہِ ثبت کرِ تہنٛد اسمائے ⊝

یکھان حیات القلوبس منز ۔ یٚیلہِ خالقِ عالم قالب آدم کرِ تیارو ⊝

اَنہِ جبرائیل تتھ کرِتھ میٚتز از ہر قسم، نرم، درشت، شیرین، بیٚیہ شور زارو ⊝

اڈرا ادِ تھ سوہ میٚتز جسم آدم کرن ملک تیاز بحکم کردگارو ⊝

سیٚمن صاحب دستِ پا جوارحِ اعضاء بند تہ پیو ندگاس نمودارو ⊝

سیٚمن خلق از اشیاء مختلف تنٛد طینیت تمن ہنٛد اثر پیٚرتھ اکس نِشہ نمودارو ⊝

حرارت و برودت، رطوبت و یبوست یہ کمامہ جابہِ ساری جبرہ کارو ⊝

اَدٕ بنہِ روح نِشہ بخشس خدائے روح ۔ آدم بہ تعجیل ووٚتھ یکبارو ⊝

اوس پھیران بہشتس از ہر طرف وُچھان رنٛگہٕ رنٛگہٕ صنایع آفریدہ گارو ⊝

تانی زبانِ قدرتہٕ بی گوس ندا

^۱ بیہ چھپے ضعیف ربوایتھ ^۲ ضد (نسخہ)

وُچھ عرشس کُن سینی عیان وُ چھُن نورا تابان

تمکہ برتھ نبیرہ نظر گژھان عینِ مہرسے ۝

کرِ عرض بدرگاہ یہ کہند نور چھُ معبودا ! تانی آدمس کُن خطاب کرِ توے حق سُبحانو ۝

یا آدم یہ چھُ نور بہترین مخلوقات، بیوٚن بیوٚن پنجتنن ہندی صفات واہب

ذوالعطایات کرِس یانہ بیانو ۝

کرُم مُشتق پننو اسمو نشہِ یمہندی اسماء عزیز تہ ٹاٹھی بنوو سوا۔

یا آدم منز دُنیا کوٚرُم کانہہ بنِد پیدانو ۝

بخشُم یمہندِ س رُتبس تعادل تکافع یا تنزن مرہن کنہ رُوح عدل در قسمت

کرِتھ تقسیم کرِ یہ پانو ۝

چھُم نام حمید و محمود تمی نشہِ کوٚڈُم محمدؐ علیؑ عظیم نشہِ کوٚڈُم علیؑ عمرانو ۝

بیاکھ ناو چھُم فاطر تمی نشہِ کڈُم فاطمہؑ تسِند نور نش پیدا کوٚرُم زمین و آسمانو ۝

سوے میانین دُشمنن بیگاہ رحمتہ میانہِ نشہِ کرِ جُدا یمہِ ساتہ بر پا سپنہ

صراط و میزانو ۝

بیاکھ ناو چھُم محسن تمی نشہِ کڈُم حسنینؑ جگر گوشہ دیدِ فاطمہ رسولہ سندی

زوُ دانو ۝

سارِنے انبیاہن ہنِد کھوتہ یمہند رتباہ کوٚرُم ارفع چھِ برگزیدہ مخلوق یمے

اسماء ۝

علی

یمہندی ستی طاقت تہ بندگی میانین بندن سپنہ قبولِ درگاہ

بخشہِ تمہنے گوناہ آسہِ یمن تہند سے ولائے

یٖہندٮ۪ن دُشمنَن عذاب درہر باب کرِ روزِ جزائے ○

یا آدم ژ ژٔے تے زن پانٔس ییہی پیش مُہا

اَنی زیٚکھ شفیع میٚیانہِ درگاہہِ تمہِ ساتہٕ ییمے بلند پائے

کڈُنکھ غمہٕ نِشہِ فلحال درہر حال تھاوِ زِ یٖہندٕمے رجائے ○

چھُم کھشوٗمُت ہنٛہٕ جلالُک قسم شفیع انہم یُس سأیِلاہ یِم بُزرگوارو ○

دِمَس نہٕ دست رَد کرِس حاجت رَوا کرِن نہ ناوہ میٚید زانہہ ہنٛہٕ دربارو ○

چھِ لیکھان ہیٚلہِ کرِ آدم تنرک اولی مصیبتَس منز گو گرفتارو ○

اوٚس ژھنڈان ہر طرف کوہ تہٕ صحرائٔس دوہس ودان زار زارو ○

دِیَس نہٕ عجز زأری ہرگز نفع سیٹھا آدم گو لاچارو ○

ادٕ انہِ شفیع پنجتن پاکؑ در پیشِ خدا

گوس توبہ قبوٗل دریک آن یانٛ رٔوُمُت تِہنٛد دامان

لوٗبُن نجات سیٚرَن مقبوٗل بیٚیہ نِشہِ غفّارسے ○

خلقو دِیو انصاف بخشہِ یِمَن ییٚتھ مرتبہٕ حق تعالیٰ تِمنٛے ستی کیٚتھ

رفتار کرِ یہ چرخِ دورانو ○

اکھ اکی ستِہ کھونہٕ گڈری تہٕ سخت دُچھنہ ییٚتھ کھ مصیبت دُچھکھنہٕ راحت

زانہہ بخواب یِمہِ جہانو ○

اَکِس جنگِ احد دِیُتکھ سم بیٚیس کرِ ابنِ ملجم شہید سجدہ ییٚتھ گنوٗ ہمہِ ماہِ

رمضانو ○

خلقو بلائے ییٚتھ دُنیاس ہے ہے فاطمہ زہراسؑ بابہٕ مُرِتھ ہیٚش کیا آس

کھارِ کھ روزِ دیوانو ○

میراث گوڈ روٹ ہس قبالہٕ بابٕن ژروٹ ہس کوڈ ہس ژڈی تھہٕ خیبر کشاۓ
حلقس کرٕی تھہٕ ریسمانو ⊝
افسوس ییتہٕ برس شہیدؑ اوس دربان تتھ دِن نار مسلمان بیکس رسولہٕ سندِ زودان
اَچھو اَس وچھانو ⊙
دژابہٕ تنتھ برس ییتھ ظالمن کرنہٕ التماس رسولہٕ سند کرٕی توم پاس
بو ہو دیدِ بابہٕ ژزہ چھس چھونا عار یوانو ⊝
رحم کرنہٕ کنہٕ چھُنا حسرت بیکسہٕ لایہٕ نس ضربت پہلوۓ مبارکس جگر چھم ژھٹانو ⊙
اشہٕ کنہٕ ہارتو رتھاہ تمی ضربہٕ وا حسرتھا شاہزادِ محسنؑ شہید سنیٕن چھُنا
طوفانو ⊝
کرٕی ہس بیکسہٕ ظلمن ییتھ ظُلم بے انتہا ہو رہس یا بہٕ کلمک حقا ⊕

علی

ادِ ہنہٕ نورِ عین حسنینؑ بابس دِیہ ہا بابا کاہ
ودان بابو بہٕ کس تراوتھس دیدِ ژزہ گیس دربلاۓ
ژتسے کنتھہٕ مئے سوا اوے آرام کوت بابہٕ گییی سو ماۓ ⊜
غمخار بابو یوہ چھیسے کران سوالِ خدا
دوہ نی منتھاہ تھاو تم پانس نِش نیتم کورِ مالہٕ بابو برا خداۓ۔
اکہٕ اکہٕ وَنہٕ ہے کم کم ستم ژتسے ییتہٕ مئے بیش آۓ ⊜
ادِ بیکسہٕ کوڑ ہس بیا کھ ظلما ودنس منع کرنس بیعار و ⊝
دوٚیہٕ ہس یا زہراؑ ژِ چھکھنہٕ ژھو بہٕ کران دوہس تہٕ راتس ودنہٕ چانہٕ
سیتی واتان چھُ آزار و ⊝

اِد لوٗکن ژھایہ بِہیتھ کُنہِ جایہِ لوٚت لوٚت بالس وُدہِیس زار زارو ⊙
کرِ ہَن ژھو یہ ساتھاہ ڈاین رتیٚن۔ یوٚت نام یِیمہِ دُنی باہہِ گیہِ ناچارو ⊙
کوٗرنس بیِلہِ مرُن آزار گیہِ بیمار یہ دُنیا چھُ کوتاہ بے اعتبارو ⊙
اِد مرِ ہَن وِزِ وصیت شاہمرِ دانس کرِ نوٗے رسوٗلہٕ سِنٛز جِگرِ پارو ⊙
پاتشاہٕ رات کیوٚت کرُی زِہم دفن یُھِنہِ ظالمن گژھہِ آشکارو ⊙
تھاوِی زِ ہنہٕ قبر میاٗنی نمۄدار مُرِتھ تہِ ما دِنم ظالم آزارو ⊙

اِد کوٗرکھ مسموم مظلوم شاہ حسنؑ واویلا
چھُس کھوژان ژھینِم ما زبان کیتھہِ پاٹھی ہیکہٕ کرِتھ بیان
کم کم ظُلم کرِی ہس دیدِ فاطمنٛس جِگرِ پارسے ⊙
دِتی ہس پےَ درپے سیٹھا زہر کریا سنہٕ کیشہٕ تمو اثر۔ آخر کرِ ظُلمس تمام
معاویہ بے ایمانو ⊙
واتنا وِس زہرِ الماس، امام گرس کوٗرن ڈاس۔ سبز رِتھ گوس سرتاپا سُہ
جنتُک جوانو ⊙
دُستنھ پارِ سینتھ جِگرِس ہرِتھ پیوٗس طشتہ اندر مظلومن دِتُن
جان وِہنی دب دِوانو ⊙
دوہ ژھہِ لڈی تو خاک کرُی تو ساری جامن چاک مُرِتھ نہِ تو لۄدس
دِتی ہس زہر کانو ⊙
ڈیِی نو ماہ ناپان نوٗر بدنس تم زہر کان تابوٗد مُنزی تُرِتھ گاسُس ہے
ہے چھُنا طوفانو ⊙

اؔ ظلماہ سخت (احمد علی غازی)

واتتھ اُوِتھ بقیع مزارس سوُکھ نکھہ دِیِڈ فاطمس بیٹھ قبرِ شاہ حسین ع
اوسُس لیل کرانو ⊖
وۄٚدنس بایو ژ شوٗنگھم منبر تل تنہا۔ غریبہٕ گوکھ منے نِشہِ جُدا راتھ دوہ
ژ سے بأیصاحبہ وہ تی آسے ژ سے ودانو ⊖
تس امام حسینس ع واہ مُصیبتا آس کیاہ پیش منز کربلا ⊕

علی

کریان بینہِ اکھ کفن تہٕ دفن شاہ حسن ع ہیٚژون ماتما
دِتو انصاف خلقو بیٚلہِ تس مظلومس بیٚلہِ تس انواری آے
رٕوُد تنہا منز کربلا ہے بیتھ دُنیاس بلائے ⊖
مأری ہس غمخار تہٕ یاور بأے تہٕ گبر جُدا جُدا
اوس دُچھنی تہٕ کھووری دِوان صدا کوٚت گوہم عباسہٕ بایے
چھاپیتھ وقتنہ بأیس جُدا آے کران ترأوِتھ ژلان تنہائے ⊜
اِدِ یژو شہ کُن اوٗن ذوالجناح بیکس مرنس بیٹھ سیٚن تیارو ⊖
تمہِ ساتہٕ عالمس گو زلزلا بیٚلہِ سہ بادشاہ گرِس سیٚن سوارو ⊖
اوس ظالمن کران حجت جُدا جُدا بے عارن بیکھنا عارو ⊖
منے جد واتہم رسولِ خدا ؐ بابہ میون ہُو حیدرِ کرّار ع ⊖
دِید واتہم فاطمہٕ زہرا ؑ شفیع محشر رسولہٕ سنز جگر پارو ⊖
ظالمو اکھ ترأوی تو م کرُی توم رحماہ نمہ ہکھ مدین بینہِ دِیدنا چارو ⊖
یمن زندِ روٗدم نہ کانہہ وسیلا۔ بیر شہرن گژھنم ما آوارو ⊖
نھاوِس نہٕ کتھن کن کو شراہ، ترِیشہٕ ہِنس شہید کرِنس خونخوارو ⊖

۱؎ بابہٕ واتہم (احمد علی غازی)

بیٚلہِ نژوو پھتر نیٚرو نہٕ خنجر ووشہِ نوٗرِ خدا۔

یوٗزی تو صاحب انوار الشہادت لیکھان وچھ بیٚلہِ ذوالجناح بے زبان اوسُس بدنِ مبارکس میٹھی دِوان بوٗئے ہیوان سردارسے ⊙

آغہٕ سُنٛد خوٗن منٛزہِ پانس پھیران تنٛہ میدانس زار زار وِدان اوس ہے ہے بے زبانو ⊙

آغہٕ روٗس بیٚلہِ گو بیکس ژھانڈُن ہیٚیہِ تنٛہ خیمس یتھ منٛز آسہٕ شاہ سنٛز کورِ دیٚدِ فاطمہٕ زوٗ دانو ⊙

گرٕی سُنٛدِ وٕدُنکھ صدا بوٗزنہٕ زینبہ کبریٰ بیب سکینہ کُن آس نوٗے دپانو ⊙

آو شاہ حسینٛنٕ ذوالجناح خیمہ بر بیٚٹھہٕ دِتہٕ نظرہ آب ہیتھ ما آسہِ آمُت میثون بائے جانو ⊙

دراو یہِ اڈٕ کُجہٕ خیمہٕ نیٚبر گرس کُن پیٚیس نظر بیٚلہِ نہٕ بابہٕ وُچھُن کُنہِ بیکسہٕ پیوٗس آسمانو ⊙

وُچھنس بیٚلہِ زین ڈولمُت آغہٕ سُنٛد خوٗن تمی موٗلمُت یو پھہٕ دیٚدِ کُن دیہ کرِ بیکھا بابہ ژھ یان مارانو ⊙

مورمُت چھِہ بابہٕ یادشاہ بوزِتھ بیب سکینٕنہٕ صدا خیمہٕ منٛز ییہِ یان ماران بیکسہٕ دراو یہِ لارانو ⊙

لدان خاک پتھ بتھِہِ دِوان کرن مو پریشان واویلا واویلا فرِی یاد آسہٕ دِوانو ⊙

اڈٕ کُجہٕ گرٕ ژھنہٕ گرٕ بایُن بے اختیار نالہٕ روٗٹُن دوہ یہ دوہ بہٕ اتھہٕ بایُن رتھ سُتھی ہینہٕ آس منٛتھانو ⊙

وِدان گرٕ یوٗ ٹھُبا آم بابس پیٚش چُھونا کانٛسہٕ مرہِنی ترٛلیش کنہٕ

گوم ماہ بابہ بادشاہ بیکس تشنہ دہا نو ⊙

گرِٕ بیلہِ بوز یہ طوفان بتھر تانی ترٛووُن پان زمینس کلہِ چھاوان

وفادار دیہ جانو ⊙

خیمہ برس بیٹھ ہینِ پان آغس کوُرُن فدا

ییب شہر بانس ستئی گرٕ ہینچ چھےٚ بٹاکھ رلو ایتھا ⊙

علی

ماخذات :-

نسخۂ منشی عباس مرحوم — مملوکہ انیس کاظمی

نسخۂ منشی احمد علی غازی — مملوکہ حکیم طاہر حسین

کتابیات

۱۔ کلیات حکیم حبیب اللہ — انیس کاظمی / محمد یاسین منظر

۲۔ یادِ رفتگان (الارشاد شعبان ۱۳۸۱) — حکیم صفدر ہمدانی

۳۔ تاریخ شیعان کشمیر — حکیم صفدر ہمدانی

۴۔ خود نوشت سوانح حیات — حکیم علی رضا

۵۔ تاریخ اقوام کشمیر — محمد الدین فوق

بیاضہ

۱۔ کتاب البکا جلد اول و دوم — حکیم غلام حسین مخمور

۲۔ نسخۂ منشی احمد علی غازی — مملوکہ حکیم طاہر حسین — ۱۳۲۵

۳۔ نسخۂ منشی محمد عباس — مملوکہ انیس کاظمی — ۱۳۲۴

۴۔ نسخۂ اسد اللہ رضا — مملوکہ ذاکر علی محمد (متی پورہ) — ۱۰

۵۔ نسخۂ امہ کول — مملوکہ ذاکر خواجہ غلام مصطفی — ۱۳۱۰

۶۔ نسخۂ سید حسن شاہ — مملوکہ سید محمد حسین رضوی (شریف آباد) — ۱۳۱۵

۷۔ نسخۂ عبد الرحمان بمنوی — مملوکہ پیر محمد ابراہیم — ۱۳۴۷

۸۔ نسخۂ محمد جعفر جعفری — مملوکہ حاجی مختار بیگ — ۱۹۴۸

HAKIM HASSAN ALI

SHAKHSIYAT TE FUN

BY

MAQBOOL SAJID

مولوی حیدر علی رہ (بشکریہ فرزندانِ حکیم علی رضا مرحوم)

PUBLISHED BY:

HAZRAT IMAM HUSSAIN (AS)
RESEARCH CENTRE
SRINAGAR

مول/۷۵